

"CROWE MNE" d.o.o.

Broj 65125

Podgorica, 24.03. 2025. god

NLB BANKA AD, PODGORICA

FINANSIJSKI ISKAZI ZA GODINU  
ZAVRŠENU NA DAN 31. DECEMBRA 2024. GODINE

<b>SADRŽAJ</b>	<b>Strana</b>
Izvještaj nezavisnog revizora	1 – 5
Izjava o odgovornosti rukovodstva	6
Bilans uspjeha za godinu završenu 31. decembra 2024.	7
Izvještaj o ukupnom ostalom rezultatu od 1. januara do 31. decembra 2024.	8
Bilans stanja na dan 31. decembra 2024. godine	9
Iskaz o promjenama na kapitalu za godinu završenu 31. decembra 2024.	10
Iskaz o tokovima gotovine za godinu završenu 31. decembra 2024.	11
Napomene uz finansijske iskaze	12 – 129
Godišnji izvještaj menadžmenta	130

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

### Aкционарима NLB банке AD Podgorica

#### ***Mišljenje***

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza NLB banke AD Podgorica (u daljem tekstu: „Banka“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2024. godine, bilans uspjeha, iskaz o ukupnom ostalom rezultatu, iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o novčanim tokovima za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i ostala objelodanjivanja (u daljem tekstu: „finansijski iskazi“).

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski iskazi istinito i objektivno prikazuju, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Banke na dan 31. decembar 2024. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izještavanja.

#### ***Osnove za mišljenje***

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o reviziji Crne Gore, Zakonom o računovodstvu Crne Gore i međunarodnim standardima revizije (ISA) primjenjivim u Crnoj Gori. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izještaja koji je naslovjen *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza*. Nezavisni smo od Banke u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih iskaza u Crnoj Gori, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

#### ***Ključna revizijska pitanja***

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našem profesionalnom rasuđivanju, od najveće važnosti za reviziju finansijskih iskaza tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije finansijskih iskaza kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Ključno revizijsko pitanje	Odgovarajuća revizijska procedura
<i>Umanjenje vrijednosti datih kredita i potraživanja od klijenata i rezervisanja za vanbilansne stavke</i>	
Na dan 31. decembra 2024. godine, bruto vrijednost datih kredita i potraživanja od klijenata iznosila je EUR 682.336 hiljada (31. decembra 2023.:EUR 599.762 hiljada), dok je ukupan iznos ispravke vrijednosti datih kredita i potraživanja od klijenata iznosio EUR 14.312 hiljada na dan 31. decembra 2024. godine (31. decembra 2023.: EUR 16.511 hiljada).	Na osnovu naše procjene rizika i poznavanja industrije, ispitali smo troškove obezvrijedjenja datih kredita i potraživanja od klijenata i rezervisanja za vanbilansne stavke, i procjenili primjenjenu metodologiju, kao i korišćene pretpostavke, a u skladu sa opisom ključnog revizorskog pitanja.

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Aкционарима NLB banke AD Podgorica

### ***Ključna revizijska pitanja (nastavak)***

Ključno revizijsko pitanje	Odgovarajuća revizijska procedura
<i>Umanjenje vrijednosti datih kredita i potraživanja od klijenata i rezervisanja za vanbilansne stavke</i>	
<p>Odmjeravanje troškova umanjenja vrijednosti datih kredita i potraživanja i rezervisanja za vanbilansne stavke smatra se ključnim revizorskim pitanjem, s obzirom da određivanje iznosa rezervacija za umanjenje vrijednosti zahtjeva značajnu procjenu od strane rukovodstva koja se odnosi na određivanje trenutka priznavanja umanjenja vrijednosti kao i iznosa umanjenja vrijednosti.</p> <p>Najznačajnija rasudjivanja se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepostavke koje se koriste u modelima očekivanog kreditnog gubitka za procjenu kreditnog rizika vezanog za izloženost i očekivane buduće novčane tokove klijenta;</li> <li>• Pravovremena identifikacija izloženosti sa značajnim povećanjem izloženosti kreditnom riziku i kreditnom obezvredjenju;</li> <li>• Vrednovanje kolaterala i prepostavke budućih novčanih tokova na pojedinačno procjenjene izloženosti po kreditima;</li> </ul> <p>Rukovodstvo je objelodanilo dodatne informacije o troškovima umanjenja vrijednosti datih kredita i potraživanja od klijenata i rezervisanja za vanbilansne stavke u napomenama 3.10, 4.1, 18, 24.2 i 34 uz finansijske iskaze.</p>	<p>Naše testiranje je obuhvatilo sljedeće elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• procjena ključnih kontrola nad prepostavkama koje se koriste u modelima očekivanog kreditnog gubitka za procjenu kreditnog rizika vezanog za izloženost i očekivane buduće novčane tokove klijenta;</li> <li>• detaljno testiranje obračuna parametara rizika, na bazi zvanične metodologije banke koja je predmet ocjene usaglašenosti sa računovodstvenim zahtjevima. Navedeno testiranje podrazumeva i ocjenu prepostavki modela;</li> <li>• procjena ključnih kontrola i testiranje njihove efikasnosti nad pravovremenom identifikacijom izloženosti sa značajnim povećanjem kreditnog rizika i blagovremenom identifikacijom izloženosti umanjениh vrijednosti kredita;</li> <li>• prikupljanje i detaljno testiranje dokaza na uzorku koji podržavaju odgovarajuće određivanje prepostavki za troškove obezvredjenja kredita i rezervisanja za garancije, uključujući vrednovanje kolaterala i prepostavke budućih novčanih tokova na pojedinačno procijenjene izloženosti umanjene vrijednosti kredita;</li> <li>• procjena ključnih kretanja portfolija visokog rizika iz prethodnog perioda u odnosu na industrijske standarde i istorijske podatke;</li> <li>• procjena adekvatnosti različitih identifikovanih odluka Rukovodstva koji se tiču prepostavki vezanih za obračun očekivanih kreditnih gubitaka za individualno procjenjivane kredite, kao i odluka o pristupu procjene očekivanih kreditnih gubitaka za kolektivno procjenjivane kredite, kao i evaluacija primjenjenih metodologija korišćenjem našeg znanja i iskustva u industriji;</li> <li>• procjenu tačnosti i potpunosti objelodanjivanja u finansijskim izvještajima.</li> </ul>

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Aкционарима NLB banke AD Podgorica

### ***Ključna revizijska pitanja (nastavak)***

Ključno revizijsko pitanje	Odgovarajuća revizijska procedura
<p><b>Rezervisanja za sudske sporove</b></p> <p>Na dan 31. decembra 2024. godine Banka je imala 173 započeta sudska spora u statusu tuženog lica, u ukupnom iznosu od EUR 23.106 hiljada. Ukupna rezervisanja u vrijednosti od EUR 2.453 hiljade su izdvojena za sudske sporove za koje rukovodstvo Banke procjenjuje da pozitivan ishod spora nije vjerovatan.</p> <p>Procjena rukovodstva u vezi sa priznavanjem i mjerljivim rezervisanjem za sudske sporove je inherentno neizvjesna i može se mijenjati tokom vremena uzimajući u obzir da su ishodi sudske sporove zavisni od budućih presuda. Odluka o priznavanju i osnovi za mjerljivo rezervisanje za sudske sporove se zasnivaju na prosuđivanju rukovodstva.</p> <p>Zbog opisanih neizvjestnosti i procjena vezanih za priznavanje i mjerljivo rezervisanje za sudske sporove, smatramo da je ovo pitanje ključno revizijsko pitanje.</p>	<p>Naše procedure su uključivale testiranje sudske sporove kako bi procijenili adekvatnost i kompletnost rezervisanja.</p> <p>Razgovarali smo o aktivnim sudske sporovima sa Pravnim odjeljenjem Banke. Za materijalno značajne sudske sporove smo pribavili i pročitali odgovarajuću dokumentaciju kako bismo stekli razumijevanje statusa svakog slučaja i procijenili činjenice i okolnosti.</p> <p>Obezbijedili smo pisma diretno od eksternih pravnih zastupnika Banke kao odgovore na naš zahtjev.</p> <p>Za materijalno značajne sudske sporove smo obezbijedili dodatna mišljenja od strane eksternih pravnih zastupnika Banke kako bi ažurirali naše razumijevanje statusa ovih sudske sporove.</p> <p>Za potencijalno materijalno značajna rezervisanja smo razmatrali razumno moguće ishode kako bismo procijenili prikladnost procjena rukovodstva Banke.</p> <p>Osim toga, razgovarali smo o sudske sporovima sa rukovodstvom Banke kako bismo razumjeli procjene donijete na osnovu raspoloživih internih i eksternih informacija i razmotrili potrebu za izmjenama rezervisanja, uključujući i razmatranje da li je u pojedinačnim slučajevima nastupila bilo koja konstruktivna obaveza.</p> <p>Procijenili smo adekvatnost i kompletnost objelodanjivanja u Napomeni 34. Rezervisanja i Napomeni 42.a) Potencijalne i preuzete obaveze – Sudski sporovi u vezi sa sudske sporovima i rezervisanjima.</p>

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

### Aкционарима NLB банке AD Podgorica

#### **Ostale informacije sadržane u godišnjem izveštaju menadžmenta Banke**

Ostale informacije se odnose na informacije sadržane u godišnjem izveštaju menadžmenta, ali ne uključuje finansijske izveštaje i izveštaj revizora o njima. Rukovodstvo Banke je odgovorno za pripremu ostalih informacija u skladu sa propisima Crne Gore. Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije. U vezi sa revizijom finansijskih izvještaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije i time razmotrimo da li su ostale informacije usklađene u svim materijalno značajnim aspektima sa finansijskim izvještajima, sa našim saznanjima stečenim u toku revizije ili se na drugi način čine materijalno pogrešnim. Pored toga, izvršili smo procjenu da li su ostale informacije pripremljene, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, posebno da li su ostale informacije u formalnom smislu u skladu sa zahtjevima i postupcima za pripremu ostalih informacija Zakona o računovodstvu Crne Gore u kontekstu materijalnosti, odnosno da li bi neko nepoštovanje ovih zahtjeva moglo uticati na prosudjivanja donijeta na osnovu ovih ostalih informacija.

Na osnovu sprovedenih procedura, u mjeri u kojoj smo u mogućnosti da ih ocijenimo, izveštavamo da:

1. ostale informacije koje opisuju činjenice koje su takođe prikazane u finansijskim izvještajima su, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa finansijskim izvještajima; i
2. ostale informacije su pripremljene u skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu Crne Gore.

Pored toga, naša odgovornost je da, na osnovu saznanja i razumijevanja Banke stečenih u reviziji, izvijestimo da li ostale informacije sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Na osnovu postupaka koje smo izvršili u vezi sa dobijenim ostalim informacijama, nijesmo utvrdili materijalno značajne pogrešne iskaze.

#### **Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske iskaze**

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih finansijskih iskaza u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo smatra neophodnim za pripremu finansijskih iskaza koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale uslijed prevare ili greške.

Prilikom sastavljanja finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Banke da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, ukoliko je potrebno, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Banku ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim navedene. Lica odgovorna za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovila Banka.

#### **Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza**

Naš cilj je sticanje uvjerenja u razumnoj mjeri o tome da finansijski iskazi, uzeti u cijelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed prevare ili greške, i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje.

Uvjerenje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjerenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Zakonom o reviziji Crne Gore, Zakonom o računovodstvu Crne Gore i međunarodnim standardima revizije primjenjivim u Crnoj Gori, uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu uslijed prevare ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih iskaza.

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Aкционарима NLB banke AD Podgorica

### ***Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza (nastavak)***

Tokom obavljanja revizije u skladu sa Zakonom o reviziji Crne Gore, Zakonom o računovodstvu Crne Gore i međunarodnim standardima revizije primjenjivim u Crnoj Gori, mi primjenjujemo profesionalno prosvuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Takođe:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima, nastalih uslijed prevare ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat prevare je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što prevara može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaznje internih kontrola.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola Banke.
- Vršimo ocjenu primjenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Banke da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Banka prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih iskaza, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim iskazima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije. Takođe, obezbeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koja se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost, i gdje je to primjenjivo, odgovarajuće mjere zaštite.

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)**

Akcionarima NLB banke AD Podgorica

**Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza (nastavak)**

Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih iskaza tekućeg perioda i shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije. Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Đorđe Dimić.

Crowe MNE d.o.o. Podgorica  
21. mart 2025. godine



Đorđe Dimić, Ovlašćeni revizor

Pero Đuričković, Ovlašćeni revizor

Marija Dašić, Ovlašćeni revizor

Vladimir Kavarić, Ovlašćeno lice

**FINANSIJSKI ISKAZI ZA GODINU ZAVRŠENU NA DAN 31. DECEMBRA 2024.**

(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**IZJAVA O ODGOVORNOSTI RUKOVODSTVA**

Rukovodstvo Banke potvrđuje svoju odgovornost za pripremu finansijskih izvještaja NLB Banke AD Podgorica na dan i za godinu koja se završila 31. decembra 2024. godine, kao i pratećih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

Rukovodstvo Banke je odgovorno za pripremu i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore i propisima Centralne Banke Crne Gore koji regulišu finansijsko izvještavanje banaka, kako bi se dao istinit i pravilan prikaz sredstava i obaveza NLB Banke AD Podgorica na dan 31. decembra 2024. godine, kao i finansijskog rezultata za godinu koja se tada završila.

Rukovodstvo potvrđuje dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i da su računovodstvene procjene izrađene u skladu s načelima opreznosti i dobrog finansijskog upravljanja, te donošenje odgovarajućih mjera za zaštitu sredstava i prevenciju i identifikaciju prevara i drugih neregularnosti ili nezakonitih radnji. Takođe, potvrđuje da su finansijski izvještaji pripremljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja.

Upravni odbor Banke

Martin Leberle  
Predsjednik Upravnog odbora

Lana Đurasović  
Član Upravnog odbora

Dražen Vujošević  
Član Upravnog odbora

Mirko Čalebić  
Član Upravnog odbora

Zeljka Milje  
Član Upravnog odbora



**FINANSIJSKI ISKAZI ZA GODINU ZAVRŠENU NA DAN 31. DECEMBRA 2024.**

(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**BILANS USPJEHA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**

	Napomena	2024.	2023.
Prihodi od kamata i slični prihodi	7	47.018	41.240
Prihodi od kamata na obezvrijedene plasmane	7	127	202
Rashodi od kamata i slični rashodi	7	(1.021)	(975)
<b>NETO PRIHODI OD KAMATA</b>		<b>46.124</b>	<b>40.467</b>
Prihodi od naknada i provizija	8	23.730	22.515
Rashodi naknada i provizija	8	(16.701)	(16.019)
<b>NETO PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA</b>		<b>7.029</b>	<b>6.496</b>
Neto dobitak/gubitak po osnovu finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja	9	959	1.111
Neto dobitak/gubitak od finansijskih instrumenata iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, a koji se ne drže radi trgovanja	10	(281)	(78)
Promjena fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika (hedžing)	11	19	(34)
Neto gubici/dobici od kursnih razlika	12	17	(42)
Neto dobitak/gubitak po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine	13	790	782
Ostali prihodi	14	1.408	1.186
Troškovi zaposlenih	15	(12.672)	(10.816)
Troškovi amortizacije	16	(3.011)	(2.313)
Opšti i administrativni troškovi	17	(8.964)	(7.608)
Neto prihodi/rashodi po osnovu obezvrjeđenja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	18	1.896	1.648
Troškovi rezervisanja	19	(525)	1.374
Ostali rashodi	20	(120)	(117)
<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>		<b>32.669</b>	<b>32.056</b>
Porez na dobit	21	(4.915)	(5.446)
<b>NETO PROFIT</b>		<b>27.754</b>	<b>26.610</b>
Neto profit koji pripada matičnom entitetu		27.718	26.575
Neto profit koji pripada manjinskim akcionarima		36	35
<b>Zarada po akciji / u EUR</b>	22	<b>1,808</b>	<b>1,734</b>

Napomene na narednim stranama predstavljaju sastavni dio ovih finansijskih iskaza.

Podgorica, 20. mart 2025. godine

U ime Banke:

Martin Leberle

Predsjednik Upravnog odbora

Zarija Miloš

Član Upravnog odbora

Lana Đurasović

Član Upravnog odbora

Marija Bakić

Direktor Sektora finansijskog upravljanja

Dražen Vujošević

Član Upravnog odbora

Marko Čelebić

Član Upravnog odbora

**FINANSIJSKI ISKAZI ZA GODINU ZAVRŠENU NA DAN 31. DECEMBRA 2024.**

(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM OSTALOM REZULTATU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2024.**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
<b>DOBIT PERIODA</b>	<b>27.754</b>	<b>26.610</b>
Ostali rezultat perioda		
<b>Komponente ostalog rezultata koje ne mogu biti reklassifikovane u dobit ili gubitak</b>		
Aktuarski dobici/gubici (napomena 38 b)	(50)	25
Efekti promjene vrijednosti vlasničkih hartija od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat	-	1
<b>Komponente ostalog rezultata koje mogu biti reklassifikovane u dobit ili gubitak</b>		
Efekti promjene vrijednosti dužničkih hartija od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat (napomena 38 b)	1.277	1.840
Porez koji se odnosi na ukupan ostali rezultat perioda (napomena 38)	(195)	(272)
<b>Ukupan ostali rezultat perioda</b>	<b>1.032</b>	<b>1.594</b>
<b>UKUPAN SVEOBUVATNI REZULTAT PERIODA</b>	<b>28.786</b>	<b>28.204</b>
Ukupan sveobuhvatni rezultat perioda koji pripada matičnom entitetu	28.749	28.168
Ukupan sveobuhvatni rezultat perioda koji pripada manjinskim akcionarima	37	36

Napomene na narednim stranama predstavljaju sastavni dio ovih finansijskih iskaza.



**FINANSIJSKI ISKAZI ZA GODINU ZAVRŠENU NA DAN 31. DECEMBRA 2024.**

(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

**BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2024. GODINE**

	<u>Napomena</u>	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
<b>SREDSTVA</b>			
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	23	125.396	124.679
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>	<b>24</b>	<b>859.329</b>	<b>789.697</b>
Krediti i potraživanja od kreditnih institucija	24.1	103.360	74.177
Krediti i potraživanja od klijenata	24.2	668.024	583.251
Hartije od vrijednosti	24.3	85.909	128.385
Ostala finansijska sredstva	24.4	2.036	3.884
<b>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat</b>	<b>25</b>	<b>16.157</b>	<b>26.745</b>
Hartije od vrijednosti	25	16.157	26.745
Derivati koji se drže radi zaštite od rizika	26	2	98
Promjene u fer vrijednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	26	2.408	2.307
Investicione nekretnine	27	198	198
Nekretnine, postrojenja i oprema	28	21.725	19.706
Nematerijalna sredstva	29	2.183	1.845
Odložena poreska sredstva	35	1.844	1.614
Ostala sredstva	30	6.417	5.126
<b>UKUPNA SREDSTVA</b>		<b>1.035.659</b>	<b>972.015</b>
<b>OBAVEZE</b>			
<b>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</b>	<b>31</b>	<b>867.717</b>	<b>821.730</b>
Depoziti banaka i centralnih banaka	31.1	723	974
Depoziti klijenata	31.2	846.589	798.018
Krediti kreditnih institucija	31.3	6.913	7.600
Krediti klijenata koji nijesu kreditne institucije	31.4	13.492	15.138
<b>Finansijske obaveze kojima se ne trguje i koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha</b>	<b>32</b>	<b>999</b>	<b>557</b>
Derivativne finansijske obaveze kao instrument zaštite	26	2.425	2.340
Rezervisanja	33	5.112	4.859
Tekuće poreske obaveze	34	5.043	5.513
Odložene poreske obaveze	35	1.131	836
Ostale obaveze	36	15.810	12.125
Subordinisani dug	37	16.494	2.438
<b>UKUPNE OBAVEZE</b>		<b>914.731</b>	<b>850.398</b>
<b>KAPITAL</b>	<b>38</b>		
Akcijski kapital		26.648	26.648
Emisione premije		7.146	7.146
(Akumulirani gubitak) / Neraspoređena dobit		37.326	40.191
Dobitak tekuće godine		27.754	26.610
Ostale rezerve		22.054	21.022
<b>UKUPAN KAPITAL</b>		<b>120.928</b>	<b>121.617</b>
<b>UKUPAN KAPITAL I OBAVEZE</b>		<b>1.035.659</b>	<b>972.015</b>

Napomene na narednim stranama predstavljaju sastavni dio ovih finansijskih iskaza.

Podgorica, 20. mart 2025. godine

U ime Banke:

Martin Lekić

Lana Đurasović

Drazen Vujošević

Marko Šelebić

Zarja Milić

Marija Bakić

Predsjednik Upravnog odbora


Član Upravnog odbora

Član Upravnog odbora

Član Upravnog odbora

Član Upravnog odbora

Direktor sektora finansijskog upravljanja



## NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA GODINU ZAVRŠENU NA DAN 31. DECEMBRA 2024.

(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

## ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.

	Akumulirani ukupni ostali rezultat					
	Akcijski kapital	Emisiona premija	Ostale rezerve	Rezerve po osnovu fer vrijednosti hartija od vrijednosti	Aktuarski dobici/gubici po osnovu rezervisanja za otpremnine	Akumulirani gubitak/neraspoređena dobit
	26.648	7.146	27.118	(3.158)	(28)	50.493
<b>Stanje 1. januara 2023. godine</b>	<b>26.648</b>	<b>7.146</b>	<b>27.118</b>	<b>(3.158)</b>	<b>(28)</b>	<b>50.493</b>
Oslobađanje viška regulatorne rezerve	-	-	(4.504)	-	-	4.504
Efekti promjene fer vrijednosti hartija od vrijednosti koje se mijere kroz ukupni ostali rezultat, neto	-	-	-	1.569	-	1.569
Aktuarski dobitak/gubitak po osnovu rezervisanja za otpremnine, neto	-	-	-	-	25	25
Isplata dividende	-	-	-	-	-	(14.806)
Dobit tekućeg perioda Banke	-	-	-	-	-	26.610
<b>Stanje 31. decembra 2023. godine</b>	<b>26.648</b>	<b>7.146</b>	<b>22.614</b>	<b>(1.589)</b>	<b>(3)</b>	<b>66.801</b>
Efekti promjene vrijednosti hartija od vrijednosti koje se mijere kroz ukupni ostali rezultat, neto	-	-	-	1.082	-	1.082
Aktuarski dobitak/gubitak po osnovu rezervisanja za otpremnine, neto	-	-	-	-	(50)	(50)
Oslobađanje viška regulatorne rezerve	-	-	-	-	-	-
Isplata dividende	-	-	-	-	-	(29.475)
Dobit tekućeg perioda Banke	-	-	-	-	-	27.754
<b>Stanje 31. decembra 2024. godine</b>	<b>26.648</b>	<b>7.146</b>	<b>22.614</b>	<b>(507)</b>	<b>(53)</b>	<b>65.080</b>
						<b>120.928</b>

Napomene na narednim stranama predstavljaju sastavni dio ovih finansijskih iskaza.

Podgorica, 20. mart 2025. godine

U ime Banke:

Martin Lebene

Lana Đurasović

Predsjednik Upravnog odbora

Član Upravnog odbora

Član Upravnog odbora

Dražen Vujošević

Član Upravnog odbora

Marko Čelebić

Zarija Milić

Član Upravnog odbora

Marija Bakić

Direktor Sektora finansijskog upravljanja



## ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.

	2024.	2023.
<b>Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>		
Prilivi po osnovu kamata i slični prihodi	46.475	41.183
Odlivi po osnovu kamata i slični rashodi	(956)	(1.292)
Prilivi po osnovu naknada i provizija	18.924	18.454
Odlivi po osnovu naknada i provizija	(11.305)	(12.078)
Odlivi po osnovu zarada zaposlenih i troškova za dobavljače	(20.118)	(17.770)
Smanjenje/povećanje kredita i ostale aktive	(39.161)	(123.377)
Prilivi/odlivi po osnovu depozita i ostalih obaveza	46.393	101.635
Odlivi po osnovu obaveza za lizing	(999)	(921)
Plaćeni porezi	(5.514)	(2.454)
Ostali prilivi/odlivi	<u>1.269</u>	<u>2.395</u>
<b>Neto prilivi/odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b><u>35.008</u></b>	<b><u>5.775</u></b>
<b>Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja</b>		
Kupovina nekretnina i opreme	(2.164)	(7.385)
Kupovina nematerijalnih ulaganja	(851)	(377)
Smanjenje/povećanje Stalna sredstva namijenjena prodaji	-	348
Investicione hartije od vrijednosti	11.830	577
Prilivi od prodaje materijalne i dugotrajne imovine	<u>182</u>	<u>1.499</u>
<b>Neto prilivi/odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b><u>8.997</u></b>	<b><u>(5.338)</u></b>
<b>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		
Isplaćene dividende	(29.449)	(14.793)
Odlivi gotovine po osnovu subordinisanog kredita	<u>14.000</u>	<u>-</u>
<b>Neto prilivi/odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b><u>(15.449)</u></b>	<b><u>(14.793)</u></b>
<b>Efekat kursnih razlika na gotovinu i gotovinske ekvivalente</b>	<b>1.338</b>	<b>(515)</b>
<b>Neto promjena gotovine i gotovinskih ekvivalenta</b>	<b>28.556</b>	<b>(14.356)</b>
<b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku godine (Napomena 23)</b>	<b><u>198.878</u></b>	<b><u>213.749</u></b>
<b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju godine (Napomena 23)</b>	<b><u>228.772</u></b>	<b><u>198.878</u></b>

Napomene na narednim stranama predstavljaju sastavni dio ovih finansijskih iskaza.

Podgorica, 20. mart 2025. godine

U ime Banke:

Martin Leberer  Lana Đurasović  Dražen Vujošević  Marko Čelebić  Željka Milic  Marija Bakić 

Predsjednik Upravnog odbora Član Upravnog odbora Direktor sektora finansijskog upravljanja



**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

## 1. OPŠTE INFORMACIJE

NLB Banka AD Podgorica je akcionarsko društvo registrovano za obavljanje bankarskih usluga.

NLB Banka AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka), osnovana je 1990. godine. Banka je 1995. godine registrovana kao akcionarsko društvo kod Privrednog suda u Podgorici. Tokom 2002. godine, nakon usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, izvršen je upis u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici – registarski broj 4-0006161/001.

Banka je kod Komisije za hartije od vrijednosti upisana u Registar emitentata hartija od vrijednosti pod brojem 275 (Rješenje broj 02/3-282/2-02). Banka se kotira na Montenegro berzi, na listi Podsegment slobodnog tržišta akcija.

Većinski vlasnik Banke je Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, registrovana u Sloveniji (matična banka), u čijem se vlasništvu nalazi 99,87% običnih akcija na dan 31. decembra 2024. godine (31. decembar 2023. godine: 99,87% običnih akcija).

Akcije Nove Ljubljanske banke su uvrštene na kotaciju Ljubljanske berze, kao i na kotaciju Londonske berze, u vidu globalnih depozitnih priznanica (GDR), koje predstavljaju akcije. Na dan 31. decembra 2024. godine najveći akcionar Nove Ljubljanske banke je Republika Slovenija, koja je u posjedu 25% plus 1 akcije (31. decembar 2023. godine: 25% plus 1 akcija).

Broj žiro računa Banke kod Centralne banke Crne Gore za potrebe platnog prometa je 907-53001-03.

Shodno Zakonu o kreditnim institucijama, Ugovoru o osnivanju, Statutu i Rješenju Centralne banke Crne Gore, Banka ima odobrenje za obavljanje sljedećih usluga:

- Primanje depozita ili drugih povratnih sredstava;
- Odobravanje kredita, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i zajmove za finansiranje komercijalnih poslova, otkup potraživanja sa ili bez regresa (faktoring), uključujući izvozno finansiranje na bazi otkupa sa diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja obezbjeđenih finansijskim instrumentima (forfeting);
- Finansijski lizing;
- Pružanje platnih usluga u skladu sa zakonom;
- Izdavanje garancija ili drugih jemstava;
- Trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta:
  - Stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove;
  - Valutnim i kamatnim instrumentima;
- Usluge neposredno povezane sa poslovima kreditiranja, kao što su: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih lica i preduzetnika;
- Izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje tim instrumentima, a u skladu sa zakonom;
- Iznajmljivanje sefova;
- Učestvovanje u emitovanju finansijskih instrumenata i pružanje usluga vezanih za emitovanje finansijskih instrumenata, u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala;
- Bavljanje poslova uslužnog prevoza gotovine (transport gotovine) koje Banka može da pruža u skladu sa odredbama zakona;
- Prodaja potraživanja;
- Obavljanje poslova pružanja usluga drugom pravnom licu koje će u formi oblika obavljanja privredne djelatnosti d.o.o. biti osnovano od strane NLB d.d. Ljubljana;
- Poslovi zastupanja u osiguranju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje;
- Pružanje usluga upravljanja platnim sistemima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet;
- Druge usluge koje Banka može da pruža u skladu sa odredbama zakona.

Banka ima sjedište u Podgorici (Bulevar Ivana Crnojevića br. 171) i obavlja svoje aktivnosti kroz mrežu filijala i ekspozitura, koju čini 18 filijala i 3 šaltera, i to u: Podgorici (7), Ulcinju, Baru, Budvi (2), Cetinju, Bijelom Polju, Rožajama, Herceg Novom, Kotoru (2), Nikšiću, Tivtu, Pljevljima i Beranama.

Na dan 31. decembra 2024. godine Banka je imala 400 zaposlenih u radnom odnosu kod Banke (31. decembra 2023. godine: 378 zaposlenih).

Bankom upravljaju akcionari, zavisno od visine njihovog akcionarskog kapitala, u skladu sa zakonom i Statutom Banke. Organi upravljanja Bankom su Skupština akcionara, koju čine svi akcionari Banke, Nadzorni odbor i Upravni odbor. Nadzorni odbor obavlja funkciju nadzora nad poslovanjem, dok Upravni odbor obavlja izvršnu funkciju i odgovoran je za upravljanje Bankom na dnevnoj osnovi i njeno zastupanje.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
**(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)**

---

**1. OPŠTE INFORMACIJE (nastavak)**

Nadzorni odbor ima 7 članova, od kojih su tri nezavisni članovi.

Upravni odbor Banke na dan 31. decembra 2024. godine čine tri člana od kojih je jedan predsjednik. Članovi Upravnog odbora vode poslove i zastupaju Banku zajedno.

Radna tijela Nadzornog odbora su:

- Odbor za rizike,
- Odbor za imenovanja,
- Odbor za primanja.

Stalno tijelo Nadzornog odbora je i Revizorski odbor.

Organi i tijela Upravnog odbora su:

- Odbor za upravljanje bilansnim odnosima i kapitalom (ALCO),
- Kreditni odbor,
- Ostali odbori koje Upravni odbor formira za pojedina pitanja.

Finansijski iskazi su odobreni od strane rukovodstva Banke na sjednici održanoj 20. marta 2025. godine.

## **2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA**

### **2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih iskaza**

Finansijski izvještaji Banke za 2024. godinu su sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izještavanja („MSFI“) i propisima Centralne Banke Crne Gore koji regulišu finansijsko izještavanje banaka.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore („Sl. list CG“, br. 145/21, 155/22), pravna lica sastavljaju finansijske iskaze po MRS, odnosno po MSFI koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde i utvrdio i objavio organ državne uprave nadležan za poslove finansija, odnosno pravno lice kojem je povjerenovo vršenje tih poslova, koje je od odgovarajućeg organa Međunarodne federacije računovođa („IFAC“) dobilo pravo na prevod i objavljivanje, pri čemu je ranija primjena standarda dozvoljena.

Dodatno, u skladu sa članom 220 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 072/19, 082/20 i 008/21), Banka je dužna da vodi poslovne knjige, sastavlja knjigovodstvene isprave, vrednuje imovinu i obaveze i sastavlja i objavljuje finansijske iskaze u skladu sa ovim zakonom, propisima donijetim na osnovu ovog zakona i Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izještavanja. Banka je dužna da primjenjuje Međunarodne računovodstvene standarde i Međunarodne standarde finansijskog izještavanja od datuma koji je Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) odredio kao dan početka njihove primjene, ukoliko Centralna banka Crne Gore za određeni MRS/MSFI ne odredi drugi datum kao dan početka njegove primjene. Na dan sastavljanja ovih finansijskih izvještaja ne postoje standardi za koje je Centralna Banka odredila drugačiji datum kao dan početka njegove primjene od datuma određenog od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde.

Priloženi finansijski izvještaji su pripremljeni u formi propisanoj Odlukom o izještajima koji se dostavljaju Centralnoj Banci Crne Gore („Sl. list CG“, br. 128/20).

Računovodstene politike i procjene koje se tiču priznavanja i vrednovanja sredstava i obaveza, korišćene prilikom sastavljanja ovih finansijskih izvještaja su konzistentne sa računovodstvenim politikama i procjenama korišćenim prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja Banke za 2023. godinu.

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa načelom istorijskog troška, osim ako je drugačije navedeno u računovodstvenim politikama.

Banka je u sastavljanju ovih finansijskih iskaza primjenjivala računovodstvene politike obrazložene u Napomeni 3.

### **2.2. Korišćenje procjena**

Prezentacija finansijskih iskaza u skladu sa MSFI zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih iskaza, kao i prihoda i rashoda u toku izještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih iskaza. Ipak, stvarni rezultati mogu odstupati od ovih procjena.

Procjene se evaluiraju na kontinuiranoj osnovi i zasnivaju se na prošlom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja u pogledu budućih događaja.

Banka kontinuirano prati povećane faktore neizvjesnosti i uticaj na korišćenje procjena, uključujući rusko-ukrajinski rat, globalnu inflaciju i opasnost od ponovne recesije u europodručju, koji mogu značajno uticati na finansijske performanse Banke u narednom periodu.

Najznačajnije procjene i pretpostavke su objelodanjene u Napomeni 3.

### **2.3. Uporedni podaci**

Uporedni podaci u ovim finansijskim iskazima predstavljaju podatke iz revidiranih finansijskih iskaza Banke na dan i za godinu koja se završila 31. decembra 2023. godine.

Ukoliko je potrebno, Banka reklassificira uporedne podatke kako bi se postigla konzistentnost u podacima iz finansijskih iskaza za tekuću godinu. Banka nije vršila reklassifikaciju uporednih podataka na dan i za godinu koja se završila 31. decembra 2023. godine.

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA (nastavak)**

**2.4. Konsolidacija**

Banka nema kontrolu ni nad jednim entitetom, pa samim tim ne postoji obaveza pripreme konsolidovanih finansijskih iskaza.

**2.5. Koncept nastavka poslovanja**

Rukovodstvo Banke nije u saznanju bilo koje materijalne neizvjesnosti koja može uzrokovati sumnju Bančine mogućnosti kontituiteta poslovanja. Prezentovani finansijski iskazi sastavljeni su u skladu sa konceptom nastavka poslovanja.

**2.6. Izmjene i dopune standarda čije su stupanje na snagu i primjena obavezni u tekućoj godini**

Usvojene računovodstvene politike su u skladu sa onima iz prethodne finansijske godine, izuzev sledećih izmijenjenih MSFI koji su usvojeni od strane Banke od 1. januara 2024. godine:

- MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja: Klasifikacija kratkoročnih i dugoročnih obaveza (dopune)**

Izmjene i dopune su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine, i obavezu da se primjenjuju retrospektivno u skladu sa MRS 8. Cilj izmjena je da razjasni principe u MRS 1 za klasifikaciju obaveza na kratkoročne i dugoročne u zavisnosti od prava koja postoje na kraju izvještajnog perioda. Na klasifikaciju ne utiču očekivanja entiteta (menadžmenta) ili događaji nakon datuma izvještavanja. Banka je procijenila da usvajanje izmjena ovog standarda nema uticaj na finansijske iskaze Banke.

- MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja: Dugoročne obaveze – kovenanti (dopune)**

Izmjene i dopune su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine, i izmjene su poboljšanje informacije koje entitet pruža u slučajevima kada njegovo pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 mjeseci zavisi od poštovana ugovornih kovenanti. Banka je procijenila da usvajanje izmjena ovog standarda nema uticaj na finansijske iskaze Banke.

- MSFI 16 Lizing: Obaveze po osnovu u transakciji prodaje i povratnog lizinga (dopune)**

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine. Izmjene i dopune imaju za cilj da poboljšaju zahtjeve koje prodavac-zakupac koristi u odmjeravanju obaveze za lizing koja proizlazi iz transakcije prodaje i povratnog zakupa u MSFI 16, dok se ne mijenja računovodstveni tretman zakupa koji nije u vezi sa transakcijama prodaje i povratnog lizinga. Banka je procijenila da usvajanje izmjena ovog standarda nema uticaj na finansijske iskaze Banke.

- MRS 7 Izvještaj o novčanim tokovima i MSFI 7 Finansijski instrumenti, objelodanjivanja: Finansijski aranžmani dobavljača (dopune)**

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine. Izmjene predviđaju objelodanjivanja u MRS 7 - entitet je dužan da objelodani informacije o svojim finansijskim aranžmanima o finansiranju dobavljača, koje omogućavaju korisnicima finansijskih izveštaja da procijene efekte na obaveze i tokove novca, kao i izloženost entiteta riziku likvidnosti. Finansijski aranžmani o finansiranju dobavljača se ogledaju u tome da jedan ili više pružalaca finansijskih usluga nude da plate iznose koje entitet duguje svojim dobavljačima i entitet pristaje da plati u skladu sa odredbama i uslovima aranžmana na isti datum kada se isplaćuju dobavljači ili datum kasnije od njega. Izmjene i dopune napominju da aranžmani koji su isključivo kreditna poboljšanja za entitet ili instrumenti koje entitet koristi za direktno izmirenje dugovanih iznosa dobavljačima nisu finansijski aranžmani o finansiranju dobavljača. U međuvremenu, izmjene MSFI 7 zahtijevaju od entiteta da objelodani opis načina na koji upravlja rizikom likvidnosti koji proističe iz ovih aranžmana. Banka je procijenila da usvajanje izmjena ovog standarda nema uticaj na finansijske iskaze Banke.

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA (nastavak)**

**2.7. Standardi koji su izdati, ali još uvijek nisu stupili na snagu i nijesu ranije usvojeni**

• **MRS 21 Efekti promjena deviznih kurseva (dopune)**

Dopune stupaju na snagu za godišnje periode koji počinju 1. januara 2025. godine. Dopune pojašnjavaju kako entitet treba da procijeni da li je valuta razmjenjiva i kako treba da odredi spot kurs kada nedostaje mogućnost razmjene. Valuta je razmjenjiva kada entitet može da razmijeni tu valutu za drugu valutu putem tržišnih ili mehanizama razmjene koji stvaraju izvršna prava i obaveze bez nepotrebnog odlaganja na datum mjerena i za određenu svrhu. Ako valuta nije razmjenjiva na datum mjerena, entitet je dužan da procijeni spot kurs kao kurs koji bi se primijenio na urednu transakciju razmjene između učesnika na tržištu na datum mjerena pod trenutnim ekonomskim uslovima, i da objavi očekivane efekte na finansijske izvještaje entiteta. Banka ne očekuje uticaj na finansijske izvještaje.

• **MSFI 9 i MSFI 7 (dopune)**

Izmjene koje se tiču klasifikacije i mjerena finansijskih instrumenata stupaju na snagu za godišnje periode koji počinju 1. januara 2026. godine.

- **IFRS 18 (novi standard) – Prezentacija i objavljivanje u finansijskim izvještajima:** stupa na snagu za godišnje periode koji počinju 1. januara 2027. godine.
- **IFRS 19 (novi standard) – Podružnice bez javne odgovornosti:** stupa na snagu za godišnje periode koji počinju 1. januara 2027. godine

### 3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA

#### 3.1. Primjena novih i izmjene postojećih MSFI/MRS

Izuvez izmijenjenih MRS/MSFI opisanih u napomeni 2.6, usvojene računovodstvene politike identične su kao one u prethodnoj finansijskoj godini.

#### 3.2. Izvještavanje o segmentima

Segmentno finansijsko izveštavanje nalazi osnovu u pravilno definisanim užim organizacionim djelovima Banke – segmentima. Ima značajnu informacionu ulogu u ostvarivanju ciljeva djelova i cjeline poslovnog subjekta, kroz kontrolu poslovanja i pravilno kreiranje motivacione politike za potrebe stimulacije djelova ka ostvarenju sopstvenih ciljeva i na taj način ostvarenje ciljeva cjeline.

Sve transakcije između poslovnih segmenata vrše se u skladu sa tržišnim uslovima poslovanja. Prihodi i rashodi direktno povezani sa svakim pojedinačnim segmentom poslovanja koriste se pri određivanju rezultata poslovanja svakog pojedinačnog segmenta.

U skladu sa MSFI 8, izvještajni segmenti Banke su: Retail, Corporate, Finansijska tržišta i Ostalo. Detalji su dati u napomeni 5.

#### 3.3. Preračunavanje stranih valuta

##### a) Funkcionalna i valuta prikazivanja

Stavke uključene u finansijske iskaze Banke se odmjeravaju u valuti primarnog privrednog okruženja unutar kojeg Banka posluje (funkcionalna valuta). Finansijski iskazi su prikazani u hiljadama eura (EUR), koji predstavljaju funkcionalnu i valutu prikazivanja Banke.

##### b) Transakcije i stanja

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u EUR primjenom deviznih kurseva važećih na dan poslovne transakcije.

Monetarna sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunavaju se u EUR primjenom deviznih kurseva važećih na dan bilansa stanja, korišćenjem srednjeg kursa.

Nemonetarne stavke odmjerene po istorijskom trošku u stranoj valuti preračunavaju se u EUR primjenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama priznaju se u bilansu uspjeha.

Kursne razlike koje nastaju iz promjene otplatne vrijednosti monetarnih stavki u stranoj valuti klasifikovanih kao finansijska sredstva koja se mijere po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat, priznaju se u bilansu uspjeha. Kursne razlike na nemonetarnim stavkama kao što su vlasničke hartije od vrijednosti klasifikovane po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat priznaju se zajedno sa rezervama po osnovu vrednovanja (po fer vrijednosti) koji se prenose u kapital i akumuliraju u okviru ostalih rezervi u kapitalu.

Dobici i gubici nastali po osnovu kupoprodaje deviza za potrebe trgovanja iskazuju se u bilansu uspjeha kao neto dobici/gubici od finansijskih sredstava i obaveza koje se drže radi trgovanja.

Kursevi najznačajnijih valuta koji su korišćeni prilikom preračuna pozicija bilansa stanja obuhvataju:

In EUR	2024.	2023.
USD	0,9575	0,9050
CHF	1,0599	1,0799

### **3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)**

#### **3.4. Finansijska sredstva**

##### **3.4.1. Klasifikacija**

Banka klasificuje svoja finansijska sredstva u sljedeće kategorije:

- Finansijska sredstva koja se mjere po amortizovanoj vrijednosti;
- Finansijska sredstva koja se mjere po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, a namijenjena su za trgovanje;
- Finansijska sredstva koja se mjere po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat;
- Finansijska sredstva koja se obavezno priznaju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, a nisu namijenjena za trgovanje.

Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja. Kriterijumi na osnovu kojih se vrši klasifikacija i mjerjenje su poslovni model za upravljanje finansijskim sredstvima i ugovorene karakteristike novčanih tokova finansijskih sredstava.

##### *Procjena poslovnog modela*

Poslovni model se definiše na osnovu procjene ciljeva za upravljanje finansijskim sredstvima na portfeljskom nivou, budući da ovakva procjena na najbolji način oslikava način upravljanja poslovnim aktivnostima i način izvještavanja rukovodstva. Informacije koje se razmatraju uključuju:

- Na koji način se prati uspješnost poslovnog modela i finansijskih sredstava, uključenih u taj model i kako se izvještava ključnom rukovodstvu;
- Rizici koji utiču na poslovni model (i finansijska sredstva), kao i način upravljanja ovim rizicima;
- Na koji se način nagrađuje rukovodstvo (npr. da li nagrađivanje zavisi od fer vrijednosti finansijskih sredstava kojim upravljaju ili od naplate ugovorenih novčanih tokova); i
- Učestalost, obim i trenutak prodaje u prethodnom periodu, razlozi za prodaju i očekivanja za prodaju u narednom periodu.

Definisanje poslovnog modela se temelji na razumnim činjenicama, bez uzimanja u obzir najslabijih i stresnih primjera. Ako su stvarni novčani tokovi različiti od prvobitno očekivanih, ne zahtjeva se reklassifikacija svih sredstava unutar tog poslovnog modela, ukoliko su se prilikom procjene poslovnog modela uzele u obzir sve relevantne činjenice.

Generalno, procjena poslovnog modela Banke se može sumirati na sljedeći način:

- krediti i dati depoziti uključeni su u poslovni model „sredstva kojima se upravlja sa ciljem naplate novčanih tokova“, jer je primarna namjera Banke za kreditni portfolio da naplati ugovorene novčane tokove,
- dužničke hartije od vrednosti su podijeljene na tri poslovna modela:
  - prva grupa dužničkih hartija od vrijednosti predstavlja kategoriju „sredstva za trgovinu“,
  - druga grupa dužničkih hartija od vrijednosti pripada poslovnom modelu „sredstva kojima se upravlja sa ciljem naplate novčanih tokova i za prodaju“, gdje je cilj naplata novčanih tokova, ali i prodaja sredstava, pri čemu ova sredstva predstavljaju dio likvidnosnih rezervi banke,
  - treća grupa dužničkih hartija od vrijednosti pripada poslovnom modelu „sredstva kojima se upravlja sa ciljem naplate novčanih tokova“.

Banka nema finansijskih sredstava u trgovačkoj knjizi.

Za dužničke hartije od vrijednosti unutar poslovnog modela „sredstva kojima se upravlja sa ciljem naplate novčanih tokova“, prodaje koje se odnose na povećanje kreditnog rizika hartije od vrijednosti, prodaje koje su izvršene blizu konačnog roka dospijeća, ili prodaje izvršene kako bi se zadovoljile potrebe likvidnosti u „stresnom scenariju“ su dozvoljene. Ostale prodaje, koje nisu posljedica povećanja kreditnog rizika, ipak mogu biti konzistentne sa poslovnim modelom, ako su takve prodaje izuzetak u tom poslovnom modelu i ako:

- su beznačajne po vrijednosti, i pojedinačno i u cjelini, čak i kada su takve prodaje česte;
- su rijetke, čak i kada su značajniji iznosi u pitanju.

### 3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)

#### 3.4. Finansijska sredstva (nastavak)

##### 3.4.1. Klasifikacija (nastavak)

*Pregled ugovornih odredbi instrumenata sa stanovišta SPPI testa (SPPI test – samo plaćanje glavnice i kamate na neotplaćeni dug)*

Drugi korak u klasifikaciji finansijskih sredstava je procjena da li ugovorni novčani tokovi predstavljaju isključivo naplatu glavnice i kamate na neotplaćeni dug (SPPI test). Dužnička finansijska sredstva koja prolaze SPPI test se, u zavisnosti od poslovnog modela, mjere po amortizovanoj vrijednosti (ukoliko je poslovni model samo naplata) ili po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat (ukoliko je poslovni model i naplata i prodaja).

Za namjene SPPI testa, glavnica predstavlja fer vrijednost finansijskog sredstva pri početnom priznavanju, a kamata naknadu za vremensku vrijednost novca (protok vremena), kreditni rizik (vezan za neotplaćenu glavnicu u određenom periodu), kamatu maržu i naknadu za druge kreditne rizike i troškove. Ukoliko ti kriterijumi nisu ispunjeni (ugovoreni novčani tokovi ne prolaze SPPI test), finansijska sredstva se mjere po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, bez obzira na poslovni model.

Finansijska sredstva, uključena u ostale poslovne modele, čiji cilj nije primanje novčanih tokova ili naplata novčanih tokova i prodaja, se uvijek mjere po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i nisu predmet SPPI testa. Takođe, predmet SPPI testa nisu vlasnički finansijski instrumenti i instrumenti koji su kombinacija duga i kapitala.

MSFI 9 daje mogućnost da se finansijska sredstva, prilikom inicijalnog priznavanja, klasifikuju u grupu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (fair value opcija), ukoliko se razvrstavanjem u ovu kategoriju neutrališe, odnosno značajno smanjuje, nedosljednost mjerjenja ili priznavanja, koja bi nastala vrednovanjem finansijskih instrumenata na različitim osnovama. Banka je izabrala politiku, koju dozvoljava MSFI 9, da nastavi da za računovodstvo zaštite primjenjuje MRS 39.

U dijelu klasifikacije i mjerjenja finansijskih obaveza standard uglavnom ne zahtijeva promjene u odnosu na MRS 39, sa izuzetkom priznavanja efekata promjene vlastitog kreditnog rizika u ukupnom ostalom rezultatu za obaveze, koje su priznate po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Takva kretanja su uključena u ukupni ostali rezultat, bez mogućnosti naknadne reklasifikacije u bilans uspjeha.

##### *Računovodstvena politika priznavanja modifikovanih finansijskih sredstava*

Kada se ugovorni novčani tokovi finansijskog sredstva izmijene, Banka procjenjuje da li su uslovi izmijenjeni do te mjere da u suštini to postaje novo finansijsko sredstvo. Sljedeći faktori se, između ostalog, uzimaju u obzir pri takvoj procjeni:

- razlog za promjenu novčanih tokova;
- promena valute kredita;
- zamjena duga za kapital;
- da li je inicijalni dužnik zamijenjen novim, koji nije povezano lice sa inicijalnim dužnikom;
- da li je modifikacija takva da mijenja rezultat SPPI testa.

Ako promena rezultira prestankom priznavanja finansijskog sredstva, novo finansijsko sredstvo se inicijalno priznaje po fer vrijednosti, pri čemu se razlika priznaje kao gubitak ili gubitak od prestanka priznavanja, u mjeri u kojoj gubitak od umanjenja vrijednosti sredstva već nije priznat. Ako izmjena uslova ne rezultira novčanim tokovima koji su bitno različiti, modifikacija ne rezultira prestankom priznavanja. Na osnovu promjene novčanih tokova diskontovanih po inicijalnoj efektivnoj kamatnoj stopi, Banka priznaje dobitak ili gubitak od modifikacije, u mjeri u kojoj gubitak od umanjenja vrijednosti sredstva već nije priznat.

##### *b) Reklasifikacija*

Finansijska sredstva se mogu reklasifikovati samo kada se promijeni poslovni model upravljanja tim sredstvima. Reklasifikacija se vrši od početka izvještajnog perioda nakon promjene. Očekuje se da promjene poslovnog modela budu vrlo rijetke, i samo ukoliko dođe do početka nove ili prekida djelatnosti koja je značajna za poslovanje, i nisu se dogodile u periodu. Finansijske obaveze se neće reklasifikovati.

### **3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)**

#### **3.4. Finansijska sredstva (nastavak)**

##### **3.4.2. Priznavanje i mjerjenje**

Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrijednosti uvećanoj za transakcione troškove, osim u slučaju finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrijednosti, a čiji se efekti promjena u fer vrijednosti iskazuju u bilansu uspjeha.

Finansijska sredstva koja se mjere po amortizovanoj vrijednosti se početno priznaju po fer vrijednosti, uvećanoj za neposredne transakcione troškove. Ona se naknadno iskazuju po amortizovanoj vrijednosti, dobijenoj primjenom metode efektivne kamatne stope, i umanjenoj za ispravku vrijednosti.

Amortizovana vrijednost je izračunata uzimanjem u obzir svih troškova izdavanja i svih diskonta ili premija prilikom poravnjanja. Gubici koji proizilaze iz obezvrjeđenja priznati su u bilansu uspjeha.

Finansijska sredstva koja se vode po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednosti iskazuju u bilansu uspjeha, inicijalno se priznaju po fer vrijednosti, a transakcioni troškovi terete troškove poslovanja u bilansu uspjeha.

Dobici ili gubici proistekli iz promjena u fer vrijednosti finansijskih sredstava čiji se efekti promjena u fer vrijednosti iskazuju u bilansu uspjeha, iskazuju se u periodu u kome su nastali.

Dobici ili gubici proistekli iz promjena u fer vrijednosti finansijskih sredstava koja se mjere po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat evidentiraju se u okviru nerealizovanih dobitaka i gubitaka u okviru kapitala, sve dok finansijsko sredstvo ne bude isknjiženo, kada se kumulativni dobici ili gubici prethodno iskazani u kapitalu prenose u bilans uspjeha, osim u slučaju vlasničkih instrumenata kapitala, kod kojih se promjene u fer vrijednosti iz kapitala nikad ne prenose u bilans uspjeha, čak ni u slučaju da je sredstvo isknjiženo.

Kamate, obračunate metodom efektivne kamatne stope, i kursne razlike iz monetarnih stavki, koje su klasifikovane kao finansijska sredstva koja se mjere po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat, priznaju se neposredno u bilansu uspjeha. Kursne razlike na nemonetarnim hartijama od vrijednosti, koje su klasifikovane kao finansijska sredstva koja se mjere po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat, priznaju se u okviru kapitala, kao i promjena njihove fer vrijednosti. Prihod od dividendi od hartija od vrijednosti klasifikovanih kao finansijska sredstva koja se mjere po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat priznaju se u bilansu uspjeha kada se utvrdi pravo Banke na naplatu.

##### **3.4.3. Prestanak priznavanja**

Priznavanje finansijskog sredstva prestaje po isteku prava na novčani priliv od finansijskog sredstva, odnosno kada Banka prenese sve rizike i koristi od vlasništva nad sredstvima.

Priznavanje finansijske obaveze prestaje kada je obaveza ispunjena tj. kada je dug isplaćen, storniran ili istekao. Priznavanje knjigovodstvene vrijednosti finansijske obaveze isknjižene na osnovu konverzije duga u kapital prestaje emitovanjem akcijskog kapitala u vrijednosti ekvivalentnoj tržišnoj vrijednosti akcija Banke na crnogorskoj berzi.

##### **3.4.4. Otpisi**

Banka otpisuje finansijska sredstva u cijelosti ili djelimično kada je iscrpila sve praktične napore za naplatu i nema razumnih očekivanja povrata ugovornih novčanih tokova. Kriterijumi koji ukazuju na to da ne postoji opravданo očekivanje naplate uključuju period kašnjenja, kvalitet obezbeđenja i različite faze postupaka izvršenja. Banka može otpisati finansijska sredstva koja su još uvek predmet izvršnih aktivnosti, ali to ne utiče na njena prava u izvršnim postupcima. Banka i dalje nastoji da u cijelosti naplati sve iznose na koje ima zakonsko pravo. Otpisom se smanjuje bruto knjigovodstvena vrijednost finansijskog sredstva i ispravka vrijednosti. Svaki naknadni povraćaj sredstava knjiži se u korist troška obezvređenja finansijskih sredstava.

### **3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)**

#### **3.4. Finansijska sredstva (nastavak)**

##### **3.4.5. Fer vrijednost finansijskih instrumenata**

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu zasniva se na kotiranim tržišnim cijenama na dan odmjeravanja, tj. na tekućoj cijeni koja bi bila postignuta prilikom prodaje sredstava ili prenosa obaveza na taj dan. To je cijena koja predstavlja najbolju ponudu i tražnju, bez uzimanja u obzir transakcionalih troškova. Ukoliko tržište nekog finansijskog sredstva nije aktivno, Banka utvrđuje fer vrijednost tehnikama procjene. To uključuje primjenu nedavnih transakcija između nezavisnih stranaka, modela diskontovanja budućih novčanih tokova, ili opciju modela formiranja cijena maksimalnim korišćenjem informacija sa tržišta.

Ukoliko se primjenjuje model diskontovanja novčanih tokova, procjena budućih tokova gotovine zasniva se na najboljoj procjeni rukovodstva, a kao diskontna stopa koristi se tržišna stopa srodnog finansijskog instrumenta sa uporedivim karakteristikama na dan bilansa stanja. Ukoliko se primjenjuju modeli formiranja cijena, „inputi“ se zasnivaju na tržišnim vrijednostima sa stanjem na dan izvještavanja.

##### **3.4.6. Derivatni finansijski instrumenti i računovodstvo zaštite od rizika**

Derivatni finansijski instrumenti (uključujući termske ugovore, svopove i opcije) inicialno se priznaju u bilansu stanja po fer vrijednosti. Derivatni finansijski instrumenti se kasnije mijere po fer vrijednosti. Fer vrijednosti se dobija na osnovu kotiranih tržišnih cijena, upotreboom modela diskontovanih novčanih tokova ili upotreboom cijenovnih modela, u zavisnosti od vrste i značaja pojedinog izvedenog finansijskog instrumenta. Svi derivati se iskazuju po fer vrijednosti u aktivi, kao sredstvo, kada je pozicija derivata povoljna za Banku, i u okviru obaveza kada je pozicija derivata nepovoljna za Banku.

Način priznavanja rezultirajućeg dobitka ili gubitka od vredovanja po fer vrijednosti zavisi od toga da li je derivat označen kao instrument zaštite i, ako jeste, od prirode štićene stavke.

Zaštita izvedenim finansijskim instrumentima se računovodstveno iskazuje kao zaštita fer vrijednosti, zaštita novčanih tokova ili kao zaštita neto ulaganja u inostrano društvo. Računovodstveno obuhvatanje zaštite od rizika se vrši u skladu sa zahtjevima MRS 39 - Finansijski instrumenti: Priznavanje i mjerjenje (u skladu sa opcijom koju dopušta MSFI 9). Za upotrebu računovodstvenog obračunavanja zastite od rizika moraju biti ispunjeni određeni kriterijumi.

Banka dokumentuje odnos između štićene stavke i instrumenta zaštite, kao i od kog rizika se štiti i koji je cilj zaštite od rizika, kao i koja je vrsta zaštite u pitanju. Banka takođe dokumentuje (u momentu početka primjene računovodstva zaštite od rizika, ali i u toku trajanja) da li je zaštita od rizika uspješna, odnosno da li je derivatni finansijski instrument efikasan u netiranju efekata promjene fer vrijednosti ili novčanih tokova štićene stavke. Odnos zaštite je uspješan, ako se rezultati zaštite kreću između 80% do 125%.

##### **Računovodstvo zaštite fer vrijednosti**

Zaštita fer vrijednosti se u računovodstvenim iskazima iskazuje na sljedeći način: instrument zaštite se vrednuje po fer vrijednosti, a učinak se iskazuje u bilansu uspjeha, a štićena stavka se prevrednuje na fer vrijednost i to samo za onaj dio koji se štiti. To znači, da se vrijednost štićene stavke koriguje za dobit ili gubitak, koji proizilazi iz rizika, odnosno štićene izloženosti. Učinak vrednovanja se takođe priznaje u bilansu uspjeha, na poziciji „Promjena fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika (hedžing)“.

Ukoliko kriterijumi za primjenu računovodstva zaštite od rizika više nisu ispunjeni, prilagođavanja knjigovodstvene vrijednosti štićene stavke se amortizuju u bilans uspjeha, kroz preostali period, do dospijeća.

##### **3.5. „Prebijanje“ finansijskih instrumenata**

Finansijska sredstva i obaveze se „prebijaju“ i neto iznos se iskazuje u bilansu stanja samo onda kada postoji zakonski izvršivo pravo da se „prebiju“ priznati iznosi i kada postoji namjera da se obaveze izmire na neto osnovi, odnosno da se sredstva realizuju, a obaveze izmire istovremeno.

### 3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)

#### 3.6. Prihodi i rashodi od kamata

Kamatni prihodi i rashodi se priznaju u bilansu uspjeha za sva finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti, i sva dužnička finansijska sredstva koja se mjere po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat i koja nose kamatu, na obračunskoj osnovi, korišćenjem metode efektivne kamatne stope. Prihodi od kamata na sva dužnička finansijska sredstva koja se mjere po fer vrednosti kroz bilans uspjeha, a nisu namijenjena trgovanim, priznaju se korišćenjem ugovorne kamatne stope.

Metod efektivne kamatne stope je metod obračuna amortizovane vrijednosti finansijskog sredstva ili finansijske obaveze i alokacije prihoda i rashoda od kamata na odgovarajuće vremenske periode. Efektivna kamatna stopa je stopa koja tačno diskonтуje procijenjena buduća gotovinska plaćanja ili primanja kroz očekivani životni vijek finansijskog instrumenta ili, prema potrebi, u kraćem vremenskom periodu, na sadašnju vrijednost finansijskog sredstva ili finansijske obaveze. Kalkulacija uključuje sve naknade i iznose plaćene i primljene između ugovornih strana, troškove transakcije i sve druge premije ili diskonte.

Prihodi od kamata izračunavaju se primjenom efektivne kamatne stope na bruto knjigovodstvenu vrijednost finansijskih sredstava koja nisu obezvrijedjena.

Za sredstva koja su obezvrijedjena (stage 3), primjenjuje se efektivna kamatna stopa na neto knjigovodstvenu vrijednost. U slučaju da u narednom periodu dođe do značajnog poboljšanja boniteta komitenta (prelazak u stage 1 ili 2), efektivna kamatna stopa se ponovo aplicira na bruto knjigovodstvenu vrijednost sredstva.

#### 3.7. Naknade i provizije

Prihodi i rashodi od naknada i provizija nastali po osnovu pružanja, odnosno korišćenja bankarskih usluga, priznaju se u bilansu uspjeha u momentu nastanka, tj. u momentu kada je usluga pružena, odnosno dobijena.

Provizije i naknade, koje su uključene u obračun efektivne kamatne stope finansijskog sredstva ili finansijske obaveze priznaju se kao kamatni prihodi, odnosno rashodi.

Prihodi i rashodi od naknada i provizija obuhvataju naknade po osnovu izdavanja garancija i akreditiva od strane Banke, domaćih i međunarodnih plaćanja i transakcija u stranim valutama, vođenja transakcionih računa, kartičnih i bankomatskih poslova i drugih usluga Banke.

#### 3.8. Neto rezultat trgovanja

Dobici i gubici po osnovu trgovanja uključuju dobitke i gubitke od devizne razmjene, dobitke i gubitke od prilagođavanja fer vrijednosti finansijskih sredstava, usklađivanje fer vrijednosti, i dobitke i gubitke od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i finansijskih sredstava koja se mjere po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat.

#### 3.9. Računovodstveni obuhvat zakupa

Zakup je ugovoren odnos, u kome zakupodavac, u zamjenu za plaćanje ili niz plaćanja, na zakupca prenosi pravo korišćenja sredstva za ugovoreni period.

Zakup je ugovor ili dio ugovora koji stvara izvršna prava i obaveze i prenosi pravo na kontrolu i upotrebu identifikovane imovine na određeno vrijeme u zamjenu za naknadu. Prema tome, MSFI 16 zahtijeva utvrđivanje da li ugovor ispunjava definiciju zakupa.

##### a) Banka kao zakupac

Banka priznaje obavezu po osnovu zakupa i imovinu s pravom korišćenja tokom trajanja zakupa za sve zakupe, uz određene izuzetke - zakupi imovine „male vrijednosti“ i kratkoročni zakupi. Kao kratkoročni zakupi definisani su oni zakupi koji na datum početka zakupa imaju rok od 12 mjeseci ili manje, bez mogućnosti kupovine osnovnog sredstva. Zakupi imovine čija je vrijednost na datum početka zakupa manja ili jednaka EUR 5 hiljada, definišu se kao zakupi „male vrijednosti“, i priznaju se kao trošak zakupa za vrijeme trajanja ugovora o zakupu.

**3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)**

**3.9. Računovodstveni obuhvat zakupa (nastavak)**

**a) Banka kao zakupac (nastavak)**

*Imovina s pravom korišćenja*

Na datum početka zakupa, Banka vrši odmjeravanje imovine s pravom korišćenja po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost imovine s pravom korišćenja obuhvata: iznos incijalno mjerene obaveze po osnovu zakupa, prilagođen za bilo koja plaćanja izvršena na dan ili prije prvog dana trajanja zakupa, umanjen za eventualne primljene podsticaje u vezi sa zakupom i bilo koje početne direktne troškove koje ima zakupac, i procjenu troškova koji treba da nastanu iz zakupa na kraju roka zakupa. Nakon početnog priznavanja, Banka mjeri imovinu s pravom korišćenja koristeći metod troška (imovina se mjeri po metodi troška, umanjenoj za eventualnu akumuliranu amortizaciju i eventualne akumulirane gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti i prilagođenoj za svako ponovno vrednovanje obaveza po osnovu zakupa) i priznaje amortizaciju imovine s pravom korišćenja linearnom metodom tokom perioda zakupa, i (odvojeno) kamatu na obaveze po osnovu zakupa. U Bilansu stanja imovina s pravom korišćenja je prikazana na poziciji „Nekretnine, postrojenja i oprema”.

*Obaveze po osnovu zakupa*

Na datum početka ugovora, Banka mjeri obavezu po osnovu zakupa po neto sadašnjoj vrijednosti zakupnina koje nisu plaćene na taj datum. Zakupnine se sastoje od fiksnih plaćanja, varijabilnih plaćanja zakupnine koja zavise od indeksa ili stopa, iznosa za koje se očekuje da će biti plaćeni u okviru garancija rezidualne vrijednosti, plaćanja za zakup u opcionom periodu produženja, ako postoji razumna vjerovatnoća da će se opcija iskoristiti, i isplate koje zahtijeva zakupac za prijevremeni raskid zakupa, ako ugovor o zakupu ostavlja mogućnosti raskida.

Naknadno (nakon datuma početka ugovora o zakupu), Banka mjeri obavezu po osnovu zakupa na način što se vrši:

- povećanje knjigovodstvene vrijednosti, po osnovu promjena kamate na obavezu po osnovu zakupa;
- smanjenje knjigovodstvene vrijednosti po osnovu izvršenih isplata zakupnina; i
- ponovno odmjeravanje knjigovodstvene vrijednosti, kako bi se odrazile sve ponovne procjene ili promjene ugovora o zakupu.

**a) Banka kao zakupodavac**

Svi zakupi gdje se Banka javlja u ulozi zakupodavca su klasifikovani kao operativni zakupi, jer se ne prenose suštinski svi rizici i koristi povezani sa vlasništvom nad sredstvima koja su predmet zakupa. Primljena plaćanja izvršena po osnovu operativnog zakupa iskazuju se u bilansu uspjeha kao prihod, na proporcionalnoj osnovi, tokom perioda trajanja zakupa. Banka priznaje sve troškove, uključujući amortizaciju, koji se dese u periodu trajanja zakupa kao trošak u bilansu uspjeha. Direktni troškovi nastali pri sklapanju operativnog zakupa dodaju se knjigovodstvenoj vrijednosti zakupljenog sredstva i priznaju tokom trajanja zakupa po istoj osnovi kao prihod od zakupa.

**3.10. Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava**

**a) Očekivani kreditni gubici**

U skladu sa MSFI 9, Banka je prešla sa modela nastalih gubitaka na model očekivanog gubitka. Prema prethodno pomenutom standardu, Banka je u obavezi da prepozna ne samo kreditne gubitke koji su nastali, već i gubitke za koje se očekuje da će se dogoditi u budućnosti. Ispravku vrijednosti za očekivane kreditne gubitke je potrebno prepoznati za sve kredite i druge dužničke finansijske instrumente koji se ne drže po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Ispravka vrijednosti se temelji na očekivanim kreditnim gubicima vezanim za vjerovatnoću neispunjavanja obaveza (PD) u narednih 12 mjeseci, osim ako nije došlo do značajnog povećanja kreditnog rizika od početnog priznavanja, u kom slučaju se ispravka vrijednosti temelji na vjerovatnoći neispunjavanja obaveza tokom cijelog životnog vijeka finansijske imovine (LECL). Banka utvrđuje da li se rizik od neplaćanja značajno povećao od početnog priznavanja na bazi odgovarajućih i provjerljivih informacija koje se mogu prikupiti bez pretjeranih dodatnih troškova. Ovo uključuje i kvantitativne i kvalitativne informacije i analize, zasnovane na istorijskim podacima Banke, iskustvu i stručnoj kreditnoj procjeni i uključivanju informacija koje se odnose na budućnost.

**3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)**

**3.10. Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava (nastavak)**

**a) Očekivani kreditni gubici (nastavak)**

Banka prati i provjerava kvalitet kreditnog portfolija, kako na nivou individualnog klijenta, tako i na nivou cjelokupnog kreditnog portfolija, kako bi u kontinuitetu procjenjivala potrebne rezerve za ECL (očekivani kreditni gubici). Banka formira individualne rezerve za klijente koji se nalaze na individualnoj ocjeni, koji su svrstani u fazu 3. Ovakav izračun se zasniva na informacijama o ispunjavanju ugovorenih obaveza ili drugim finansijskim teškoćama dužnika, ili drugim važnim činjenicama. Pojedinačne procjene zasnovane su na očekivanim diskontovnim novčanim tokovima iz poslovanja, ili procijenjenim očekivanim plaćanjima iz obezbjeđenja.

Za sva rizična sredstva i potencijalne obaveze koji su svrstani u fazu 1 i fazu 2, ili za finansijsku imovinu u fazi 3 sa izloženošću ispod praga materijalnosti ispravke se procjenjuju na kolektivnoj osnovi. ECL u ovoj grupi imovine se procjenjuje na osnovu očekivane vrijednosti parametara rizika kombinujući istorijska kretanja sa budućim makroekonomskim predviđanjima. Kod modela koji se koriste za procjenu budućih parametara rizika vrši se redovna validacija i nanovo se testiraju kako bi procjene gubitaka bile što realnije.

*Klasifikacija u fazama*

Banka je pripremila metodologiju koja objašnjava model očekivanih kreditnih gubitaka i kojom su definisani kriterijumi razvrstavanja u faze, prelaz između faza, izračun indikatora rizika i validaciju modela. Banka klasificuje finansijske instrumente u fazu 1, fazu 2, i fazu 3, na osnovu primenjene metodologije obezvrijedenja, kako je opisano u nastavku:

- Faza 1: bez značajnog povećanja kreditnog rizika od početnog priznavanja, Banka priznaje ispravku vrijednosti na osnovu 12-mjesečnog perioda;
- Faza 2: značajno povećanje kreditnog rizika od početnog priznavanja, Banka priznaje ispravku vrijednosti za vijek trajanja finansijskog sredstva, i
- Faza 3: Banka prepoznaje gubitke za vijek trajanja finansijskog sredstva. Definicija neispunjavanja obaveza uskladena je sa smjernicama EBA. Na bazi internog sistema razvrstavanja neperfomanski portfolio je raspoređen u D, DF i E bonitetni razred koji uključuje potraživanja koja su u kašnjenju preko 90 dana, kao i potraživanja sa malom vjerovatnoćom plaćanja („unlikely to pay“). U ovu fazu je uključena i tzv. POCI aktiva, koja se smatra nenaplativom već pri početnom priznavanju.

Značajno povećanje kreditnog rizika se podrazumjeva u sljedećim situacijama:

- kada se bonitet značajno pogoršao na datum izvještavanja, u odnosu na bonitet pri odobravanju finansijskog sredstva,
- kada postoji kašnjenje preko 30 dana u izmirivanju obaveza po finansijskom sredstvu (dani kašnjenja su uključeni u procjeni boniteta),
- odobravanje restrukturiranja finansijskog sredstva, ili
- ako je finansijsko sredstvo stavljeno na listu za praćenje („watch“ lista 2 za pravna lica, „early warning“ lista za fizička lica) ili listu za intenzivno posmatranje.

Metodologija bonitetnog razvrstavanja za banke i države klasifikacija zavisi od toga da li postoji bonitet utvrđen od strane međunarodnih agencija Fitch, Moody's ili S&P. Bonitet se određuje na osnovu prosječnog međunarodnog boniteta. Ako ne postoji međunarodni kreditni rejting, klasifikacija se zasniva na internoj metodologiji Banke.

Očekivani gubici za finansijsku imovinu faze 1 izračunavaju se na osnovu vjerovatnoće neplaćanja u 12 mjeseci ili kraćem periodu, ako je dospijeće finansijske imovine kraće od 1 godine. Vjerovatnoća neplaćanja u 12 mjeseci uključuje uticaj makroekonomskih prognoza. Očekivani gubici za finansijsku imovinu faze 2 izračunavaju se na osnovu vjerovatnoće neplaćanja u cijelom periodu trajanja sredstva, jer se njihov kreditni rizik značajno povećao od njihovog početnog priznavanja. Izračun se takođe zasniva na većem broju ekonomskih scenarija za identifikovanje vjerovatnoće gubitaka koji su okrenuti ka budućnosti i koji uključuju makroekonomske prognoze.

Za finansijske instrumente u fazi 3 Banka priznaje očekivani gubitak jednak očekivanim kreditnim gubicima u toku životnog vijeka instrumenta (LECL). Izloženosti ispod praga materijalnosti dobijaju kolektivne ispravke vrijednosti koristeći PD od 100%. Finansijski instrumenti će biti prebačeni iz faze 3 ako više ne ispunjavaju kriterijume za fazu 3 nakon probnog perioda. Specijalni tretman se primjenjuje za finansijska sredstva obezvrijedena u trenutku kupovine ili emisije (POCI), za koje se ispravka vrijednosti prepoznaje samo za očekivane gubitke u periodu od početnog priznavanja.

**3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)**

**3.10. Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava (nastavak)**

**a) Očekivani kreditni gubici (nastavak)**

Izračunavanje kolektivnih ispravki vrijednosti vrši se množenjem izloženosti u neplaćanju (EAD) (izloženost po defaultu) na kraju svakog mjeseca sa odgovarajućom vjerovatnoćom neplaćanja (PD) i gubitkom u slučaju neplaćanja (LGD). Izloženost u neplaćanju je suma bilansnih izloženosti i vanbilansnih izloženosti pomnoženih sa faktorom kreditne konverzije (CCF). Dobijeni rezultat se za svaki pojedinačni mjesec diskontuje na sadašnje vrijeme. Za izloženosti u fazi 1 očekivani gubici se odnose na period od 12 mjeseci, dok se za fazu 2 uključuju svi očekivani gubici do datuma dospijeća sredstva. Očekivani gubitak na kolektivnoj osnovi za finansijsku imovinu u fazi 3 predstavlja proizvod izloženosti, PD-a i LGD-a.

U svrhu procjene gubitaka u slučaju neplaćanja (LGD), Banka koristi alat umanjenja vrijednosti kolateralala (HC) za svaki pojedinačni kolateral i stopu plaćanja za neobezbjedene izloženosti (URR). U nedostatku dovoljno reprezentativnih istorijskih podataka na bazi kojih bi se izračunali predmetne stope, Banka primjenjuje stope koje dobija od NLB d.d.

*Očekivani životni vijek*

Prilikom ocjene očekivanih kreditnih gubitaka, Banka mora uzeti u obzir maksimalni ugovorni period na koji je Banka izložena kreditnom riziku.

*Informacije usmjerene na budućnost*

Banka uključuje informacije koje se odnose na budućnost u procjeni značajnog povećanja kreditnog rizika i pri mjerenu očekivanih kreditnih gubitaka.

Makroekonomski scenariji koje Banka koristi za mjerjenje očekivanih kreditnih gubitaka zasnovani su na postojećem okviru NLB Grupe za testiranje otpornosti na stresne situacije. Scenariji u okviru stresnog testiranja su predmet redovnog praćenja od strane Banke. Scenariji i statistički modeli isti su za sve članice NLB Grupe, uz uvažavanje lokalnih specifičnosti banaka članica kroz proces kalibracije rezultata scenarija. Prema MSFI 9 koristi se trokomponentni okvir scenarija i to osnovni, optimistični i pesimistični scenariji.

Osnovni scenario predstavlja direktnu primjenu zvaničnih prognoza BDP-a (MMF, EK i IMAD) sa dodatnim modifikacijama u cilju ublažavanja mogućeg prekomjernog optimizma ili pesimizma u prognozama. Pesimistički scenario pretpostavlja umjereni ciklično usporavanje ekonomije. Optimistični scenario uzima najbolje projekcije BDP-a u petogodišnjem periodu, dok se pesimistički scenario odnosi na nepovoljan makro scenario iz ICAAP procesa.

Svaki scenario je ponderisan odgovarajućom vjerovatnoćom nastanka, a ponderisani prosječni scenario se naknadno izračunava. Ponderi su izvedeni iz istorijskih podataka na osnovu njihovih distributivnih svojstava. Ponderisani prosječni scenario se koristi kao osnova za izračunavanje očekivanih kreditnih gubitaka u skladu sa MSFI 9.

Rekalkulacija svih parametara vrši se godišnje ili češće ako se makroekonomsko okruženje mijenja više nego što je uključeno u prethodne prognoze. U tom slučaju svi parametri se preračunavaju prema novim prognozama.

**b) Ispravke vrijednosti za pojedinačno ocijenjene očekivane gubitke**

*Finansijska sredstva koja se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti*

Banka obezvređuje finansijska sredstva pojedinačno u slučaju pojedinačno značajnih finansijskih sredstava klasifikovanih u fazu 3; preostala finansijska sredstva su slabo grupisana. Prag materijalnosti za individualno ocijenjena potraživanja su EUR 50 hiljada za fizička lica, odnosno EUR 100 hiljada za pravna lica.

**3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)**

**3.10. Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava (nastavak)**

**b) Ispravke vrijednosti za pojedinačno ocijenjene očekivane gubitke (nastavak)**

Iznos gubitka se procjenjuje kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i neto sadašnje vrijednosti očekivanih novčanih tokova koji su diskontovani na datum obračuna. Scenario procjene očekivanih kreditnih gubitaka može se zasnivati na pretpostavci "going concern" koji uzima u obzir novčane tokove iz redovnog poslovanja. U slučaju pretpostavke "gone concern" se očekuju nadoknada isključivo od prodaje sredstava obezbjeđenja. Visina naplate iz sredstava obezbjeđenja se zasniva na procjeni tržišne vrijednosti sredstva obezbjeđenja umanjenoj za definisani haircut (HC) i diskontovanoj u određenom vremenskom periodu (svođenje na sadašnju vrijednost). Vanbilansne kreditne izloženosti se takođe procjenjuju pojedinačno, a očekivani kreditni gubici evidentiraju se na strani pasive.

Knjigovodstvena vrijednost finansijskih sredstava koja se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti se umanjuje za vrijednost ispravke vrednosti, a gubitak se priznaje u bilansu uspjeha u okviru pozicije „Neto prihodi/rashodi po osnovu obezvredenja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspjeha“. Ako se iznos ispravki za očekivane kreditne gubitke naknadno smanji, zbog događaja koji je nastao nakon što je umanjenje vrijednosti priznato (npr. otplata u procesu oporavka premašuje očekivano predviđenu otplatu iz kolateralna), ukidanje gubitka se priznaje kao smanjenje ispravke vrijednosti, a dobit se priznaje u istoj poziciji bilansa uspeha na kojoj je priznat gubitak. Za vanbilansne izloženosti, iznos očekivanog kreditnog gubitka se priznaje u bilansu stanja u okviru pozicije „Rezervisanja“ i u bilansu uspjeha u okviru pozicije „Neto prihodi/rashodi po osnovu obezvredenja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspjeha“.

*Finansijska sredstva klasifikovana po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat*

Kreditni gubici za dužničke instrumente koji se vrednuju po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat ne umanjuju knjigovodstvene iznose ovih finansijskih sredstava u bilansu stanja. Umjesto toga, iznos koji je jednak ispravci vrijednosti koja bi nastala ako bi se imovina mjerila po amortizovanoj vrijednosti priznaje se u ukupnom ostalom rezultatu kao akumulirani gubitak od umanjenja, i u bilansu uspjeha na poziciji „Neto prihodi/rashodi od obezvredenja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspjeha“. Pri prestanku priznavanja akumulirani gubitak priznat u ukupnom ostalom rezultatu prenosi se u bilans uspjeha, dok se ukidanje očekivanih kreditnih gubitaka prenosi na prihode/rashode obezvredenja finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat.

Ako se iznos ispravki vrijednosti za očekivane kreditne gubitke naknadno smanji, uslijed događaja koji se desio nakon priznavanja umanjenja vrijednosti (npr. otplata u procesu oporavka premašuje predviđenu otplatu iz kolateralna), ukidanje gubitka se priznaje kao smanjenje ispravke vrijednosti, a dobit se priznaje u bilansu uspjeha.

**c) Restrukturirani krediti**

Restrukturirani kredit (ili restrukturirano finansijsko sredstvo) nastaje kao rezultat nemogućnosti dužnika da vrati dug pod prvobitno ugovorenim uslovima, bilo izmjenom uslova prvobitnog ugovora (putem aneksa) ili potpisivanjem novog ugovora prema kojem su ugovorne strane saglasne sa djelimičnom ili potpunom otplatom prvobitnog duga. Ako se kod potraživanja od klijenta uvodi status restrukturiranja, dužnik mora biti svrstan u rejting grupu C (interna rejting skala) ili nižu.

Definicija restrukturiranih kredita usklađena je sa regulativom Centralne banke Crne Gore i Evropskog bankarskog tijela (EBA). Cilj ovih definicija je adekvatan obuhvat izloženosti kod kojih su uvedene mjere restrukturiranja.

Računovodstveni tretman restrukturiranih kredita zavisi od vrste restrukturiranja. Kada Banka odobri modifikovane uslove otplate polazeći od produženja roka za otplatu glavnice i/ili kamate i/ili restrukturiranje otplate glavnice i/ili kamate ili smanjenja kamatne stope i/ili ostalih troškova, prilagođava knjigovodstvenu vrijednost kredita na osnovu diskontovane vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova pod izmijenjenim uslovima i priznaje efekat u bilansu uspjeha. U slučaju smanjenja potraživanja prema dužniku kao rezultat ugovorenog odričanja duga i promjene vlasništva ili konverzije duga u kapital, Banka prestaje priznavanje potraživanja u dijelu koji se odnosi na otpis ili ugovorno odričanje od duga. Nova procjena budućih novčanih tokova za preostalo potraživanje zasniva se na ažuriranoj procjeni vjerovatnoće gubitka.

**3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)**

**3.10. Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava (nastavak)**

**c) Restrukturirani krediti (nastavak)**

Banka razmatra modifikovani položaj dužnika, ekonomska očekivanja i kolateral kod restrukturiranih kredita. Kada se restrukturirani kredit naplaćuje preuzimanjem druge imovine (nekretnine, postrojenja i oprema, hartije od vrijednosti i ostala finansijska imovina), uključujući ulaganja u kapital dužnika dobijenih konverzijom duga u kapital, priznavanje stečene imovine u bilansu stanja vrši se po fer vrijednosti, priznajući razliku između fer vrijednosti sredstva i knjigovodstvene vrijednosti eliminisanog potraživanja u bilansu uspjeha.

Restrukturirane izloženosti mogu se identifikovati i u performing i u non-performing dijelu portfolija. Kada je restrukturirani kredit klasifikovan kao non-performing, može se reklassifikovati u performing ako se izloženost više ne smatra nenačinljivom, ako je određeni iznos otplaćen, ako je prošla godina od određenog relevantnog događaja (izvršeno restrukturiranje, klasifikacija u non-performing, otplata poslednjeg dospjelog iznosa, kraj grejs perioda) i nakon restrukturiranja nije bilo dospjelih obaveza u kašnjenju ili sumnji u pogledu otplate cijelokupne izloženosti pod uslovima i odredbama definisanih restrukturiranjem. Odsustvo sumnje potvrđuje se analizom finansijskog stanja dužnika.

Status restrukturiranja se može povući kada:

- je proteklo najmanje 2 godine probnog perioda od poslednjeg:
  - o trenutka produženja mjera restrukturiranja ili
  - o trenutka kada je restrukturirana izloženost klasifikovana kao performing.
- izvršene su redovne isplate glavnice ili kamata u značajnom ukupnom iznosu tokom najmanje polovine probnog perioda; i
- nije bilo materijalnog kašnjenja u probnom periodu duže od 30 dana.

**d) Sredstva stečena u postupku naplate potraživanja**

U određenim okolnostima, Banka, po osnovu neispunjerenja ugovorne obaveze otplate duga, preuzima u posjed kolaterale koji su bili sredstvo obezbjeđenja po datom plasmanu. Banka evidentira primljena sredstva po nižoj od neto knjigovodstvene vrijednosti potraživanja ili tržišne vrijednosti sredstva obezbjeđenja umanjene za troškove prodaje (ali maksimalno do iznosa bruto potraživanja koje se zatvara), i, u zavisnosti od namjene, klasificiše u odgovarajuću kategoriju sredstava. Nakon početnog priznavanja preuzeta sredstva se odmjeravaju i izvještavaju u skladu sa politikom tih kategorija sredstava. Ukoliko nije drugačije navedeno, ova sredstva se iskazuju u okviru stavke „Ostala sredstva“, jer ih Banka privremeno drži sa namjerom prodaje odmah kada je to moguće. Svi dobici/gubici od njihove prodaje iskazuju se u okviru stavke „Neto dobitak/gubitak po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine“.

**3.11. Nematerijalna sredstva**

**Licence**

Licence se iskazuju po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za akumuliranu ispravku vrijednosti zbog amortizacije i potencijalnog obezvrjeđenja. Amortizacija se priznaje primjenom proporcionalne metode, kako bi se trošak licenci raspodijelio u toku njihovog procijenjenog vijeka upotrebe od 5 godina.

**Računarski softver**

Troškovi razvoja računarskog softvera kapitalizuju se u iznosu troškova nastalih prilikom stavljanja softvera u upotrebu. Ovi troškovi se amortizuju u toku njihovog procijenjenog vijeka upotrebe od 10 godina. Amortizacija nematerijalnih ulaganja počinje onog trenutka kada nematerijalno ulaganje postane raspoloživo za upotrebu.

### 3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)

#### 3.12. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrijednosti zbog amortizacije i potencijalnog obezvrijedenja. Nabavna vrijednost uključuje izdatke direktno pripisive nabavljenom sredstvu.

Rezidualna vrijednost i korisni vijek upotrebe sredstva se revidiraju, i po potrebi koriguju, na datum svakog bilansa stanja. Banka procjenjuje da li postoji objektivan dokaz da je umanjena vrijednost sredstva. Ukoliko postoji bilo koji od tih dokaza, vrši se procjena nadoknadivog iznosa. Nadoknadiv iznos je veći od neto prodajne cijene ili vrijednosti u upotrebi. Ukoliko je nadoknadiv iznos veći od knjigovodstvene vrijednosti, sredstvo ne bi trebalo da bude obezvrijedeno. Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, samo kada postoji vjerovatnoća da će Banka u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrijednost može pouzdano utvrditi. Svi drugi troškovi održavanja terete ostale rashode poslovanja perioda u kome su nastali.

Amortizacija sredstava se obračunava primjenom proporcionalne metode kako bi se rasporedila njihova nabavna vrijednost do njihove rezidualne vrijednosti u toku njihovog procijenjenog vijeka trajanja.

U tabeli koja slijedi dat je aproksimativan prikaz korišćenih godišnjih stopa amortizacije tokom 2024. i 2023. godine:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Građevinski objekti	3%	3%
Računari i računarska oprema	14,30% - 50%	14,30% - 50%
Namještaj i oprema	20%	20%
Vozila	20%	20%
Ulaganje u tuđe objekte	20%	20%

Period amortizacije osnovnih sredstava počinje onda kada su sredstva raspoloživa za upotrebu. Dobici i gubici po osnovu otuđenja sredstva utvrđuju se kao razlika između novčanog priliva i knjigovodstvene vrijednosti sredstva i iskazuju se u bilansu uspjeha u okviru „Neto dobitak/gubitak po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine“.

#### 3.13. Investicione nekretnine

Nekretnine se klasifikuju u investicione nekretnine ako se ne koriste neposredno za obavljanje djelatnosti, već se posjeduju sa namjenom izdavanja u poslovni zakup. Investicione nekretnine se inicijalno priznaju po nabavnoj vrijednosti koju, pored kupovne cijene, čine davanja i neposredni troškovi koje je moguće neposredno pripisati nabavci. Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine se odmjeravaju po modelu fer vrijednosti koja se temelji na trenutnim tržišnim cijenama. Dobici i gubici iz naknadnog odmjeravanja po fer vrijednosti se priznaju u bilansu uspjeha.

#### 3.14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i stalna sredstva poslovanja koje se obustavlja

Stalna sredstva i sredstva poslovanja koje se obustavlja se klasifikuju kao namijenjena prodaji ako se očekuje da će njihova knjigovodstvena vrijednost biti nadoknađena prodajom, a ne upotrebom sredstva. Smatra se da su uslovi za klasifikaciju u ovu kategoriju ispunjeni kada je prodaja veoma vjerovatna, i imovina je na raspaganju za trenutnu prodaju. Rukovodstvo Banke mora biti posvećeno prodaji, i prodaja se očekuje u roku od godinu dana od datuma klasifikacije. Stalna sredstva namijenjena prodaji i stalna sredstva poslovanja koje se obustavlja se početno priznaju po nižoj od prethodne knjigovodstvene vrijednosti ili fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje. Kasnije mjerjenje nekretnina namijenjenih prodaji se vrši po modelu fer vrijednosti, umanjene za troškove prodaje. Efekat vrednovanja se priznaje u bilansu uspjeha, u okviru pozicije „Troškovi obezvredjenja i rezervisanja“.

### 3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)

#### 3.15 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju gotovinu u blagajni i bankomatima, visoko likvidna finansijska sredstva sa originalnim dospjećem do 90 dana i novčana sredstva bez posebne namjene na računima kod Centralne banke Crne Gore, dužničke hartije od vrijednosti sa originalnim dospjećem do 90 dana, kao i sredstva na računima kod domaćih i inostranih banaka.

#### 3.16. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju onda kada:

- Banka ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obavezu kao rezultat prethodnih događaja;
- je u većoj mjeri vjerovatno da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava; i
- se iznos obaveze može pouzdano procijeniti.

Rezervisanja se odmjeravaju po sadašnjoj vrijednosti izdataka potrebnih za izmirenje obaveza.

Rezervisanja se revidiraju na datum svakog bilansa stanja i koriguju tako da odražavaju najbolju sadašnju procjenu. Ukoliko više nije vjerovatno da će odliv sredstava koji generišu ekonomski koristi biti potreban za izmirenje date obaveze, rezervisanje se ukida preko bilansa uspjeha.

#### 3.17. Finansijske garancije

Finansijske garancije se na datum izdavanja priznaju po fer vrijednosti koja je jednaka iznosu primljene naknade. Primljena naknada se prenosi u bilans uspjeha u toku perioda trajanja ugovora primjenom proporcionalne metode. Obaveza banke po osnovu finansijskih garancija naknadno se odmjerava po vrijednosti većoj od:

- inicijalnog odmjeravanja, korigovanog za amortizaciju obračunatu sa ciljem da se prizna prihod od naknade ostvaren u toku važenja garancije; odnosno
- najbolje procjene izdatka koji je potreban za izmirenje obaveze.

#### 3.18. Obaveze po kreditima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrijednosti, koja je obično jednaka primjenom iznosa. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti. Sve razlike između ostvarenog priliva, umanjenog za transakcione troškove i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspjeha kao kamatni rashodi u periodu korišćenja kredita, primjenom metode efektivne kamatne stope.

#### 3.19. Primanja zaposlenih

##### a) Kratkoročna primanja

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, Banka je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima, kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po relevantnim zakonskim propisima. Banka je obavezna i da od bruto zarada zaposlenih obustavi doprinose i da ih uplati državnim fondovima. Doprinosi se priznaju kao trošak perioda na koji se odnose, u okviru troškova rada. Banka nema zakonsku niti izvedenu obavezu za dalje plaćanje doprinosa državnim fondovima.

##### b) Beneficije zaposlenih

Beneficije zaposlenih uključuju naknade za penzionisanje i jubilarne nagrade.

Pravo na te naknade je obično uslovljeno preostalom dobi zaposlenog u radu do penzionisanja i/ili završetkom minimalnog perioda rada. Očekivani troškovi tih naknada su nastali u periodu od zapošljavanja. Otpremnine se isplaćuju pri raskidu radnog odnosa, poslije datuma redovnog penzionisanja, ili kada zaposleni prihvati sporazumni raskid radnog odnosa kao višak radne snage u zamjenu za otpremninu.

**3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)**

**3.19. Primanja zaposlenih (nastavak)**

**b) Beneficije zaposlenih (nastavak)**

Ukupni rashodi dugoročnih rezervisanja koji se odnose na buduće odlive po osnovu penzionisanja zaposlenih i jubilarnih nagrada procjenjuju se na osnovu aktuarskog obračuna. Za potrebe procjene Banka angažuje ovlašćenog aktuara, koji vrši obračun budućih obaveza diskontovanjem procijenjenih budućih odliva, korišćenjem aktuarske metode projektovanja po jedinici prava.

Obaveze se odmjeravaju u visini sadašnje vrijednosti budućih izdataka, uzimajući u obzir rast budućih plata i drugih uslova, koji se raspodjeljuju na ugodnosti zaposlenih na osnovu prošlog i budućeg radnog vijeka. Naknade zaposlenima su uključene u bilans uspjeha u poziciju administrativni troškovi, kao troškovi rada, dok su kamate za obaveze po osnovu otpremnina pri odlasku u penziju i jubilarnih nagrada, priznate kao rashodi kamata i slični rashodi. Te kamate predstavljaju promjenu sadašnje vrijednosti obaveze, koja nastaje uslijed približavanja periodu dospjeća za plaćanje.

Aktuarski dobici ili gubici po osnovu promjene aktuarskih demografskih i finansijskih prepostavki i iskustvenih prilagođavanja (razlika između stvarnih i projektovanih isplata iz aktuarskih procjena) se priznaju u kapitalu, kao aktuarski dobici/gubici po osnovu rezervisanja za otpremnine i ne reklassificuju se u bilans uspjeha.

Aktuarski dobici ili gubici po osnovu jubilarnih nagrada, se u bilansu uspeha uključuju kao trošak rada.

**3.20. Transakcije plaćanja na osnovu akcija namirene gotovinom**

Ukoliko su ispunjeni određeni uslovi, članovi Upravnog odbora i zaposleni koji obavljaju posebne poslove – identifikovani zaposleni (oni koji u okviru svojih zadataka i aktivnosti mogu značajno uticati na rizični profil Banke) dobijaju dio varijabilne naknade u vidu instrumenata, čija je vrednost vezana za vrednost akcija Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana. Po isteku zakonom propisanog roka (do pet godina), korisnici dobijaju novčane isplate u zavisnosti od vrednosti akcije Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana u trenutku isplate. U bilansu stanja ova obaveza se priznaje na poziciji „Finansijske obaveze kojima se ne trguje i koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspeha.“ Njena fer vrednost se mjeri pri početnom prizavanju, a pri svakom sledećem izvještajnom periodu vrši se ponovna procjena fer vrijednosti obaveze, do (i uključujući) datum poravnjanja. Promjene u fer vrijednosti se priznaju u bilansu uspjeha, na poziciji „Neto dobitak/gubitak od finansijskih instrumenata iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, a koji se ne drže radi trgovanja“.

**3.21. Oporezivanje**

**a) Tekući porez na dobit**

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. list RCG“, br. 65/01, 12/02, 80/04 i Sl. list Crne Gore 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13, 55/16, 146/21, 152/22), primjenom propisane stope na iznos oporezive dobiti iskazane u poreskoj prijavi.

Iznos oporezive dobiti se utvrđuje usklađivanjem dobiti objelodanjene u bilansu uspjeha za iznose prihoda i rashoda u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Rashod poreza na dobit se obračunava primjenom progresivnih stopa oporezivanja, i to za iznos oporezive dobiti do EUR 100.000,00 stope od 9%; iznos od EUR 100.000,00 do 1.500.000,00 stope od 12%, i na iznos oporezive dobiti preko 1.500.000,00 EUR stope od 15%. Efektivna stopa poreza na dobit za 2023. godinu iznosi 14,83%.

Poreski propisi Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

**3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)**

**3.21. Oporezivanje (nastavak)**

**b) Odloženi porez na dobit**

Odloženi porezi se obračunavaju primjenom metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja za sve privremene razlike proizišle iz razlike između poreske vrijednosti sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrijednosti, iskazane za potrebe finansijskog izvještavanja.

Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i poreske gubitke i kredite, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg postoji vjerovatnoća da će budući oporezovani dobitak biti raspoloživ u odnosu na koji se odbitna privremena razlika može iskoristiti.

Odloženi porezi koji se odnose na ponovno odmjeravanje fer vrijednosti hartija od vrijednosti koje se mijere kroz ukupni ostali rezultat priznaju se u okviru kapitala.

Za utvrđivanje odloženih poreskih sredstava ili obaveza koristi se stopi poreza na dobit za koju se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo bude realizovalo ili obaveza bude izmirena.

**3.22. Akcijski kapital**

Uplaćeni akcijski kapital Banke predstavlja iznos novčanih sredstava uplaćenih od strane akcionara. Akcijski kapital Banke čine obične akcije i evidentiraju se kao posebna stavka u bilansu stanja.

Dividende od akcija se evidentiraju u okviru kapitala u periodu u kome je donijeta odluka o njihovoj isplati.

**3.23 Korišćenje procjena**

Rukovodstvo vrši procjene i prepostavke koje utiču na prikazane iznose sredstava i obaveza. Procjene i prosuđivanja kontinuirano se ocjenjuju i bazirane su na istorijskom iskustvu i ostalim faktorima uključujući očekivanja o budućim događajima koja se smatraju razumnim pod određenim uslovima. Najznačajnija korišćenja procjena i prosuđivanja su sljedeća:

**a) Umanjenje vrijednosti kredita**

Banka prati i provjerava kvalitet kreditnog portfolia mjesečno, kako na individualnoj, tako i na skupnoj tj. portfeljskoj osnovi, sa ciljem tekuće procjene potrebne visine ispravke vrijednosti. Prilikom određivanja visine ispravke vrijednosti na individualnoj osnovi (finansijska imovina koja se pripisuje fazi 3), Banka procjenjuje vrijednost budućih novčanih tokova, najčešće iz sredstava obezbjeđenja, koristeći određeni stepen umanjenja vrijednosti kolateralna (hair-cuts) i određeni period naplate. Metodologija i prepostavke koje se koriste u procjeni iznosa i perioda budućih novčanih tokova, pregledaju se redovno, kako bi se uklonile sve razlike između procijenjenih umanjenja vrijednosti kolateralna i stvarnih iskustava.

Ispravke vrijednosti se procjenjuju na grupnom nivou za finansijska sredstva pripisana fazi 1 ili 2, ili za finansijska sredstva u fazi 3 sa izloženošću ispod praga materijalnosti. Očekivani kreditni gubitak u ovoj grupi sredstava procjenjuje se na osnovu očekivane vrijednosti parametara rizika (vjerovatnoća neizvršenja obaveza i iznos gubitka u momentu neizvršenja obaveza) koji kombinuju istorijska kretanja parametara sa budućim makroekonomskim predviđanjima. Modeli koji se koriste za procjenu budućih parametara rizika se provjeravaju i testiraju na redovnoj osnovi kako bi procjene gubitaka bile što realnije.

Banka redovno sprovodi stres testiranje u okviru normativnog pristupa ICAAP procesa, gdje se trogodišnji budžet testira na nepovoljne okolnosti kroz više scenarija.

**3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)****3.23. Korišćenje procjena (nastavak)****a) Umanjenje vrijednosti kredita (nastavak)**

U tzv. »adverse« scenariju simulira se nepovoljan uticaj scenarija na stope neizvršenja obaveza i stope gubitaka (očekivani gubici nakon nastupanja kašnjenja). Na osnovu postojećih izloženosti za kraj 2023. godine i planiranih bilansa stanja i uspjeha za period 2024 – 2026. godina (koristi se prepostavka statičnog bilansa stanja), procjenjuje se dodatna ispravka vrijednosti za očekivane kreditne gubitke na postojeće izloženosti sa statusom neizvršenja obaveza i izloženosti koje bi prešle u status neispunjerenja obaveza, kao i na preostali portfolio. Takođe se procjenjuju efekti na prihode Banke, druge troškove i regulatorni kapital.

Rezultati adverse stresnog scenarija za Banku pokazuju povećanje obezvređenja u odnosu na planirani nivo u 2024. godini za EUR 12,9 miliona (trošak obezvređenja u adverse stresnom scenariju: EUR 12,9 miliona, u 2024. EUR 9,6 miliona i u 2025. EUR 6,6 miliona). Efekti su procijenjeni za sve tri godine, polazeći od Budžeta za period 2024 – 2026.

Pored adverse stres testa, Banka je izradila i makro adverse scenario i procijenila efekte na rezultat poslovanja u trogodišnjem periodu u kontekstu prepostavki povezanih sa dešavanjima na makroekonomskom planu. Ovaj scenario mjeri uticaj potencijalnih negativnih efekata koji proističu iz promjene makroekonomskog okruženja i povezuje efekte između uticaja makroekonomskih promjena na pojedinačne rizike i bilansa uspjeha za naredne 3 godine.

Rezultati makro adverse stresnog scenarija za Banku pokazuju povećanje obezvređenja u odnosu na planirani nivo u 2024. godini za EUR 10,8 miliona (trošak obezvređenja u makro adverse stresnom scenariju: EUR 10,8 miliona, u 2024. EUR 11 miliona i u 2025. EUR 9,8 miliona). Efekti su procijenjeni za sve tri godine, polazeći od Budžeta za period 2024 – 2026.

**b) Fer vrijednost finansijskih instrumenata**

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu se dobija na osnovu objavljene tržišne cijene na datum odmjeravanja.

Određivanje fer vrijednosti finansijske imovine i obaveza za koje ne postoji uočljiva tržišna cijena zahtjeva korišćenje različitih tehnika vrednovanja. Iako tehnike vrednovanja u dobroj mjeri odražavaju tržišne uslove na dan odmjeravanja, isti se ipak mogu razlikovati od tržišnih uslova prije i poslije toga dana.

Za finansijske instrumente kojima se ne trguje često i koji imaju nisku cjenovnu transparentnost, fer vrijednost je manje objektivna i zahtjeva određene stepene varijacije u procjenjivanju koji zavise od likvidnosti, koncentracije, neizvjesnosti tržišnih faktora, cjenovnih prepostavki i ostalih rizika koji utiču na određeni instrument. Promjena procjena tih faktora bi mogla uticati na prikazanu fer vrijednost finansijskih instrumenata.

**c) Dugoročne naknade zaposlenima**

Trošak dugoročnih beneficia zaposlenima određen je na osnovu aktuarskog obračuna, uz primjenu aktuarskih prepostavki: diskontna stopa, budući rast plata u skladu sa stopom inflacije i napredovanja, i rast plata po osnovu minulog rada, kao i promjene u broju zaposlenih koji stiču pravo za isplatu pogodnosti. S obzirom na dugoročnu prirodu ovih planova, procjene su predmet značajne neizvjesnosti. Aktuarski obračun vrši nezavisni aktuar.

Glavne prepostavke koje su korišćene u aktuarskom obračunu su date u tabeli niže:

Aktuarske prepostavke	31.12.2024.	31.12.2023.
Diskontni faktor	5,9%	7,50%
Rast zarade u skladu sa stopom inflacije, napredovanja, i povećanja zarada po osnovu minulog rada	2% - 4,2%	3,5% - 9,8%
<b>Ostale prepostavke</b>		
Broj zaposlenih koji ispunjavaju uslove za isplatu pogodnosti	347	352

**3. PREGLED MATERIJALNIH INFORMACIJA O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA (nastavak)****3.23. Korišćenje procjena (nastavak)****c) Dugoročne naknade zaposlenima (nastavak)**

Analiza osjetljivosti na promjene bitnih aktuarskih prepostavki za dugoročne naknade zaposlenima data je u tabeli niže:

Aktuarska prepostavka	Promjena prepostavki	Uticaj na rezervisanja za otpremnine zaposlenima (u %)	
		2024.	2023.
	+ 0,5 b.p.	-5,3%	-5,0%
Diskontna kamatna stopa	- 0,5 b.p.	5,9%	5,5%
	+ 0,5 b.p.	5,9%	5,6%
Rast zarada	- 0,5 b.p.	-5,4%	-5,1%

Prikaz aktuarskih dobitaka/gubitaka za dugoročne naknade zaposlenima (otpremnine za zaposlene) prikazan je u tabeli niže.

	2024.	2023.
Aktuarski dobitak/gubitak uslijed promjene finansijskih prepostavki	(38)	(11)
Aktuarski dobitak/gubitak uslijed prhomjene demografskih prepostavki	-	-
Aktuarski dobitak/gubitak zbog iskustva	(12)	36
<b>Ukupno:</b>	<b>(50)</b>	<b>25</b>

Ponderisano prosječno trajanje obaveze za otpremnine u godinama na dan 31. decembra 2024. godine iznosi 16,1 godina (31. decembra 2023. godine: 17,2).

**d) Korisni vijek trajanja nematerijalne imovine, zgrada, postrojenja i opreme**

Banka vrši pregled vijeka trajanja nematerijalnih ulaganja, zgrada, postrojenja i opreme u svakom periodu godišnjeg izvještavanja.

**e) Sudski sporovi**

Rukovodstvo Banke vrši procjenu iznosa rezervisanja za odliv sredstava po osnovu sudskih sporova na bazi procjene vjerovatnoće da će do odliva sredstava zaista doći prema ugovorenoj ili zakonskoj obavezi iz prošlih perioda.

#### 4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM

U svom poslovanju Banka je izložena sljedećim rizicima:

- Kreditni rizik
- Rizik likvidnosti
- Tržišni rizici
- Operativni rizici
- Rizik zemlje
- Drugi nefinansijski rizici (rizik kapitala, strateški rizik i dr.).

Osnovne smjernice za upravljanje rizicima su definisane Rizik apetitom banke i Strategijom upravljanja rizicima, koji, zajedno sa internim politikama koje se usvajaju od strane Upravnog odbora, specificiraju rizik apetit, pristupe i metodologije za praćenje, mjerjenje i upravljanje pojedinačnim tipovima rizika, kako bi se ostvarili interna postavljeni ciljevi i ispunili eksterni zahtjevi. Dodatno, usmjerenja koja se odnose na rizike su integrisana u proces planiranja na nivou Banke.

##### Okvir upravljanja rizikom

Upravljanje finansijskim rizicima se bazira na uspostavljanju odgovarajuće organizacione strukture u Banci, uspostavljanju i implementaciji kvalitetnih radnih procedura i adekvatnom sistemu internih kontrola. Nadzorni odbor nadzire postupak sprovodenja i efikasnost i efektivnost sistema upravljanja kreditnom institucijom, sprovodenje poslovne politike kreditne institucije, strateških ciljeva i strategije i politike Banke. Upravni odbor redovno preispituje strateške ciljeve, strategije i politike upravljanja rizicima, uključujući i upravljanje rizicima koji proizlaze iz makroekonomskog okruženja u kojem Banka posluje. Odbor za rizike savjetuje Nadzorni odbor o cijelokupnoj trenutnoj i budućoj sklonosti Banke ka preuzimanju rizika i strategiji i pomaže u nadzoru nad sprovodenjem strategije od strane višeg rukovodstva. U Banci je organizovan i Revizorski odbor koji obavlja svoje aktivnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija. Revizorskom odboru pomoći pruža Sektor interne revizije. Interna revizija sprovodi redovne i vanredne provjere procedura i kontrola upravljanja rizikom, a rezultate izvršenih provjera saopštava Revizorskom odboru.

Upravljanje finansijskim rizikom se bazira na organizacionoj samostalnosti, kvalitetnim procedurama i adekvatnom sistemu internih kontrola, a ima za cilj minimizaciju rizika u smislu postizanja projektovanih poslovnih i finansijskih rezultata i optimalnu upotrebu kapitala. Organizacioni djelovi Banke koji su zaduženi za preuzimanje rizika su odvojeni od organizacionog dijela zaduženog za analizu rizika i provjere usklađenosti poslovanja. U tom smislu su u okviru Banke formirane tri linije odbrane od rizika, pri čemu prvu predstavlja poslovni dio, drugu liniju odbrane čine funkcija kontrole rizika i funkcija usklađenosti poslovanja, dok interna revizija čini treću kontrolnu funkciju i treći liniju odbrane od rizika.

Proces upravljanja rizicima u Banci je, prije svega, regulisan Zakonom o kreditnim institucijama, i podzakonskim aktima Centralne banke Crne Gore. Pored toga, proces upravljanja rizicima je regulisan i internim aktima koji definišu cilj upravljanja, metodologiju i način praćenja pojedinih vrsta rizika. Navedene interne akte usvaja Upravni odbor Banke.

Banka kontinuirano sprovodi analize kredita velikih klijenata, kao i predviđanja mogućih stresnih situacija. Osim pomenutog, Banka je uspostavila Sektor za restrukturiranje i Sektor upravljanja problematičnim plasmanima u cilju upravljanja i postizanja bolje naplativosti po kreditima klijenata sa sniženim kapacitetima za otplate duga i nenaplativim kreditima.

Kod izlaganja tržišnom riziku i operativnom riziku, apetit prema riziku je umjeren, odnosno nizak do umjeren. Na polju strukturne likvidnosti Banka je u skladu sa Politikom investiranja u hartije od vrijednosti bankarske knjige nastavila sa stvaranjem rezervi likvidnosti investirajući u državne obveznice zemalja sa visokim rejtingom i u državne zapise i obveznice Crne Gore.

##### 4.1. Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja rizik finansijskog gubitka u slučaju da klijent ili druga strana nisu u mogućnosti da ispunе svoje ugovorne obaveze prema Banci, i u najvećoj mjeri proističe iz kredita i plasmana komitentima i drugim bankama i ulaganja u dužničke hartije od vrijednosti. Banka definiše rizik apetit na području kreditnog rizika kao umjeren. U cilju obezbjeđivanja dugoročne stabilnosti na području upravljanja kreditnim rizikom, Banka teži postepenom poboljšanju kvaliteta kreditnog portfolija i održavanju zadovoljavajuće profitabilnosti, uspostavljanjem adekvatnog odnosa između prinosa i preuzetog rizika.

#### **4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)**

##### **4.1. Kreditni rizik (nastavak)**

Kreditni portfelj Banke sastoji se od kredita, hartija od vrijednosti, kamata, naknada, depozita kod banaka i avansa, kao i izdatih garancija, otvorenih akreditiva, preuzetih i potencijalnih obaveza, itd., a u odnosu na preduzeća, banke, državu, samostalne preduzetnike, građane i ostale komitente.

Prije odobravanja svakog pojedinačnog plasmana vrši se kreditna analiza i utvrđuje njegova klasifikacija. Prilikom klasifikacije Banka primjenjuje internu metodologiju, koja podrazumijeva analizu sposobnosti dužnika da uredno izmiruju sve obaveze prema Banci i drugim povjeriocima. Pri tom je potrebno uzeti u obzir kako menadžerske, tako i finansijske sposobnosti dužnika, kao i informacije o kvalitetu i kvantitetu.

Pored navedenog, prilikom klasifikacije se uzima u obzir i dosadašnji odnos klijenta sa Bankom i mogućnost obezbjeđivanja instrumenata zaštite od rizika novčanih tokova koji su dovoljni za izmirenje obaveza, kao i drugi relevantni faktori, kao što su informacije o opštem ekonomskom ciklusu, stanje i izgledi bankarskog sektora i položaj dužnika unutar sektora, usaglašenost namjene kredita sa djelatnošću dužnika.

Utvrđivanje iznosa obezvrijedenja za bilansne stavke, vjerovatnog gubitka za vanbilansne stavke i rezervacija za potencijalne gubitke se sprovodi u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama („Sl. list Crne Gore“ br. 134/21). Procjena pojedinačnih i skupnih umanjenja (ispravki) vrijednosti potraživanja i rezervisanja na kraju svakog mjeseca se vrši za izloženosti mjerene po amortizacionom trošku i mjerene po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat na temelju MSFI 9. Pojedinačno značajnim potraživanjem se smatra ukupna bruto izloženost banke prema pravnom licu koja je veća od EUR 100 hiljada, odnosno fizičkom licu koja je veća od EUR 50 hiljada<sup>1</sup>.

Iznos individualnih obezvrijedenja se utvrđuje kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti potraživanja i procijenjenih budućih novčanih tokova (od unovčavanja kolateralu, iz poslovanja kompanije i ostalih izvora) po efektivnoj ili drugoj, odgovarajućoj, kamatnoj stopi. U slučaju vanbilansnih stavki, one se konvertuju u kreditne stavke koristeći kreditni faktor kreditne konverzije.

Za procjenu ispravke vrijednosti za skupno ocijenjene klijente, primjenjuje se model očekivanog gubitka koji pruža ocjenu kreditnih gubitaka procjenom niza mogućih ishoda koji uključuju predviđanje budućih ekonomskih uslova. Model očekivanih gubitaka zahtijeva da se prepoznaju ne samo kreditni gubici koji su već nastali, već i gubici za koje se očekuje da će se dogoditi u budućnosti. Ispravka vrijednosti za očekivane kreditne gubitke je potrebna za sve kredite i ostalu dužničku finansijsku imovinu koja se ne drži po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, zajedno s kreditnim obavezama i ugovorima o finansijskim garancijama. Obračunu očekivanog gubitka prethodi razvrstavanje finansijskih instrumenata u jednu od tri faze, što opredjeljuje model obračuna ispravke vrijednosti u sljedećoj iteraciji. Prvi korak pri pripremi portfolija za obračun ispravke vrijednosti jeste da se klasifikuju potraživanja koja se vrijednuju po amortizovanoj vrijednosti, ili po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat.

Ako se na datum za koji se računa obezvrijedenje kreditni rizik rizičnih sredstava i potencijalnih obaveza nije značajno povećao, Banka priznaje rezervacije za gubitak u periodu od 12 mjeseci očekivanih kreditnih gubitaka (faza 1). Ako je kreditni rizik značajno povećan od početnog priznavanja, Banka reklassificira finansijsku imovinu i potencijalne obaveze u fazu 2 ili fazu 3 i priznaje rezervaciju za gubitak jednak očekivanim kreditnim gubicima u toku životnog vijeka instrumenta. U POCI aktivu se svrstavaju finansijski instrumenti koji se pri početnom priznanju tretiraju kao nenaplativi. Kada se kreditni rizik snizi, rizična sredstva i potencijalne obaveze se mogu reklassifikovati nazad u „bolju“ fazu nakon zadovoljenja određenih kriterijuma definisanih internim procedurama i međunarodnim standardima.

Za pripremu obračuna rezervisanja potrebno je procijeniti nekoliko pokazatelja rizika, kao što su umanjenje vrijednosti kolateralu u slučaju prodaje (haircuts), otplate iz drugih izvora osim kolateralu, u slučaju neispunjavanja obaveza klijenta i vjerovatnoču neispunjavanja obaveza za homogene segmente klijenata. Skupna obezvrijedenja se izračunavaju množenjem izloženosti, vjerovatnoće da izloženost postane nenaplativa, gubitka za nenaplative izloženosti i unovčavanja kod vanbilansnih pozicija iz poslova garancija.

---

<sup>1</sup> bruto izloženost Banke se posmatra na nivou grupe povezanih lica

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.1. Kreditni rizik (nastavak)****a) Preuzete obaveze iz kreditnih sredstava**

Preuzete obaveze su instrumenti koji obezbeđuju sredstva klijentima onda kada su im potrebna. Garancije i akreditivi, koji predstavljaju neopozivu pisanoj obavezi Banke da će u ime svog klijenta platiti trećoj strani dogovoren iznos, u slučaju da njen klijent ne ispunji svoju obavezu plaćanja, nose isti rizik kao krediti. Kod kreditnog rizika u pogledu preuzetih obaveza po odobrenim a neiskorišćenim kreditima Banka je izložena potencijalnom gubitku u iznosu odobrenog a neiskorišćenog kredita. Međutim, vjerovatni iznos gubitka po osnovu kreditnog rizika je manji od ukupnog neiskorišćenog kredita, zbog toga što je većina preuzetih obaveza po odobrenim kreditima uslovljena ispunjavanjem određenih standarda od strane klijenata. Banka vrši nadzor ročnosti kreditnih obligacija, s obzirom na to da duži period važenja istovremeno nosi i veći kreditni rizik.

**b) Interni bonitetni sistem**

Interni bonitetni sistem Banke definiše pet klase izloženosti, A, B, C, D i E. Učešće svake klase u ukupnom portfoliju prikazano je niže (uključena su finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti; finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat, i potencijalne obaveze).

	31.12.2024.			
	Bruto iznos	(%)	Pokrivenost izloženosti ispravkama (%)	Ispravka vrijednosti (%)
A	867.358	81,17%	0,44%	(3.804)
B	184.388	17,25%	1,88%	(3.473)
C	10.564	0,99%	39,15%	(4.136)
D i E	6.315	0,59%	84,70%	(5.350)
<b>Ukupno</b>	<b>1.068.625</b>	<b>100%</b>	<b>1,57%</b>	<b>(16.763)</b>
				<b>100%</b>

	31.12.2023.			
	Bruto iznos	(%)	Pokrivenost izloženosti ispravkama (%)	Ispravka vrijednosti (%)
A	800.097	81,24%	0,58%	(4.627)
B	160.941	16,34%	2,13%	(3.422)
C	16.457	1,67%	35,89%	(5.907)
D i E	7.379	0,75%	73,80%	(5.446)
<b>Ukupno</b>	<b>984.874</b>	<b>100%</b>	<b>1,97%</b>	<b>(19.402)</b>
				<b>100%</b>

Kreditni rejting odražava kreditnu sposobnost klijenta čija izloženost proističe iz finansijskog instrumenta.

Kreditni rejting kategorije „A“ dodjeljuje se klijentima sa dobrom kreditnom sposobnošću, kod kojih se ne očekuju problemi u otplati obaveza. Kreditni rejting kategorije „B“ ukazuje na nešto slabiju finansijsku poziciju klijenta, koja je privremenog karaktera, i ne ukazuje na probleme u otplati obaveza. Kreditni rejting kategorije „C“ ukazuje na nedovoljan nivo kapitala i visok stepen zaduženosti klijenta, odnosno na to da klijent nema dovoljan priliv tokova gotovine da izmiri svoje obaveze, tako da kasni sa otplatom. Kategorije „D“ i „E“ odnose se na klijente sa evidentnim finansijskim poteškoćama, odnosno klijente koji su u postupku prinudnog poravnjanja, stecaja ili likvidacije. Očekuje se da ovi klijenti neće moći da izmire većinu ili bilo koju obavezu na osnovu tokova gotovine iz aktivnosti poslovanja. Klijenti klasifikovani u rejtinge „C“, „D“ i „E“ predstavljaju loše, odnosno tzv. nenaplative kredite. Kreditni rejting potraživanja je, pored navedenog, opredijeljen i stepenom urednosti u otplati.

## 4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)

## 4.1. Kreditni rizik (nastavak)

c) Maksimalna izloženost kreditnom riziku

31.12.2024.

	Bruto maksimalna izloženost	Ispravka vrijednosti	Neto maksimalna izloženost
<b>Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka</b>	<b>125.397</b>	<b>(1)</b>	<b>125.396</b>
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>			
<i>Krediti i potraživanja od banaka</i>	103.375	(15)	103.360
<i>Krediti i potraživanja od klijenata</i>			
Krediti državi	23.097	(488)	22.609
Krediti finansijskim organizacijama	3.170	(65)	3.105
<b>Krediti fizičkim licima</b>	<b>463.944</b>	<b>(5.266)</b>	<b>458.678</b>
<i>Kreditna linija</i>	5.339	(244)	5.095
<i>Kreditne kartice</i>	4.200	(126)	4.074
<i>Stambeni krediti</i>	208.590	(822)	207.768
<i>Potrošački krediti</i>	245.783	(4.042)	241.741
<i>Ostali krediti fizičkim licima</i>	32	(32)	-
<b>Krediti pravnim licima</b>	<b>192.125</b>	<b>(8.493)</b>	<b>183.632</b>
<i>Kartice</i>	299	(30)	269
<i>Krediti velikim preduzećima</i>	39.109	(561)	38.548
<i>Krediti malim i srednjim preduzećima</i>	152.717	(7.902)	144.815
<b>Ukupno krediti i potraživanja od klijenata</b>	<b>682.336</b>	<b>(14.312)</b>	<b>668.024</b>
Hartije od vrijednosti	86.099	(190)	85.909
Ostala finansijska sredstva	2.375	(339)	2.036
<b>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat</b>			
Hartije od vrijednosti	16.157	-	16.157
Ostala sredstva	7.259	(842)	6.417
<b>Ukupno</b>	<b>1.022.998</b>	<b>(15.699)</b>	<b>1.007.299</b>
<b>Potencijalne obaveze</b>	<b>178.283</b>	<b>(1.738)</b>	<b>176.545</b>
Akreditivi	1.755	(7)	1.748
Garancije	68.381	(861)	67.520
Odobreni neiskorišćeni krediti	108.147	(870)	107.277
<b>UKUPNO</b>	<b>1.201.281</b>	<b>(17.437)</b>	<b>1.183.844</b>

## 4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)

## 4.1. Kreditni rizik (nastavak)

## c) Maksimalna izloženost kreditnom riziku (nastavak)

31.12.2023.

	Bruto maksimalna izloženost	Ispravka vrijednosti	Neto maksimalna izloženost
<b>Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka</b>	<b>124.689</b>	<b>(10)</b>	<b>124.679</b>
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>			
<i>Krediti i potraživanja od banaka</i>	74.189	(12)	74.177
<i>Krediti i potraživanja od klijenata</i>			
Krediti državi	30.063	(500)	29.563
Krediti finansijskim organizacijama	4.678	(161)	4.517
<b>Krediti fizičkim licima</b>	<b>397.957</b>	<b>(5.576)</b>	<b>392.381</b>
<i>Kreditna linija</i>	4.847	(218)	4.629
<i>Kreditne kartice</i>	4.239	(107)	4.132
<i>Stambeni krediti</i>	184.717	(1.321)	183.396
<i>Potrošački krediti</i>	204.094	(3.884)	200.210
<i>Ostali krediti fizičkim licima</i>	60	(46)	14
<b>Krediti pravnim licima</b>	<b>167.064</b>	<b>(10.274)</b>	<b>156.790</b>
<i>Kartice</i>	278	(33)	245
<i>Krediti velikim preduzećima</i>	19.216	(301)	18.915
<i>Krediti malim i srednjim preduzećima</i>	147.570	(9.940)	137.630
<b>Ukupno krediti i potraživanja od klijenata</b>	<b>599.762</b>	<b>(16.511)</b>	<b>583.251</b>
Hartije od vrijednosti	128.705	(320)	128.385
Ostala finansijska sredstva	4.227	(343)	3.884
<b>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat</b>			
Hartije od vrijednosti	26.745	-	26.745
Ostala sredstva	5.955	(829)	5.126
<b>Ukupno</b>	<b>964.272</b>	<b>(18.025)</b>	<b>946.247</b>
<b>Potencijalne obaveze</b>	<b>151.246</b>	<b>(2.013)</b>	<b>149.233</b>
Akreditivi	1.384	(13)	1.371
Garancije	54.240	(848)	53.392
Odobreni neiskorišćeni krediti	95.622	(1.152)	94.470
<b>UKUPNO</b>	<b>1.115.518</b>	<b>(20.038)</b>	<b>1.095.480</b>

Maksimalna izloženost kreditnom riziku predstavlja ukupnu izloženost Banke kreditnom riziku koja obuhvata: kredite i potraživanja od banaka, kredite državi, kredite finansijskim institucijama, kredite fizičkim licima, kredite pravnim licima, dužničke hartije od vrijednosti, ostala finansijska potraživanja i potencijalne obaveze. U gore navedenim tabelama dat je pregled bruto izloženosti, ispravke vrijednosti (iznos obezvrjeđenja) i neto izloženosti potraživanja.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.1. Kreditni rizik (nastavak)****d) Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti**

31.12.2024.

	Očekivani gubitak za fazu 1 (12 mjeseci)	Očekivani gubitak za fazu 2	Očekivani gubitak za fazu 3	Finansijska sredstva s oslabljenim kreditnim kvalitetom (POCI)	Ukupno
A	712.738	17.586	-	-	730.324
B	102.101	25.863	-	-	127.964
C	16	345	8.829	396	9.586
D i E	2	-	6.258	51	6.311
<b>Ispravka vrijednosti</b>	<b>(4.118)</b>	<b>(1.521)</b>	<b>(9.070)</b>	<b>(147)</b>	<b>(14.856)</b>
<b>Neto vrijednost</b>	<b>810.739</b>	<b>42.273</b>	<b>6.017</b>	<b>300</b>	<b>859.329</b>

31.12.2023.

	Očekivani gubitak za fazu 1 (12 mjeseci)	Očekivani gubitak za fazu 2	Očekivani gubitak za fazu 3	Finansijska sredstva s oslabljenim kreditnim kvalitetom (POCI)	Ukupno
A	647.143	19.902	-	-	667.045
B	90.690	26.585	-	-	117.275
C	363	299	14.230	301	15.193
D i E	3	8	7.328	31	7.370
<b>Ispravka vrijednosti</b>	<b>(4.691)</b>	<b>(1.392)</b>	<b>(11.027)</b>	<b>(76)</b>	<b>(17.186)</b>
<b>Neto vrijednost</b>	<b>733.508</b>	<b>45.402</b>	<b>10.531</b>	<b>256</b>	<b>789.697</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.1. Kreditni rizik (nastavak)****e) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat**

31.12.2024.

	Očekivani gubitak za fazu 1 (12 mjeseci)	Očekivani gubitak za fazu 2	Očekivani gubitak za fazu 3	Finansijska sredstva s oslabljenim kreditnim kvalitetom (POCI)	Ukupno
A	16.157	-	-	-	16.157
<b>Ispравка vrijednosti Knjigovodstvena vrijednost</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>16.157</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.157</b>

31.12.2023.

	Očekivani gubitak za fazu 1 (12 mjeseci)	Očekivani gubitak za fazu 2	Očekivani gubitak za fazu 3	Finansijska sredstva s oslabljenim kreditnim kvalitetom (POCI)	Ukupno
A	26.745	-	-	-	26.745
<b>Ispравка vrijednosti Knjigovodstvena vrijednost</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>26.745</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.745</b>

## 4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)

## 4.1. Kreditni rizik (nastavak)

## f) Kreditne obaveze i ugovori o finansijskim garancijama

31.12.2024.

	Očekivani gubitak za fazu 1 (12 mjeseci)	Očekivani gubitak za fazu 2	Očekivani gubitak za fazu 3	Finansijska sredstva s oslabljenim kreditnim kvalitetom (POCI)	Ukupno
A	118.634	2.238	5	-	120.877
B	51.501	4.923	-	-	56.424
C	1	5	971	-	977
D i E	-	-	5	-	5
Rezervisanja	(1.342)	(133)	(263)	-	(1.738)
<b>Neto vrijednost</b>	<b>168.794</b>	<b>7.033</b>	<b>718</b>	<b>-</b>	<b>176.545</b>

31.12.2023.

	Očekivani gubitak za fazu 1 (12 mjeseci)	Očekivani gubitak za fazu 2	Očekivani gubitak za fazu 3	Finansijska sredstva s oslabljenim kreditnim kvalitetom (POCI)	Ukupno
A	105.644	659	5	-	106.308
B	39.853	3.814	-	-	43.667
C	-	9	1.254	-	1.263
D i E	-	-	8	-	8
Rezervisanja	(1.718)	(86)	(209)	-	(2.013)
<b>Neto vrijednost</b>	<b>143.779</b>	<b>4.396</b>	<b>1.058</b>	<b>-</b>	<b>149.233</b>

Banka razvrstavanje potraživanja u faze vrši uzimajući u obzir kriterijume: odnos boniteta u momentu odobravanja i boniteta u momentu obračuna potraživanja, podatak o restrukturiranju potraživanja, podatak o kašnjenju, podatak o pripadnosti listama za nadzor i intenzivno praćenje (EW1, EW2, WL1, WL2, ICL). Kao jedan od kriterijuma koristi odnos boniteta u momentu odobravanja i boniteta u momentu obračuna ispravki vrijednosti potraživanja, pri čemu se kao bonitet uzima bonitet prema internoj metodologiji NLB Grupe, koja ne odgovara u potpunosti klasifikaciji u skladu sa regulativom Centralne banke Crne Gore. U tabelama gore, Banka je prikazala klase u skladu sa regulativom Centralne banke Crne Gore; stoga postoje određeni slučajevi A ili B boniteta, a da pripadaju fazi 3, ili D i E boniteta, a da pripadaju fazi 1 ili fazi 2.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.1. Kreditni rizik (nastavak)****g) Reprogramirane izloženosti**

31.12.2024.

	Ukupna reprogramirana izloženost (bruto iznos)			Ispravka vrijednosti		Kolaterali i finansijske garancije primljene za restrukturirane kredite
	Ukupno	A i B klasa	C, D, E klasa	A i B klasa	C, D, E klasa	
<b>Krediti i potraživanja od klijenata (uključujući kredite po amortizovanoj vrijednosti i fer vrijednosti)</b>						
<b>Krediti fizičkim licima</b>	<b>1.871</b>	<b>1.287</b>	<b>584</b>	<b>(109)</b>	<b>(282)</b>	<b>6.755</b>
Stambeni krediti	910	507	403	(11)	(153)	3.072
Potrošački krediti	929	780	149	(98)	(97)	3.517
Ostali krediti fizičkim licima	32	-	32	-	(32)	166
<b>Krediti pravnim licima</b>	<b>13.631</b>	<b>5.077</b>	<b>8.554</b>	<b>(146)</b>	<b>(4.662)</b>	<b>45.139</b>
Krediti malim i srednjim preduzećima	13.435	5.077	8.358	(146)	(4.613)	42.115
Krediti velikim preduzećima	196	-	196	-	(49)	3.024
<b>Neiskorišćeni krediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ukupna izloženost sa mjerama reprograma</b>	<b>15.502</b>	<b>6.364</b>	<b>9.138</b>	<b>(255)</b>	<b>(4.944)</b>	<b>51.894</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.1. Kreditni rizik (nastavak)****g) Reprogramirane izloženosti (nastavak)**

31.12.2023.

	Ukupna reprogramirana izloženost (bruto iznos)			Ispravka vrijednosti		Kolaterali i finansijske garancije primljene za restrukturirane kredite
	Ukupno	A i B klasa	C, D, E klasa	A i B klasa	C, D, E klasa	
<b>Krediti i potraživanja od klijenata (uključujući kredite po amortizovanoj vrijednosti i fer vrijednosti)</b>						
<b>Krediti fizičkim licima</b>	<b>2.294</b>	<b>1.207</b>	<b>1.087</b>	<b>(108)</b>	<b>(515)</b>	<b>8.361</b>
Stambeni krediti	1.267	577	690	(10)	(332)	4.130
Potrošački krediti	995	630	365	(98)	(154)	4.110
Ostali krediti fizičkim licima	32	-	32	-	(29)	121
<b>Krediti pravnim licima</b>	<b>17.019</b>	<b>5.550</b>	<b>11.469</b>	<b>(76)</b>	<b>(5.659)</b>	<b>44.168</b>
Krediti malim i srednjim preduzećima	16.631	5.550	11.081	(76)	(5.647)	41.197
Krediti velikim preduzećima	388	-	388	-	(12)	2.971
<b>Neiskorišćeni krediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ukupna izloženost sa mjerama reprograma</b>	<b>19.313</b>	<b>6.757</b>	<b>12.556</b>	<b>(184)</b>	<b>(6.174)</b>	<b>52.529</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)**

**4.1. Kreditni rizik (nastavak)**

**g) Reprogramirane izloženosti (nastavak)**

Reprogramirane izloženosti su iznosile EUR 15.502 hiljada na dan 31. decembra 2024. godine (na dan 31. decembra 2023. godine: EUR 19.313 hiljada).

Reprogramirane izloženosti po periodima reprogramiranja su prikazane u tabeli niže za 31. decembar 2024. godine i 31. decembar 2023. godine, u bruto iznosima.

	31.12.2024.			
	<u>do 3 mjeseca</u>	<u>od 3 do 6 mjeseci</u>	<u>od 6 do 12 mjeseci</u>	<u>preko 12 mjeseci</u>
Izloženost A i B klasa	288	32	212	5.832
Izloženost C, D, E klasa	38	-	34	9.066
<b>Ukupna izloženost sa mjerama reprograma</b>	<b>326</b>	<b>32</b>	<b>246</b>	<b>14.898</b>

	31.12.2023.			
	<u>do 3 mjeseca</u>	<u>od 3 do 6 mjeseci</u>	<u>od 6 do 12 mjeseci</u>	<u>preko 12 mjeseci</u>
Izloženost A i B klasa	103	96	148	6.411
Izloženost C, D, E klasa	12	-	171	12.372
<b>Ukupna izloženost sa mjerama reprograma</b>	<b>115</b>	<b>96</b>	<b>319</b>	<b>18.783</b>

Reprogramirane izloženosti po danima kašnjenja su prikazane u tabeli niže za 31. decembar 2024. godine i 31. decembar 2023. godine., u bruto iznosima.

	31.12.2024.				
	<u>do 31 dan</u>	<u>od 31 do 90 dana</u>	<u>od 91 do 180 dana</u>	<u>od 180 do 360 dana</u>	<u>preko 360 dana</u>
Izloženost sa mjerama reprograma	12.764	4	26	62	2.646

	31.12.2023.				
	<u>do 31 dan</u>	<u>od 31 do 90 dana</u>	<u>od 91 do 180 dana</u>	<u>od 180 do 360 dana</u>	<u>preko 360 dana</u>
Izloženost sa mjerama reprograma	16.175	15	30	70	3.023

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.1. Kreditni rizik (nastavak)****h) Finansijski efekat kolateralala za kredite i plasmane**

31.12.2024.

	Krediti i ostala finansijska aktiva u potpunosti ili više obezbijedjeni kolateralom		Krediti i ostala finansijska aktiva koji nisu u potpunosti obezbijedjeni kolateralom		Krediti i ostala finansijska aktiva koji nisu obezbijedjeni kolateralom	
	Neto knjigovodstvena vrijednost kredita i ostale finansijske aktive	Fer vrijednost kolateralala	Neto knjigovodstvena vrijednost kredita i ostale finansijske aktive	Fer vrijednost kolateralala	Neto knjigovodstvena vrijednost kredita i ostale finansijske aktive	Fer vrijednost kolateralala
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>						
Krediti državi	368.224	968.658	32.904	15.244	458.201	-
Krediti bankama	2.925	11.323	-	-	19.684	-
Krediti finansijskim organizacijama	-	-	-	-	103.360	-
<b>Krediti fizičkim licima</b>	<b>257.291</b>	<b>612.274</b>	<b>4.117</b>	<b>1.298</b>	<b>197.271</b>	<b>-</b>
Kreditna linija	-	-	-	-	5.094	-
Kreditne kartice	33	37	250	58	3.791	-
Stambeni krediti	195.330	420.243	2.448	979	9.991	-
Potrošački krediti	61.927	191.803	1.419	261	178.395 <sup>2</sup>	-
Ostali krediti fizičkim licima	1	191	-	-	-	-
Krediti ostalim klijentima	<b>108.008</b>	<b>345.061</b>	<b>28.787</b>	<b>13.946</b>	<b>46.837</b>	<b>-</b>
Kartice	-	-	5	1	264	-
Krediti velikim preduzećima	25.126	64.991	7.395	4.158	6.028	-
Krediti malim i srednjim preduzećima	82.882	280.070	21.387	9.786	40.545	-
Hartije od vrijednosti	-	-	-	-	<b>85.909</b>	-
Ostala finansijska sredstva	-	-	-	-	<b>2.036</b>	-
<b>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat</b>					<b>16.157</b>	-
Hartije od vrijednosti	-	-	-	-	<b>16.157</b>	-
<b>UKUPNO</b>	<b>368.224</b>	<b>968.659</b>	<b>32.904</b>	<b>15.244</b>	<b>474.359</b>	<b>-</b>

<sup>2</sup> Od čega 20.703 hiljada EUR potrošačkih kredita koji su obezbijedjeni polisom osiguranja potrošačkih kredita.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.1. Kreditni rizik (nastavak)****h) Finansijski efekat kolaterala za kredite i plasmane (nastavak)**

							31.12.2023.
	Krediti i ostala finansijska aktiva u potpunosti ili više obezbijedjeni kolateralom		Krediti i ostala finansijska aktiva koji nisu u potpunosti obezbijedjeni kolateralom		Krediti i ostala finansijska aktiva koji nisu obezbijedjeni kolateralom		
	Neto knjigovodstvena vrijednost kredita i ostale finansijske aktive	Fer vrijednost kolaterala	Neto knjigovodstvena vrijednost kredita i ostale finansijske aktive	Fer vrijednost kolaterala	Neto knjigovodstvena vrijednost kredita i ostale finansijske aktive	Fer vrijednost kolaterala	
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>	<b>325.141</b>	<b>785.700</b>	<b>20.625</b>	<b>16.518</b>	<b>443.931</b>	-	
Krediti državi	3.703	6.208	-	-	25.860	-	
Krediti bankama	-	-	-	-	74.177	-	
Krediti finansijskim organizacijama	-	-	-	-	4.517	-	
<b>Krediti fizičkim licima</b>	<b>228.833</b>	<b>519.183</b>	<b>3.382</b>	<b>2.362</b>	<b>160.166</b>	-	
Kreditna linija	611	923	50	35	3.968	-	
Kreditne kartice	19	26	310	81	3.803	-	
Stambeni krediti	175.582	360.034	2.035	1.562	5.779	-	
Potrošački krediti	52.607	157.938	987	684	146.616 <sup>3</sup>	-	
Ostali krediti fizičkim licima	14	262	-	-	-	-	
Krediti ostalim klijentima	<b>92.605</b>	<b>260.309</b>	<b>17.243</b>	<b>14.156</b>	<b>46.942</b>	-	
Kartice	-	-	4	1	241	-	
Krediti velikim preduzećima	8.123	29.979	6.262	3.346	4.530	-	
Krediti malim i srednjim preduzećima	84.482	230.330	10.977	10.809	42.171	-	
Hartije od vrijednosti	-	-	-	-	128.385	-	
Ostala finansijska sredstva	-	-	-	-	3.884	-	
<b>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat</b>					<b>26.745</b>	-	
Hartije od vrijednosti	-	-	-	-	26.745	-	
<b>UKUPNO</b>	<b>325.141</b>	<b>785.700</b>	<b>20.625</b>	<b>16.518</b>	<b>470.676</b>	-	

<sup>3</sup> Od čega 28.177 hiljada EUR potrošačkih kredita koji su obezbijedjeni polisom osiguranja potrošačkih kredita.

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.1. Kreditni rizik (nastavak)*****h) Finansijski efekat kolateralala za kredite i plasmane (nastavak)***

Banka uzima različita sredstva obezbjeđenja kredita da bi umanjila kreditni rizik. Odluka o vrsti i vrijednosti kolateralala zavisi od analize komitenta i potencijalnog plasmana. Uzimanjem sredstava obezbjeđenja, Banka smanjuje rizik od potencijalne nemogućnosti klijenta da na vrijeme izvrši obaveze plaćanja. Objelodanjenju fer vrijednost kolateralala utvrđuje ovlašćeni procjenitelj Banke. Objelodanjena fer vrijednost kolateralala predstavlja vrijednost koja se može realizovati od strane zakonskih vlasnika sredstava. Obezvredivanje finansijskih instrumenata koji se vode po amortizovanoj vrijednosti je determinisano fer vrijednošću kolateralala.

Finansijski instrumenti kojima je prekoračen rok dospijeća, ali nisu obezvrijedjeni, jesu oni finansijski instrumenti kod kojih je prekoračen rok ugovornih dospijeća glavnice i kamate, ali Banka smatra da njihovo umanjenje vrijednosti nije adekvatno na osnovu količine raspoloživih instrumenata obezbjeđenja ili trenutka naplate iznosa koji se duguju Banci.

Iako su krediti pokriveni kolateralom, može doći do obezvrijedjenja kredita ukoliko se određeni dio kolateralala ne može prodati uslijed administrativnih i drugih ograničenja, što može dovesti do produženja vremenskog perioda potrebnog za prodaju kolateralala.

***i) Analiza neto kredita i potraživanja po geografskim sektorima***

Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	31.12.2024.	31.12.2023.
<b>Zemlja</b>		
Crna Gora	686.322	634.373
Zemlje Evropske unije	<b>160.895</b>	<b>143.007</b>
- Slovenija	84.911	50.750
- Ostale EU članice	75.984	92.257
Ostale zemlje	12.112	12.317
<b>Ukupno</b>	<b>859.329</b>	<b>789.697</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)**

**4.1. Kreditni rizik (nastavak)**

**j) Analiza dužničkih hartija od vrijednosti po geografskim sektorima**

U tabelama je za dan 31. decembra 2024. i 31. decembra 2023. godine prikazana struktura neto izloženosti Banke po geografskim područjima. Na oba datuma Banka nema hartija od vrijednosti koje se drže radi trgovanja.

31.12.2024.

Zemlja	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti %	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat
Crna Gora	19.155	22,30%	16.146	100,00%
Slovenija	-	-	-	-
Njemačka	-	-	-	-
Austrija	13.965	16,25%	-	-
Francuska	9.981	11,62%	-	-
Irska	-	-	-	-
Finska	-	-	-	-
Evropska Unija	18.550	21,59%	-	-
Holandija	-	-	-	-
Belgija	14.989	17,45%	-	-
Slovačka	-	-	-	-
Sjedinjene Američke Države	9.269	10,79%	-	-
<b>Ukupno</b>	<b>85.909</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.146</b>	<b>100,00%</b>

31.12.2023.

Zemlja	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti %	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat
Crna Gora	34.163	26,62%	19.657	73,53%
Slovenija	-	-	7.077	26,47%
Njemačka	11.663	9,08%	-	-
Austrija	7.979	6,21%	-	-
Francuska	7.782	6,06%	-	-
Irska	6.158	4,80%	-	-
Finska	7.964	6,20%	-	-
Evropska Unija	19.188	14,95%	-	-
Holandija	11.856	9,23%	-	-
Belgija	7.990	6,22%	-	-
Slovačka	4.918	3,83%	-	-
Sjedinjene Američke Države	8.724	6,80%	-	-
<b>Ukupno</b>	<b>128.385</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.734</b>	<b>100,00%</b>

## 4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)

## 4.1. Kreditni rizik (nastavak)

## k) Analiza kreditnog rizika po privrednim sektorima\*

Banka prati koncentraciju kreditnog rizika po privrednim sektorima. Analiza koncentracije kreditnog rizika na dan 31. decembra prikazana je u sljedećoj tabeli. Kreditne izloženosti u tabelama ispod prikazane su po neto principu.

	31.12.2024.	
	Neto krediti i potraživanja	%
Banke	103.375	12,03%
Finansije	31.786	3,70%
Javni sektor	79.957	9,30%
Stanovništvo	458.677	53,38%
Građevinski sektor	25.365	2,95%
Industrijski sektor	29.457	3,43%
Poljoprivreda	568	0,07%
Rudarstvo	2.701	0,31%
Usluge	30.521	3,55%
Ugostiteljstvo	17.657	2,05%
Saobraćaj i komunikacije	12.284	1,43%
Trgovina	64.945	7,56%
Ostala finansijska sredstva	2.036	0,24%
<b>Ukupno</b>	<b>859.329</b>	<b>100,00%</b>

\*finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti

	31.12.2023.	
	Neto krediti i potraživanja	%
Banke	76.714	9,71%
Finansije	98.745	12,50%
Javni sektor	64.079	8,11%
Stanovništvo	392.381	49,70%
Građevinski sektor	21.317	2,70%
Industrijski sektor	20.555	2,60%
Poljoprivreda	1.110	0,14%
Rudarstvo	3.388	0,43%
Usluge	26.468	3,35%
Ugostiteljstvo	20.756	2,63%
Saobraćaj i komunikacije	13.475	1,71%
Trgovina	49.349	6,25%
Ostala finansijska sredstva	1.360	0,17%
<b>Ukupno</b>	<b>789.697</b>	<b>100,00%</b>

## 4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)

## 4.1. Kreditni rizik (nastavak)

## k) Struktura dužničkih hartija od vrijednosti bankarske knjige prema rejtingu agencije Fitch

31.12.2024.

Fitch rejting	Knjigovodstvena vrijednost	%
AAA	18.550	18,18%
AA	48.204	47,23%
A	-	-
BBB	-	-
Ostalo	-	-
Bez Fitch rejtinga (Crna Gora)	35.301	34,59%
<b>Ukupno</b>	<b>102.055</b>	<b>100%</b>

31.12.2023.

Fitch rejting	Knjigovodstvena vrijednost	%
AAA	61.893	39,90%
AA	46.598	30,04%
A	11.996	7,73%
BBB	-	-
Ostalo	-	-
Bez Fitch rejtinga (Crna Gora)	34.632	22,33%
<b>Ukupno</b>	<b>155.119</b>	<b>100%</b>

#### **4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)**

##### **4.2. Rizik likvidnosti**

U skladu sa rizik apetitom, tolerancija za rizik likvidnosti je niska, pa Banka održava dovoljan nivo rezervi likvidnosti (counterbalancing capacity i liquidity buffer) i dobro diversifikovane izvore sredstava. Banka mora imati odgovarajući nivo rezervi likvidnosti da pokrije dospjele i potencijalne obaveze, i ovo mora biti ostvarivo u veoma kratkom intervalu.

Upravljanje likvidnošću na operativnom, strukturnom i strateškom nivou regulisano je Politikom upravljanja likvidnošću.

Politika upravljanja likvidnošću definiše rizik likvidnosti, određuje metode i procedure za adekvatno mjerjenje i upravljanje rizikom likvidnosti, definiše dužnosti i obaveze organa Banke u sistemu upravljanja rizikom likvidnosti, utvrđuje metode vršenja pregleda trenutnog stanja likvidnosti i budućih tokova gotovine, kao i mjere za ostvarivanje ciljeva optimalne likvidnosti Banke.

Plan za upravljanje likvidnošću u nepredviđenim situacijama, kao dio Politike upravljanja likvidnošću, utvrđuje smjernice i plan aktivnosti koje imaju za cilj prepoznavanje problema i iznalaženje najboljih rješenja u uslovima nastanka nepredviđenih okolnosti, odnosno održavanje likvidnosti koja garantuje nesmetano obavljanje poslova i zaštitu interesa deponenta, povjerilaca i akcionara Banke.

Procedure za upravljanje rizikom likvidnosti na operativnom nivou su takođe dio Politike upravljanja likvidnošću, i imaju za cilj uspostavljanje mehanizama praćenja i održavanja dnevne, kao i likvidnosti na kratak rok, kroz sagledavanje odnosa kratkoročne aktive i pasive Banke i uspostavljanje mjera i postupaka za održavanje njihove adekvatne ročne usklađenosti.

Glavni ciljevi na polju upravljanja rizikom likvidnosti su:

- održavanje kratkoročne i dugoročne likvidnosti;
- izmirenje svih dospjelih obaveza;
- korišćenje najpovoljnijih sredstava za izmirenje dospjelih obaveza;
- poštovanje zakonskih propisa, odnosno standarda na nivou NLB Grupe, kao i internih kriterijuma i ciljeva u skladu sa Politikom i drugim aktima Banke kojima se uređuje oblast likvidnosti.

Banka na mjesečnom nivou sprovodi stres testove likvidnosti u skladu sa različitim vrstama stresnih scenarija (tržišni, specifični i kombinovani scenario), kao i projekcije budućih novčanih tokova u skladu sa Business view metodologijom.

Likvidnim sredstvima se, u skladu sa Odlukom o upravljanju rizikom likvidnosti u kreditnim institucijama ("Sl.list Crne Gore 127/20, 140/21) podrazumijevaju:

1. gotovina;
2. sredstva na obračunskom računu kod Centralne banke (do maksimalnog iznosa 100% kapitala Banke, u skladu sa Odlukom NLB d.d. u pogledu maksimalne izloženosti prema Centralnoj banci i Vladi Crne Gore);
3. čekovi i druga novčana potraživanja;
4. sredstva na računima kod domaćih banaka (depoziti po viđenju);
5. sredstva kod agenata platnog prometa;
6. sredstva na računima kod stranih banaka (depoziti po viđenju);
7. 50% sredstava obavezne rezerve koja se u skladu sa posebnim propisom Centralne banke mogu koristiti za održavanje dnevne likvidnosti Banke.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)**

**4.2. Rizik likvidnosti (nastavak)**

Prikaz likvidnih sredstava banke na dan 31. decembar 2024. godine i 31. decembar 2023. godine dat je u tabeli niže. U tabeli nisu prikazana sredstva obavezne rezerve.

Likvidna aktiva	31.12.2024.	31.12.2023.
Novčana sredstva, računi depozita kod centralnih banaka i potraživanja od banaka	79.920	81.105
Potraživanja od banaka (sredstva kod banaka)	103.375	74.189
Hartije od vrijednosti bankarske knjige	102.066	158.697
<b>Ukupna likvidna aktiva</b>	<b>285.361</b>	<b>313.991</b>

Banka stavlja veliki naglasak na obim, strukturu i koncentraciju rezervi likvidnosti, imajući u vidu tržišna kretanja i potencijalne promjene istih.

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama („Sl. list Crne Gore“ 72/19, 82/20, 8/21) od januara 2022. godine je u upotrebi koeficijent likvidne pokrivenosti. Na dan 31. decembra 2024. godine ovaj pokazatelj iznosio je 393% (na dan 31. decembra 2023. godine: 366%). Limit se postepeno prilagođava tokom prelaznog perioda (do 2024. godine), i to po godinama: 2022: 60%; 2023: 70%, 2024: 80%, a od 2025. godine će iznositi 100%. Sistemom internih limita definisano je da Banka mora održavati koeficijent likvidne pokrivenosti na minimalnom nivou od 130%.

Banka upravlja likvidnošću na:

- a) operativnom nivou;
- b) struktturnom nivou;
- c) strateškom nivou.

Upravljanje likvidnošću na operativnom nivou postiže se kroz:

- dnevno praćenje sredstava i obaveza tj. planiranjem dnevnih priliva i odliva;
- dnevno praćenje kretanja depozita i kredita;
- planiranje novčanih tokova po danima za period narednih mjesec dana;
- praćenje i mjerjenje osnovnih indikatora likvidnosti na dnevnom nivou;
- praćenje koncentracije većih depozita i aktivnom saradnjom sa najznačajnijim deponentima u cilju blagovremene najave priliva/odliva sredstava;
- Intraday Liquidity Management.

Upravljanje likvidnošću na struktturnom nivou postiže se kroz:

- praćenje i mjerjenje ročne usklađenosti sredstava i izvora sredstava;
- praćenje i mjerjenje stabilnosti a vista depozita;
- definisanje pokazatelja strukturne likvidnosti i njihovo redovno izračunavanje i praćenje;
- definisanje optimalne ili granične vrijednosti pojedinačnih pokazatelja strukturne likvidnosti;
- praćenje trenda odabranih pokazatelja strukturne likvidnosti;
- izradu analiza i predloga za izmjenu strukture likvidnosti iskaza o finansijskom položaju koji mogu uticati na stepen izloženosti riziku likvidnosti;
- sprovođenje stres testova za likvidnost, kao i projekcija budućih novčanih tokova u skladu sa Business view metodologijom;
- izradu Scoring modela za identifikaciju i praćenje rizika likvidnosti;
- uspostavljanje sistema ITC, koji je detaljno opisan kroz Metodologiju utvrđivanja ITC.

Likvidnost Banke je predmet svakodnevnog razmatranja Komisije za likvidnost, a jednom mjesечно Odbora za upravljanje bilansnim odnosima i kapitalom i Nadzornog odbora na kvartalnom nivou.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)**

**4.2. Rizik likvidnosti (nastavak)**

**Tokovi gotovine iz neizvedenih finansijskih instrumenata**

U tabeli koja slijedi prikazani su novčani tokovi po osnovu neizvedenih finansijskih instrumenata u odnosu na preostalo dospijeće na kraju godine. Objelodanjeni iznosi predstavljaju preostale nediskontovane tokove gotovine, prema preostalom dospijeću. U novčane tokove prikazane u tabeli uključene su i buduće kamate.

**31.12.2024.**

	<b>do 1 mjeseca</b>	<b>1-3 mjeseca</b>	<b>3 - 12 mjeseci</b>	<b>1 - 5 godina</b>	<b>preko 5 godina</b>	<b>Ukupno</b>
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	102.657	-	-	22.739	-	125.396
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>						
Krediti i potraživanja od banaka	103.360	-	-	-	-	103.360
Krediti i potraživanja od klijenata	19.072	30.140	138.200	365.600	309.293	862.305
Hartije od vrijednosti	38.993	-	14.783	21.507	13.819	89.102
Ostala finansijska sredstva	270	-	1.766	-	-	2.036
<b>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</b>						
Hartije od vrijednosti	90	-	1.991	9.502	4.574	16.157
<b>Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, a koja se ne drže radi trgovanja</b>						
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	2	-	-	-	-	2
Ostala sredstva	3.189	952	83	1.939	254	6.417
<b>Ukupno sredstva</b>	<b>267.633</b>	<b>31.092</b>	<b>156.823</b>	<b>421.287</b>	<b>327.940</b>	<b>1.204.775</b>
<b>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</b>						
Depoziti banaka i centralnih banaka	723	-	-	-	-	723
Depoziti klijenata	800.310	23.395	94.827	29.721	8.535	956.788
Krediti banaka i centralnih banaka	643	571	786	4.913	-	6.913
Krediti klijenata koji nijesu banke	253	192	1.078	5.553	6.416	13.492
Subordinisani dug	94	-	-	2.400	14.000	16.494
<b>Ukupno finansijske obaveze</b>	<b>802.023</b>	<b>24.158</b>	<b>96.691</b>	<b>42.587</b>	<b>28.951</b>	<b>994.410</b>
Garancije	2.285	9.941	40.614	15.541	-	68.381
Potencijalne obaveze koje se odnose na kreditni rizik	355	1.508	4.121	7.210	15.557	28.751
<b>Potencijalne obaveze</b>	<b>2.640</b>	<b>11.449</b>	<b>44.735</b>	<b>22.751</b>	<b>15.557</b>	<b>97.132</b>
<b>Izloženost riziku likvidnosti</b>	<b>(537.030)</b>	<b>(4.515)</b>	<b>15.397</b>	<b>355.949</b>	<b>2837.432</b>	<b>113.233</b>

## NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.

(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

## 4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)

## 4.2. Rizik likvidnosti (nastavak)

*Tokovi gotovine iz neizvedenih finansijskih instrumenata (nastavak)*

	do 1 mjeseca	1-3 mjeseca	3 - 12 mjeseci	1 - 5 godina	preko 5 godina	31.12.2023.
						Ukupno
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	102.890	-	-	21.789	-	124.679
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>						
Krediti i potraživanja od banaka	74.177	-	-	-	-	74.177
Krediti i potraživanja od klijenata	5.292	10.183	70.816	249.834	418.770	754.895
Hartije od vrijednosti	15.969	14.397	79.959	19.363	935	130.623
Ostala finansijska sredstva	3.884	-	-	-	-	3.884
<b>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</b>						
Hartije od vrijednosti	2	11.958	384	12.150	4.237	28.731
<b>Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, a koja se ne drže radi trgovanja</b>						
Derivati koji se drže radi zaštite od rizika	-	-	-	61	37	98
Ostala sredstva	1.078	1.095	159	2.610	184	5.126
<b>Ukupno sredstva</b>	<b>203.292</b>	<b>37.633</b>	<b>151.318</b>	<b>305.807</b>	<b>424.163</b>	<b>1.122.213</b>
<b>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</b>						
Depoziti banaka i centralnih banaka	974	-	-	-	-	974
Depoziti klijenata	736.204	26.883	110.393	59.245	2.494	935.219
Krediti banaka i centralnih banaka	42	104	140	8.286	-	8.572
Krediti klijenata koji nisu banke	1	9	97	1.030	14.205	15.342
Subordinisani dug	-	-	-	2.438	-	2.438
<b>Ukupno finansijske obaveze</b>	<b>737.221</b>	<b>26.996</b>	<b>110.630</b>	<b>70.999</b>	<b>16.699</b>	<b>962.545</b>
Garancije	2.384	6.216	28.473	17.106	61	54.240
Potencijalne obaveze koje se odnose na kreditni rizik	3.410	800	4.624	6.296	8.611	23.741
<b>Potencijalne obaveze</b>	<b>5.794</b>	<b>7.016</b>	<b>33.097</b>	<b>23.402</b>	<b>8.672</b>	<b>77.981</b>
<b>Izloženost riziku likvidnosti</b>	<b>(539.723)</b>	<b>3.621</b>	<b>7.591</b>	<b>211.406</b>	<b>398.792</b>	<b>81.687</b>

## NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.

(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

## 4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)

## 4.2. Rizik likvidnosti (nastavak)

**Tokovi gotovine iz neizvedenih finansijskih instrumenata (nastavak)**

Objelodanjeni iznosi u tabeli koja slijedi predstavljaju preostale nediskontovane tokove gotovine, prema preostalom dospijeću. U novčane tokove prikazane u tabeli nisu uključene buduće kamate.

	do 1 mjeseca	1-3 mjeseca	3-12 mjeseci	1 - 5 godina	preko 5 godina	31.12.2024. Ukupno
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	102.657	-	-	22.739	-	125.396
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>						
Krediti i potraživanja od banaka	103.360	-	-	-	-	103.360
Krediti i potraživanja od klijenata	15.871	24.014	111.791	278.586	237.762	668.024
Hartije od vrijednosti	38.925	-	14.277	20.905	11.802	85.909
Ostala finansijska sredstva	270	-	1.766	-	-	2.036
<b>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</b>						
Hartije od vrijednosti	90	-	1.991	9.502	4.574	16.157
<b>Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja se ne drže radi trgovanja</b>						
Derivati koji se drže radi zaštite od rizika	2	-	-	-	-	2
Ostala sredstva	3.189	952	83	1.939	254	6.417
<b>Ukupno sredstva</b>	<b>264.364</b>	<b>24.966</b>	<b>129.908</b>	<b>333.671</b>	<b>254.392</b>	<b>1.007.301</b>
<b>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</b>						
Depoziti banaka i centralnih banaka	723	-	-	-	-	723
Depoziti klijenata	792.444	7.936	33.986	10.612	1.611	846.589
Krediti banaka i centralnih banaka	643	571	786	4.913	-	6.913
Krediti klijenata koji nijesu banke	252	192	1.078	5.554	6.416	13.492
Subordinisani dug	94	-	-	2.400	14.000	16.494
<b>Finansijske obaveze koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koje se ne drže radi trgovanja</b>						
Ostale finansijske obaveze	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupno finansijske obaveze</b>	<b>794.156</b>	<b>8.699</b>	<b>49.850</b>	<b>23.479</b>	<b>8.027</b>	<b>884.211</b>
Garancije	2.285	9.941	40.614	15.541	-	68.381
Potencijalne obaveze koje se odnose na kreditni rizik	355	1.508	4.121	7.210	15.557	28.751
<b>Potencijalne obaveze</b>	<b>2.640</b>	<b>11.449</b>	<b>44.735</b>	<b>22.751</b>	<b>15.557</b>	<b>97.132</b>
<b>Izloženost riziku likvidnosti</b>	<b>(532.432)</b>	<b>4.818</b>	<b>35.323</b>	<b>287.441</b>	<b>230.808</b>	<b>25.958</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.2. Rizik likvidnosti (nastavak)****Tokovi gotovine iz neizvedenih finansijskih instrumenata (nastavak)**

	do 1 mjeseca	1-3 mjeseca	3-12 mjeseci	1 - 5 godina	preko 5 godina	31.12.2023.
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	102.890	-	-	21.789	-	124.679
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>						
Krediti i potraživanja od banaka	74.177	-	-	-	-	74.177
Krediti i potraživanja od klijenata	2.350	4.534	46.348	172.297	357.722	583.251
Hartije od vrijednosti	15.969	14.122	79.392	17.988	914	128.385
Ostala finansijska sredstva	3.884	-	-	-	-	3.884
<b>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</b>						
Hartije od vrijednosti	-	11.858	-	10.757	4.130	26.745
<b>Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja se ne drže radi trgovanja</b>						
Derivati koji se drže radi zaštite od rizika	-	-	-	61	37	98
Ostala sredstva	1.078	1.095	159	2.610	184	5.126
<b>Ukupno sredstva</b>	<b>200.348</b>	<b>31.609</b>	<b>125.899</b>	<b>225.502</b>	<b>362.987</b>	<b>946.345</b>
<b>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</b>						
Depoziti banaka i centralnih banaka	974	-	-	-	-	974
Depoziti klijenata	726.456	8.459	38.306	22.386	2.411	798.018
Krediti banaka i centralnih banaka	-	-	-	7.600	-	7.600
Krediti klijenata koji nijesu banke	-	-	63	921	14.154	15.138
Subordinisani dug	-	-	-	2.438	-	2.438
<b>Finansijske obaveze koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koje se ne drže radi trgovanja</b>						
Ostale finansijske obaveze	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupno finansijske obaveze</b>	<b>727.430</b>	<b>8.459</b>	<b>38.369</b>	<b>33.345</b>	<b>16.565</b>	<b>824.168</b>
Garancije	2.384	6.216	28.473	17.106	61	54.240
Potencijalne obaveze koje se odnose na kreditni rizik	3.410	800	4.624	6.296	8.611	23.741
<b>Potencijalne obaveze</b>	<b>5.794</b>	<b>7.016</b>	<b>33.097</b>	<b>23.402</b>	<b>8.672</b>	<b>77.981</b>
<b>Izloženost riziku likvidnosti</b>	<b>(532.876)</b>	<b>16.134</b>	<b>54.433</b>	<b>168.755</b>	<b>337.750</b>	<b>44.196</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.2. Rizik likvidnosti (nastavak)****Tokovi gotovine iz neizvedenih finansijskih instrumenata (nastavak)**

Objelodanjeni iznosi u tabeli koja slijedi predstavljaju preostale nediskontovane tokove gotovine, prema očekivanom dospijeću. U novčane tokove prikazane u tabeli nisu uključene buduće kamate.

						31.12.2024.
	<u>do 1 mjeseca</u>	<u>1-3 mjeseca</u>	<u>3-12 mjeseci</u>	<u>1 - 5 godina</u>	<u>preko 5 godina</u>	<u>Ukupno</u>
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	102.657	-	-	22.739	-	125.396
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>						
Krediti i potraživanja od banaka	103.360	-	-	-	-	103.360
Krediti i potraživanja od klijenata	9.425	23.650	109.815	279.695	245.439	668.024
Hartije od vrijednosti	38.925	-	14.277	20.905	11.802	85.909
Ostala finansijska sredstva	270	-	1.766	-	-	2.036
<b>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</b>						
Hartije od vrijednosti	90	-	1.991	9.502	4.574	16.157
<b>Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja se ne drže radi trgovanja</b>						
Derivati koji se drže radi zaštite od rizika	2	-	-	-	-	2
Ostala sredstva	3.189	952	83	1.939	254	6.417
<b>Ukupno sredstva</b>	<b>257.918</b>	<b>24.602</b>	<b>127.932</b>	<b>334.780</b>	<b>262.069</b>	<b>1.007.301</b>
<b>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</b>						
Depoziti banaka i centralnih banaka	723	-	-	-	-	723
Depoziti klijenata	223.362	7.936	33.970	295.161	286.161	846.589
Krediti banaka i centralnih banaka	643	571	786	4.913	-	6.913
Krediti klijenata koji nijesu banke	253	192	1.078	5.554	6.416	13.492
Subordinisani dug	94	-	-	2.400	14.000-	16.494
<b>Ukupno finansijske obaveze</b>	<b>225.075</b>	<b>8.699</b>	<b>49.833</b>	<b>308.028</b>	<b>292.576</b>	<b>884.212</b>
Garancije	2.285	9.941	40.614	15.541	-	68.381
Potencijalne obaveze koje se odnose na kreditni rizik	355	1.508	4.121	7.210	15.557	28.751
<b>Potencijalne obaveze</b>	<b>2.640</b>	<b>11.449</b>	<b>44.735</b>	<b>22.751</b>	<b>15.557</b>	<b>97.132</b>
<b>Izloženost riziku likvidnosti</b>	<b>30.203</b>	<b>4.454</b>	<b>33.364</b>	<b>4.001</b>	<b>(46.064)</b>	<b>25.957</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.2. Rizik likvidnosti (nastavak)****Tokovi gotovine iz neizvedenih finansijskih instrumenata (nastavak)**

	do 1 mjeseca	1-3 mjeseca	3-12 mjeseci	1 - 5 godina	preko 5 godina	31.12.2023. Ukupno
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	102.890	-	-	21.789	-	124.679
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>						
Krediti i potraživanja od banaka	74.177	-	-	-	-	74.177
Krediti i potraživanja od klijenata	8.713	16.812	101.142	251.450	205.134	583.251
Hartije od vrijednosti	15.969	14.122	79.392	17.988	914	128.385
Ostala finansijska sredstva	3.884	-	-	-	-	3.884
<b>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</b>						
Hartije od vrijednosti	-	11.858	-	10.757	4.130	26.745
<b>Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja se ne drže radi trgovanja</b>						
Derivati koji se drže radi zaštite od rizika	-	-	-	61	37	98
Ostala sredstva	1.078	1.095	159	2.610	184	5.126
<b>Ukupno sredstva</b>	<b>206.711</b>	<b>43.887</b>	<b>180.693</b>	<b>304.655</b>	<b>210.399</b>	<b>946.345</b>
<b>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</b>						
Depoziti banaka i centralnih banaka	974	-	-	-	-	974
Depoziti klijenata	187.480	8.709	37.212	287.496	277.121	798.018
Krediti banaka i centralnih banaka	-	-	-	7.600	-	7.600
Krediti klijenata koji nijesu banke	-	-	63	921	14.154	15.138
Subordinisani dug	-	-	-	2.438	-	2.438
<b>Ukupno finansijske obaveze</b>	<b>188.454</b>	<b>8.709</b>	<b>37.275</b>	<b>298.455</b>	<b>291.275</b>	<b>824.168</b>
Garancije	2.384	6.216	28.473	17.106	61	54.240
Potencijalne obaveze koje se odnose na kreditni rizik	3.410	800	4.624	6.296	8.611	23.741
<b>Potencijalne obaveze</b>	<b>5.794</b>	<b>7.016</b>	<b>33.097</b>	<b>23.402</b>	<b>8.672</b>	<b>77.981</b>
<b>Izloženost riziku likvidnosti</b>	<b>12.463</b>	<b>28.162</b>	<b>110.321</b>	<b>(17.202)</b>	<b>(89.548)</b>	<b>44.196</b>

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.3. Tržišni rizik**

Izloženost tržišnim rizicima predstavlja rizik da će se vrijednost budućih tokova gotovine finansijskih instrumenata fluktuirati kao posljedica kolebanja tržišnih stopa, odnosno cijena i kamatnih stopa, deviznih kurseva ili cijena hartija od vrijednosti. Upravljanje tržišnim rizikom predstavlja proces praćenja i mjerjenja pomenute izloženosti u cilju maksimalnog smanjenja negativnih posljedica uzrokovanih kolebanjem tržišnih cijena, kao i izradu stresnih scenarija za pojedinačne tipove rizika.

**a) Rizik promjene kamatnih stopa**

Upravljanje rizikom od promjene kamatnih stopa u bankarskoj knjizi se vrši na osnovu metoda mjerjenja osjetljivosti neto kamatnih prihoda ( $\Delta\text{NII}$ ) na promjenu kamatne stope, mjerjenja osjetljivosti ekonomске vrijednosti kapitala - Economic Value of Equity (EVE) metodologija.

Mjerenje osjetljivosti neto kamatnih prihoda i ekonomске vrijednosti kapitala na promjenu tržišnih kamatnih stopa zasniva se na analizi kamatnih gapova. Gap analiza se odnosi na tehniku mjerenja rizika od promjene kamatnih stopa pomoću koje se sredstva, obaveze i vanbilansna aktiva raspoređuju u odgovarajuće vremenske okvire prema datumu ponovnog određivanja cijena (za instrumente sa varijabilnom kamatnom stopom) ili datumu dospijeća (za instrumente sa fiksnom kamatnom stopom), u zavisnosti od toga koji je raniji.

Sredstva i obaveze koje nemaju definisan datum dospijeća (npr. depoziti po viđenju), ili im datumi dospijeća variraju u odnosu na originalne datume dospijeća definisane ugovorom (krediti sa fiksnom kamatnom stopom koji mogu biti prijevremeno otplaćeni, oročeni depoziti koji mogu biti prijevremeno razročeni), svrstavaju se u odgovarajuće vremenske okvire na osnovu procjene i prethodnog iskustva Banke.

Za potrebe mjerjenja i upravljanja rizikom kamatne stope, Banka određuje iznos i trajanje „core“ avista depozita, koji predstavljaju dio stabilnih avista depozita koji se vjerovatno neće promijeniti čak ni u slučaju značajnih promjena tržišnih kamatnih stopa, i raspoređuje ih u buduće kamatne GAP-ove.

U izračun se uključuje i uticaj automatskih (floor i cap) i bihevioralnih opcija (prijevrementa otplata kredita i prijevremeno razročenje depozita), kao i očekivani novčani tokovi po osnovu nenaplativih kredita (NPL) i vanbilansa.

U cilju što adekvatnijeg mjerjenja i upravljanja rizikom od promjene kamatnih stopa koristi se EVE (economic value of equity) metodologija koja služi za mjerjenje osjetljivosti finansijskih instrumenata na promjenu tržišnih kamatnih stopa. Na osnovu ove metode procjenjuje se koliko će se promjeniti vrijednost pozicije ukoliko se tržišne kamatne stope promjene u skladu sa 6 definisanim scenarijima.

Na osnovu  $\Delta\text{NII}$  metoda vrši se procjena uticaja promjene kamatnih stopa na tržištu na neto kamatni prihod Banke. Na osnovu otvorenih kratkoročnih kamatnih pozicija izračunatih gap analizom procjenjuju se promjene očekivanih kamatnih prihoda, koje su posljedica anticipiranih promjena tržišnih kamatnih stopa.

Analiza efekata povećanja ili smanjenja kamatnih stopa na tržištu na ekonomsku vrijednost kapitala i na bilans uspjeha Banke je kako slijedi:

	2024.		
	Prosjek	Minimum	Maksimum
Rizik kamatne stope u bankarskoj knjizi - EVE	6.805	3.861	8.638
Rizik kamatne stope u bankarskoj knjizi - EVE, u odnosu na regulatorni kapital	7,96%	4,50%	10,04%
2023.			
	Prosjek	Minimum	Maksimum
Rizik kamatne stope u bankarskoj knjizi - EVE	6.563	4.387	8.326
Rizik kamatne stope u bankarskoj knjizi - EVE, u odnosu na regulatorni kapital	8,76%	6,03%	11,27%

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.3. Tržišni rizik (nastavak)****a) Rizik promjene kamatnih stopa (nastavak)**

Vrijednosti u prethodnoj tabeli su izvedene na osnovu redovnih mjesecnih izračuna. U pitanju je scenario paralelnog uvećanja kamatnih stopa za 50 bazičnih poena, koji je najnepovoljniji „worst case“ scenario za NLB Banku Podgorica (2023. godina: 100 bazičnih poena).

<i>Osjetljivost kamatnih prihoda</i>	<b>Prosjek</b>	<b>Minimum</b>	<b>31.12.2024.</b>
EUR	791	640	1.130
Ostale valute	21	1	45

<i>Osjetljivost kamatnih prihoda</i>	<b>Prosjek</b>	<b>Minimum</b>	<b>31.12.2023.</b>
EUR	1.307	1.009	1.777
Ostale valute	94	38	139

Vrijednosti u prethodnoj tabeli su izvedene na osnovu redovnih mjesecnih izračuna. U pitanju je scenario paralelne promjene kratkoročnih kamatnih stopa za 50 bazičnih poena (2023: 100 bazičnih poena).

Glavno sredstvo upravljanja izloženošću riziku od promjene kamatnih stopa jeste upravljanje kamatonosnom aktivom i pasivom. Odbor za upravljanje bilansnim odnosima i kapitalom usvaja, na predlog stručnih službi, strategiju korigovanja stavki aktive i pasive prema predviđenim promjenama u tržišnim kamatnim stopama, a prvenstveno vodeći računa da se Banka zaštiti od promjena kamatnih stopa.

Banka upravlja tržišnim rizikom kroz upravljanje bilansnim pozicijama, i to:

- upravljanjem portfeljom dužničkih hartija od vrijednosti;
- uvođenjem novog i posebnog tretmana postojećih bankarskih proizvoda;
- upravljanjem ročnošću postojećih bilansnih stavki.

Portfelj dužničkih hartija od vrijednosti mora da ispunjava kriterijume, odnosno limite postavljene internom Politikom investiranja u hartije od vrijednosti bankarske knjige. Njihova svrha je obezbjeđivanje likvidnosti i limitiranje izloženosti riziku od promjene kamatnih stopa.

U sljedećim tabelama prikazana je izloženost Banke riziku od promjene kamatnih stopa primjenom metode kamatnih gap-ova. U kamatne gapove su uključene knjigovodstvene vrijednosti finansijskih instrumenata Banke koji su grupisani u kategorije na osnovu ranijeg od datuma ponovnog utvrđivanja cijena, odnosno datuma dospijeća. Finansijski instrumenti koji nemaju definisan datum dospijeća (avista depoziti) su uključeni u period „do 1 mjeseca“, bez obzira na očekivanja Banke. Tehnike modeliranja koje Banka primjenjuje za izračun izloženosti kamatnom riziku u skladu sa EVE metodologijom nijesu primijenjene na novčane tokove u narednim tabelama.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.3. Tržišni rizik (nastavak)****a) Rizik promjene kamatnih stopa (nastavak)**

31.12.2024.

	do 1 mjeseca	1-3 mjeseca	3 - 12 mjeseci	1 - 5 godina	preko 5 godina	Nekama- tonosno	Ukupno
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	22.738	-	-	-	-	102.658	125.396
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>							
Krediti i potraživanja od banaka	103.360	-	-	-	-	-	103.360
Krediti i potraživanja od klijenata	36.973	36.252	120.385	345.893	143.542	(15.021)	668.024
Hartije od vrijednosti	38.937	-	14.282	20.912	11.806	(28)	85.909
Ostala finansijska sredstva	2.036	-	-	-	-	-	2.036
<b>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat</b>							
Hartije od vrijednosti	-	-	1.991	14.065	11	90	16.157
<b>Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja se ne drže radi trgovanja</b>							
Krediti i potraživanja od klijenata	-	-	-	-	-	-	-
Hartije od vrijednosti	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupno finansijska sredstva</b>	<b>204.044</b>	<b>36.252</b>	<b>136.658</b>	<b>380.870</b>	<b>155.359</b>	<b>87.699</b>	<b>1.000.882</b>
<b>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</b>							
Depoziti banaka i centralnih banaka	-	-	-	-	-	723	723
Depoziti klijenata	791.483	7.933	33.974	10.608	1.611	980	846.589
Krediti banaka i centralnih banaka	642	571	786	4.914	-	-	6.913
Krediti klijenata koji nijesu banke	254	192	1.076	5.548	6.410	12	13.492
<b>Finansijske obaveze koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koje se ne drže radi trgovanja</b>							
Ostale finansijske obaveze	14.699	-	-	1.111	-	-	15.810
Subordinisani dug	-	-	14.000	2.400	-	94	16.494
<b>Ukupno finansijske obaveze</b>	<b>807.078</b>	<b>8.696</b>	<b>49.836</b>	<b>24.581</b>	<b>8.021</b>	<b>1.809</b>	<b>900.021</b>
<b>Izloženost riziku promjene kamatnih stopa</b>	<b>(603.034)</b>	<b>27.556</b>	<b>86.822</b>	<b>356.289</b>	<b>147.338</b>	<b>85.890</b>	<b>100.861</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.3. Tržišni rizik (nastavak)****a) Rizik promjene kamatnih stopa (nastavak)**

							31.12.2023.
	do 1 mjeseca	1-3 mjeseca	3 - 12 mjeseci	1 - 5 godina	preko 5 godina	Nekama- tonosno	Ukupno
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	21.792	-	-	-	-	102.887	124.679
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>							
Krediti i potraživanja od banaka	74.177	-	-	-	-	-	74.177
Krediti i potraživanja od klijenata	53.766	29.950	112.884	288.260	116.008	(17.617)	583.251
Hartije od vrijednosti	15.969	14.122	79.392	17.988	914	-	128.385
Ostala finansijska sredstva	3.884	-	-	-	-	-	3.884
<b>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat</b>							
Hartije od vrijednosti	-	11.858	-	10.757	4.130	-	26.745
<b>Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja se ne drže radi trgovanja</b>							
<b>Ukupno finansijska sredstva</b>	<b>169.588</b>	<b>55.930</b>	<b>192.276</b>	<b>317.005</b>	<b>121.052</b>	<b>85.270</b>	<b>941.121</b>
<b>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</b>							
Depoziti banaka i centralnih banaka	-	-	-	-	-	974	974
Depoziti klijenata	724.534	8.433	38.190	22.274	2.408	2.179	798.018
Krediti banaka i centralnih banaka	643	1.143	643	5.143	-	28	7.600
Krediti klijenata koji nisu banke	282	200	1.085	5.824	7.730	17	15.138
<b>Finansijske obaveze koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koje se ne drže radi trgovanja</b>							
Ostale finansijske obaveze	557	-	-	-	-	-	557
Subordinisani dug	-	-	-	-	2.438	-	2.438
<b>Ukupno finansijske obaveze</b>	<b>726.016</b>	<b>9.776</b>	<b>39.918</b>	<b>33.241</b>	<b>12.576</b>	<b>3.198</b>	<b>824.725</b>
<b>Izloženost riziku promjene kamatnih stopa</b>	<b>(556.428)</b>	<b>46.154</b>	<b>152.358</b>	<b>283.764</b>	<b>108.476</b>	<b>82.072</b>	<b>116.396</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)**

**4.3. Tržišni rizik (nastavak)**

**b) Valutni rizik**

Valutni rizik predstavlja izloženost Banke promjenama deviznih kurseva i negativnom uticaju koji pomenute promjene mogu imati na poslovni rezultat Banke u lokalnoj valuti. Valutni rizik nastaje kada Banka ima otvorenu poziciju koja može dovesti do gubitka kao posljedica promjena deviznih kurseva, promjene kursa eura u odnosu na druge valute, kao i promjene cijene zlata. Banka upravlja deviznim rizikom kroz upravljanje valutnom strukturu aktive i pasive u skladu sa očekivanim promjenama deviznih kurseva.

Banka ima program, politike i procedure za upravljanje deviznim rizikom u kojima su definisani: uslovi, ciljevi i principi obavljanja aktivnosti deviznog poslovanja, opis aktivnosti deviznog poslovanja, ovlašćenje za obavljanje aktivnosti deviznog poslovanja, procedure za upravljanje aktivnostima deviznog poslovanja i kontrolu nad deviznim rizikom kao i procedure izvještavanja.

Ciljevi Banke u pogledu aktivnosti deviznog poslovanja su usmjereni na kontinuirani nadzor nad valutnim pozicijama, upravljanje deviznim rizikom i izvještavanje u skladu sa zahtjevom Centralne banke Crne Gore i standardima NLB Grupe.

Aktivnosti deviznog poslovanja koje Banka sprovodi i planira da sproveđe u narednom periodu su: uspostavljanje i održavanje odnosa sa optimalnim brojem korespondentskih banaka; održavanje optimalnog broja računa kod inostranih banaka; operacije na deviznom tržištu i platni promet; prikupljanje depozita u stranoj valuti; dokumentarni poslovi; transakcije u zemlji koje se odnose na poslovanje sa novčanicama u stranoj valuti; devizna aktiva banaka (depoziti, krediti, plasmani). Poslovanje sa inostranstvom odnosi se na devizne depozite i štednju, konverzije, novčane transakcije i druge transakcije u stranoj valuti.

Upravljanje valutnim rizikom u Banci regulisano je internom Politikom upravljanja valutnim rizikom kojom su precizirani načini i metode mjerjenja, praćenja i upravljanja valutnim rizikom. Politika upravljanja valutnim rizikom je usvojena od strane Upravnog odbora Banke.

Izloženost valutnom riziku prati i njome upravlja Sektor za upravljanje bilansnim odnosima i operacijama na finansijskom tržištu, a na osnovu podataka koje na dnevnoj osnovi dobija od Sektora kontrole upravljanja rizicima. Odjeljenje za upravljanje aktivom i pasivom upravlja izloženošću deviznim rizicima po osnovu valute tako da rizici uvijek budu unutar (definisanih) granica. Izloženost deviznim rizicima se razmatra na sastancima o likvidnosti na dnevnoj osnovi i sastancima Odbora za upravljanje bilansnim odnosima i kapitalom Banke na mjesecnoj osnovi.

Banka je postavila limite na otvorene valutne pozicije, 2% regulatornog kapitala Banke za USD, GBP, CHF, CAD, SEK, DKK, NOK i JPY, a 0,5% regulatornog kapitala Banke za ostale valute po pojedinim valutama, odnosno 5% osnovnog kapitala za ukupnu poziciju u stranim valutama. Izloženost valutnom riziku je zbog izuzetno niskog obima poslovanja u stranoj valuti u 2024. godini, kao i u prethodnim godinama, na niskom nivou.

## 4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)

## 4.3. Tržišni rizik (nastavak)

## b) Valutni rizik (nastavak)

U tabeli koja slijedi prikazana je koncentracija valutnog rizika na dan 31. decembar 2024. godine:

	EUR	USD	CHF	Ostalo	Ukupno
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	117.527	6.183	949	737	125.396
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>					
Krediti i potraživanja od banaka	88.858	10.422	2.286	1.794	103.360
Krediti i potraživanja od klijenata	668.024	-	-	-	668.024
Hartije od vrijednosti	76.640	9.269	-	-	85.909
Ostala finansijska sredstva	-	2.036	-	-	2.036
<b>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</b>					
Hartije od vrijednosti	16.157	-	-	-	16.157
<b>UKUPNO FINANSIJSKA SREDSTVA</b>	<b>967.206</b>	<b>27.910</b>	<b>3.235</b>	<b>2.531</b>	<b>1.000.882</b>
<b>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</b>					
Depoziti banaka i centralnih banaka	723	-	-	-	723
Depoziti klijenata	813.392	27.563	3.197	2.437	846.589
Krediti banaka i centralnih banaka	6.913	-	-	-	6.913
Krediti klijenata koji nijesu banke	13.492	-	-	-	13.492
<b>Finansijske obaveze koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koje se ne drže radi trgovanja</b>	<b>999</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>999</b>
Subordinisani dug	16.494	-	-	-	16.494
<b>UKUPNO FINANSIJSKE OBAVEZE</b>	<b>852.013</b>	<b>27.563</b>	<b>3.197</b>	<b>2.437</b>	<b>885.210</b>
<b>Neto izloženost valutnom riziku</b>	<b>115.193</b>	<b>347</b>	<b>38</b>	<b>94</b>	<b>115.672</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)**

**4.3. Tržišni rizik (nastavak)**

**b) Valutni rizik (nastavak)**

U tabeli koja slijedi prikazana je koncentracija valutnog rizika na dan 31. decembra 2023. godine:

	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>CHF</b>	<b>Ostalo</b>	<b>Ukupno</b>
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	118.240	3.895	1.861	683	124.679
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>					
Krediti i potraživanja od banaka	64.864	5.964	1.395	1.954	74.177
Krediti i potraživanja od klijenata	583.251	-	-	-	583.251
Hartije od vrijednosti	119.527	8.858	-	-	128.385
Ostala finansijska sredstva	3.853	31	-	-	3.884
<b>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</b>					
Hartije od vrijednosti	19.802	6.943	-	-	26.745
<b>UKUPNO FINANSIJSKA SREDSTVA</b>	<b>909.537</b>	<b>25.691</b>	<b>3.256</b>	<b>2.637</b>	<b>941.121</b>
<b>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</b>					
Depoziti banaka i centralnih banaka	974	-	-	-	974
Depoziti klijenata	765.142	27.041	3.256	2.579	798.018
Krediti banaka i centralnih banaka	7.600	-	-	-	7.600
Krediti klijenata koji nijesu banke	15.138	-	-	-	15.138
<b>Finansijske obaveze koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koje se ne drže radi trgovanja</b>	<b>557</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>557</b>
Subordinisani dug	2.438	-	-	-	2.438
<b>UKUPNO FINANSIJSKE OBAVEZE</b>	<b>791.849</b>	<b>27.041</b>	<b>3.256</b>	<b>2.579</b>	<b>824.725</b>
<b>Neto izloženost valutnom riziku</b>	<b>117.688</b>	<b>(1.350)</b>	<b>-</b>	<b>58</b>	<b>116.396</b>

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)**

**4.4 Operativni rizik**

Operativni rizik se definiše kao rizik gubitka koji nastaje uslijed neadekvatnosti odnosno manjkavosti internih procedura, ljudskih resursa i sistema kao i uslijed spoljašnjih događaja. Pomenuto obuhvata greške, propuste, pad sistema, prirodne katastrofe, terorističke napade i prevarne radnje, što može dovesti do nedostupnosti usluga, finansijskog gubitka odnosno povećanja troškova. Ovom definicijom obuhvaćen je i pravni rizik, s time što su isključeni strateški rizik i rizik reputacije.

Cilj upravljanja operativnim rizikom je ograničiti obim potencijalnih gubitaka i vjerovatnoću njihove realizacije na nivo koji je za Banku prihvatljiv s aspekta finansijske štete, a posredno i sa aspekta očuvanja ugleda Banke.

Aktivnosti upravljanja operativnim rizikom imaju za cilj identifikovanje postojećih izvora operativnih rizika, kao i potencijalnih izvora operativnog rizika koji može nastati kao posljedica uvođenja novih proizvoda, sistema, aktivnosti. Posebna pažnja se poklanja identifikaciji operativnih rizika koji mogu nastati iz angažovanja lica izvan Banke za obavljenje poslova za Banku. Principi upravljanja operativnim rizicima u Banci su definisani Politikom upravljanja operativnim rizikom i Metodologijom upravljanja operativnim rizikom Banke.

Identifikacija izvora rizika obuhvata:

- interne greške i zloupotrebu;
- kršenje propisa od strane eksternih lica;
- propuste u sistemu regrutovanja kadrova i sistemu bezbjednosti na radu;
- probleme u upravljanju odnosima sa klijentima, uvođenju novih proizvoda i poslovnim procedurama – ukoliko su neadekvatni;
- štete nastale na imovini Banke uslijed prirodnih nepogoda i drugih događaja;
- poremećaje u organizaciji Banke i greške u funkcionisanju postojećih sistema;
- implementaciji poslovnih procedura i odluka.

Banka vrši nadzor nad izvorima operativnog rizika definisanim u skladu sa unutrašnjom organizacijom i poslovnom aktivnošću Banke, koji uglavnom obuhvataju: transakcije sa privrednim subjektima, transakcije sa subjektima unutar finansijskog sektora a u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, poslove sa stanovništvom, poslove sa privredom, operacije platnog prometa, posredničke poslove, upravljanje aktivom i brokersko-dilerske poslove.

Banka je definisala gornju granicu tolerancije prema operativnom riziku kao vrijednosno izraženu gornju granicu neto gubitaka štetnih događaja, koju banka prihvata u svom poslovanju. Gornja granica tolerancije određuje se na nivou Banke i na nivou pojedinačnog štetnog događaja. Banka je definisala kritičnu granicu štetnih događaja koja predstavlja prag iznad kojeg je potrebna procjena potrebe za povećanjem kapitalnog zahtjeva za operativni rizik kao i dodatne mjere za savlađivanje rizika.

Dodatno, Banka je za određene aktivnosti definisala nultu toleranciju koju ne dopušta u svom poslovanju.

Banka definiše ključne pokazatelje operativnog rizika (KRI) kao sistem ranog upozorenja na potencijalno uvećanje rizika, koje prati u skladu sa Uputstvom za praćenje ključnih indikatora operativnog rizika. Izvještaj sa rezultatima praćenja se podnosi Specijalizovanoj sjednici Upravnog odbora, najmanje jednom godišnje. Primjerenoš definisanih KRI provjerava se najmanje jednom godišnje.

Banka je razvila i metodologiju testiranja otpornosti na stres za operativni rizik. Metodologija obuhvata modeliranja podataka o prošlim štetnim događajima i analize scenarija za tzv HSLF (high severity – low frequency) štetne događaje. Analize scenarija izrađuju se na osnovu iskustva i znanja stručnjaka iz različitih kritičnih oblasti.

**a) Upravljanje kontinuitetom poslovanja**

Banka vrši upravljanje kontinuitetom poslovanja radi zaštite života, stvari i ugleda. Planovi kontinuiteta poslovanja su pripremljeni za upotrebu u slučaju prirodnih katastrofa, IT katastrofa i neželjenih efekata okruženja kako bi se ublažile njihove posljedice.

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.4. Operativni rizik (nastavak)****a) Upravljanje kontinuitetom poslovanja (nastavak)**

Koncept akcionog plana koji se priprema svake godine je takav da aktivnosti doprinose poboljšanju sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja. Osnova za modernizaciju planova kontinuiteta poslovanja je redovna godišnja analiza uticaja na poslovanje (BIA). Na osnovu toga, provjerava se adekvatnost planova za organizacione jedinice i IT planova. Najbolji pokazatelj adekvatnosti planova kontinuiteta poslovanja je testiranje. U 2024. godini izvršena su 3 testa tokom kojih nije otkriveno nikakvo veće odstupanje:

- Učešće u IT testu rezervnog data centra Nove ljubljanske Banke d.d.,
- BCP test rezervnog data centra,
- Test seljenja na rezervnu lokaciju i rada po ručnim postupcima.

Banka je usvojila odgovarajuće dokumente koji su u skladu sa standardima NLB Grupe i koji su revidirani u skladu sa razvojem upravljanja kontinuitetom poslovanja.

**4.5. Fer vrijednost finansijskih instrumenata****a) Fer vrijednosti finansijskih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti**

31.12.2024.

	<b>Knjigovodstvena vrijednost</b>	<b>Fer vrijednost</b>
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>		
Krediti i potraživanja od banaka	103.360	103.360
Krediti i potraživanja od klijenata	668.024	667.752
Hartije od vrijednosti	85.909	85.937
<b>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</b>		
Depoziti banaka i centralnih banaka	723	723
Depoziti klijenata	846.589	846.272
Krediti banaka	6.913	6.909
Krediti klijenata koji nijesu banke	13.492	13.455
Subordinisani dug	16.494	16.491

31.12.2023.

	<b>Knjigovodstvena vrijednost</b>	<b>Fer vrijednost</b>
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>		
Krediti i potraživanja od banaka	74.177	74.177
Krediti i potraživanja od klijenata	583.251	485.880
Hartije od vrijednosti	128.385	127.817
<b>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</b>		
Depoziti banaka i centralnih banaka	974	974
Depoziti klijenata	798.018	796.640
Krediti banaka	7.600	7.326
Krediti klijenata koji nijesu banke	15.138	14.823
Subordinisani dug	2.438	1.871

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.5. Fer vrijednost finansijskih instrumenata (nastavak)****a) Fer vrijednosti finansijskih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti (nastavak)**

31.12.2024.

	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>			
Krediti i potraživanja od banaka	-	103.360	-
Krediti i potraživanja od klijenata	-	667.752	-
Hartije od vrijednosti	85.937	-	-
<b>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</b>			
Depoziti banaka i centralnih banaka	-	723	-
Depoziti klijenata	-	846.272	-
Krediti banaka	-	6.909	-
Krediti klijenata koji nijesu banke	-	13.455	-
Subordinisani dug	-	16.491	-
			31.12.2023.
	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>			
Krediti i potraživanja od banaka	-	74.177	-
Krediti i potraživanja od klijenata	-	485.880	-
Hartije od vrijednosti	127.817	-	-
<b>Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti</b>			
Depoziti banaka i centralnih banaka	-	974	-
Depoziti klijenata	-	796.640	-
Krediti banaka	-	7.326	-
Krediti klijenata koji nijesu banke	-	14.823	-
Subordinisani dug	-	1.871	-

**Krediti i potraživanja od banaka**

Procijenjena fer vrijednost kredita i potraživanja od banaka se bazira na diskontovanim tokovima gotovine, uzimajući u obzir tržišne kamatne stope za klijente sa sličnim kreditnim rizikom i preostalom rokom dospjeća.

**Krediti i potraživanja od klijenata**

Krediti i potraživanja od klijenata su u bilansu stanja prikazani po amortizovanoj vrijednosti, umanjenoj za obezvrjeđenje, ukoliko je identifikovano. Za potrebe izračuna fer vrijednosti Banka je primijenila metodu diskontovanog toka gotovine, uzimajući u obzir tržišne kamatne stope za klijente sa sličnim kreditnim rizikom i preostalom rokom dospjeća.

Shodno tome, obračun fer vrijednosti se bazira na ugovorenim tokovima gotovine. Kreditni rizik pojedinačnih klijenata se uzima u obzir kroz očekivano umanjenje vrijednosti.

**Depoziti banaka i klijenata i pozajmljena sredstva od banaka**

Procijenjena fer vrijednost depozita banaka i klijenata i pozajmljenih sredstava se bazira na diskontovanim ugovorenim tokovima gotovine, uzimajući u obzir tržišne kamatne stope, koje će biti plative od strane Banke, u slučaju potrebe zamjene starih izvora sredstava novim, sa istim preostalom rokom dospjeća.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.  
(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)**

---

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)**

**4.6. Upravljanje kapitalom**

Ključni ciljevi upravljanja kapitalom su:

- Obezbeđenje i održavanje dovoljnog nivoa kapitala odgovarajućeg kvaliteta:
  - za pokriće svih regulatornih zahtjeva;
  - za pokriće svih rizika preuzetih u poslovanju banke;
  - za obezbeđenje implementacije strateških ciljeva banke;
- Postizanje optimalnog povrata prema akcionarima.

Praćenje kapitala i adekvatnosti kapitala vrši se u skladu sa smjernicama Centralne banke Crne Gore, kreiranim za potrebe pojedinačnih finansijskih izvještaja Banke. Potrebne informacije o adekvatnosti kapitala dostavljaju se Centralnoj banci Crne Gore na tromjesečnoj osnovi. U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama („Sl. list Crne Gore“ br. 72/19, 82/20, 8/21; u daljem tekstu: Zakon), kreditna institucija u obavezi je da u svakom trenutku ispunjava sljedeće kapitalne zahtjeve:

- 1) koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala od 4,5%;
- 2) koeficijent adekvatnosti osnovnog kapitala od 6%;
- 3) koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala od 8%.

Dodatno, u skladu sa članom 165 Zakona, Banka kao ostala sistemski važna kreditna institucija je dužna da održava i zahjev za kombinovani bafer koji je najmanje jednak zbiru sljedećih bafera:

- 1) bafera za očuvanje kapitala;
- 2) kontraciciličkog bafera, i
- 3) bafera za ostalu sistemski važnu kreditnu instituciju ili bafera za strukturni sistemski rizik, zavisno od toga koji je veći.

Na dan 31. decembra 2024. godine, zahtjev za kombinovani bafer za Banku iznosio je 3,38% (31. decembra 2023: 2,75%).

Na dan 31. decembra 2024. godine koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala iznosio je 20,16% (31. decembar 2023: 19,18%).

Regulatorni kapital kreditne institucije predstavlja zbir osnovnog i dopunskog kapitala kreditne institucije.

Osnovni kapital kreditne institucije predstavlja zbir stavki:

- redovnog osnovnog kapitala (CET1)
- dodatnog osnovnog kapitala (AT1),

nakon izvršenih regulatornih uskladištanja i umanjenja za odbitne stavke.

Dopunski kapital (T2) kreditne institucije predstavlja zbir instrumenata kapitala i drugih stavki dopunskog kapitala, umanjen za odbitne stavke. Regulatorni kapital kreditne institucije ni u jednom trenutku ne smije da bude manji od iznosa minimalnog inicijalnog kapitala koji je zahtijevan u vrijeme izdavanja dozvole za rad kreditne institucije. Odlikom o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija bliže su određeni elementi redovnog osnovnog, dodatnog osnovnog i dopunskog kapitala, kao i odbitne stavke od osnovnog i dopunskog kapitala.

Stavke redovnog osnovnog kapitala definisane su članom 5 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija, a odbitne stavke redovnog osnovnog kapitala članom 18 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija. Stavke dodatnog osnovnog kapitala definisane su članom 41 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija, a odbitne stavke dodatnog osnovnog kapitala članom 48 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija. Stavke dopunskog kapitala definisane su članom 54 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija, a odbici od stavki dopunskog kapitala članom 58 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija.

Rizična aktiva se sastoje od stavki aktive i kreditnih ekvivalenta vanbilansih stavki aktive Banke koje su izložene riziku. Kreditni ekvivalenti vanbilansih stavki aktive predstavljaju iznos koji je rezultat množenja knjigovodstvene vrijednosti vanbilansih stavki aktive sa propisanim faktorima konverzije. Ukupnu rizikom ponderisanu aktivu čini zbir stavki aktive bilansa i kreditnih ekvivalenta vanbilansih stavki aktive izloženih riziku (rizična aktiva Banke), klasifikovanih u određene kategorije i pomnoženih sa odgovarajućim propisanim ponderima rizika.

Iznos Regulatornog kapitala mora uvijek biti jednak ili veći od:

- minimalnog novčanog dijela osnovnog kapitala u iznosu od EUR 7,5 miliona, kao što propisuje Zakon o kreditnim institucijama;
- ukupnog iznosa potrebnog kapitala za sve rizike.

**4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)****4.6. Upravljanje kapitalom (nastavak)****Koeficijent adekvatnosti kapitala**

	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
<b>Regulatorni kapital</b>		
Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital	33.794	33.794
- plaćeni instrumenti kapitala	26.648	26.648
- emisiona premija (premija na akcije)	7.146	7.146
Neraspoređena (zadržana) dobit	52.659	44.332
- neraspoređena (zadržana) dobit iz prethodnih godina	44.332	36.349
- priznata dobit ili gubitak (tekuće godine)	8.327	7.983
Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit (ukupni ostali rezultat)	(560)	(1.591)
- dobici ili gubici nastali ponovnim vrednovanjem instrumenata raspoloživih za prodaju utvrđenih u skladu sa MSFI 9	(507)	(1.588)
- ostali dobici ili gubici uključeni u ostalu sveobuhvatnu dobit u skladu sa MRS 1	(53)	(3)
Ostale rezerve	15.599	11.108
Usklađivanja redovnog osnovnog kapitala zbog prudencijalnih filtera	960	(27)
- usklađivanja vrednovanja izračnata prema jednostavnom pristupu	(16)	(27)
- ostala prudencijalna usklađivanja	976	-
Ostala nematerijalna imovina	(2.183)	(1.845)
Pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbiru iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke klasifikovane kao dobra aktiva	(4.378)	-
Pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbiru iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke klasifikovane kao nekvalitetne izloženosti na koje se ne primjenjuje odbitna stavka od redovnog osnovnog kapitala iz člana 18 tačka 13 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija (jer su nastale prije početka primjene ove odluke)	(1.507)	-
<b>REDOVNI OSNOVNI KAPITAL (CET 1)</b>	<b>94.384</b>	<b>85.771</b>
<b>OSNOVNI KAPITAL (Tier 1)</b>	<b>94.384</b>	<b>85.771</b>
Instrumenti kapitala koji se priznaju kao dopunski kapital	15.308	1.789
<b>DOPUNSKI KAPITAL (Tier 2)</b>	<b>15.308</b>	<b>1.789</b>
<b>REGULATORNI KAPITAL</b>	<b>109.692</b>	<b>87.560</b>
<b>Aktiva opterećena rizikom</b>		
Iznosi rizikom ponderisanoj izloženosti kreditnom riziku, kreditnom riziku druge ugovorne strane i slobodne isporuke	474.520	401.573
Ukupan iznos izloženosti operativnom riziku	69.700	55.044
Ostali iznosi izloženosti	-	-
<b>Ukupan iznos izloženosti riziku</b>	<b>544.220</b>	<b>456.617</b>
<b>Koeficijent redovnog osnovnog kapitala (CET 1)</b>	<b>17,34%</b>	<b>18,78%</b>
<b>Koeficijent osnovnog kapitala (Tier 1)</b>	<b>17,34%</b>	<b>18,78%</b>
<b>Koeficijent ukupnog kapitala (TCR)</b>	<b>20,16%</b>	<b>19,18%</b>

Upravljanje kapitalom i adekvatnost kapitala NLB Banke su regulisani zakonskim propisima i internim aktima - Politikom upravljanja kapitalom, Planom kapitala i strateškim planom kapitala i Strategijom upravljanja rizicima. Politika upravljanja kapitalom NLB Banke ima za cilj kvalitetnu realizaciju dugoročnih strateških ciljeva kao i strateških planova koji u osnovi imaju pomenute ciljeve, tačnije Budžet i finansijske projekcije Banke.

## 5. POSLOVANJA PO SEGMENTIMA

Segmenti poslovanja su komponente koje se bave poslovnom aktivnošću, ostvaruju prihode ili rashode, odnosno ostvaruju poslovne rezultate. Banka definiše sljedeće segmente:

- Corporate, koji obuhvata poslovanje sa preduzećima i segmentom države (vlada, opštine, fondovi);
- Retail, koji obuhvata poslovanje sa fizičkim licima;
- Finansijsko tržiste, koji obuhvata investiciono bankarstvo, međubankarske odnose, poslovanje sa međunarodnim finansijskim institucijama;
- Segment Ostalo predstavlja ostale usluge i aktivnosti Banke od kojih nijedna ne predstavlja poseban segment poslovanja za svrhe izještavanja, niti ima opšti značaj (iznosi se dominantno odnose na stečenu aktivu, prodaju i dodatno obezvrjeđenje).

Osnov za izradu iskaza o finansijskom položaju i bilansu uspjeha definisanih segmenata je:

- Primjena sistema transfernih cijena, kojim se vrši preraspodjela dohodovnog efekta na pojedinačne djelove (OJ, segmente);
- Postupak alokacije troškova, kojim se indirektni troškovi (režijski troškovi), odnosno troškovi uslužnih sektora, razvrstavaju na definisane (profitne) segmente.

Budući da se svi poslovni segmenti Banke bave finansijskim poslovanjem, tj. najveći dio prihoda ostvaruju po osnovu kamate, analiza se oslanja, prije svega, na neto prihod od kamate, kako bi se ocijenio rezultat poslovanja datog segmenta. Prihod od eksternih strana odmjerava se na način koji odgovara onom u izještaju o sveobuhvatnom prihodu.

Transakcije između poslovnih segmenata vrše se po transfernim cijenama, koje odražavaju tržišne uslove, što za posljedicu ima objelodanjivanje prenosa troškova finansiranja pod stavkom „Neto prihod od kamata ostvaren u transakcijama između segmenata“. Ne postoje druge materijalno značajne stavke prihoda, odnosno rashoda, po osnovu transakcija između segmenata poslovanja.

Informacije o svakom segmentu zasnivaju se na internim izještajima o dobiti ili gubitku segmenta, aktivi i osnovnim pokazateljima poslovanja.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**5. POSLOVANJA PO SEGMENTIMA (nastavak)**

Informacije o izvještajnim segmentima za godinu završenu na dan 31. decembra 2024. i 31. decembra 2023. godine su kao što slijedi:

	<b>Corporate</b>	<b>Retail</b>	<b>Finansijska tržišta</b>	<b>Ostalo</b>	<b>2024.</b> <b>Ukupno</b>
<b>Ukupni neto prihod</b>	<b>17.361</b>	<b>33.086</b>	<b>7.747</b>	<b>(2.248)</b>	<b>55.946</b>
Neto prihodi od eksternih klijenata	18.936	33.034	6.224	(2.248)	55.946
Prihod po osnovu transakcija između segmenta	(1.575)	52	1.523	-	-
<b>Ukupno neto prihod od kamata</b>	<b>10.134</b>	<b>29.467</b>	<b>6.641</b>	<b>(117)</b>	<b>46.124</b>
Neto prihod od kamata od eksternih klijenata	11.709	29.414	5.118	(117)	46.124
Neto prihod od kamata ostvaren u transakcijama između segmenta	(1.575)	52	1.523	-	-
Administrativni troškovi	(7.772)	(12.766)	(1.098)	-	(21.636)
Amortizacija	(802)	(2.145)	(64)	-	(3.011)
<b>Rezultat prije obezvređenja i rezervisanja</b>	<b>8.785</b>	<b>18.176</b>	<b>6.585</b>	<b>(2.248)</b>	<b>31.298</b>
<b>Obezvređenje i rezervisanja</b>	<b>1.654</b>	<b>163</b>	<b>164</b>	<b>(610)</b>	<b>1.371</b>
Neto prihodi/rashodi po osnovu obezvrđenja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	1.654	163	164	(85)	1.896
Troškovi rezervisanja	-	-	-	(525)	(525)
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>10.439</b>	<b>18.339</b>	<b>6.749</b>	<b>(2.858)</b>	<b>32.669</b>
Trošak poreza iz dobiti	-	-	-	(4.915)	(4.915)
<b>Neto dobit za godinu</b>	<b>10.439</b>	<b>18.339</b>	<b>6.749</b>	<b>(7.773)</b>	<b>27.754</b>
Sredstva izvještajnog segmenta	<u>209.347</u>	<u>458.676</u>	<u>330.822</u>	<u>36.814</u>	<u>1.035.659</u>
Obaveze izvještajnog segmenta	<u>359.011</u>	<u>487.578</u>	<u>21.128</u>	<u>47.014</u>	<u>914.731</u>
Povećanje dugoročnih sredstava	<u>-</u>	<u>105</u>	<u>-</u>	<u>2.889</u>	<u>2.994</u>

## 5. POSLOVANJA PO SEGMENTIMA (nastavak)

	Corporate	Retail	Finansijska tržišta	Ostalo	2023.
					Ukupno
<b>Ukupni neto prihod</b>	<b>13.124</b>	<b>28.684</b>	<b>9.793</b>	<b>(1.830)</b>	<b>49.771</b>
Neto prihodi od eksternih klijenata	15.550	29.666	6.385	(1.830)	49.771
Prihod po osnovu transakcija između segmenta	(2.426)	(982)	3.408	-	-
<b>Ukupno neto prihod od kamata</b>	<b>7.285</b>	<b>24.781</b>	<b>8.492</b>	<b>(91)</b>	<b>40.467</b>
Neto prihod od kamata od eksternih klijenata	9.711	25.763	5.084	(91)	40.467
Neto prihod od kamata ostvaren u transakcijama između segmenta	(2.426)	(982)	3.408	-	-
Administrativni troškovi	(6.619)	(10.870)	(935)	-	(18.424)
Amortizacija	(616)	(1.648)	(49)	-	(2.313)
<b>Rezultat prije obezvređenja i rezervisanja</b>	<b>5.889</b>	<b>16.166</b>	<b>8.809</b>	<b>(1.830)</b>	<b>29.034</b>
Obezvređenje i rezervisanja Neto prihodi/rashodi po osnovu obezvrđenja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	1.775	(90)	81	1.256	3.022
Troškovi rezervisanja	-	-	-	1.374	1.374
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>7.664</b>	<b>16.076</b>	<b>8.890</b>	<b>(574)</b>	<b>32.056</b>
Trošak poreza iz dobiti	-	-	-	(5.446)	(5.446)
<b>Neto dobit za godinu</b>	<b>7.664</b>	<b>16.076</b>	<b>8.890</b>	<b>(6.020)</b>	<b>26.610</b>
Sredstva izvještajnog segmenta	190.870	392.381	353.987	34.777	972.015
Obaveze izvještajnog segmenta	343.913	454.104	23.713	28.668	850.398
Povećanje dugoročnih sredstava	-	246	-	7.297	7.543

## 6. FINANSIJSKA SREDSTVA I OBAVEZE PO KATEGORIJAMA

Knjigovodstvene vrijednosti finansijskih sredstava i obaveza, po kategorijama, prikazane su u tabelama koje slijede:

	31.12.2024. Knjigovodstvena vrijednosti	31.12.2023. Knjigovodstvena vrijednosti
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>		
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	125.396	124.679
Krediti i potraživanja od banaka	103.360	74.177
Krediti i potraživanja od klijenata	668.024	583.251
Hartije od vrijednosti	85.909	128.385
Ostala finansijska sredstva	2.036	3.884
<b>Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</b>		
Hartije od vrijednosti	16.157	26.745
<b>Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika</b>	2	98
Promjene u fer vrijednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	2.408	2.307
<b>Ukupno finansijska sredstva</b>	<b>1.003.292</b>	<b>943.526</b>
<b>Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti</b>		
Depoziti banaka i centralnih banaka	723	974
Depoziti klijenata	846.589	798.018
Pozajmljena sredstva od banaka i centralnih banaka	6.913	7.600
Pozajmljena sredstva od ostalih klijenata	13.492	15.138
<b>Finansijske obaveze kojima se ne trguje i koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha</b>		
Subordinisani dug	999	557
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	16.494	2.438
Ostale obaveze	2.425	2.340
	<b>15.810</b>	<b>12.125</b>
<b>Ukupno finansijske obaveze</b>	<b>903.445</b>	<b>839.190</b>

## 7. NETO PRIHODI OD KAMATA

	2024.	2023.
<b>Prihodi od kamata i slični prihodi</b>		
Prihodi od kamata koristeći efektivni kamatni metod		
Krediti i pozajmice komitentima koji se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti	40.936	35.484
Krediti i plasmani bankama koji se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti	2.341	2.421
Prihod od kamata na sredstva deponovana kao kolateral po instrumentima zaštite od rizika	20	-
Hartije od vrijednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti	2.788	1.030
Hartije od vrijednosti po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat	<u>557</u>	<u>2.097</u>
<b>Ukupno</b>	<b>46.642</b>	<b>41.032</b>
Prihodi od kamata ne koristeći efektivni kamatni metod		
Derivati - instrumenti zaštite od rizika	376	208
<b>Ukupno</b>	<b>376</b>	<b>208</b>
<b>Ukupno prihodi od kamata i slični prihodi</b>	<b>47.018</b>	<b>41.240</b>
<b>Prihodi od kamata na obezvrijedene plasmane</b>		
Privredna društva	107	185
Fizička lica	20	17
<b>Ukupno prihodi od kamata na obezvrijedene plasmane</b>	<b>127</b>	<b>202</b>
<b>Ukupno prihodi od kamata</b>	<b>47.145</b>	<b>41.442</b>
<b>Rashodi od kamata i slični rashodi</b>		
Negativna kamatna stopa	(41)	(33)
Depoziti klijenata	(336)	(421)
Depoziti banaka	(80)	-
Obaveze po kreditima klijenata koji nisu banke	(42)	(57)
Obaveze po kreditima banaka	(199)	(203)
Subordinisani dug (napomena 37)	(203)	(146)
Poslovi lizinga (napomena 36)	(90)	(62)
Derivati - instrumenti zaštite od rizika	(3)	(25)
Rashodi kamata po osnovu obaveza za primanja zaposlenih (napomena 33.b)	(27)	(28)
<b>Ukupno rashodi od kamata</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(975)</b>
<b>NETO PRIHODI OD KAMATA</b>	<b>46.124</b>	<b>40.467</b>

Stavka „Negativna kamatna stopa“ uključuje kamate po depozitima banaka i centralnih banaka u iznosu od EUR 41 hiljada (2023: EUR 33 hiljade). Nije bilo kamate od hartija od vrijednosti sa negativnim prinosom zbog kupovine sa premijumom.

Rashodi od kamata su dobijeni koristeći metod efektivne kamatne stope, osim kamata po osnovu obaveza za primanja zaposlenih, koji se ne dobijaju koristeći efektivni kamatni metod, nego u skladu sa MRS 19; i kamata po derivatima - instrumentima zaštite od rizika.

## 8. NETO PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA

a) *Neto prihod od naknada i provizija*

	2024.	2023.
<b>Prihod od naknada i provizija</b>		
Platni promet	6.446	5.960
Kartično i bankomatsko poslovanje	13.068	12.583
Vođenje računa komitenata	2.730	2.638
Naknade po izdatim garancijama i akreditivima	802	654
Ostale naknade	<u>684</u>	<u>680</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>23.730</u></b>	<b><u>22.515</u></b>
<b>Rashodi od naknada i provizija</b>		
Platni promet	(812)	(807)
Kartično i bankomatsko poslovanje	(8.729)	(9.602)
Osiguranje depozita	(5.151)	(3.942)
Sanacioni fond	(245)	(180)
Osiguranje korisnika računa i kredita	(838)	(624)
Druge usluge	<u>(926)</u>	<u>(864)</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>(16.701)</u></b>	<b><u>(16.019)</u></b>
<b>Neto prihodi od provizija i naknada</b>	<b><u>7.029</u></b>	<b><u>6.496</u></b>

## 8. NETO PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA (nastavak)

## b) Analiza prihoda i rashoda od naknada i provizija po segmentima

	2024.			
	Retail	Corporate	Finansijska tržišta	Ostalo
<b>Prihodi od naknada i provizija</b>				
Kartično i bankomatsko poslovanje	5.159	8.974	-	(1.065)
Vođenje računa komitenata	2.518	212	-	-
Prihod od ostalih naknada i provizija	-	-	574	110
Platni promet	2.025	4.421	-	-
<b>Ukupan prihod od naknada i provizija iz ugovora sa klijentima</b>	<b>9.702</b>	<b>13.607</b>	<b>574</b>	<b>(955)</b>
Naknade po izdatim garancijama i akreditivima	2	800	-	-
<b>Ukupno</b>	<b>9.704</b>	<b>14.407</b>	<b>574</b>	<b>(955)</b>
<b>Rashodi od naknada i provizija</b>				
Kartično i bankomatsko poslovanje	(946)	(5.695)	-	(2.088)
Vođenje računa	(198)	(252)	-	-
Rashod od ostalih naknada i provizija	(5.047)	(378)	(404)	-
Platni promet	(224)	(588)	-	-
Osiguranje korisnika računa i kredita	(838)	-	-	-
Ostale usluge			(43)	
<b>Ukupan rashod od naknada i provizija iz ugovora sa klijentima</b>	<b>(7.253)</b>	<b>(6.913)</b>	<b>(447)</b>	<b>(2.088)</b>
Naknade po garancijama	-	-	-	-
<b>Ukupno</b>	<b>(7.253)</b>	<b>(6.913)</b>	<b>(447)</b>	<b>(2.088)</b>
<b>Neto prihodi od naknada i provizija</b>	<b>2.451</b>	<b>7.494</b>	<b>127</b>	<b>(3.043)</b>

## 8. NETO PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA (nastavak)

## b) Analiza prihoda i rashoda od naknada i provizija po segmentima (nastavak)

	Retail	Corporate	Finansijska tržista	Ostalo	2023.
<b>Prihodi od naknada i provizija</b>					
Kartično i bankomatsko poslovanje	5.394	7.884	-	(695)	
Vođenje računa komitenata	2.430	208	-	-	
Prihod od ostalih naknada i provizija	-	-	590	90	
Platni promet	1.788	4.172	-	-	
<b>Ukupan prihod od naknada i provizija iz ugovora sa klijentima</b>	<b>9.612</b>	<b>12.264</b>	<b>590</b>	<b>(605)</b>	
Naknade po izdatim garancijama i akreditivima	6	648	-	-	
<b>Ukupno</b>	<b>9.618</b>	<b>12.912</b>	<b>590</b>	<b>(605)</b>	
<b>Rashodi od naknada i provizija</b>					
Kartično i bankomatsko poslovanje	(1.769)	(5.899)	-	(1.934)	
Vođenje računa	(208)	(265)	-	-	
Rashod od ostalih naknada i provizija	(3.863)	(289)	(334)	-	
Platni promet	(226)	(581)	(27)	-	
Osiguranje korisnika računa i kredita	(624)	-	-	-	
<b>Ukupan rashod od naknada i provizija iz ugovora sa klijentima</b>	<b>(6.690)</b>	<b>(7.034)</b>	<b>(361)</b>	<b>(1.934)</b>	
Naknade po garancijama	-	-	-	-	
<b>Ukupno</b>	<b>(6.690)</b>	<b>(7.034)</b>	<b>(361)</b>	<b>(1.934)</b>	
<b>Neto prihodi od naknada i provizija</b>	<b>2.928</b>	<b>5.878</b>	<b>229</b>	<b>(2.539)</b>	

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**9. NETO DOBITAK/GUBITAK PO OSNOVU FINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Dobitak/gubitak od kupovine i prodaje stranih valuta	959	1.111
<b>Ukupno</b>	<b>959</b>	<b>1.111</b>

**10. NETO DOBITAK/GUBITAK OD FINANSIJSKIH INSTRUMENATA ISKAZANIH PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA, A KOJI SE NE DRŽE RADI TRGOVANJA**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
<i>Finansijske obaveze iskazane po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (napomena 32)</i>	(281)	(78)
<b>Ukupno</b>	<b>(281)</b>	<b>(78)</b>

**11. PROMJENA FER VRIJEDNOSTI U RAČUNOVODSTVU ZAŠTITE OD RIZIKA**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Dobici od vrednovanja štićenje stavke u računovodstvu zaštite od rizika	101	2.307
Gubici od vrednovanja swapa kamatne stope u računovodstvu zaštite od rizika	(82)	(2.341)
<b>Ukupno</b>	<b>19</b>	<b>(34)</b>

**12. NETO GUBICI / DOBICI OD KURSNIH RAZLIKA**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Pozitivne kursne razlike	44.061	76.531
Negativne kursne razlike	(44.044)	(76.573)
<b>Ukupno</b>	<b>17</b>	<b>(42)</b>

**13. NETO DOBITAK/GUBITAK PO OSNOVU PRESTANKA PRIZNAVANJA OSTALE IMOVINE**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Gubici od prestanka priznavanja materijalne imovine	(9)	(12)
Dobitak od otuđenja materijalne imovine	141	254
Dobitak od otuđenja imovine namijenjene za prodaju	-	108
Dobici od prodaje imovine stečene po osnovu naplate potraživanja <i>(napomena 30)</i>	658	432
<b>Ukupno</b>	<b>790</b>	<b>782</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**14. OSTALI PRIHODI**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Prihodi od zakupnine	125	183
Agentske usluge za osiguranje	611	508
Transport novca	237	175
Prihod od usluga trećim licima	98	113
Efekat svođenja investicionih nekretnina na fer vrijednosti ( <i>napomena 27</i> )	-	11
Ostali prihodi	<u>337</u>	<u>196</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>1.408</u></b>	<b><u>1.186</u></b>

**15. TROŠKOVI ZAPOSLENIH**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Bruto plate	(9.910)	(8.419)
Doprinosi za penzijsko osiguranje-	(401)	(489)
Doprinosi za socijalno osiguranje	(49)	(59)
Ostali doprinosi zavisni od plata	(239)	(180)
Ostali troškovi zaposlenih po ugovoru o radu	(1.402)	(1.313)
Ostali troškovi zaposlenih	(568)	(421)
Troškovi rezervisanja za otpremnine i druge naknade zaposlenima ( <i>napomena 33 b</i> )	<u>(103)</u>	<u>65</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>(12.672)</u></b>	<b><u>(10.816)</u></b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**16. TROŠKOVI AMORTIZACIJE**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Nematerijalna ulaganja (napomena 29)	(512)	(441)
Nekretnine, postrojenja i oprema (napomena 28 b)	(1.714)	(1.139)
Imovina s pravom korišćenja (napomena 28 c)	(785)	(733)
<b>Ukupno</b>	<b>(3.011)</b>	<b>(2.313)</b>

Amortizacija imovine s pravom korišćenja u skladu sa MSFI 16 se odnosi na amortizaciju nekretnina uzetih u zakup (EUR 455 hiljada, 2023. godine: EUR 429 hiljada), amortizaciju POS terminala uzetih u zakup (EUR 287 hiljada, 2023: EUR 267 hiljada) i amortizaciju računarske opreme uzete u zakup (EUR 43 hiljade, 2023. godine 37 hiljada).

**17. OPŠTI I ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Troškovi materijala	(199)	(178)
Troškovi električne energije i goriva	(215)	(188)
Troškovi održavanja imovine	(1.003)	(817)
Troškovi marketinga	(1.206)	(777)
Troškovi osiguranja	(773)	(754)
Troškovi zakupa	(543)	(922)
Ostale usluge	(1.369)	(1.098)
Troškovi Covid – 19	-	(1)
Usluge savjetovanja, računovodstvene i revizorske usluge	(1.687)	(1.312)
Troškovi poreza na zakup imovine	(199)	(168)
Ostali troškovi	<u>(1.770)</u>	<u>(1.393)</u>
<b>Ukupno</b>	<b>(8.964)</b>	<b>(7.608)</b>

U okviru pozicije „Troškovi zakupa“ prikazani su troškovi po osnovu zakupa „male vrijednosti“ u iznosu od EUR 61 hiljada (odnose se na bankomate i reklamne panoe; 2023. godina: EUR 73 hiljada) i troškovi kratkoročnih zakupa u iznosu od EUR 112 hiljada (zakup nekretnina; 2023. godina: 354 hiljada).

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**18. NETO PRIHODI/RASHODI PO OSNOVU OBEZVRJEĐENJA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJI SE NE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka ( <i>napomena 23. a</i> )	8	-
Krediti i potraživanja od banaka po amortizovanoj vrijednosti ( <i>napomena 24.5.</i> )	(2)	-
Krediti i potraživanja od ostalih klijenata po amortizovanoj vrijednosti ( <i>napomena 24.5.</i> )	1.539	2.066
Dužničke hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti ( <i>napomena 24.5.</i> )	130	67
Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti ( <i>napomena 24.5.</i> )	5	24
Dužničke hartije od vrijednosti po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat ( <i>napomena 25. f</i> )	35	11
Rezervisanje za preuzete i potencijalne obaveze ( <i>napomena 33. a</i> )	276	(382)
Ostala finansijska sredstva ( <i>napomena 30. b</i> )	(12)	68
<b>Obezvrđenje finansijskih sredstava</b>	<b>1.979</b>	<b>1.854</b>
Obezvrđenje imovine stečene po osnovu naplate potraživanja ( <i>napomena 30.a</i> )	(152)	(220)
Obezvrđenje plemenitih metala	69	14
<b>Ukupno obezvrđenje</b>	<b>1.896</b>	<b>1.648</b>

**19. TROŠKOVI REZERVISANJA**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Trošak rezervisanja za sudske sporove ( <i>napomena 33. b</i> )	(525)	1.374
<b>Ukupno</b>	<b>(525)</b>	<b>1.374</b>

**20. OSTALI RASHODI**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Porezi	(6)	(15)
Takse	(1)	(2)
Ostalo	(113)	(100)
<b>Ukupno</b>	<b>(120)</b>	<b>(117)</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**21. POREZ NA DOBIT**

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Tekući poreski rashod	(5.045)	(5.501)
Odloženi poreski prihod	130	55
	<b><u>(4.915)</u></b>	<b><u>(5.446)</u></b>

Osnovicu za obračun tekućeg poreza čini poslovna dobit, usklađena sa poreskim bilansom, u iznosu od EUR 32.670 hiljada (2023: 32.056 hiljada).

Dobit se oporezuje primjenom progresivnih stopa; i to za iznos oporezive dobiti do EUR 100.000,00 stope od 9%; iznos od EUR 100.000,00 do EUR 1.500.000,00 stope od 12%, i na iznos oporezive dobiti preko EUR 1.500.000,00 stope od 15% (2023: za iznos oporezive dobiti do EUR 100.000,00 stope od 9%; iznos od EUR 100.000,00 do EUR 1.500.000,00 stope od 12%, i na iznos oporezive dobiti preko EUR 1.500.000,00 stope od 15%).

Odloženi poreski prihod u iznosu od EUR 130 hiljada je nastao po osnovu odloženog poreskog sredstva na privremenu razliku u oporezivim rashodima i povećanja odložene poreske obaveze na privremenu razliku računovodstvene i poreske vrijednosti materijalnih ulaganja. Pri obračunu je korišćena stopa poreza na dobit za koju se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo bude realizovalo ili obaveza bude izmirena, u skladu sa planskim pretpostavkama, od 14,83% (2023: 14,83%).

Usaglašavanje pretpostavljenog poreza na dobit po finansijskim iskazima i poreza na dobit po poreskom bilansu je prikazano u sljedećoj tabeli:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Rezultat u bilansu uspjeha prije oporezivanja	<b>32.669</b>	<b>32.056</b>
Poreska stopa (efektivna stopa 14,86%) (2023: 14,83%)	4.855	4.758
Poreski efekat rashoda koji se ne priznaje u poreske svrhe	72	707
Odložena poreska obaveza po osnovu privremene razlike u oporezivim rashodima	231	227
Odložena poreska obaveza po osnovu privremene razlike računovodstvene i poreske vrijednosti materijalnih i nematerijalnih ulaganja	59	(75)
Odložena poreska obaveza po osnovu isplaćenih troškova iz 2019., 2021., 2022. i 2023. godine	(172)	(115)
Korekcija poreske obaveze iz prehodne godine	-	11
Poreska obaveza u poreskom bilansu	<b>5.045</b>	<b>5.513</b>
Poreska obaveza	<b><u>5.045</u></b>	<b><u>5.513</u></b>

U skladu sa poreskom regulativom, u roku od pet godina od kraja godine za koju je utvrđena poreska obaveza, poreski organi mogu utvrditi dodatne obaveze po osnovu poreza na dobit. Rukovodstvo nije upoznato sa okolnostima koje mogu prouzrokovati eventualne obaveze po tom osnovu. Posljednji period koji je bio predmet inspekcijskog nadzora od strane Poreske uprave je 2012. godina.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**22. ZARADA PO AKCIJI**

Osnovna i razrijeđena zarada po akciji izračunava se tako što se dobit/(gubitak) koja pripada akcionarima Banke podijeli sa ponderisanim prosječnim brojem običnih akcija u opticaju za period.

*Osnovna i razrijeđena zarada po akciji*

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Neto dobit (u 000 EUR)	27.754	26.610
Ponderisani prosječni broj običnih akcija u opticaju (napomena 38)	<u>15.347.266</u>	<u>15.347.266</u>
<b>Zarada po akciji/(EUR)</b>	<b><u>1,808</u></b>	<b><u>1,734</u></b>

Banka nema potencijalno umanjujuće obične akcije kao što su konvertibilni dug i opcije za kupovinu akcija na dan bilansa stanja.

## 23. NOVČANA SREDSTVA I RAČUNI DEPOZITA KOD CENTRALNIH BANAKA

	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
Gotovina u blagajni	37.612	44.482
Gotovina u bankomatima	9.245	4.174
Stanje na računima kod Centralne banke, bez obavezne rezerve	33.063	32.449
<b>Ukupno</b>	<b>79.920</b>	<b>81.105</b>
Obavezna rezerva kod Centralne banke	45.477	43.584
<b>Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka, bruto</b>	<b>125.397</b>	<b>124.689</b>
Ispravka vrijednosti novčanih sredstava ( <i>napomena 23. a</i> )	(1)	(10)
<b>Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka, neto</b>	<b>125.396</b>	<b>124.679</b>

Centralna banka Crne Gore propisuje obavezu kreditnim institucijama da, shodno članu 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list CG“ br. 40/10, 46/10, 06/13, 70/17 i 125/23), a na osnovu odredaba Odluke o obaveznoj rezervi kreditnih institucija kod Centralne banke Crne Gore („Sl. list CG“ br. 19/22, 78/24) obračunavaju, izdvajaju i održavaju obaveznu rezervu primjenom stope od 5,5% na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do 365 dana, odnosno do 366 dana i stope od 4,5% na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko 365 dana, odnosno preko 366 dana. Na depozite ugovorene sa ročnošću preko 365 dana, odnosno preko 366 dana koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od 365 dana, odnosno 366 dana primjenjuje se stopa od 5,5%. Osnovicu za obračun obavezne rezerve čine depoziti po viđenju i oročeni depoziti, osim depozita centralnih banaka.

Kreditne institucije obračunavaju osnovicu u obračunskom periodu koji označava mjesecni period, od prvog do posljednjeg kalendarskog dana u mjesecu, a izdvajanje, odnosno povlačenje sredstava obavezne rezerve, izvršavaju treće srijede u mjesecu na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune Centralne banke u inostranstvu i ne mogu je izdvajati i držati u drugom obliku. Period održavanja označava mjesecni period počev od treće srijede u mjesecu do dana koji prethodi trećoj srijedi sljedećeg mjeseca.

Kreditna institucija može koristiti do 50% obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti. Ukoliko sredstva vrati istog dana ne plaća naknadu, a u slučaju da ih ne vrati istog dana plaća mjesечно naknadu po godišnjoj kamatnoj stopi od 6%.

Izdvojena obavezna rezerva na dan 31. decembar 2024. godine iznosi EUR 45.477 hiljada (31. decembra 2023. godine: EUR 43.584 hiljada).

**Gotovina i gotovinski ekvivalenti:**

	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
Stanje na računima kod Centralne banke i gotovina	79.920	81.105
Obavezna rezerva kod Centralne banke Crne Gore	45.477	43.584
Krediti i potraživanja od banaka sa orginalnim dospijećem do tri mjeseca ( <i>napomena 24.1</i> )	103.375	74.189
<b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>	<b>228.772</b>	<b>198.878</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**23. NOVČANA SREDSTVA I RAČUNI DEPOZITA KOD CENTRALNIH BANAKA (nastavak)**

- a) *Promjena na računima ispravke vrijednosti novčanih sredstava i računa depozita kod centralnih banaka:*

	Stanje 1. januara 2024. godine	Povećanje/ smanjenje	Kursne razlike	Stanje 31. decembra 2024. godine
<b>Stage 1 - 12-mjesečni očekivani kreditni gubici</b>	<b>(10)</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>
<i>Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka</i>	<u><u>(10)</u></u>	<u><u>8</u></u>	<u><u>1</u></u>	<u><u>(1)</u></u>
	Stanje 1. januara 2023. godine	Povećanje/ smanjenje	Promjena parametara rizik	Stanje 31. decembra 2023. godine
<b>Stage 1 - 12-mjesečni očekivani kreditni gubici</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(10)</b>
<i>Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka</i>	<u><u>(9)</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>(1)</u></u>	<u><u>(10)</u></u>

**24. FINANSIJSKA SREDSTVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI**

<i>Pregled po tipu finansijskog sredstva</i>	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
Krediti i potraživanja od banaka	103.360	74.177
Krediti i potraživanja od klijenata	668.024	583.251
Hartije od vrijednosti	85.909	128.385
Ostala finansijska sredstva	2.036	3.884
<b>Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti</b>	<b><u>859.329</u></b>	<b><u>789.697</u></b>

## 24. FINANSIJSKA SREDSTVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (nastavak)

## 24.1. KREDITI I POTRAŽIVANJA OD BANAKA

	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
Redovni devizni računi kod inostranih banaka	103.375	74.189
Ispravka vrijednosti (napomena 24.5.)	(15)	(12)
<b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>	<b>103.360</b>	<b>74.177</b>

Većina sredstava na računima kod inostranih banaka je na dan 31. decembra 2024. godine deponovana kod Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Intesa Sanpaolo Milano, Unicredit Group i Raiffeisen Zentralbank, Vienna.

Sredstva u EUR oročavana su preko noći (overnight) po kamatnoj stopi koja se kretala u intervalu od 290 b.p. do 390 b.p. kod Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana i od 300 b.p. do 385 b.p. kod UniCredit Bank Austria AG Vienna.

Sredstva u USD valuti oročavana su preko noći (overnight) tokom cijele godine po kamatnoj stopi u intervalu od 414 b.p. do 526 b.p. Sredstva u CAD valuti oročavana su preko noći (overnight) tokom cijele godine po kamatnoj stopi u intervalu od 320 b.p. do 480 b.p. Sredstva u CHF valuti oročavana su preko noći (overnight) tokom cijele godine po kamatnoj stopi u intervalu od 20 b.p. do 140 b.p. Sredstva u GBP valuti oročavana su preko noći (overnight) tokom cijele godine po kamatnoj stopi u intervalu od 420 b.p. do 520 b.p.

Sredstva u USD valuti oročavana su preko noći (overnight) tokom cijele godine po kamatnoj stopi u intervalu od 385 b.p. do 530 b.p. kod Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana.

## 24.2. KREDITI I POTRAŽIVANJA OD KLIJENATA

	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
Krediti državi	23.097	30.063
Krediti finansijskim organizacijama	3.170	4.678
<i>Fizička lica</i>		
Kreditna linija	5.339	4.847
Kreditne kartice	4.200	4.239
Stambeni krediti	208.590	184.717
Potrošački krediti	245.783	204.094
Ostali krediti fizičkim licima	32	60
<b>Krediti fizičkim licima</b>	<b>463.944</b>	<b>397.957</b>
<i>Pravna lica</i>		
Kartice	299	278
Krediti velikim preduzećima	39.109	19.216
Krediti malim i srednjim preduzećima	152.717	147.570
<b>Krediti pravnim licima</b>	<b>192.125</b>	<b>167.064</b>
<b>Ukupno krediti i potraživanja od klijenata</b>	<b>682.336</b>	<b>599.762</b>
Ispravka vrijednosti (napomena 24.5.)	(14.312)	(16.511)
<b>Ukupno</b>	<b>668.024</b>	<b>583.251</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**24. FINANSIJSKA SREDSTVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (nastavak)****24.2. KREDITI I POTRAŽIVANJA OD KLIJENATA (nastavak)**

Prosječna ponderisana kamatna stopa (u nastavku: PPKS) na kredite pravnim licima u 2024. godini je iznosila 5,14% (mjesečne PPKS su se kretale u intervalu od 4,75% do 5,57%). Veća PPKS je ostvarena u dijelu kreditiranja malih i srednjih preduzeća (5,99%), dok je PPKS u segmentu kreditiranja velikih preduzeća iznosila 4,74%.

U dijelu kreditiranja fizičkih lica, ostvarena je PPKS od 6,84% (mjesečne PPKS su se kretale u intervalu od 6,63% do 7,03%). Stambeni krediti su odobravani po PPKS od 4,92%, dok je PPKS za ostale tipove kredita građanima iznosila 7,09%.

**a) Promjene na poziciji krediti i potraživanja od klijenata**

<b>Stanje na dan 1. januara 2023. godine</b>	<b>549.324</b>
Neto realizacija kredita/otplate	66.434
Prenos na stečenu aktivu	-
Otpis	(424)
Prodaja potraživanja	(15.633)
Ostalo (kursne razlike, vremenska razgraničenja)	61
<b>Stanje na dan 31. decembra 2023. godine</b>	<b>599.762</b>
Neto realizacija kredita/otplate	86.762
Prenos na stečenu aktivu	-
Otpis	(1.233)
Prodaja potraživanja	(3.425)
Ostalo (kursne razlike, vremenska razgraničenja)	470
<b>Stanje na dan 31. decembra 2024. godine</b>	<b>682.336</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**24. FINANSIJSKA SREDSTVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (nastavak)****24.3. HARTIJE OD VRIJEDNOSTI PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI****Struktura po vrsti finansijskog sredstva**

	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
<i>Dužničke hartije od vrijednosti</i>		
- državne obveznice (BONDS)	51.856	72.713
- državni zapisi (T BILLS)	34.243	55.992
<b>Ukupno /bruto</b>	<b>86.099</b>	<b>128.705</b>
<i>Ispravka vrijednosti (napomena 24.5)</i>	<u>(190)</u>	<u>(320)</u>
<b>Ukupno /neto</b>	<b>85.909</b>	<b>128.385</b>

**a) Dužničke hartije od vrijednosti**

Sljedeća tabela prikazuje fer vrijednost na dan 31. decembra 2024. godine i 31. decembra 2023. godine dužničkih hartija od vrijednosti koje su klasifikovane u kategoriju finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti.

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
Fer vrijednost na dan 31. decembra - Bonds	51.804	71.664
Fer vrijednost na dan 31. decembra - T Bills	24.976	56.007
<b>Ukupno</b>	<b>76.780</b>	<b>127.671</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**24. FINANSIJSKA SREDSTVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (nastavak)**

**24.3. HARTIJE OD VRIJEDNOSTI PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (nastavak)**

**a) Dužničke hartije od vrijednosti (nastavak)**

Detalji i knjigovodstvena vrijednost investicija u hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti na dan 31. decembra 2024. i 31. decembra 2023. godine su dati u sledećim tabelama:

31.12.2024.	Datum kupovine	Datum dospijeća	Stopa prinosa	Nominalna vrijednost	Neamortizirani diskont /premijum	Razgraničena kamata	Naknada za učešće na aukciji	Ispravka vrijednosti	Knjigovodstvena vrijednost
Euro obveznice Crne Gore	od 26. aprila 2021. do 13. juna 2022. godine	Od 21. aprila 2025. do 3. oktobra 2029. godine	od 2,51 do 7,17	19.999	(803)	140	-	(181)	<b>19.155</b>
Državni zapisi Sjedinjenih Američkih Država	22. novembar 2024. godine	2. oktobar 2025. godine	4,32	9.575	(304)	-	-	(2)	<b>9.269</b>
Državni zapisi Francuske	18. novembar 2024. godine	22. januar 2025. godine	2,93	10.000	(18)	-	-	(1)	<b>9.981</b>
Državni zapisi Belgije	8. novembar 2024.	9. januar 2025. godine	2,83	15.000	(10)	-	-	(1)	<b>14.989</b>
Državne obveznice Austrije	18. novembar 2024.	30. januar 2025. godine	2,92	14.000	(34)	-	-	(1)	<b>13.965</b>
6.jul 2026. i									
EU Supranational obveznice	1.avgust i 8. novembar 2024.	4.decembar 2031. godine	od 2,67 do 2,76	19.000	(468)	22	-	(4)	<b>18.550</b>
			<b>Ukupno</b>	<b>87.574</b>	<b>(1.637)</b>	<b>162</b>	<b>-</b>	<b>(190)</b>	<b>85.909</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**24. FINANSIJSKA SREDSTVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (nastavak)****24.3. HARTIJE OD VRIJEDNOSTI PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (nastavak)****a) Dužničke hartije od vrijednosti (nastavak)**

31.12.2023.	Datum kupovine	Datum dospijeća	Stopa prinosa	Nominalna vrijednost	Neamortizovani diskont /premijum	Razgraničena kamata	Naknada za učešće na aukciji	Ispravka vrijednosti	Knjigovodstvena vrijednost
Euro obveznice Crne Gore	od 2. marta 2021. do 13. juna 2022. godine	Od 23. aprila 2024. do 3. oktobra 2029. godine	od 2,51 do 7,17	34.999	(1.004)	449	16	(297)	<b>34.163</b>
Državni zapisi Sjedinjenih Američkih Država	19.decembar 2023. godine	3. oktobar 2024. godine	4,86	9.050	(324)	-	-	(2)	<b>8.724</b>
Državni zapisi Francuske	29. novembar 2023. godine	2. oktobar 2024. godine	3,57	8.000	(213)	-	-	(5)	<b>7.782</b>
Državni zapisi Finske	13. februar 2024. godine	10. oktobar 2023.	3,64	8.000	(35)	-	-	(1)	<b>7.964</b>
Državni zapisi Njemačke	19. decembar 2023.	20. novembar 2024. godine	3,17	12.000	(334)	-	-	(3)	<b>11.663</b>
Državni zapisi Belgije	11. januar 2024. godine	15. septembar 2023.	3,64	8.000	(9)	-	-	(1)	<b>7.990</b>
Državni zapisi Holandije	29. april 2024. godine	29. novembar 2023.	3,63	12.000	(143)	-	-	(1)	<b>11.856</b>
Državne obveznice Austrije	25. januar 2024. godine	15. septembar 2023.	3,7	8.000	(20)	-	-	(1)	<b>7.979</b>
Državne obveznice Irske	18. mart 2024. godine	29. novembar 2023.	3,38	6.000	(1)	160	-	(1)	<b>6.158</b>
EU Supranational obveznice	4. april 2024. godine	19. decembar 2023.	3,37	19.000	(75)	264	-	(1)	<b>19.188</b>
Državne obveznice Slovačka	17. jun 2024. godine	29. novembar 2023.	3,28	5.000	(75)	-	-	(7)	<b>4.918</b>
			<b>Ukupno</b>	<b>130.049</b>	<b>(2.233)</b>	<b>873</b>	<b>16</b>	<b>(320)</b>	<b>128.385</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**24. FINANSIJSKA SREDSTVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (nastavak)****24.3. HARTIJE OD VRIJEDNOSTI PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (nastavak)****b) Promjene bruto vrijednosti hartija od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti**

<b>Stanje na dan 1. januara 2023. godine</b>	<b>56.607</b>
Neto promjena potraživanja od kamate, diskonta i premijuma	1.045
Prodaja, dospjeće	(63.758)
Kupovina	134.991
Kursne razlike	(180)
<b>Stanje na dan 31. decembra 2023. godine</b>	<b>128.705</b>
Neto promjena potraživanja od kamate, diskonta i premijuma	937
Prodaja, dospjeće	(155.059)
Kupovina	111.441
Kursne razlike	75
<b>Stanje na dan 31. decembra 2024. godine</b>	<b>86.099</b>

**24.4. OSTALA FINANSIJSKA SREDSTVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI**

	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
Garantni depozit za kartičarsko poslovanje - VISA	2.060	1.391
Garantni depozit za derivate koji se koriste u računovodstvu zaštite od rizika	-	2.523
Potraživanja po sudskom postupku za naknadu štete	273	273
Ostala potraživanja	42	40
<b>Ostala finansijska sredstva/ bruto</b>	<b>2.375</b>	<b>4.227</b>
Ispravka vrijednosti (napomena 24.5)	(339)	(343)
<b>Ostala finansijska sredstva/ neto</b>	<b>2.036</b>	<b>3.884</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**24. FINANSIJSKA SREDSTVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (nastavak)****24.5. PROMJENE ISPRAVKE VRIJEDNOSTI FINANSIJSKIH SREDSTAVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI**

31.12.2024.

	Stanje 1. januara 2024. godine	Transfer	Povećanje/ smanjenje	Otpisi	Promjena parametara rizik	Kursne razlike i ostale promjene	Kamata obračunata na obezvrijedene plasmane	Stanje 31.decembr a 2024. godine	Naplata potraživanja s vanbilansa
<b>Stage 1 - 12-mjesečni očekivani kreditni gubici</b>	<b>(4.417)</b>	<b>(265)</b>	<b>(792)</b>	<b>-</b>	<b>1.632</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(3.843)</b>	<b>-</b>
Krediti i potraživanja od banaka	(12)	-	(2)	-	-	(1)	-	(15)	-
Krediti fizičkim licima	(1.469)	(396)	(184)	-	522	-	-	(1.527)	-
Krediti pravnim licima	(2.546)	131	(716)	-	1.085	1	-	(2.045)	-
Ostala finansijska sredstva	(70)	-	(5)	-	10	(1)	-	(66)	-
Dužničke hartije od vrijednosti	(320)	-	115	-	15	-	-	(190)	-
<b>Stage 2 - očekivani kreditni gubici u periodu vijeka trajanja</b>	<b>(1.392)</b>	<b>(378)</b>	<b>413</b>	<b>-</b>	<b>(164)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.521)</b>	<b>-</b>
Krediti i potraživanja od banaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krediti fizičkim licima	(567)	87	(77)	-	(73)	-	-	(630)	-
Krediti pravnim licima	(825)	(465)	490	-	(91)	-	-	(891)	-
Ostala finansijska sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dužničke hartije od vrijednosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Stage 3 - obezvrijedeni finansijski instrumenti (očekivani kreditni gubici u periodu vijeka trajanja)</b>	<b>(11.301)</b>	<b>621</b>	<b>382</b>	<b>1.264</b>	<b>(484)</b>	<b>-</b>	<b>125</b>	<b>(9.393)</b>	<b>732</b>
Krediti i potraživanja od banaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krediti fizičkim licima	(3.540)	310	(146)	651	(404)	-	20	(3.109)	535
Krediti pravnim licima	(7.488)	311	528	613	(80)	-	105	(6.011)	197
Ostala finansijska sredstva	(273)	-	-	-	-	-	-	(273)	-
Dužničke hartije od vrijednosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>POCI</b>	<b>(76)</b>	<b>22</b>	<b>(49)</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>(99)</b>	<b>-</b>
Krediti pravnim licima	(76)	22	(49)	-	2	-	2	(99)	-
<b>Ukupno</b>	<b>(17.186)</b>	<b>-</b>	<b>(46)</b>	<b>1.264</b>	<b>986</b>	<b>(1)</b>	<b>127</b>	<b>(14.856)</b>	<b>732</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**24. FINANSIJSKA SREDSTVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (nastavak)****24.5. PROMJENE ISPRAVKE VRIJEDNOSTI FINANSIJSKIH SREDSTAVA PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (nastavak)**

31.12.2023.

	Stanje 1. januara 2023. godine	Transfer	Povećanje/ smanjenje	Otpisi	Promjena parametara rizik	Kursne razlike i ostale promjene	Kamata obračunata na obezvrijedene plasmane	Stanje 31.12.2023. godine	Naplata potraživanja s vanbilansa
<b>Stage 1 - 12-mjesečni očekivani kreditni gubici</b>	<b>(3.814)</b>	<b>(474)</b>	<b>(574)</b>	<b>-</b>	<b>443</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>(4.417)</b>	<b>-</b>
Krediti i potraživanja od banaka	(12)	-	-	-	-	-	-	(12)	-
Krediti fizičkim licima	(1.082)	(473)	104	-	(18)	-	-	(1.469)	-
Krediti pravnim licima	(2.237)	(1)	(776)	-	468	-	-	(2.546)	-
Ostala finansijska sredstva	(96)	-	9	-	15	2	-	(70)	-
Dužničke hartije od vrijednosti	(387)	-	89	-	(22)	-	-	(320)	-
<b>Stage 2 - očekivani kreditni gubici u periodu vijeka trajanja</b>	<b>(2.151)</b>	<b>(162)</b>	<b>957</b>	<b>-</b>	<b>(37)</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>(1.392)</b>	<b>-</b>
Krediti i potraživanja od banaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krediti fizičkim licima	(589)	303	(226)	-	(55)	-	-	(567)	-
Krediti pravnim licima	(1.562)	(465)	1.183	-	18	-	1	(825)	-
Ostala finansijska sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dužničke hartije od vrijednosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Stage 3 - obezvrijedeni finansijski instrumenti (očekivani kreditni gubici u periodu vijeka trajanja)</b>	<b>(13.087)</b>	<b>738</b>	<b>395</b>	<b>424</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>199</b>	<b>(11.301)</b>	<b>860</b>
Krediti i potraživanja od banaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krediti fizičkim licima	(3.718)	170	(369)	362	(2)	-	17	(3.540)	501
Krediti pravnim licima	(9.096)	568	764	62	32	-	182	(7.488)	359
Ostala finansijska sredstva	(273)	-	-	-	-	-	-	(273)	-
Dužničke hartije od vrijednosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>POCI</b>	<b>(59)</b>	<b>(102)</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>(76)</b>	<b>-</b>
Krediti pravnim licima	(59)	(102)	83	-	-	-	2	(76)	-
<b>Ukupno</b>	<b>(19.111)</b>	<b>-</b>	<b>861</b>	<b>424</b>	<b>436</b>	<b>2</b>	<b>202</b>	<b>(17.186)</b>	<b>860</b>

## 25. FINANSIJSKA SREDSTVA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ UKUPNI OSTALI REZULTAT

## a) Struktura po vrsti finansijskog sredstva

	31.12.2024.	31.12.2023.
<b>Dužničke hartije od vrijednosti</b>	<b>16.146</b>	<b>26.734</b>
Državni zapisi	-	-
Državne obveznice	16.146	26.734
<b>Vlasničke hartije od vrijednosti</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Ukupno</b>	<b>16.157</b>	<b>26.745</b>
<i>Ispravka vrijednosti dužničkih hartija od vrijednosti (napomena 25.f)</i>	<i>(169)</i>	<i>(203)</i>

## b) Promjene na hartijama od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat

<b>Stanje na dan 1. januara 2023. godine</b>	<b>25.475</b>
Kamata	995
Kursne razlike	18
Prodaja, dospjeće	(120.616)
Kupovina	119.030
Neto promjena fer vrijednosti	1.843
<b>Stanje na dan 31. decembra 2023. godine</b>	<b>26.745</b>
Kamata	(254)
Kursne razlike	180
Prodaja, dospjeće	(11.826)
Kupovina	-
Neto promjena fer vrijednosti	1.312
<b>Stanje na dan 31. decembra 2024. godine</b>	<b>16.157</b>

## c) Dužničke hartije od vrijednosti

Banka je, sa ciljem održavanja sekundarnih rezervi likvidnosti, na dan 31. decembra 2024. godine imala investirana sredstva u Euro obveznice Crne Gore, u austrijske državne obveznice i u obveznice Evropske Unije – Supranational, kao i u državne zapise: Belgije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država.

Po FITCH agenciji, Euro obveznice Crne Gore su neocijenjene. Belgijski državni zapisi imaju rejting AA-, francuski državni zapisi imaju rejting F1+u, dok državni zapisi Sjedinjenih Američkih Država imaju rejting F1+u. Državne obveznice Austrije imaju rejting AA+. Obveznice koje je emitovala Evropska Unija – Supranational imaju rejting AAA.

Na dan bilansa je izvršeno vrijednosno odmjeravanje dužničkih hartija od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat na fer vrijednost. Fer vrijednost se dobija korišćenjem kotirane cijene na aktivnom tržištu. Po osnovu odmjeravanja fer vrijednosti dužničkih hartija od vrijednosti kumulirani negativni efekti u iznosu od EUR 797 hiljada priznati su, nakon oporezivanja, na posebnoj stavki Rezerve kapitala, rezerve po osnovu fer vrijednosti hartija od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat (Napomena 38) (2023. godina: negativni efekti u iznosu od EUR 2.107 hiljada).

Dužničke hartije od vrijednosti klasifikovane u ovu grupu finansijskih sredstava se takođe obezvredjuju na osnovu očekivanih kreditnih gubitaka. U 2024. godini po ovom osnovu priznat je negativan efekat u kapitalu na stavki Rezerve po osnovu fer vrijednosti hartija od vrijednosti koje se mijere po fer vrijednost kroz ukupni ostali rezultat u iznosu od EUR 35 hiljada (2023: negativan efekat od 11 hiljada) (Napomena 25. f) i po ovom osnovu pozitivan efekat u bilansu uspjeha na poziciji Neto prihodi/rashodi po osnovu obezvrjeđenja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (Napomena 18) u iznosu od EUR 35 hiljada (2023. godina: pozitivan efekat na bilans uspjeha u iznosu od EUR 11 hiljada).

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**25. FINANSIJSKA SREDSTVA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ UKUPNI OSTALI REZULTAT (NASTAVAK)**

**c) Dužničke hartije od vrijednosti (nastavak)**

Detalji i knjigovodstvena vrijednost investicija u hartije od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat na dan 31. decembra 2024. godine i 31. decembra 2023. su dati u tabelama u nastavku:

31.12.2024.	Datum kupovine	Datum dospijeća	Stopa prinosa	Nominalna vrijednost	Neamortizirani diskont /premijum	Promjena fer vrijednosti	Razgraničena kamata	Fer vrijednost
Euro obveznice Crne Gore	od 3. oktobra 2019. godine do 6. septembra 2021. godine	od 21. aprila 2025. do 3. oktobra 2029. godine <b>Ukupno:</b>	od 2,62 do 3,27	17.000 <b>17.000</b>	(147) <b>(147)</b>	(797) <b>(797)</b>	90 <b>90</b>	16.146 <b>16.146</b>
31.12.2023.	Datum kupovine	Datum dospijeća	Stopa prinosa	Nominalna vrijednost	Neamortizirani diskont /premijum	Promjena fer vrijednosti	Razgraničena kamata	Fer vrijednost
Euro obveznice Crne Gore	od 3. oktobra 2019. godine do 6. septembra 2021. godine	od 18. marta 2024. do 3. oktobra 2029. godine	od 2,61 do 3,27	21.680	(173)	(2.038)	188	19.657
Obveznice Republike Slovenije	od 17.maja do 6. decembra 2021. godine	18. februar 2024. godine <b>Ukupno:</b>	od 0,42 do 0,79	6.968 <b>28.648</b>	44 <b>(129)</b>	(69) <b>(2.107)</b>	134 <b>322</b>	7.077 <b>26.734</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**25. FINANSIJSKA SREDSTVA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ UKUPNI OSTALI REZULTAT (nastavak)**

**d) Vlasničke hartije od vrijednosti**

Vlasnički udio Banke u kapitalu drugih pravnih lica, broj akcija i vrijednost ulaganja na dan 31. decembra 2024. i 31. decembra 2023. godine dati su u sljedećim tabelama:

	<b>Broj akcija/ % udio</b>	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
SWIFT	1	8	8
Montenegroberza AD	5	3	3
<b>Ukupno</b>		<b>11</b>	<b>11</b>

	<b>Broj akcija</b>	<b>Nominalna vrijednost</b>	<b>Promjena fer vrijednosti</b>	<b>Fer vrijednost</b>
SWIFT	1	5	3	8
Montenegroberza AD	5	3	-	3
<b>Ukupno</b>				<b>11</b>

Ulaganja u SWIFT se ne kotiraju na aktivnom tržištu. U pitanju su ulaganja u vlasničke hartije od vrijednosti čija se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, pa se priznaju po uskladenoj nabavnoj vrijednosti, na osnovu dobijene informacije od emitenta. Ulaganja u Montenegroberzu se kotiraju na berzi, po cijeni od EUR 0,6 hiljada po akciji.

Efekat promjene fer vrijednosti ulaganja u SWIFT je prikazan u okviru kapitala na poziciji Rezerve po osnovu fer vrijednosti hartija od vrijednosti koje se mijere po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat (napomena 38). Učešće u SWIFT i Montenegroberzi nemaju ni značajan uticaj ni kontrolu.

Na dan 31. decembra 2024. Banka u bilansu stanja nema vlasničkih hartija od vrijednosti koje se mijere po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat, a koje su stečene u postupku naplate potraživanja.

**e) Analiza prema hijerarhiji fer vrijednosti finansijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat**

Banka vrši odmjeravanje fer vrijednosti primjenom hijerarhijske ljestvice koja odražava važnost informacija koje se koriste prilikom odmjeravanja:

- **Nivo 1:** kotirana tržišna cijena (nekorigovana) na aktivnom tržištu za finansijske instrumente.
- **Nivo 2:** tehnike procjene vrijednosti koje se zasnivaju na dostupnim informacijama, osim kotiranih cijena, bilo da su neposredne (tj. cijene) ili posredne (tj. izvedene na osnovu cijena). Ovom kategorijom obuhvaćeni su instrumenti koji se vrednuju primjenom: kotiranih tržišnih cijena sličnih instrumenata na aktivnom tržištu; kotiranih cijena identičnih ili sličnih instrumenata na tržištima koja se smatraju manje aktivnim; odnosno drugih tehnika procjene vrijednosti kod kojih se sve materijalno značajne informacije mogu neposredno ili posredno vidjeti iz tržišnih podataka.
- **Nivo 3:** tehnike procjene vrijednosti koje se ne zasnivaju na tržišnim podacima. Ova kategorija obuhvata sve instrumente čije tehnike vrednovanja uključuju informacije koje nisu zasnovane na dostupnim podacima, a nedostupne informacije materijalno značajno utiču na procjenu vrijednosti instrumenata. Ovom kategorijom obuhvaćeni su instrumenti koji se vrednuju primjenom kotiranih tržišnih cijena sličnih instrumenata kod kojih se zahtijevaju značajne a neuočljive korekcije, odnosno pretpostavke kako bi se pravilno iskazale razlike između instrumenata.

<b>31.12.2024.</b>	<b>Napomena</b>	<b>Nivo 1</b>	<b>Nivo 2</b>	<b>Nivo 3</b>	<b>Ukupno</b>
Dužničke hartije od vrijednosti - T Bills	25.a	-	-	-	-
Dužničke hartije od vrijednosti - BOND	25.a	16.146	-	-	16.146
Instrumenti kapitala	25.a	3	-	8	11
<b>Ukupno</b>		<b>16.149</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>16.157</b>

## NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.

(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

## 25. FINANSIJSKA SREDSTVA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ UKUPNI OSTALI REZULTAT (nastavak)

## e) Analiza prema hijerarhiji fer vrijednosti finansijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat (nastavak)

31.12.2023.	Napomena	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Ukupno
Dužničke hartije od vrijednosti - T Bills	25.a	-	-	-	-
Dužničke hartije od vrijednosti - BOND	25.a	26.734	-	-	26.734
Instrumenti kapitala	25.a	3	-	8	11
<b>Ukupno</b>		<b>26.737</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>26.745</b>

Stepen raspoloživosti dostupnih tržišnih cijena i informacije o modelu smanjuju potrebu za prosuđivanjem i procjenama rukovodstva, kao i neizvjesnost u pogledu određivanja fer vrijednosti. Stepen raspoloživosti dostupnih tržišnih cijena i informacija varira zavisno od proizvoda i tržišta i sklon je promjenama koje proističu iz specifičnih događaja i opšteg stanja tržišta u narednim periodima.

## f) Promjena na računima ispravke vrijednosti finansijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat

	Stanje 1. januara 2024. godine	Povećanje/ smanjenje	Promjena parametara rizik	Kursne razlike i ostale promjene	Stanje 31. decembra 2024. godine
<b>Stage 1 - 12-mjesečni očekivani kreditni gubici</b>	(203)	23	12	(1)	(169)
Dužničke hartije od vrijednosti	(203)	23	12	(1)	(169)

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**25. FINANSIJSKA SREDSTVA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ UKUPNI OSTALI REZULTAT (nastavak)**

- f) *Promjena na računima ispravke vrijednosti finansijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat (nastavak)*

	Stanje 1. januara 2023. godine	Povećanje / smanjenje	Promjena parametara rizik	Kursne razlike i ostale promjene	Stanje 31. decembra 2023. godine
<b>Stage 1 - 12-mjesečni očekivani kreditni gubici</b>	<b>(214)</b>	<b>24</b>	<b>(13)</b>	-	<b>(203)</b>
Dužničke hartije od vrijednosti	(214)	24	(13)	-	(203)

**26. DERIVATI KOJI SE DRŽE ZBOG ZAŠTITE OD RIZIKA I PROMJENE U FER VRIJEDNOSTI  
STAVKI KOJE SU PREDMET ZAŠTITE OD RIZIKA**

Banka mjeri izloženost kamatnom riziku korišćenjem analize kamatnih gapova i računanjem osjetljivosti bilansnih i vanbilansnih stavki u smislu ekonomske vrijednosti kapitala (EVE).

Banka zbog toga koriste derivatne finansijske instrumente - svopove kamatnih stopa (Interest Rate Swaps: IRS) za zatvaranje otvorenih pozicija po pojedinačnim razredima dospijeća. U tu svrhu se koristi makro hedžing fer vrijednosti, tj. zamjena fiksne kamatne stope štićene stavku za varijabilnu kamatnu stopu.

Principi računovodstva zaštite od rizika (tj. hedžing fer vrijednosti) su primjenjeni u zaštiti rizika kamatnih stopa korišćenjem svopova kamatne stope. Ovi odnosi se ogledaju u tome da se karakteristike instrumenata koji se drže radi zaštite od rizika i štićene stavke poklapaju (tj. poklapaju se glavni uslovi tj. prosječno dospijeće), dok se za redovno retrospektivno mjerjenje efektivnosti zaštite od rizika koristi tzv. dollar-offset method, koja upoređuje promjenu fer vrijednosti zaštićene stavke sa promjenom fer vrijednosti instrumenta zaštite.

Prospektivno testiranje efektivnosti zaštite od rizika se sprovodi redovno za makro hedžing, pristupom analize osjetljivosti, u kome se efekat hipotetičke promjene kamatnih stopa na promjenu fer vrijednosti mjeri i za štićenu stavku, kao i za instrument zaštite.

Izvori neefikasnosti zaštite od rizika mogu nastati. Efikasnost zaštite se procjenjuje mjesecno, upoređivanjem promjena u fer vrijednosti štićene stavke koje se mogu pripisati štićenom riziku, sa promjenama u fer vrijednosti instrumenta zaštite. Efikasnost zaštite je ostvarena, sa realizovanim rezultatima između 80% - 125%, za obje godine koje su prezentovane.

Nominalna vrijednost svopova kamate stope i fer vrijednost na dan 31. decembra 2024. godine i dan 31. decembra 2023. godine (prikazana u bilansu stanja na poziciji „Derivativne finansijske obaveze kao instrument zaštite“) je data u tabeli niže:

	Nominalna vrijednost	Fer vrijednost
Zaštita fer vrijednosti		
31. decembar 2024.	60.000	(2.425)
31. decembar 2023.	60.000	(2.340)

**26. DERIVATI KOJI SE DRŽE ZBOG ZAŠTITE OD RIZIKA I PROMJENE U FER VRIJEDNOSTI STAVKI KOJE SU PREDMET ZAŠTITE OD RIZIKA (nastavak)**

Akumulirana promjena fer vrijednosti štićene stavke (portfolio kredita fizičkih lica odobrenih po fiksnoj kamatnoj stopi), koje je prikazana na poziciji „Promjene u fer vrijednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika“ u bilansu stanja prikazana je u tabeli niže, zajedno sa nominalnom vrijednošću štićene stavke.

	Knjigovodstvena vrijednost štićene stavke	Akumulirana promjena fer vrijednosti štićene stavke
Štićena stavka - makro zaštita fer vrijednost portfolija kredita fizičkim licima sa fiksnom kamatnom stopom		
31. decembar 2024.	60.000	2.408
31. decembar 2023.	60.000	2.307

**27. INVESTICIONE NEKRETNINE**

Investicione nekretnine sa stanjem na dan 31. decembra 2024. godine u iznosu EUR 198 hiljada (2023: EUR 198 hiljada) odnose se na dio imovine u vlasništvu Banke koja je u toku 2022. godine izdata u dugoročni zakup. Banka je nekretninu izdala u poslovni zakup i, shodno MRS 40 – Investicione nekretnine, klasifikovala kao investicionu nekretninu. Prihodi od zakupnine iznose EUR 24 hiljada (2023: EUR 41 hiljada), i prikazani su u okviru ostalih prihoda (Napomena 14). Banka na investicionim nekretninama nije imala poslovnih rashoda u 2024. godini (2023: EUR 17 hiljada). U toku 2024. godine nije bilo efekata od vrednovanja investicionih nekretnina (u 2023. EUR prihod u iznosu od 11 hiljada, efekat je priznat na poziciji „Ostali prihodi“ (napomena 14)).

Promjene na investicionim nekretninama su date u sljedećoj tabeli:

	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
<b>Stanje na dan 1. januara</b>	<b>198</b>	<b>793</b>
Sticanje	-	-
Prodaja	-	(520)
Vrednovanje na fer vrijednost	-	11
Transfer na/sa pozicije „nekretnine, postrojenja i oprema“ (napomena 28)	-	(86)
<b>Stanje na dan 31. decembra</b>	<b>198</b>	<b>198</b>

Sljedeća tabela prikazuje analizu dospeća potraživanja od zakupa nekretnina gdje se Banka javlja kao zakupodavac, koja pokazuje nediskontovane uplate zakupa koje će Banka primiti nakon datuma izveštaja, po ročnosti:

Dospijeće u roku do godinu dana	24
Dospijeće u roku od godinu do dvije	-
Dospijeće u roku od 2 godine do 5 godina	-

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**28. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

a) Struktura po vrsti sredstva	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
Nekretnine, postrojenja i oprema u vlasništvu Banke	16.996	16.486
Imovina s pravom korišćenja	4.729	3.220
<b>Nekretnine, postrojenja i oprema</b>	<b>21.725</b>	<b>19.706</b>

**b) Kretanje nekretnina, postrojenja i opreme u vlasništvu Banke**

	<u>Zemljište</u>	<u>Građevinski objekti</u>	<u>Oprema</u>	<u>NPO u pripremi</u>	<u>Sitan inventar</u>	<u>Ukupno</u>
<b><i>Nabavna vrijednost</i></b>						
<b>Stanje 1. januara 2023. godine</b>						
1.065	12.624	8.811	258	20	22.778	
Nove nabavke	-	1.268	1.365	4.752	-	7.385
Prodaja	-	-	7	(7)	-	-
Reklasifikacija na poziciju „investicione nekretnine“	-	86	-	-	-	86
Prodaja	-	(2.315)	(804)	-	-	(3.119)
Otpis	-	(29)	(1.918)	-	-	(1.947)
<b>Stanje 31. decembra 2023. godine</b>	<b>1.065</b>	<b>11.634</b>	<b>7.461</b>	<b>5.003</b>	<b>20</b>	<b>25.183</b>
Nove nabavke	-	420	1.745	-	104	2.269
Prenos u upotrebu	-	4.752	93	(4.845)	-	-
Reklasifikacija na poziciju „investicione nekretnine“	-	-	-	-	-	-
Prodaja	-	-	(411)	-	-	(411)
Otpis	-	(205)	(806)	-	-	(1.011)
<b>Stanje 31. decembra 2024. godine</b>	<b>1.065</b>	<b>16.601</b>	<b>8.082</b>	<b>158</b>	<b>124</b>	<b>26.030</b>
<b><i>Akumulirana ispravka vrijednosti</i></b>						
<b>Stanje 1. januara 2023. godine</b>						
-	(4.683)	(6.999)	-	(20)	(11.702)	
Amortizacija (napomena 16)	-	(456)	(683)	-	-	(1.139)
Prodaja	-	1.480	729	-	-	2.209
Reklasifikacija na poziciju „investicione nekretnine“	-	-	-	-	-	-
Otpis	-	29	1.906	-	-	1.935
<b>Stanje 31. decembra 2023. godine</b>	<b>-</b>	<b>(3.630)</b>	<b>(5.047)</b>	<b>-</b>	<b>(20)</b>	<b>(8.697)</b>
Amortizacija (napomena 16)	-	(716)	(894)	-	(104)	(1.714)
Prodaja	-	-	368	-	-	368
Reklasifikacija na poziciju „investicione nekretnine“	-	-	-	-	-	-
Otpis	-	205	804	-	-	1.009
<b>Stanje 31. decembra 2024. godine</b>	<b>-</b>	<b>(4.141)</b>	<b>(4.769)</b>	<b>-</b>	<b>(124)</b>	<b>(9.034)</b>
<b>Neto knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12.2024. godine</b>						
1.065	12.460	3.313	158	-	-	16.996
<b>Neto knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12.2023. godine</b>						
1.065	8.004	2.414	5.003	-	-	16.486

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**28. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (nastavak)**

Na dan 31. decembra 2024. godine, Banka posjeduje vlasničke listove kao dokaz o vlasništvu za sve nepokretnosti koje se evidentiraju u bilansima Banke, osim nekretnina koje su uzete u zakup i prikazana u okviru pozicije „Imovina s pravom korišćenja”, u skladu sa MSFI 16.

Banka nema nekretnine date pod hipoteku, kao sredstvo obezbeđenja otplate kredita i drugih obaveza. Banka nema nekretnine koje su prikazane na ovoj poziciji, a koje su stečene u postupku naplate potraživanja.

**c) Imovina s pravom korišćenja**

<i>Struktura po vrsti sredstva</i>	<i>31.12.2024.</i>	<i>31.12.2023.</i>
Nekretnine i zemljište	3.026	1.667
Računarska oprema	213	140
POS terminali	1.490	1.413
<b><i>Imovina s pravom korišćenja</i></b>	<b><u>4.729</u></b>	<b><u>3.220</u></b>

**Promjena na poziciji Imovina s pravom korišćenja**

	<i>Nekretnine</i>	<i>Vozila</i>	<i>POS terminali</i>	<i>Ostalo</i>	<i>Ukupno</i>
<b><i>Nabavna vrijednost</i></b>					
<b>Stanje 1. januara 2023. godine</b>	<b>2.523</b>	-	<b>1.249</b>	-	<b>3.772</b>
Nove nabavke	557	-	860	171	1.588
Raskid ugovora o zakupu	(75)	-	-	-	(75)
<b>Stanje 31. decembra 2023. godine</b>	<b>3.005</b>	-	<b>2.109</b>	<b>171</b>	<b>5.285</b>
Nove nabavke	1.817	-	361	107	2.285
Raskid ugovora o zakupu	(27)	-	-	-	(27)
<b>Stanje 31. decembar 2024. godine</b>	<b>4.795</b>	-	<b>2.470</b>	<b>278</b>	<b>7.543</b>
<b><i>Akumulirana ispravka vrijednosti</i></b>					
<b>Stanje 1. januara 2023. godine</b>	<b>(1.100)</b>	-	<b>(446)</b>	-	<b>(1.546)</b>
Amortizacija (napomena 16)	(428)	-	(267)	(38)	(733)
Raskid ugovora o zakupu	-	-	-	-	-
Ostalo	190	-	17	7	214
<b>Stanje 31. decembar 2023. godine</b>	<b>(1.338)</b>	-	<b>(696)</b>	<b>(31)</b>	<b>(2.065)</b>
Amortizacija (napomena 16)	(456)	-	(286)	(43)	(785)
Raskid ugovora o zakupu	15	-	-	-	15
Ostalo	11	-	2	8	21
<b>Stanje 31. decembar 2024. godine</b>	<b>(1.768)</b>	-	<b>(980)</b>	<b>(66)</b>	<b>(2.814)</b>
<b>Neto knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12.2024. godine</b>	<b>3.027</b>	-	<b>1.490</b>	<b>212</b>	<b>4.729</b>
<b>Neto knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12.2023. godine</b>	<b>1.667</b>	-	<b>1.413</b>	<b>140</b>	<b>3.220</b>

Na dan 31. decembra 2024. godine Banka nema finansijskih obaveza preuzetih pri sticanju nekretnina, postrojenja i opreme, niti ugovornih obaveza za sticanje nematerijalne imovine.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**29. NEMATERIJALNA SREDSTVA**

	<b>Softver</b>	<b>Licence</b>	<b>Ukupno</b>
<b><i>Nabavna vrijednost</i></b>			
<b>Stanje 1. januara 2023. godine</b>	<b>3.063</b>	<b>1.108</b>	<b>4.171</b>
Nove nabavke	335	42	377
Otpis	(9)	-	(9)
<b>Stanje 31. decembra 2023. godine</b>	<b>3.389</b>	<b>1.150</b>	<b>4.539</b>
Nove nabavke	635	215	850
Otpis	-	-	-
<b>Stanje 31. decembra 2024. godine</b>	<b>4.024</b>	<b>1.365</b>	<b>5.389</b>
<b><i>Ispravka vrijednosti</i></b>			
<b>Stanje 1. januara 2023. godine</b>	<b>(1.810)</b>	<b>(452)</b>	<b>(2.262)</b>
Tekuća amortizacija (napomena 16)	(265)	(176)	(441)
Prodaja	-	-	-
Otpis	9	-	9
<b>Stanje 31. decembra 2023. godine</b>	<b>(2.066)</b>	<b>(628)</b>	<b>(2.694)</b>
Tekuća amortizacija (napomena 16)	(294)	(218)	(512)
Prodaja	-	-	-
Otpis	-	-	-
<b>Stanje 31. decembra 2024. godine</b>	<b>(2.360)</b>	<b>(846)</b>	<b>(3.206)</b>
<b>Neto knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12.2024. godine</b>	<b>1.664</b>	<b>519</b>	<b>2.183</b>
<b>Neto knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12.2023. godine</b>	<b>1.322</b>	<b>523</b>	<b>1.845</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**30. OSTALA SREDSTVA**

	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
Potraživanja po osnovu kartica	1.037	1.089
Potraživanja po osnovu naknada i provizija	289	264
Potraživanja od kupaca	585	238
Potraživanja po osnovu refundacije bolovanja	163	200
Plemeniti metali	254	184
Sredstva stečena po osnovu naplate potraživanja, neto	1.939	2.609
Obračunati nenaplaćeni prihodi	1.509	-
Odloženi troškovi	952	1.095
Dati avansi	7	15
Privremeni računi	439	100
Potraživanja iz komisionih poslova	2	2
Zalihe opreme	23	102
Ostala poslovna potraživanja	60	57
<b>Ostala sredstva/ bruto</b>	<b>7.259</b>	<b>5.955</b>
Ispravka vrijednosti (napomena 30. b)	(842)	(829)
<b>Ostala sredstva/ neto</b>	<b>6.417</b>	<b>5.126</b>

Sredstva preuzeta od klijenata po osnovu naplate potraživanja priznata su u okviru stavke „Sredstva stečena po osnovu naplate potraživanja“ budući da nisu u potpunosti ispunjeni kriterijumi za njihovo priznavanje u okviru dugoročnih sredstava koja se drže radi prodaje u skladu sa MSFI 5 – Stalna imovina koja se drži za prodaju.

U toku godine prodato je više nekretnina (napomena 30 a). Po osnovu transakcije prodaje po cijeni većoj od knjigovodstvene ostvarena je dobit u iznosu od EUR 658 hiljada (2023: EUR 432 hiljade), koja je priznata na poziciji „Neto dobitak/gubitak po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine“ (napomena 13). Dodatno obezvrjeđenje imovine stečene po osnovu naplate potraživanja u iznosu od EUR 152 hiljade (2023: EUR 220 hiljada) priznato je u bilansu uspjeha na poziciji troškovi po osnovu obezvređenja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (Napomena 18).

Odlukom Centralne banke Crne Gore o minimalnim standardima za ulaganja banaka u nepokretnosti i osnovna sredstva („Sl. list Crne Gore“ br. 126/20, 20/24) propisano je da ukupna ulaganja kreditne institucije u nepokretnosti i osnovna sredstva ne smiju biti veća od iznosa redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije. Izuzetno, kreditna institucija može imati ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva i iznad nivoa redovnog osnovnog kapitala, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- iznos ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva koji prelazi iznos redovnog osnovnog kapitala, kreditna institucija tretira kao odbitnu stavku pri izračunavanju redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije;
- nakon umanjenja redovnog osnovnog kapitala kreditne institucije, nivo regulatornog kapitala i koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala kreditne institucije prelaze zakonom propisani minimum.

Za nepokretnost koju je kreditna institucija stekla u zamjenu za potraživanja u postupku restrukturiranja duga, u stečajnom postupku, postupku likvidacije nad dužnikom kreditne institucije, u postupku reorganizacije dužnika u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj, ili u postupku izvršenja radi namirenja potraživanja, kreditna institucija je dužna da pri obračunavanju ukupnog iznosa ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva u obračun uključi 100% vrijednosti te nepokretnosti ako je od dana sticanja nepokretnosti proteklo više od dvije godine.

Na stečenu nekretninu, čija vrijednost na dan 31. decembra 2024. godine iznosi EUR 918 hiljada (31. decembra 2023. godine EUR 1.008 hiljada), Viši sud je 26. aprila 2017. godine izdao privremenu mjeru zabrane raspolaganja i korišćenja, uslijed postupka koji je pokrenut protiv rukovodstva privrednog društva od kojeg je Banka stekla imovinu, kao i Banke. Rukovodstvo Banke smatra da privremena mjeru Višeg suda može trajati do završetka pokrenutog sudskog postupka, kao i da će sudski postupak biti okončan u korist Banke. Prilikom vrednovanja navedene imovine, Banka je uzela u obzir sve raspoložive informacije do datuma izrade finansijskih izještaja.

**30. OSTALA SREDSTVA (nastavak)****a) Promjena na poziciji sredstva stečenih po osnovu naplate potraživanja:**

<i>Bruto vrijednost</i>	<b>2024.</b>	<b>2023.</b>
<b>Stanje na dan 1. januara, bruto</b>	<b>11.415</b>	<b>13.547</b>
Sticanje	-	-
Prodaja	(2.124)	(2.132)
Zavisni troškovi nabavke	6	-
<b>Stanje na dan 31. decembra, bruto</b>	<b>9.297</b>	<b>11.415</b>
<i>Ispravka vrijednosti</i>		
<b>Stanje na dan 1. januara</b>	<b>(8.806)</b>	<b>(10.080)</b>
Prodaja	1.600	1.494
Vrednovanje (napomena 18)	(152)	(220)
<b>Stanje na dan 31. decembra</b>	<b>(7.358)</b>	<b>(8.806)</b>
<i>Neto vrijednost</i>		
<b>Stanje na dan 1. januara, neto</b>	<b>2.609</b>	<b>3.467</b>
<b>Stanje na dan 31. decembra, neto</b>	<b>1.939</b>	<b>2.609</b>

## NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.

(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

## 30. OSTALA SREDSTVA (nastavak)

## b) Promjena na računima ispravke vrijednosti ostalih sredstava:

	Stanje 1. januara 2024. godine	Transfer	Povećanje/ smanjenje	Otpisi	Promjena parametara rizik	Kursne razlike i ostale promjene	Stanje 31. decembra 2024. godine
<b>Stage 1 - 12-mjesečni očekivani kreditni gubici</b>	<b>(139)</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>	-	<b>1</b>	-	<b>(143)</b>
Ostala sredstva	(139)	(1)	(4)	-	1	-	(143)
<b>Stage 2 - očekivani kreditni gubici u periodu vijeka trajanja</b>	<b>(7)</b>	<b>1</b>	<b>(6)</b>	-	-	-	<b>(12)</b>
Ostala sredstva	(7)	1	(6)	-	-	-	(12)
<b>Stage 3 - očekivani kreditni gubici u periodu vijeka trajanja</b>	<b>(683)</b>	-	<b>(4)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>(2)</b>	<b>(687)</b>
Ostala sredstva	(683)	-	(4)	1	1	(2)	(687)
<b>POCI</b>		-	-	-	-	-	-
Ostala sredstva	-	-	-	-	-	-	-
<b>UKUPNO</b>	<b>(829)</b>	<b>-</b>	<b>(14)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>(2)</b>	<b>(842)</b>

## NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.

(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

## 30. OSTALA SREDSTVA (nastavak)

## b) Promjena na računima ispravke vrijednosti ostalih sredstava (nastavak):

	Stanje 1. januara 2023. godine	Transfer	Povećanje/ smanjenje	Otpisi	Promjena parametara rizik	Kursne razlike i ostale promjene	Stanje 31. decembra 2023. godine
<b>Stage 1 - 12-mjesečni očekivani kreditni gubici</b>	<b>(255)</b>	-	<b>113</b>	-	<b>3</b>	-	<b>(139)</b>
Ostala sredstva	(255)	-	113	-	3	-	(139)
<b>Stage 2 - očekivani kreditni gubici u periodu vijeka trajanja</b>	<b>(5)</b>	<b>2</b>	<b>(4)</b>	-	-	-	<b>(7)</b>
Ostala sredstva	(5)	2	(4)	-	-	-	(7)
<b>Stage 3 - očekivani kreditni gubici u periodu vijeka trajanja</b>	<b>(637)</b>	<b>(2)</b>	<b>(51)</b>	-	<b>7</b>	-	<b>(683)</b>
Ostala sredstva	(637)	(2)	(51)	-	7	-	(683)
<b>POCI</b>		-	-	-	-	-	-
Ostala sredstva	-	-	-	-	-	-	-
<b>UKUPNO</b>	<b>(897)</b>	<b>-</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>(829)</b>

**31. FINANSIJSKE OBAVEZE KOJE SE ISKAZUJU PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI****31.1. DEPOZITI BANAKA**

Depoziti banaka uključuju depozite po viđenju koji na dan 31. decembra 2024. godine iznose EUR 723 hiljada (31. decembra 2023: EUR 974 hiljada).

**31.2. DEPOZITI KLIJENATA***Depoziti klijenata*

	<u><b>31.12.2024.</b></u>	<u><b>31.12.2023.</b></u>
Depoziti po viđenju	778.112	721.154
Oročeni depoziti	68.477	76.864
<b>Ukupno:</b>	<b>846.589</b>	<b>798.018</b>

*Depoziti po viđenju klijenata*

	<u><b>31.12.2024.</b></u>	<u><b>31.12.2023.</b></u>
Država	50.795	45.734
Finansijske organizacije	6.952	5.790
Stanovništvo	434.661	393.546
Privreda	258.682	247.821
Preduzetnici	7.014	8.383
Neprofitne organizacije	20.008	19.880
<b>Ukupno depoziti po viđenju klijenata</b>	<b>778.112</b>	<b>721.154</b>

*Oročeni depoziti klijenata*

	<u><b>31.12.2024.</b></u>	<u><b>31.12.2023.</b></u>
Stanovništvo	52.917	60.558
Privreda	15.248	15.993
Preduzetnici	10	10
Neprofitne organizacije	302	303
<b>Ukupno oročeni depoziti klijenata</b>	<b>68.477</b>	<b>76.864</b>
<b>Ukupno depoziti klijenata</b>	<b>846.589</b>	<b>798.018</b>

Depoziti po viđenju u EUR su deponovani po kamatnoj stopi od 0,01% na godišnjem nivou za fizička lica i 0,001% za pravna lica, dok su depoziti po viđenju u stranoj valuti deponovani po kamatnoj stopi od 0,001%.

PPKS na oročene depozite pravnih lica iznosila je 0,58%, a na oročene depozite fizičkih lica 0,34%.

**31. FINANSIJSKE OBAVEZE KOJE SE ISKAZUJU PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (nastavak)****31.3. KREDITI BANAKA*****Krediti od banaka odnose se na kredite odobrene od:***

	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana	5.113	6.449
EBRD	1.800	1.151
<b>Ukupno</b>	<b>6.913</b>	<b>7.600</b>

Banka koristi dugoročnu kreditnu liniju odobrenog iznosa EUR 9.000 hiljada, odobrenu od strane matične Nove ljubljanske banke d.d., Ljubljana, sa rokom dospjeća do 2028. godine. Kamatna stopa koju Banka plaća na odobreni kredit iznosi 1,30% p.a.

Pozajmljenja sredstva od Evropske banke za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development: EBRD) odnose se na sredstva iz WiB kreditne linije za realizaciju projekta „Žene u biznisu“ u iznosu od EUR 1.000 hiljada, koji je Banka povukla u toku 2021. godine, sa rokom dospjeća od 5 godina, koji uključuje grace period od 2 godine i sa kamatnom stopom od 1,5% + 6M euribor. U toku 2022. godine povučena je dodatna tranša kredita u iznos od EUR 1.000 hiljada, pod istim uslovima.

Na dan 31. decembar 2024. godine Banka je imala EUR 6.800 hiljada odobrenih nepovučenih sredstava. Sredstva se odnose na liniju koja je od strane EBRD odobrena u okviru Trade Facilitation Programme kao podrška dokumentarnom poslovanju 2022. godine (EUR 2.000 hiljada), na liniju odobrenu za podsticanje energetske efikasnosti fizičkih lica tzv. GEFF liniju (EUR 1.800 hiljada), kao i na liniju odobrenu za podsticanje energetske efikasnosti pravnih lica tzv. GoGreen liniju (EUR 3.000 hiljada). Na dan 31. decembar 2023. odobrena nepovučena sredstva su iznosila EUR 5.000 hiljada, i odnosila su se na EUR 2.000 hiljade odobrene u okviru Trade Facilitation Programme kao podrška dokumentarnom poslovanju, liniju koja je od strane EBRD odobrena za podršku ženskom preduzetništvu tzv. WiB („Žene u biznisu“) (EUR 1.000 hiljada), kao i liniju odobrenu za podsticanje energetske efikasnosti fizičkih lica tzv. GEFF liniju (EUR 2.000 hiljada).

**31.4. KREDITI KLIJENATA KOJI NISU BANKE*****Krediti od ostalih klijenata odnose se na kredite odobrene od:***

	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
Vlada Crne Gore	13.030	14.154
- Projekat 1000+	9.992	10.610
- Projekat podrške MMSP iz sredstava CEB	3.038	3.544
Investiciono - razvojni fond Crne Gore	462	984
<b>Ukupno</b>	<b>13.492</b>	<b>15.138</b>

***Rokovi dospjeća kredita odobrenih od strane ostalih klijenata:***

	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
Dospjeće kredita u roku do 12 mjeseci	1.540	1.602
Rok dospjeća između 1 i 5 godina	5.543	5.806
Rok dospjeća duži od 5 godina	6.409	7.730
<b>Ukupno</b>	<b>13.492</b>	<b>15.138</b>

Pozajmljena sredstva od Investiciono-razvojnog fonda su uzeta po fiksnoj kamatnoj stopi u rasponu od 1,50% do 2,50% na godišnjem nivou, sa rokom dospjeća do 2028. godine. Tokom 2024. godine nije bilo povlačenja novih kredita od Investiciono-razvojnog fonda.

Pozajmljena sredstva od Vlade Crne Gore se odnose na učešće Banke u projektu 1000+ za potrebe finansiranja stambenih kredita socijalno ugrozjenim kategorijama stanovništva. Tokom 2024. godine nije bilo povlačenja novih tranši kredita za učešće u ovom projektu.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**31. FINANSIJSKE OBAVEZE KOJE SE ISKAZUJU PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI (nastavak)**

**31.4. KREDITI KLIJENATA KOJI NISU BANKE (nastavak)**

Krediti odobreni Bankama od strane Vlade Crne Gore vezana za ovaj projekat 1000+ imaju rok dospijeća do 20 godina koji uključuje grace period do 5 godina sa kamatnim stopama od 0,98%, za prvi dio sredstava dodijeljenih 2011. godine, 0,75%; za drugi dio dodijeljen 2016. godine; dok je kamatna stopa za sredstva povučena 2019., 2021., 2022. i 2023. godine 0%.

Drugi dio pozajmljenih sredstava od Vlade Crne Gore dobijen je tokom 2021. godine radi obezbeđenja podrške autonomnim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima pogođenim pandemijom Covid 19, koje je Vlada obezbijedila iz kredita dobijenih od Razvojne banke Savjeta Evrope (Council of Europe Development Bank: CEB). Pozajmljena sredstva Banke iz ovog Vladinog projekta iznose EUR 3.038 hiljada sa rokom dospijeća od 9 godina koji uključuje grace period od 2 godine, i kamatnom stopom od 0%. U toku 2024. godine nije bilo dodatnog povlačenja sredstava iz ovog projekta.

Na dan 31. decembra 2024. godine Banka je po ovom osnovu imala i EUR 2.658 hiljada odobrenih nepovučenih sredstava (31. decembar 2023: EUR 2.658 hiljade).

**32. FINANSIJSKE OBAVEZE KOJIMA SE NE TRGUJE I KOJE SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA**

Finansijske obaveze kojima se ne trguje i koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha na dan 31. decembra 2024. godine iznose EUR 999 hiljada (31. decembar 2023. godine EUR 557 hiljada), i odnose se na obaveze po osnovu finansijskih instrumenta predatih identifikovanim zaposlenim u skladu sa Politikom primanja i nagrađivanja zaposlenih u Banci. Ukoliko su ispunjeni određeni uslovi, članovi Upravnog odbora i zaposleni koji obavljaju posebne poslove (tj. oni koji u okviru svojih zadataka i aktivnosti mogu značajno uticati na rizični profil Banke) dobijaju dio varijabilne naknade u vidu finansijskih instrumenata, čija je vrijednost vezana za vrijednost akcija Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana. Po osnovu vrednovanja ovih obaveza na fer vrijednost u toku 2024. godine ostvaren je negativan efekat u iznosu od EUR 281 hiljada, prikazan na poziciji „Neto dobitak/gubitak od finansijskih instrumenata iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, a koji se ne drže radi trgovanja“ (Napomena 10) (2023. godine: negativan efekat u iznosu od EUR 78 hiljade).

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**33. REZERVISANJA**

	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
Rezervisanja za garancije i preuzete obaveze	1.738	2.013
Rezervisanja za otpremnine i ostale naknade zaposlenima	498	428
Rezervisanja za sudske sporove	2.453	2.064
Rezervisanja za neiskorišćene godišnje odmore	423	354
<b>Ukupno</b>	<b>5.112</b>	<b>4.859</b>

**a) Promjene na računu rezervisanja za garancije i preuzete obaveze**

	<b>Stanje 1. januara 2024. godine</b>	<b>Transfer</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Promjena parametara rizik</b>	<b>Kursna razlika</b>	<b>Stanje 31. decembra 2024. godine</b>
<b>Stage 1 - 12-mjesečni očekivani kreditni gubici</b>	<b>1.717</b>	<b>31</b>	<b>225</b>	<b>(632)</b>	<b>1</b>	<b>1.342</b>
Rezervisanja za preuzete obaveze	1.717	31	225	(632)	1	1.342
<b>Stage 2 - očekivani kreditni gubici u periodu vijeka trajanja</b>	<b>87</b>	<b>85</b>	<b>(38)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>133</b>
Rezervisanja za preuzete obaveze	87	85	(38)	(1)	-	133
<b>Stage 3 - očekivani kreditni gubici u periodu vijeka trajanja</b>	<b>209</b>	<b>(116)</b>	<b>154</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>263</b>
Rezervisanja za preuzete obaveze	209	(116)	154	16	-	263
<b>Ukupno</b>	<b>2.013</b>	<b>-</b>	<b>341</b>	<b>(617)</b>	<b>1</b>	<b>1.738</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**33. REZERVISANJA (nastavak)****a) Promjene na računu rezervisanja za garancije i preuzete obaveze (nastavak)**

	<b>Stanje 1. januara 2023. godine</b>	<b>Transfer</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Promjena parametara rizik</b>	<b>Kursna razlika</b>	<b>Stanje 31. decembra 2023. godine</b>
<b>Stage 1 - 12-mjesečni očekivani kreditni gubici</b>	<b>1.245</b>	<b>22</b>	<b>697</b>	<b>(247)</b>	-	<b>1.717</b>
Rezervisanja za preuzete obaveze	1.245	22	697	(247)	-	1.717
<b>Stage 2 - očekivani kreditni gubici u periodu vijeka trajanja</b>	<b>166</b>	<b>(1)</b>	<b>(48)</b>	<b>(30)</b>	-	<b>87</b>
Rezervisanja za preuzete obaveze	166	(1)	(48)	(30)	-	87
<b>Stage 3 - očekivani kreditni gubici u periodu vijeka trajanja</b>	<b>220</b>	<b>(21)</b>	<b>20</b>	<b>(10)</b>	-	<b>209</b>
Rezervisanja za preuzete obaveze	220	(21)	20	(10)	-	209
<b>Ukupno</b>	<b>1.631</b>	<b>-</b>	<b>669</b>	<b>(287)</b>	-	<b>2.013</b>

Rezervisanja za rizične vanbilansne stavke odnose se na obaveze po osnovu izdatih garancija, akreditiva i preuzetih obaveza (Napomena 40 a). Efekti rezervisanja za garancije i preuzete obaveze su prikazani u bilansu uspjeha, u okviru stavke Neto prihodi/rashodi po osnovu obezvrjeđenja finansijskih instrumenata koja se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (Napomena 18).

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**33. REZERVISANJA (nastavak)****b) Promjene na računima ostalih rezervisanja**

	<b>Rezervisanja za otpremnine i ostale naknade zaposlenima</b>	<b>Rezervisanja za sudske sporove</b>	<b>Rezervisanja za reorganizaciju</b>	<b>Neiskorišćeni godišnji odmori</b>	<b>Rezervisanja za kartično poslovanje</b>	<b>Ukupno</b>
<b>Stanje 1. januara 2023. godine</b>	<b>587</b>	<b>3.649</b>	-	<b>381</b>	-	<b>4.617</b>
Kreirane/ukinute rezerve	(38)	(1.374)	-	(27)	-	(1.439)
Korištene rezerve	(124)	(211)	-	-	-	(335)
Povećanje diskontovanog iznosa	28	-	-	-	-	28
Aktuarski dobitak/gubitak	(25)	-	-	-	-	(25)
<b>Stanje 31. decembra 2023. godine</b>	<b>428</b>	<b>2.064</b>	-	<b>354</b>	-	<b>2.846</b>
Kreirane/ukinute rezerve	34	525	-	69	-	628
Korištene rezerve	(41)	(136)	-	-	-	(177)
Povećanje diskontovanog iznosa	27	-	-	-	-	27
Aktuarski dobitak / gubitak	50	-	-	-	-	50
<b>Stanje 31. decembra 2024. godine</b>	<b>498</b>	<b>2.453</b>	-	<b>423</b>	-	<b>3.374</b>

Efekti rezervisanja za sudske sporove su prikazani u bilansu uspjeha u okviru stavke Troškovi rezervisanja (Napomena 19), dok su efekti rezervisanja za otpremnine i ostale naknade zaposlenima i neiskorišćene godišnje odmore priznati u okviru stavke Troškovi zaposlenih (Napomena 15).

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**34. TEKUĆE PORESKE OBAVEZE**

	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
Tekuće poreske obaveze	5.045	5.513

Obaveza za tekući porez iznosi EUR 5.045 hiljada.

**35. NETO ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE**

	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
<b>Odložena poreska sredstva</b>	<b>1.844</b>	<b>1.614</b>
Privremena razlika u oporezivim rashodima	1.844	1.614
<b>Odložene poreske obaveze</b>	<b>1.131</b>	<b>836</b>
Privremena razlika u oporezivim rashodima	846	673
Privremena razlika za osnovna sredstva	403	475
Promjena u fer vrijednosti ulaganja u hartije od vrijednosti	(118)	(312)
<b>Neto odložena poreska obaveza</b>	<b>(713)</b>	<b>(778)</b>
<b>Odloženi porez uključen u rezultat tekuće godine (napomena 21)</b>	<b>130</b>	<b>55</b>
<b>Odloženi porez uključen u kapital tekuće godine</b>	<b>195</b>	<b>272</b>

Promjene na odloženim poreskim obavezama u toku 2024. i 2023. godine su prikazane u sljedećoj tabeli:

	Osnovna sredstva	Promjena privremene razlike u oporezivim rashodima	Aktuarski dubitak/ gubitak	Promjene fer vrijednosti hartija od vrijednosti	2024.	2023.
<b>Stanje na dan 1. januara</b>	<b>475</b>	<b>(940)</b>	-	(312)	(778)	(995)
Povećanje priznato u bilansu uspjeha	(72)	(58)	-	-	(130)	(55)
Smanjenje priznato u kapitalu	-	-	-	195	195	272
<b>Stanje na dan 31. decembra</b>	<b>403</b>	<b>(998)</b>	-	(118)	(713)	(778)

## 36. OSTALE OBAVEZE

	31.12.2024.	31.12.2023.
Primljeni avansi za otplate kredita	2.569	2.415
Obaveze po osnovu kastodi poslova	236	13
Obaveze prema dobavljačima	487	383
Obračunati troškovi	2.529	2.245
Obaveze po kartičnom poslovanju	1.921	426
Obaveze na neraspoređene prilive	1.607	1.194
Obaveze po osnovu zakupa	4.370	3.005
Ostala pasiva	1.102	1.065
Ostale obaveze	989	1.379
<b>Ukupno</b>	<b>15.810</b>	<b>12.125</b>

Na poziciji „Obaveze po osnovu zakupa“, Banka je priznala obaveze po osnovu ugovora o zakupu poslovnih zgrada (EUR 2.657, 2023. godine: EUR 1.418 hiljada), POS terminala (EUR 1.498 hiljada, 2023: EUR 1.446 hiljade) i računarske opreme (EUR 215 hiljada, 2023: EUR 141 hiljada). Obaveze po osnovu zakupa predstavljaju neto sadašnju vrijednost obaveza za zakupinu.

Poziciju „ostala pasiva“ čine najvećim dijelom obaveze za odložene bonuse menadžera (EUR 577 hiljada, 2023: EUR 522 hiljade) i sredstva koja se ne koriste po odluci Centralne Banke Crne Gore (EUR 505 hiljada, 2023: EUR 542 hiljada).

**a) Promjene na poziciji obaveze po osnovu zakupa i struktura po ročnosti**

<b>Stanje na dan 1. januara 2023. godine</b>	<b>2.167</b>
Ispravke u toku godine zbog novih zakupa/raskida ugovora	1.696
Plaćanja u toku godine	(920)
Kamata na obaveze po osnovu zakupa ( <i>napomena 7</i> )	62
<b>Stanje na dan 31. decembra 2023. godine</b>	<b>3.005</b>
Ispravke u toku godine zbog novih zakupa/raskida ugovora	2.274
Plaćanja u toku godine	(999)
Kamata na obaveze po osnovu zakupa ( <i>napomena 7</i> )	90
<b>Stanje na dan 31. decembra 2024. godine</b>	<b>4.370</b>

Sledeća tabela prikazuje analizu dospijeća obaveza po ugovorima o zakupu nekretnina gdje se banka javlja kao zakupac, koja pokazuje nediskontovane očekivane isplate:

Dospijeće u roku do godinu dana	948
Dospijeće u roku od godinu do dvije	948
Dospijeće u roku od 2 godine do 5 godina	2.976
Dospijeće u roku preko 5 godina	235
Budući finansijski rashod	(737)
<b>Ukupno:</b>	<b>4.370</b>

**36. OSTALE OBAVEZE (nastavak)**

Struktura rashoda i prihoda po osnovu zakupa za period od 1. januara do 31. decembra prikazana je u sledećoj tabeli:

<i>U hiljadama EUR</i>	<i>2024.</i>	<i>2023.</i>
Troškovi amortizacije imovine sa pravom korišćenja (napomena 16 i 28 c)	(785)	(733)
Rashodi kamate po osnovu lizing obaveza (napomena 7)	(90)	(62)
Troškovi zakupnina (napomena 17)	(543)	(922)
Prihodi od podzakupa	97	126
	<b>(1.321)</b>	<b>(1.591)</b>

Banka iznajmljuje razne kancelarije, filijale i drugu opremu koju koristi u svom poslovanju. Ugovori o zakupu kancelarija i filijala uglavnom imaju rokove zakupa od 2 do 10 godina, dok se neki ugovori sklapaju na neodređeno vrijeme. Ugovori na neodređeno vrijeme uključeni su u mjerjenje obaveze u skladu sa planskim projekcijama. Obično se prepostavlja rok zakupa od 5 godina. Druga oprema ima rok zakupa na neodređeno vrijeme. Postoji nekoliko ugovora o zakupu koji uključuju opcije produženja i raskida. Rukovodstvo dogovara ove opcije kako bi se uskladile sa poslovnim potrebama Banke. Plaćanja zakupnine koja se vrše pod razumno određenim opcijama produženja uključena su u mjerjenje obaveze.

Uslovi zakupa se dogovaraju na individualnoj osnovi i sadrže niz različitih odredbi. Sredstva koja su uzeta u zakup se ne mogu koristiti kao obezbjeđenje za potrebe pozajmljivanja.

**37. SUBORDINISANI DUG**

Na dan 31. decembra 2024. godine Banka iskazuje 2 subordinisana dugoročna kredita u iznosu od EUR 16.494 hiljada. U skladu sa Odlokom o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija („Sl. list CG“ br. 128/20, 140/21, 144/22), subordinisani dug je uključen u dopunski kapital II. Puni iznos instrumenta dopunskog kapitala čiji je preostali rok do dospijeća duži od pet godina ispunjava uslove za stavke dopunskog kapitala. Tokom poslednjih pet godina do dospijeća, instrument se amortizuje u skladu sa članom 56 Odлуке o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija, tj. obim u kojem instrument dopunskog kapitala ispunjava uslove za stavke dopunskog kapitala izračunava se tako što se nominalna vrijednost instrumenta umanjuje linearno, do dospijeća.

***Uslovi subordinisanog duga***

	Dospijeće	Kamatna stopa	<i>31.12.2024.</i>	<i>31.12.2023.</i>
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana	septembar 2027.	6%	2.437	2.438
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana	decembar 2034.	7,04% + 6M Euribor	14.057	-
<b>Ukupno</b>			<b>16.494</b>	<b>2.438</b>

***Kretanje subordinisanog duga***

	<i>2024.</i>	<i>2023.</i>
<b>Stanje na dan 1. januara</b>	<b>2.438</b>	<b>2.438</b>
<b>Stavke novčanog toka:</b>	<b>13.853</b>	<b>(146)</b>
Uzeti krediti	14.000	-
Isplata kamate	(147)	(146)
<b>Stavke koje nisu element novčanog toka:</b>	<b>203</b>	<b>146</b>
Razgraničenje kamate	203	146
<b>Stanje na dan 31. decembra</b>	<b>16.494</b>	<b>2.438</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**38. KAPITAL I REZERVE**

	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
Akcijski kapital	26.648	26.648
Emisiona premija	7.146	7.146
Akumulirana dobit/gubitak	37.326	40.191
Dobit tekuće godine	27.754	26.610
Ostale rezerve	22.054	21.022
<b>Ukupno</b>	<b>120.928</b>	<b>121.617</b>

Akcijski kapital čine obične akcije, istog reda, izdate upisom na račune imaoča u centralnom registru kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva (dalje: CKDD). Imaoči akcija imaju pravo učešća u upravljanju, pravo na dio dobiti (dividendu) i pravo na odgovarajući dio imovine pri likvidaciji ili stečaju, u skladu sa zakonom.

Akcijski kapital Banke na dan 31. decembra 2024. godine iznosi EUR 26.648 hiljada i sastoji se od 15.347.266 akcije pojedinačne nominalne vrijednosti od EUR 1,7364 (31. decembra 2023. godine: 15.347.266 akcija, po nominalnoj vrijednosti od EUR 1,7364).

U skladu sa odlukom Skupštine akcionara koja je održana 28. decembra 2023., dio ostvarene dobiti u 2022. godini u visini od EUR 10.848 hiljada je raspodijeljen za isplatu dividende akcionarima. Dividenda je isplaćena po bruto vrijednosti od EUR 0,7068 po jednoj akciji. Isplata dividende je realizovana u martu 2024. godine, po dobijanju saglasnosti od Centralne banke Crne Gore (u skladu sa Preventivnim upozorenjem Centralne banke Crne Gore).

U skladu sa odlukom Skupštine akcionara koja je održana 29. aprila 2024., dio ostvarene dobiti u 2023. godini u visini od EUR 18.627 hiljada je raspodijeljen za isplatu dividende akcionarima. Dividenda je isplaćena po bruto vrijednosti od EUR 1,2137 po jednoj akciji. Isplata dividende je realizovana u decembru 2024. godine, po dobijanju saglasnosti od Centralne banke Crne Gore (u skladu sa Preventivnim upozorenjem Centralne banke Crne Gore).

Dio ostvarene dobiti po godišnjem računu Banke za 2023. godinu u iznosu od EUR 7.983 hiljada usmjeren je na neraspoređenu dobit i predstavlja stavku osnovnog kapitala Banke, odlukom Skupštine akcionara banke od 29. aprila 2024. godine.

U skladu sa članom 5 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija (Službeni list Crne Gore br. 128/20, 140/21 i 144/22), NLB Banka je dio dobiti ostvarene u 2024. godini, u iznosu od EUR 8.326 hiljada, uključila u izračun redovnog osnovnog kapitala.

Zakonom o kreditnim institucijama („Sl. list CG“ br. 72/19, 82/20 i 8/21), koji je stupio na snagu 1. januara 2022. godine, definisan je minimalni iznos novčanog kapitala banke u vrijednosti od EUR 7.500 hiljada. Na dan 31. decembra 2024. godine regulatorni kapital Banke je iznosio EUR 109.692 hiljada (31. decembra 2023. godine regulatorni kapital Banke je iznosio EUR 87.560 hiljada).

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**38. KAPITAL I REZERVE (nastavak)**

U tabeli niže prikazana je vlasnička struktura akcijskog kapitala sa stanjem na dan 31. decembra 2024. godine, i 31. decembra 2023. godine:

	<b>31.12.2024.</b>		<b>31.12.2023.</b>	
	<b>000 EUR</b>	<b>% učešća</b>	<b>000 EUR</b>	<b>% učešća</b>
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana	26.614	99,87	26.614	99,87
Ostali akcionari	34	0,13	34	0,13
	<b>26.648</b>	<b>100,00</b>	<b>26.648</b>	<b>100,00</b>

a) Ostale rezerve kapitala čine:

	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
Rezerve iz dobiti	11.108	11.108
Rezerve po osnovu fer vrijednosti hartija od vrijednosti koje se mijere po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(507)	(1.589)
Aktuarski gubitak po osnovu rezervisanja za otpremnine	(53)	(3)
Rezerve za procijenjene gubitke po regulatornom zahtjevu	11.506	11.506
<b>Ukupno</b>	<b>22.054</b>	<b>21.022</b>

Banka utvrđuje potrebne rezerve za procijenjene gubitke po regulatornom zahtjevu kao pozitivnu razliku između iznosa rezervacija za potencijalne gubitke, obračunatog u skladu sa kriterijumima iz Odluke o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama („Sl. List Crne Gore“, br. 40/10, 6/13 i 70/17) i zbiru iznosa ispravki vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke, izračunatog u skladu sa zahtjevima Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9. Pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbiru iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke predstavlja odbitnu stavku od regulatornog kapitala banke. Odluka o dopuni Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama je jedna od odluka kojom se uspostavio regulatorni okvir za stupanje na snagu MSFI 9 - Finansijski instrumenti. Ovom odlukom bankama se dozvoljava da, pri utvrđivanju godišnjih finansijskih iskaza, sredstva na računu 3025 - Rezerve za procijenjene gubitke po regulatornom zahtjevu, djelimično ili u potpunosti prenesu na račun neraspoređene dobiti.

## 38. KAPITAL I REZERVE (nastavak)

b) Promjene na rezervi po osnovu fer vrijednosti u toku 2024. i 2023. godine, prikazane u Iskazu o promjenama na kapitalu, bile su sljedeće:

	Vlasničke hartije od vrijednosti	Dužničke hartije od vrijednosti	Aktuarski dobici/gubici po osnovu rezervisanja za otpremnine	2024.	2023.
<b>Stanje na dan 1. januara</b>	<b>3</b>	<b>(1.592)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1.592)</b>	<b>(3.186)</b>
Promjena fer vrijednosti hartija od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat	-	1.312	-	1.312	1.852
Obezvređenje hartija od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz ukupni ostali rezultat na osnovu 12-mjesečnih očekivanih kreditnih gubitaka	-	(35)	-	(35)	(11)
Aktuarski dobici/gubici po osnovu rezervisanja za otpremnine	-	-	(50)	(50)	25
Odložena poreska obaveza po stopi od 14,8% (2023.: 14,8%)	-	(195)	-	(195)	(272)
<b>Stanje na dan 31. decembra</b>	<b>3</b>	<b>(510)</b>	<b>(53)</b>	<b>(560)</b>	<b>(1.592)</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
**(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)**

---

**39. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA**

Banka posmatra povezana lica shodno zahtjevima Međunarodnog računovodstvenog standarda 24, koji definiše da su povezana lica:

- strane koje direktno ili indirektno, putem jednog ili više posrednika, kontrolišu, su kontrolisane ili su pod zajedničkom kontrolom sa (tim) entitetom;
- strane u kojima Banka posjeduje udio u entitetu koji joj omogućava značajan uticaj nad entitetom, a koje nisu ni povezana pravna lica niti učesnici u zajedničkom poduhvatu;
- privatna lica koja direktno ili indirektno posjeduju glasačko pravo u Banci koje im omogućava značajan uticaj nad Bankom, odnosno bilo koji subjekat za koji se očekuje da ima uticaj ili je pod uticajem povezanog lica Banke;
- članovi ključnog rukovodećeg kadra, odnosno lica koja posjeduju ovlašćenja i odgovornosti u pogledu planiranja, upravljanja i kontrolisanja poslovanja Banke, uključujući direktore i ključno rukovodstvo.

Prilikom razmatranja svake pojedinačne transakcije sa povezanim licima, pažnja je, osim na pravnu formu, usmjerena i na suštinu tj. sadržaj transakcije.

Većinski vlasnik banke je Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana registrovana u Sloveniji (matična banka), u čijem se vlasništvu nalazi 99,87% običnih akcija na dan 31. decembra 2024. godine (31. decembar 2023: 99,87%).

Ostala pravna lica prikazana u tabeli niže smatraju se povezanim licima budući da su članice NLB Grupe. Članice NLB Grupe su povezane sa Bankom budući da su zajednički kontrolisane od strane matične banke.

Banka obavlja brojne transakcije sa povezanim pravnim licima u toku svog redovnog poslovanja, po tržišnim uslovima.

Pomenute transakcije obuhvataju plasmane, depozite, transakcije u stranoj valuti kao i lična primanja članova rukovodstva Banke.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**39. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA (nastavak)**

Obim transakcija sa povezanim licima, stanje sredstava i obaveza na dan 31. decembra 2024. godine i odnosni rashodi i prihodi u bilansu uspjeha za period od 1. januara do 31. decembra 2024. godine prikazani su u sljedećim tabelama:

31.12.2024.

	NLB d.d. Ljubljana	NLB Komercijalna banka Beograd	Bankart d.o.o. Ljubljana	NLB Digit	NLB Interfin ans AG Zurich	NLB Banka Banja Luka	NLB Banka Sarajevo	NLB Banka Priština	NLB Banka Skoplje	NLB Ream Podgorica	NLB Crna Gora	Povezana fizička lica	Ukupno
<b>Potraživanja</b>													
Krediti bankama	84.912	79	-	-	-	18	19	19	29	-	-	-	85.076
Dati krediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.823	2.823
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Ostala potraživanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
<b>Ukupno potraživanja</b>	<b>84.914</b>	<b>79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2.823</b>	<b>87.902</b>
<b>Obaveze</b>													
Depoziti po viđenju	1	-	-	-	-	2	-	68	8	628	1.530	336	840
Oročeni depoziti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	226
Primljeni krediti	5.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.111
Derivativne finansijske obaveze kao instrument zaštite	2.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.425
Subordinisani kredit	16.494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.494
Ostale obaveze	25	-	140	78	-	-	-	-	22	8	-	-	273
<b>Ukupno obaveze</b>	<b>24.056</b>	<b>-</b>	<b>140</b>	<b>78</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>68</b>	<b>8</b>	<b>650</b>	<b>1.538</b>	<b>336</b>	<b>1.066</b>	<b>27.924</b>
<b>Neto potraživanja/o baveze</b>	<b>60.858</b>	<b>79</b>	<b>(140)</b>	<b>(78)</b>	<b>(2)</b>	<b>18</b>	<b>(49)</b>	<b>11</b>	<b>(621)</b>	<b>(1.538)</b>	<b>(335)</b>	<b>1.757</b>	<b>59.960</b>
Vanbilansne stavke	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**39. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA (nastavak)**

											2024.	
	NLB d.d. Ljubljana	Bankart d.o.o. Ljubljana	Lease&Go	NLB Komercijalna Banka Beograd	NLB Banka Banja Luka	NLB Banka Sarajevo	NLB DigIT	NLB Banka Skopje	Ream Podgorica	NLB Crna Gora	Povezana fizička lica	Ukupno
<b>Prihodi</b>												
Prihodi od kamata	2.644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	2.789
Prihodi od naknada	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	10
Promjene fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika	2.809											2.809
Finansijski prihodi, neto	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15)
Ostali prihodi	-	-	54	-	-	-	-	-	2	13	-	69
Prihodi od dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>5.438</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>153</b>	<b>5.662</b>
<b>Rashodi</b>												
Rashodi kamata	(358)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	(360)
Rashodi provizija	(72)	(756)	-	(6)	(6)	-	-	(82)	-	-	(1)	(923)
Promjene fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika	(2.891)	-	-									(2.891)
Troškovi (lični i materijalni)	(94)	(39)	-	-	-	-	(179)	(21)	(60)	-	(3.998)	(4.391)
Ostali rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>(3.415)</b>	<b>(795)</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>	<b>(179)</b>	<b>(103)</b>	<b>(60)</b>	<b>-</b>	<b>(4.001)</b>	<b>(8.565)</b>
<b>Neto prihodi/rashodi</b>	<b>2.023</b>	<b>(795)</b>	<b>54</b>	<b>(6)</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>	<b>(179)</b>	<b>(103)</b>	<b>(57)</b>	<b>14</b>	<b>(3.848)</b>	<b>(2.903)</b>

## NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.

(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

## 39. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA (nastavak)

U tabeli niže prikazani su obim transakcija sa povezanim licima, stanja na računima sredstava i obaveza na dan 31. decembra 2023. godine, kao i stanje na računima prihoda i rashoda za godinu završenu na taj dan:

31.12.2023.

	NLB d.d. Ljubljana	NLB Komercijalna banka Beograd	Bankart d.o.o. Ljubljana	NLB Digit	NLB Interfin ans AG Zurich	NLB Banka Banja Luka	NLB Banka Sarajevo	NLB Banka Priština	NLB Banka Skoplje	NLB Ream Podgorica	NLB Crna Gora	Povezana fizička lica	Ukupno
<b>Potraživanja</b>													
Krediti bankama	48.227	61	-	-	-	15	19	13	34	-	-	-	48.369
Dati krediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.270	1.270
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
Ostala potraživanja	2.523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2.524
<b>Ukupno potraživanja</b>	<b>50.848</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1.270</b>	<b>52.261</b>
<b>Obaveze</b>													
Depoziti po viđenju	104	-	-	-	4	79	103	3	667	915	318	703	2.896
Oročeni depoziti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	116
Primljeni krediti	6.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.449
Derivativne finansijske obaveze kao instrument zaštite	2.341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.341
Subordinisani kredit	2.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.438
Ostale obaveze	37	-	56	94	-	-	1	-	11	4	-	-	203
<b>Ukupno obaveze</b>	<b>11.369</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>94</b>	<b>4</b>	<b>79</b>	<b>104</b>	<b>3</b>	<b>678</b>	<b>919</b>	<b>318</b>	<b>819</b>	<b>14.443</b>
<b>Neto potraživanja/o baveze</b>	<b>39.479</b>	<b>61</b>	<b>(56)</b>	<b>(94)</b>	<b>(4)</b>	<b>(64)</b>	<b>(85)</b>	<b>10</b>	<b>(644)</b>	<b>(919)</b>	<b>(317)</b>	<b>451</b>	<b>37.818</b>
Vanbilansne stavke	63.921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.921

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

**39. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA (nastavak)**

2023.

	NLB d.d. Ljubljana	Bankart d.o.o. Ljubljana	NLB Leasing Ljubljana	NLB Komercijalna Banka Beograd	NLB Banka Banja Luka	NLB Banka Sarajevo	NLB Digit	NLB Banka Skopje	Ream Podgorica	NLB Crna Gora	Povezana fizička lica	Ukupno
<b>Prihodi</b>												
Prihodi od kamata	2.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	2.111
Prihodi od naknada	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Promjene fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika	1.489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.489
Finansijski prihodi, neto	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40)
Ostali prihodi	4	-	-	-	-	-	-	-	2	13	-	19
Prihodi od dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>3.510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>54</b>	<b>3.580</b>
<b>Rashodi</b>												
Rashodi kamata	(262)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(263)
Rashodi provizija	(59)	(721)	-	(17)	(6)	-	-	(58)	-	-	-	(861)
Promjene fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika	(3.829)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.829)
Troškovi (lični i materijalni)	(90)	(4)	(4)	-	-	-	(175)	(11)	(57)	-	(1.881)	(2.222)
Ostali rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>(4.240)</b>	<b>(725)</b>	<b>(4)</b>	<b>(17)</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>	<b>(175)</b>	<b>(69)</b>	<b>(57)</b>	<b>-</b>	<b>(1.882)</b>	<b>(7.175)</b>
<b>Neto prihodi/rashodi</b>	<b>(730)</b>	<b>(725)</b>	<b>(4)</b>	<b>(17)</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>	<b>(175)</b>	<b>(69)</b>	<b>(54)</b>	<b>13</b>	<b>(1.828)</b>	<b>(3.595)</b>

## 39. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA (nastavak)

## Naknade ključnim članovima rukovodstva

	31.12.2024.			31.12.2023.		
	Drugi ključni članovi		Ukupno	Drugi ključni članovi		Ukupno
	Uprava	rukovodstva		Uprava	rukovodstva	
Plate i druge kratkoročne naknade	1.219	2.607	3.826	552	1.191	1.743
Nadoknada troškova	53	65	118	69	33	102
Dugoročne naknade	14	19	33	14	-	14
<b>Ukupno</b>	<b>1.286</b>	<b>2.691</b>	<b>3.977</b>	<b>635</b>	<b>1.224</b>	<b>1.859</b>

Kratkoročne naknade obuhvataju novčane naknade (bruto plate i zarade i ostale kratkoročne naknade).

Nadoknada troškova obuhvata plaćene zakupnine za stan i ostale ugovorene troškove.

Dugoročne naknade obuhvataju dodatno osiguranje.

Osim navedenog, nezavisnim članovima Nadzornog odbora Banke je za period od 1. januara do 31. decembra 2024. godine isplaćena nadoknada za rad u Odboru i njegovim radnim tijelima u iznosu od EUR 21 hiljade (2023: EUR 22 hiljada).

## 40. VANBILANSNE STAVKE

## a) Struktura ugovorenih iznosa vanbilansnih finansijskih instrumenata Banke

	31.12.2024.	31.12.2023.
<b>Rizična vanbilansna aktiva</b>		
Akreditivi	1.755	1.384
Kratkoročne garancije	30.024	27.082
Dugoročne garancije	38.357	27.158
Preuzete obaveze	108.147	95.622
<b>Ukupna rizična vanbilansna aktiva</b>	<b>178.283</b>	<b>151.246</b>
Rezervisanja (Napomena 33)	(1.738)	(2.013)
<b>Ukupno</b>	<b>176.545</b>	<b>149.233</b>
Derivativni finansijski instrumenti	60.000	60.000
Ostale vanbilansne stavke	4.490.094	3.758.524
Ukupno ostala vanbilansna aktiva	<b>4.550.094</b>	<b>3.818.524</b>
Memorandum računi	-	-
<b>Ukupno vanbilansna evidencija</b>	<b>4.728.377</b>	<b>3.969.770</b>

- Garancije su date lokalnim vlastima i preduzećima za izmirenje obaveza po osnovu uzetih kredita i izvršenja ugovorenog posla. Na izdate garancije i ostale preuzete obaveze Banka je izdvojila rezervacije u iznosu od EUR 1.738 hiljada (2023: EUR 2.013 hiljada) (Napomena 33).
- Ostale vanbilansne stavke se, najvećim dijelom, odnose na primljena sredstva obezbjeđenja u iznosu od EUR 4.351.447 hiljada (2023: EUR 3.613.943 hiljada) i poslove u ime i za račun trećih lica u iznosu od EUR 24.092 hiljada (2023: EUR 12.097 hiljada), koje Banka vrši uz odgovarajuću naknadu i po kojima ne snosi bankarski ili drugi rizik.

**40. VANBILANSNE STAVKE (nastavak)****b) Struktura primljenih sredstava obezbjeđenja:**

	<u>31.12.2024.</u>	<u>31.12.2023.</u>
Nekretnine	993.477	838.390
Hartije od vrijednosti	-	-
Ostalo	<u>3.357.970</u>	<u>2.775.553</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>4.351.447</u></b>	<b><u>3.613.943</u></b>

U okviru pozicije „Ostalo“ najznačajnija stavka u iznosu od EUR 2.246.932 hiljada (2023: EUR 1.893.967 hiljada) se odnosi na sredstva obezbjeđenja mjenice. Vrijednosti garancija koje je dala Vlada Crne Gore po osnovu kredita, garancija i akreditiva koje je Banka izdala komitentima iznose EUR 5.113 hiljada (2023: EUR 5.113 hiljada).

**c) Vanbilansna evidencija otpisanih potraživanja**

Banka je, shodno članu 49.b Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama u ranijem periodu otpisala bilansna potraživanja za koja je procijenjeno da neće biti nadoknađena, bruto izloženosti EUR 23.723 hiljada (2023: EUR 29.747 hiljada). Pošto je izmjenama odluke član 49b brisan, od 1. januara 2018. godine više se ne vrši prenos potraživanja na internu evidenciju, kako je to bilo propisano ovim Članom. Potraživanja prenesena do ovog datuma su uključena u vanbilansnu evidenciju Banke i tu ostaju do okončanja postupka naplate (uvećana za iznos pripadajućih kamata).

Banka nastavlja da vrši prenos potraživanja na vanbilansnu evidenciju za koja se ne očekuje značajnija naplata, u skladu sa zahtjevima MSFI, i u skladu sa Standardom za otpis/prenos dospjelih nenaplaćenih kredita i potraživanja u NLB Grupi (napomena 3.4.4). Ova potraživanja se nadalje vode na vanbilansnoj evidenciji do okončanja postupka naplate. U periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine po ovom osnovu Banka je otpisala potraživanja u iznosu od EUR 651 hiljada (2023: EUR 404 hiljada).

**d) Poslovanje u tuđe ime i za tuđi račun**

Sredinom maja 2020. godine, Odbor direktora Banke donio je odluku o zatvaranju područja kastodi i depozitarni poslovi uslijed neprofitabilnosti područja, uzrokovano slabo razvijenim tržištem kapitala, bez prepoznavanja značajnijeg tržišnog potencijala i pozitivnog uticaja na bilans uspjeha u narednom srednjeročnom periodu, uz prepoznate visoke operativne rizike poslovanja i sve zahtjevne regulatorne zahtjeve, kao i zahtjeve na nivou NLB Grupe, koje traže dodatne kadrovske resurse za savladavanje operativnih i compliance rizika (dodatno negativan uticaj na bilans uspjeha). Nakon odluke Odbora direktora o početku zatvaranja kastodi područja, Komisija za tržište kapitala je u julu 2020. godine oduzela Banci licencu za obavljanje kastodi poslova i naložila Banci prenos portfelja kastodi klijenata i gašenje računa. Na dan 31. decembra 2024. godine, u kastodi portfelju Banke nalazila se imovina samo jednog kastodi klijenta u iznosu od EUR 24.092 hiljada (2023: EUR 12.097 hiljada). Pomenuta sredstva se računovodstveno obuhvataju odvojeno od sredstava Banke.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2024.**  
*(Svi iznosi su navedeni u hiljadama EUR, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)*

---

**41. POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE**

**a) Sudski sporovi**

Na dan 31. decembra 2024. godine Banka je imala 173 započeta sudska spora u kojima je imala status tuženog lica, u ukupnom iznosu od EUR 23.106 hiljada. Imajući u vidu stepen materijalnosti i procjenu rizika, Banka je izvršila rezervisanje u iznosu od EUR 2.453 hiljade.

Ishod sporova u toku za koje nije izvršeno rezervisanje za sada nije moguće pozdano ocijeniti ili utvrditi visinu potencijalne štete. Mišljenje rukovodstva i pravnog savjetnika je da se ne očekuju dodatni negativni ishodi sporova koji bi mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske iskaze Banke. Vrijednost tužbi protiv Banke i svih materijalno značajnih sporova je procijenjena pojedinačno i mala je vjerovatnoća da će Banka imati gubitke koje treba priznati u pojedinačnim finansijskim iskazima, osim onih već priznatih.

Osim pomenutog, Banka vodi i 32 sudska spora u kojima ima status tužioca, u ukupnom iznosu od EUR 7.717 hiljada.

**b) Preuzete obaveze/potraživanja po osnovu operativnog zakupa**

Banka, kao zakupac, nema obavezu za buduća plaćanja po osnovu zakupnina po ugovorima o poslovnim zakupima koji se ne mogu otkazati.

Banka, kao zakupodavac, nema zaključene ugovore o poslovnom zakupu koji se ne mogu, pod određenim okolnostima i u ugovorenom roku, otkazati jednostranom voljom.

**42. USAGLAŠENOST SA PROPISIMA CENTRALNE BANKE CRNE GORE**

U skladu sa propisima Centralne banke Crne Gore, Banka je obavezna da održava minimalan stepen adekvatnosti kapitala na način koji je opisan u napomeni 4.6. Banka je dužna da obim svog poslovanja uskladi sa propisanim pokazateljima, odnosno da obim i strukturu svojih rizičnih plasmana uskladi sa Zakonom o kreditnim institucijama („Sl. list Crne Gore“ br. 72/19, 82/20, 8/21) i propisima Centralne banke Crne Gore.

	<b>31.12.2024.</b>	<b>31.12.2023.</b>
Osnovni kapital	94.384	85.772
Regulatorni kapital	109.692	87.560
Ponderisana bilansna aktiva	435.043	370.059
Ponderisane vanbilansne stavke	38.517	28.704
Rizik druge ugovorne strane	961	2.809
Koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala (OCR) (minimalni koeficijent za Banku na dan 31. decembra 2024. godine iznosi 15,04%*)	20,16%	19,18%
Koeficijent redovnog osnovnog kapitala (CET 1) (minimalni koeficijent 4,5%)	17,34%	18,78%
Koeficijent osnovnog kapitala (Tier 1) (minimalni koeficijent 6%)	17,34%	18,78%
Koeficijent ukupnog kapitala (TCR) (minimalni koeficijent 8%)	20,16%	19,18%
Dnevni koeficijent likvidnosti na dan 31. decembar (minimalni koeficijent 0,9)	1,27	1,20
Dekadni koeficijent likvidnosti za dekadu koja se završava na 31. decembra (minimalni koeficijent 1)	1,23	1,25
Izloženost banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica (limit 25% osnovnog kapitala banke)	18,35%	12,42%
Koeficijent likvidne pokrivenosti (minimalno 100%**)	393%	366%

\* Na dan 31. decembra 2023. godine – 14,41%

\*\* Limit se postepeno prilagođavao tokom prelaznog perioda (do 2024. godine), i to po godinama: 2022. - 60%, 2023. - 70%, 2024. – 80%. Sistemom strukturalnih limita Banke definisano je da mora biti održavan na minimalnom nivou od 100%.

**43. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA**

Nakon datuma bilansa stanja nije bilo događaja koji bi mogli imati uticaja na finansijsko stanje i rezultate poslovanja prikazane u finansijskim iskazima na dan 31. decembra 2024. godine.

Podgorica, 20. mart 2025. godine

U ime Banke:  
Martin Leberlin  Lana Đurasović Dražen Vujošević Marko Čelebić  
Predsjednik Upravnog odbora Član Upravnog odbora Član Upravnog odbora Član Upravnog odbora  
Marija Milić Marija Bakić  
Član Upravnog odbora Direktor Sektora finansijskog upravljanja



NLB Banka AD Podgorica

## Godišnji izvještaj menadžmenta za 2024. godinu

Godišnji izvještaj menadžmenta NLB Banke AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) sačinjen je shodno odredbama Zakona o računovodstvu (Službeni list Crne Gore, broj 145/21, 152/22).

Uvažavajući sadržinu propisanu članom 12, daje cjelovitu prezentaciju poslovanja Banke, od prikaza poslovnih aktivnosti i organizacije, načina upravljanja rizicima, do osvrta na budući planirani investicioni razvoj.

Prezentovani podaci i informacije u Izvještaju za 2024. godinu bazirani su na konačnim knjigovodstvenim podacima, uvažavajući i podatke iz dodatnih evidencija u Banci, u poređenju sa stanjem na kraju i za 2023. godinu.

## Opšti podaci o Banci na dan 31. decembar 2024.

Naziv	NLB Banka a.d. Podgorica
Sjedište i adresa	Bulevar Ivana Crnojevića br. 171, 81000 Podgorica
Adresa za prijem pošte	Bulevar Stanka Dragojevića br. 46, 81000 Podgorica
PIB	02011395
Djelatnost	Ostalo monetarno posredovanje
Broj zaposlenih	400
Broj akcionara	197
Vrijednost osnovnog kapitala	26.648.331,98 EUR
Broj akcija	15.347.266
Nominalna vrijednost akcije	1,73635695 EUR

Vlasnici sa najvećim učešćem	% vlasništva
1. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	99,871%
2. JP "STAMBENO - KOMUNALNO PREDUZEĆE"	0,013%
3. "MEGATREND CO"	0,007%
4. GIP "RADNIK" DD. BIJELO POLJE	0,004%
5. SO "BUDVA" BUDVA	0,004%
6. OG DI "VUKMAN KRUŠČIĆ" - MOJKOVAC	0,004%
7. OPŠTINSKI FOND ZAJEDNIČKIH REZERV ULICINJ	0,003%
8. INEX "ZLATNA OBALA" - PJ SUTOMORE	0,003%
9. JZU OPŠTA BOLNICA "BLAŽO ORLANDIĆ" BAR	0,003%
10. HORIZON LOGISTICS U STEČAJU AD BAR	0,003%

Nadzorni odbor
Antonio Argir, predsjednik (od 29.10.2024.)
Archibald Kremser predsjednik (do 27.9.2024.)
Marjana Usenik, zamjenica predsjednika
Uroš Jerovšek, član
Igor Macura, član
Liliana Lapatatori Huluta, nezavisni član
Gordana Đurović, nezavisni član
Branka Pavlović, nezavisni član

Odbor za imenovanja
Antonio Argir, predsjednik (od 29.10.2024.)
Archibald Kremser, predsjednik (do 27.9.2024.)
Igor Macura, član
Gordana Đurović, član

Odbor za rizike
Marjana Usenik, predsjednica
Uroš Jerovšek, član
Liliana Lapatatori Huluta, član


Revizorski odbor
Tatjana Jamnik Skubic, predsjednica
Andreja Golubić, zamjenica predsjednice
Polona Kurtevska, član
Marjana Usenik, član (od 7.6.2024.)

Odbor za primanja
Uroš Jerovšek, predsjednik
Igor Macura, član
Branka Pavlović, član

Upravni odbor
Martin Leberle, Predsjednik Upravnog odbora
Dražen Vujošević, član Upravnog odbora
Lana Đurasović, član Upravnog odbora

Revisor
Crowe MNE d.o.o.

## Organizaciona šema Banke na dan 31. decembar 2024.



## SADRŽAJ

Ključni događaji .....	134
Ključna dešavanja 2024. godine.....	135
Makroekonomski indikatori.....	136
Očekivanja i prognoze .....	136
Bankarski sektor .....	137
Regulatorno okruženje .....	139
Opis poslovne aktivnosti.....	140
Poslovanje Banke .....	141
Pozicija na tržištu.....	141
Analiza finansijskog rezultata.....	141
Analiza bilansa stanja .....	145
Kapital i adekvatnost kapitala.....	148
Poslovne jedinice .....	149
Likvidnosna pozicija.....	149
Planirani budući razvoj .....	150
Upravljanje rizicima .....	150
Ciljevi i metode upravljanja rizicima.....	150
Izloženost rizicima .....	151
Politike upravljanja rizicima .....	152
Uvođenje ESG (Environmental, Social, & Governance) rizika u područje upravljanja rizicima .....	153
Sistem internih kontrola .....	153
Aktivnosti razvoja .....	154
Upravljanje kadrovima.....	156
Ostalo .....	158
Socijalna i kadrovska pitanja.....	158
Održivost .....	158
Društveno odgovorna uloga Banke .....	159
Sprečavanje mita i korupcije .....	164
PRILOG 1. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja .....	165

## Ključni događaji



Januar

### Okvir pomoći

Projekat podrške biznis zajednici zabilježio je četvrtu sezonu. Nagrađena su tri projekta koji unapređuju i obogaćuju naše društvo i rješavaju brojne izazove kako mlade tako i starijih generacija.

Mart

### Isplata dividende

Po odluci Skupštine akcionara od 29. decembra 2023. godine, Banka je 29. marta izvršila isplatu dividende akcionarima iz dijela ostvarene dobiti u 2022. godini u ukupnom iznosu od 10.848 hiljada EUR.

Maj

### Apple Pay

Uveden je Apple Pay za sve NLB korisnike. Projekat integracije sproveden je u rekordnom roku.

### Nova poslovna strategija NLB Grupe predstavljena na Danu investitora u Ljubljani

Više od tri miliona klijenata, dvostruko veći bilans i milijardu eura profita do 2030. godine - ovo je temelj nove,

ambiciozne poslovne strategije NLB Grupe, koja je premijerno predstavljena na NLB Danu investitora u Ljubljani.

Jun

### Podrška ženskom preduzetništvu

Producena saradnja i ugovor sa EBRD za kreditnu liniju „Žene u biznisu“ od 3 milion EUR, namijenjenu malim i srednjim preduzećima čije su vlasnice žene.

Jul

### Priznanja „Najbolja banka u Crnoj Gori“ i „Najbolja real estate banka u Crnoj Gori“

Treću godinu zaredom, jedan od vodećih svjetskih finansijskih magazina „Euromoney“ proglašio je NLB Banku najboljom bankom u Crnoj Gori. „Euromoney“ je uručio NLB Banci još jedno vrijedno priznanje – za najbolju real estate banku u Crnoj Gori u 2024. godini.

Septembar

### Imenovan novi predsjednik Nadzornog odbora

Na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 27. septembra, za predsjednika Nadzornog odbora

imenovan je Antonio Argir, član Uprave NLB d.d., sa mandatom od četiri godine.

Oktobar

### Humanitarna donacija Bosni i Hercegovini

Obezbijedili smo novčanu pomoći u iznosu od 50 hiljada EUR za Bosnu i Hercegovinu koja se suočila sa katastrofalnim posljedicama poplava, vjerujući da donekle možemo ublažiti tragediju sa kojima se suočavaju stanovnici na oštećenim područjima. Ukupna donacija NLB Grupe je iznosa 1 milion EUR.

Novembar

### NLB festival održivosti

Svjetski dan održivosti NLB Banka je obilježila otvaranjem drugog Festivala održivosti. Festival održivosti trajao je od 23. oktobra do 29. novembra, a u okviru njega je organizovano više događaja i aktivnosti.

### ISO 20022 - novi globalni standard za finansijske informacije

NLB Banka je prva banka u Crnoj Gori koja je lansirala ISO 20022 standard za platne poruke.

Decembar

### Prestižni finansijski magazin The Banker proglašio je NLB Banku „Bankom godine“

Ova nagrada smatra se vodećim standardom za izvrsnost u bankarstvu i najprestižnijim priznanjem u finansijskom svijetu.

### Banka podstiče zelene investicije u Crnoj Gori

NLB Banka i EBRD potpisali su SME Go Green ugovor vrijedan 3 miliona EUR za kreditiranje malih i srednjih preduzeća.

### Nagrada za filantropiju „Iskra“

Fond za aktivno građanstvo dodijelio je Banci Iskra nagradu za doprinos lokalnoj zajednici.

### Isplata dividende

Po odluci Skupštine akcionara od 29. aprila 2024., Banka je izvršila isplatu dividende akcionarima iz dijela ostvarene dobiti u 2023. godini u ukupnom iznosu od 18.627 hiljada EUR.

## Ključna dešavanja 2024. godine

Finansijski pokazatelji	Poslovna aktivnost i projekti	Kvalitet portfelja	Kapital i likvidnost	Strategija i perspektiva
Godina rekordne neto dobiti u iznosu od 27,8 miliona EUR, uz poboljšanje performansi u svim segmentima poslovanja, prateći kontinuirani organski rast Banke.	Godinu su obilježile brojne kampanje i inovacije u cilju poboljšanja ponude, kako u segmentu fizičkih, tako i u segmentu pravnih lica. Novi realizovani krediti stanovništvu bilježe rast od 33% u odnosu na prethodnu godinu.	Banka nastoji finansirati samo kreditno sposobne klijente koji pripadaju A i B bonitetnim grupama, što doprinosi kvalitetu kreditnog portfolija.	Koefficijent adekvatnosti kapitala na kraju 2024. godine iznosi 20,16% i znatno je iznad regulatornog minimuma (15,04%). Banka je ojačala i Tier 2 kapital, uzimanjem subordinisane linije od matične banke.	I pored izraženih inflatornih pritisaka i rizika u fiskalnoj sferi, dalji planovi se zasnivaju na strateškoj orijentaciji i potencijalu rasta u pojedinih segmentima uz jači fokus na digitalizaciju, uzimajući u obzir optimalnu alokaciju kapitala u odnosu na profitabilnost i sklonost riziku, prateći ambiciju Strategije NLB grupe do 2030. godine.
Neto kamatni prihodi bilježe rast od 14%, generisani snažnom kreditnom aktivnošću i poboljšanjem neto kamatne marže.	Banka je i u 2024. godini nastavila intezivne aktivnosti na polju društveno odgovornog poslovanja, podržavajući brojne projekte i kampanje humanitarnog karaktera, kao i pružanjem finansijske podrške preduzetništvu i privredi. Nakon što je proglašena Najboljom bankom u Crnoj Gori i Najboljom bankom za nekretnine od strane uglednog finansijskog časopisa „Euromoney”, NLB Banka kraj 2024. godine je dočekala bogatija za još jedno internacionalno priznanje. Prestižni finansijski magazin The Banker proglašio je NLB Banku „Bankom godine” za 2024. godinu, što je još jednom potvrdilo aktivnosti i posvećenost Banke.	Stabilna tržišna situacija kao i prethodne godine (poreska reforma koja je dovela do uvećanja zarada stanovništva) odrazila se i na stabilnost kvalitet portfolija, što je uticalo na povoljan trošak rizika i u 2024. godini.	Depoziti nebanaka na nivou bankarskog sektora bilježe rast od 5%, uz povećanje LTD-a za 4 p.p. LTD Banke je takođe rastao, uz rast depozita od 6% i jačanje udjela na tržištu.	U fokusu će biti stabilan rast prihoda, uz održiv nivo troškova.
Neto naknade i provizije porasle su 8% u odnosu na prethodnu godinu.		Prethodno navedeno, uz proaktivran pristup restrukturiranju i naplati portfolija NPE (nekvalitetna izloženost), dovelo je do daljeg porasta učešća A i B bonitetne grupe u kreditnom portfoliju i smanjenja učešća nekvalitetnih izloženosti do nivoa 2,1% (-1,3 p.p.) na kraju 2024. godine	Banka je u svakom momentu aktivno upravljala likvidnim sredstvima, održavajući adekvatan nivo, usmjeravanjem viška likvidnosti u kupovinu hartija od vrijednosti.	Banka će se i u budućnosti starati da doprinese poboljšanju kvaliteta života u regionu u kome posluje.
Rezultat prije obezvređenja i rezervisanja bilježi rast od 8% u odnosu na prethodnu godinu.				Kao dio NLB Grupe, posvećeni smo ispunjavanju potreba naših stejkholdera i održivom poslovanju.

## Makroekonomski indikatori

Septembar 2024.

**Rast BDP-a za prvih 9 mjeseci iznosio je 2,6%.**

Bruto domaći proizvod Crne Gore u trećem kvartalu 2024. godine iznosio je 2.357,9 miliona EUR, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 2.213,1 miliona EUR. Podaci za prvih devet mjeseci 2024. godine ukazuju na pozitivne trendove u sektorima saobraćaja, trgovine i građevinarstva, dok su turizam i industrijska proizvodnja zabilježili pad.

Industrijska proizvodnja je u prvih devet mjeseci 2024. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, zabilježila pad od 6%. Pad proizvodnje je evidentiran u sektoru snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom od 20,5%, dok je rast zabilježen u sektorima vađenje ruda i kamena od 8,1% i prerađivačkoj industriji od 4,2%.

Ekspertska procjena Centralne Banke je da će se stopa inflacije u ovoj godini kretati u rasponu od 2% do 3%, sa centralnom projekcijom od 2,5%. Godišnja inflacija u septembru 2024. godine, mjerena potrošačkim cijenama iznosila je 1,0%, dok je godišnja stopa mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila 1,4%.

Prosječna zarada (bruto) u septembru 2024. godine u Crnoj Gori iznosila je 1.102 EUR, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 877 EUR. Prosječna (neto) zarada u septembru 2024. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 9,6%.

Na tržištu rada su zabilježeni pozitivni trendovi, sa rastom zaposlenosti i padom nezaposlenosti. Stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori pala je na 11% u trećem kvartalu 2024. sa 12,2%, koliko je bila na kraju 2023. godine.

Ukupan broj dolazaka turista u prvih devet mjeseci 2024. godine iznosio je 2,30 miliona, što je za 1,06% manje u odnosu na uporedni period prethodne godine. U istom periodu ostvareno je 13,85 miliona noćenja, što predstavlja pad od 5,28%.

## Očekivanja i prognoze

Svjetska banka prognozira stopu realnog rasta crnogorske ekonomije u 2025. godini od 3,5%, a Ministarstvo finansija Crne Gore od 4,8%.

Nakon tri godine snažnog rasta od vremena pandemije očekuje se usporavanje ekonomskih aktivnosti. U tekućoj godini Svjetska banka prognozira usporavanje ekonomskog rasta u Crnoj Gori na 3,4%. Glavni razlog je pad prihoda u turizmu i pad izvoza.

Prema prognozama Ministarstva finansija, crnogorska ekonomija će u srednjem roku prosječno godišnje rasti po stopi od 3,7%, odnosno po godinama 4,8% u 2025, 3,1% i 3,2% u 2026. i 2027. godini. Rast u narednom trogodišnjem periodu će dominantno voditi visoka domaća potražnja, koja će doprinijeti rastu BDP-a oko 3,1 procenatnih poena, dominantno uslijed nastavka dinamične lične potrošnje domaćinstava, ali i rasta investicija kroz olakšanje biznis barijera za koje se očekuje da doprinesu rastu oko 0,9 procenatnih poena. Privatna potrošnja će biti uvećana i kroz snažan rast novoodobrenih kredita, porast zaposlenosti (oko 2% godišnje u periodu 2025-2027) i rast međunarodnih transfera – doznaka. U srednjem roku je projektovan i porast javne potrošnje od oko 2,7% prosječno godišnje, što će usloviti visoka tekuća budžetska potrošnja i porast vrijednosti planiranih javnih ulaganja. U narednom periodu očekuje se postepeno usporavanje inflacije, koja će prosječno iznositi 3,5% u periodu 2024-2027. godine. Postepenom ublažavanju stope inflacije na oko 3% u narednom trogodišnjem periodu, doprinjeće djelimično smirivanje eksternih kretanja, koja su i dalje uslovljena neizvjesnim geopolitičkim dešavanjima. U narednim godinama se očekuje nastavak oporavka investicione aktivnosti i dalji rast ulaganja, prevashodno u energetici i turizmu, koji obuhvataju velike projekte u oblasti obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, komplekse visoke vrijednosti u turizmu, izgradnju hotelskih sadržaja u sjevernom regionu po osnovu programa ekonomskog državljanstva. Usvojenim kapitalnim budžetom za 2024. opredijeljena su značajna sredstva za razvoj infrastrukture a najvažniji projekti se odnose na nastavak gradnje druge dionice autoputa Bar-Boljare (dionica Matešovo-Andrijevica), rekonstrukciju postojeće putne infrastrukture, kao i projekte u oblasti zdravstva i obrazovanja. Takođe, smanjenje doprinosa na rad može opredijeliti dalje investicione tokove, uz pretpostavke predvidivog okvira poreske i fiskalne politike i stabilizaciju političkih prilika u državi u narednom periodu.

### Kretanje ključnih makroekonomskih indikatora u Crnoj Gori

	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>*III kvartal 2024.</b>
BDP (godišnja stopa rasta %)	13	6,4	6,3	2,6*
Platni bilans (%BDP)	(15,4)	(17,9)	(24,1)	3,8*
Javni dug (%BDP)	74,6	68,8	58,03	51,9*
Prosječna inflacija (%)	4,6	17,2	4,3	2,1
Stopa nezaposlenosti (%)	16,6	14,7	13,1	11,0*

### Bankarski sektor

Bankarski sistem je tokom 2024. godine bio stabilan i visoko likvidan.

Bankarski sektor je u 2024. godini bio solventan, likvidan i profitabilan. Nastavljen je stabilan rast depozita, koje banke u 2024. godini više preusmjeravaju u kredite, nego u likvidnu aktivu ili u hartije od vrijednosti. Profitabilnost banaka je bila na rekordnom nivou. Banke nisu koristile sredstva obavezne rezerve, niti su aplicirale za kredite za likvidnost.

Bilansna suma banaka na kraju trećeg kvartala 2024. godine iznosila je 6.978,74 miliona EUR i zabilježila je rast od 2,95% u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi aktive banaka na kraju trećeg kvartala dominantno učešće od 64,11% imali su neto krediti, nakon kojih slijede hartije od vrijednosti sa 18,64%, zatim novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 14,12%. U strukturi pasive, dominantno učešće od 81,18% bilježe depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 12,72%, pozajmice sa 2,81%, dok se na ostale stavke odnosilo 3,29% ukupne pasive.


Ukupan kapital banaka na kraju trećeg kvartala iznosio je 887,66 miliona EUR i bilježi rast od 9,79% na godišnjem nivou. Ukupno odobreni krediti banaka iznosili su 4.606,68 miliona EUR i bilježe rast od 15,32% u odnosu na isti period prethodne godine. Depoziti u bankama iznosili su 5.665,40 miliona EUR, i zabilježili su rast od 2,55% na godišnjem nivou. Likvidna aktiva banaka iznosila je 1.533,08 miliona EUR i bila je 12,75% niža u odnosu na isti period prethodne godine.

Na novoodobrene kredite fizičkim licima PPNKS je u novembru 2024. godine iznosila 6,76%, dok je PPEKS iznosila 7,40%, što predstavlja smanjenje od 0,31 p.p., odnosno od 0,60 p.p. u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Posmatrano u odnosu na prvi kvartal, zabilježeno je smanjenje PPNKS od 1,13 p.p., odnosno PPEKS od 1,39 p.p., što koincidira sa akcijskom ponudom kredita fizičkim licima, iniciranom od strane CBCG i započetom krajem marta ove godine.


Crna Gora je u 2024. godini zvanično postala dio Jedinstvenog područja plaćanja u eurima - SEPA. Pod vođstvom Centralne banke Crne Gore, Crna Gora je uložila značajne napore na usklađivanju nacionalnog platnog prometa i važeće regulative sa standardima Evropske unije (EU), zahvaljujući čemu je postala prva država Zapadnog Balkana koja je pristupila SEPA geografskom području, ispunjavajući jedan od ključnih ciljeva na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Evropski savjet za plaćanja (EPC), krovno tijelo Jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA), odredio je 5. oktobar 2025. godine kao datum operativne spremnosti za prelazak crnogorskih banaka na SEPA platne šeme.

*Krediti privredi i stanovništvu u Crnoj Gori u 2024. godini (stanje na 31. decembar 2024.)*




Kretanje LTD (krediti/depoziti) nebanke (stanje na 31. decembar)



Kretanje ključnih indikatora bankarskog sistema u Crnoj Gori u 2024. godini (stanje na 30. septembar 2024.)

	Neto kamatna marža		Nekvaliteni krediti		Koeficijent solventnosti	
	2023. %	2024. %	%	Δ pp YoY	%	Δ pp YoY
	4,7	4,7	4,0	-1,0	19,8	-0,9

ROE (povrat na kapital) kretanje (stanje na 31. decembar)



Kretanje kredita i depozita bankarskog sistema u Crnoj Gori u 2024. godini (stanje na 31. decembar 2024. godine)

	u mil EUR	Δ % YoY
Privreda krediti	1.707	14,6
Fizička lica krediti	2.028	17,0
Privreda depoziti	2.269	-2,4
Fizička lica depoziti	2.981	9,2

## Regulatorno okruženje

Tokom 2024. godine, glavne aktivnosti bile su posvećene sprovođenju **Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma** i relevantnih podzakonskih akata. Najvažnije novine bile su: obaveza licenciranja ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma; uspostavljanje i nadzor nad Registrom stvarnih vlasnika kao i omogućavanje javnosti uvida u Registar stvarnih vlasnika (određeni skup podataka); sprečavanje klijenata da koriste falsifikovana lična dokumenta propisivanjem mogućnosti korišćenja Centralnog registra stanovništva; uvođenje mogućnosti elektronske i video-elektronske identifikacije klijenta; jačanje nadzora nad obaveznikom zakona (direktan i indirektni nadzor); uspostavljanje Registroa politički eksponiranih lica i Registra računa i sefova kojima će finansijska obaveštajna jedinica imati pristup; obaveza imenovanja člana upravnog odbora odgovornog za sprovođenje Zakona; dodatni podaci potrebeni prilikom prenosa novčanih sredstava; verifikacija PEL statusa za korisnike životnog osiguranja; izuzeci od principa povjerljivosti u odnosu na korespondentne banke u slučaju identifikacije i verifikacije klijenata; iznos kazni u slučaju nepoštovanja odredaba Zakona do 1.000.000 EUR.

U cilju integracije crnogorskog finansijskog sistema u Evropski ekonomski i tržišni prostor, Centralna banka Crne Gore usvojila je **Odluku o zahtjevima za izvršavanje kreditnih transfera i direktnih zaduženja u eurima unutar jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA)**, koja zahtijeva određena prilagođavanja u poslovanju banaka. Kroz projekat i uz pomoć Nove Ljubljanske banke d.d., Banka radi na implementaciji uslova iz Odluke.

Odlukom Centralne banke Crne Gore o izmjeni **Odluke o primanjima u kreditnim institucijama**, pravila o odlaganju primanja i dodjeli varijabilnih primanja u instrumentima u značajnoj kreditnoj instituciji uslovljena su visinom varijabilnih i odgovarajućim procentom fiksnih primanja, na godišnjoj osnovi.

Kroz Vladin **program „Evropa Sad 2“** usvojeni su: Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o radu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, u odnosu na koje je Banka preduzela neophodne aktivnosti za implementaciju.

Na kraju 2024. godine usvojeni su:

- **Zakon o restriktivnim mjerama**, kojim se uređuje primjena restriktivnih mjera samo na osnovu odluka UN, EU i drugih međunarodnih organizacija čiji je Crna Gora član. Primjena se odnosi na države i označena lica i sva označena lica i povezana lica moraju biti na listi restriktivnih mjera. Uvodi se Informacioni sistem za restriktivne mjere i evidencije: Objedinjena evidencija označenih lica i restriktivnih mjera, Evidencija o nacionalnoj listi restriktivnih mjera i Objedinjena evidencija o primjeni restriktivnih mjera. Banka i ostali obveznici su dužni da vode sopstvenu evidenciju o primjeni restriktivnih mjera.
- **Zakon o informacionoj bezbjednosti**, koji uvodi obavezu primjene MEST ISO/IEC 27001 standarda. Obaveza dostavljanja podataka, definisanih Zakonom Ministarstvu finansija i njihovog ažuriranja u cilju sačinjavanja liste ključnih i važnih subjekata. Definisana je i obaveza izvještavanja Agencije za sajber bezbjednost i donošenja odgovarajućih internih akata.
- **Izmjene i dopune Zakona o sanaciji kreditnih institucija**: u dijelu planova sanacije i rješenja o minimalnom zahtjevu za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama. Za potpuno usaglašavanje potrebni su podzakonski akti, čije se usvajanje očekuje u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona (jun 2025.)

Banka je nastavila da dosledno primjenjuje odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mera utvrđene odlukama Savjeta Evropske Unije.

## Opis poslovne aktivnosti

NLB Banka AD Podgorica je akcionarsko društvo registrovano za obavljanje bankarskih usluga.

NLB Banka AD Podgorica osnovana je 1990. godine. Banka je 1995. godine registrovana kao akcionarsko društvo kod Privrednog suda u Podgorici. Tokom 2002. godine, nakon usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, izvršen je upis u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici – registarski broj 4-0006161/001.

Banka je kod Komisije za hartije od vrijednosti upisana u Registar emitentata hartija od vrijednosti pod brojem 275 (Rješenje broj 02/3-282/2-02). Banka se kotira na Montenegro berzi, na listi Podsegment slobodnog tržišta akcija.

Shodno Zakonu o kreditnim institucijama, Ugovoru o osnivanju, Statutu i Rješenju Centralne banke Crne Gore, Banka ima odobrenje za obavljanje sljedećih usluga:

- Primanje depozita ili drugih povratnih sredstava;
- Odobravanje kredita, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i zajmove za finansiranje komercijalnih poslova, otkup potraživanja sa ili bez regresa (faktoring), uključujući izvozno finansiranje na bazi otkupa sa diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja obezbjeđenih finansijskim instrumentima (forfeting);
- Finansijski lizing;
- Pružanje platnih usluga u skladu sa zakonom;
- Izdavanje garancija ili drugih jemstava;
- Trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta:
  - Stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove;
  - Valutnim i kamatnim instrumentima;
- Usluge neposredno povezane sa poslovima kreditiranja, kao što su: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih lica i preduzetnika;
- Izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje tim instrumentima, a u skladu sa zakonom;
- Iznajmljivanje sefova;
- Učestvovanje u emitovanju finansijskih instrumenata i pružanje usluga vezanih za emitovanje finansijskih instrumenata, u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala;

- Bavljanje poslova uslužnog prevoza gotovine (transport gotovine) koje Banka može da pruža u skladu sa odredbama zakona;
- Prodaja potraživanja;
- Obavljanje poslova pružanja usluga drugom pravnom licu koje će u formi oblika obavljanja privredne djelatnosti d.o.o. biti osnovano od strane NLB d.d. Ljubljana;
- Poslovi zastupanja u osiguranju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje;
- Pružanje usluga upravljanja platnim sistemima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet;
- Druge usluge koje Banka može da pruža u skladu sa odredbama zakona.

## Poslovanje Banke

### Pozicija na tržištu

Banka je završila godinu sa udjelom u kreditima fizičkim licima od 22,9%, uz 11,5% udjela u kreditima pravnim licima. Udio Banke u ukupnim kreditima nebanaka je uvećan za 0,3 p.p.

Krediti	% rasta/pada 2024.		
	NLB	Bankarski sektor	promjena učešća 2024. p.p.
Pravna lica	13,8%	14,6%	-0,1
Država	-23,1%	-28,1%	0,7
Fizička lica	16,4%	17,0%	-0,1
Krediti nebanke	13,7%	12,0%	0,3

Na dan 31. decembra 2024. udio u depozitima fizičkih lica je iznosio 16,4%, dok je udio u bazi depozita pravnih lica iznosio 13,6%. Rast udjela u depozitima nebanaka je 0,1 p.p.

Depoziti	% rasta/pada 2024.		
	NLB	Bankarski sektor	promjena učešća 2024. p.p.
Pravna lica	3,0%	-2,4%	0,7
Država	13,5%	25,3%	-1,1
Fizička lica	7,4%	9,2%	-0,3
Depoziti nebanke	6,1%	5,4%	0,1

### Analiza finansijskog rezultata


Banka je i u 2024. godini nastavila trend stabilnog poslovanja i ostvarila rekordnu neto dobit u iznosu od 27,8 miliona EUR, uz rezultat prije rezervacija i poreza u iznosu od 31,3 miliona EUR. Realizovana neto dobit bilježi rast u iznosu od 1,2 miliona EUR u odnosu na prethodnu godinu.

Novoodobreni krediti bilježe rast od 13%. Na ovakav trend, između ostalog, uticaj su imali blagovremeno organizovane i dobro sprovedene kampanje potrošačkih i stambenih kredita, uz rast zarada na nivou države (Vladin program „Evropa Sad 2“) dobru kreditnu aktivnost u segmentu poslovanja sa pravnim licima. Uz nastavak pune posvećenosti klijentima i konstantno inoviranje ponude, zabilježen je značajan godišnji rast ukupnih bruto kredita od 82,6 miliona EUR, ili 13,7%. Stabilizacija kamatnih stopa uz rast portfelja, inovirana ponuda i poboljšana kreditna aktivnost, generisali su rast neto kamatnih prihoda od 14%.


Takođe, dobri rezultati prisutni su i u segmentu neto nekamatnih prihoda. Segment neto naknada i provizija bilježi rast od 8% u odnosu na 2023. godinu.

Zbog rasta obima kreditiranja došlo je do rasta rizikom ponderisane aktive u iznosu od 87,6 miliona EUR, dok je iznos regulatornog kapitala povećan za 22,1 miliona EUR, pa je koeficijent solventnosti rastao u odnosu na prethodnu godinu za 1 p.p., te je isti i dalje značajno iznad zakonskog minimuma; na kraju 2024. godine iznosio je 20,16% (zakonski minimum 15,04%).

#### Neto dobit (mil EUR)/ Povrat na kapital nakon poreza (ROE a.t)



#### Rezultat prije rezervacija, Neto kamatni/nekamatni prihod (mil EUR )



■ Neto kamatni prihod ■ Neto nekamatni prihod ■ Rezultat prije rezervacija

Povećanje neto dobiti u 2024. godini dominatno je uzrokovano rastom neto kamatnih prihoda, a manjim dijelom i rastom neto prihoda od naknada i provizija (posebno u dijelu prihoda od kartičnog poslovanja i direktnog bankarstva).

Značajan rast neto operativnih prihoda, pratio je i rast operativnih troškova, dovodeći do rasta pokazatelja odnosa operativnih troškova i neto operativnog prihoda (CIR), koji je na kraju 2024. godine iznosio 44,1% (2023: 41,7%), ukazujući na dobру troškovnu efikasnost.


#### Bilans uspjeha

	2024.	2023.	Promjena
Prihodi od kamata i slični prihodi	47.018	41.240	5.778 ▲ 14%
Prihodi od kamata na obezvrijedene plasmane	127	202	(75) ▼ -37%
Rashodi od kamata i slični rashodi	(1.021)	(975)	(46) ▲ 5%
<b>NETO PRIHODI OD KAMATA</b>	<b>46.124</b>	<b>40.467</b>	<b>5.657 ▲ 14%</b>
Prihodi od naknada i provizija	23.730	22.515	1.215 ▲ 5%
Rashodi naknada i provizija	(16.701)	(16.019)	(682) ▲ 4%
<b>NETO PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA</b>	<b>7.029</b>	<b>6.496</b>	<b>533 ▲ 8%</b>
Neto dobitak/gubitak po osnovu finansijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja	959	1.111	(152) ▼ -14%
Neto dobitak/gubitak od finansijskih instrumenata iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, a koji se ne drže radi trgovanja	(281)	(78)	(203) ▲ 260%
Promjena fer vrijednosti u računovodstvu zaštite od rizika (hedžing)	19	(34)	53 ▼ -156%
Neto gubici/dobici od kursnih razlika	17	(42)	59 ▼ -140%
Neto dobitak/gubitak po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine	790	782	8 ▲ 1%
Ostali prihodi	1.408	1.186	222 ▲ 19%
Troškovi zaposlenih	(12.672)	(10.816)	(1.856) ▲ 17%
Troškovi amortizacije	(3.011)	(2.313)	(698) ▲ 30%
Opšti i administrativni troškovi	(8.964)	(7.608)	(1.356) ▲ 18%
Neto dobici/gubici po osnovu modifikacije i reklasifikacije finansijskih instrumenata	-	-	-
Neto prihodi/rashodi po osnovu obezvrijedenja:	1.896	1.648	248 ▲ 15%
Troškovi rezervisanja	(525)	1.374	(1.899) ▼ -138%
Ostali i rashodi	(120)	(117)	(3) ▲ 3%
<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>32.669</b>	<b>32.056</b>	<b>613 ▲ 2%</b>
Porez na dobit	(4.915)	(5.446)	531 ▼ -10%
<b>NETO PRORT</b>	<b>27.754</b>	<b>26.610</b>	<b>1.144 ▲ 4%</b>
Zarada po akciji/u EUR	1,808	1,734	0,07 ▲ 4%




Rast neto prihoda od kamata uzrokovani je rastom prihoda od kamata (+14% ili 5,7 miliona EUR), vođen dominantno rastom u okviru **segmenta stanovništva**. Prihodi od kamata u segmentu pravnih lica, države, kao i u segmentu HOV takođe bilježe pozitivan trend.


Kamatni rashodi bilježe blagi rast od 5% (46 hiljada EUR) u odnosu na prošlu godinu, uzrokovano rastom kamatnih rashoda po subordinisanom kreditu, kao i rastom rashoda u okviru segmenta poslovanja sa pravnim licima, usled blagog pomjeranja baze depozita u korist oročenih depozita.



**Neto kamatni prihod, (u 000 EUR)**




#### Neto nekamatni prihod (u 000 EUR)



Ukupna zarada od neto naknada i provizija bilježi rast od 8,2% (533 hiljade EUR), dominantno uzrokovana rastom prihoda od kartičnog poslovanja i direktnog bankarstva, a manjim dijelom i od prihoda od platnog prometa, kao i zarade od osnovnih računa. Zarada od garancijskog poslovanja takođe bilježi povećanje u odnosu na prethodnu godinu, dok ostali neto prihodi od naknada i provizija bilježe smanjenje u odnosu na prethodnu godinu.

Kada je u pitanju *struktura neto operativnog prihoda*, zarada od neto nekamata bilježi pad u udjelu u neto operativnom prihodu: 17,6% (2023: 18,7%).

#### Operativni troškovi (u 000 EUR) CIR (%)




Operativni troškovi su zabilježili rast od 18,9%, ili 3,9 miliona EUR u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno zbog većih troškova rada (17% ili 1,9 miliona EUR).

Usled inteziviranja poslovne aktivnosti, opšti i administrativni troškovi takođe bilježe rast od 18% ili 1,4 miliona EUR u odnosu na prošlu godinu, dok su troškovi amortizacije rasli 30% ili 698 hiljada EUR.

Sa druge strane, neto operativni prihod bilježi rast od 12,4%, pa CIR (kao pokazatelj pokrivenosti troškova neto prihodima) bilježi rast; na kraju 2024. godine iznosio je 44,1%.

Trošak rizika je i u 2024. godini bio negativan i iznosio -31 bazičnih poena, kao rezultat nastavka trenda dobrog kvaliteta portfelja i jakih aktivnosti na naplati. Obezvredjenje kredita je bilo za 531 hiljadu EUR veće nego u prethodnoj godini, dominantno usled dodatnih troškova obezvredjenja u okviru segmenta poslovanja sa pravnim licima, kao posledica azuriranja NPE minimum coverage pokazatelja. Obezvredjenje vanbilansa je bilo za 658 hiljada EUR manje nego u prethodnoj godini, dominantno usled oslobođanja troška obezvredjenja u okviru segmenta poslovanja sa pravnim licima, kao posledica pada vanbilansne izloženosti. Ostala obezvredjenja i rezervisanja su zabilježila rast u iznosu od 1,8 miliona EUR u odnosu na nivo iz prethodne godine.

#### Troškovi obezvredjenja i rezervisanja (u 000 EUR), Trošak rizika (b.p.)




## Analiza bilansa stanja

### Bilans stanja

	31.12.2024.	31.12.2023.	Promjena
<b>SREDSTVA</b>			
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	125,396	124,679	717 <span style="color: green;">▲</span> 1%
Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	859,329	789,697	69,632 <span style="color: green;">▲</span> 9%
Krediti i potraživanja od banaka	103,360	74,177	29,183 <span style="color: green;">▲</span> 39%
Krediti i potraživanja od klijenata	668,024	583,251	84,773 <span style="color: green;">▲</span> 15%
Hartije od vrijednosti	85,909	128,385	(42,476) <span style="color: red;">▼</span> -33%
Ostala finansijska potraživanja	2,036	3,884	(1,848) <span style="color: red;">▼</span> -48%
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	16,157	26,745	(10,588) <span style="color: red;">▼</span> -40%
Hartije od vrijednosti	16,157	26,745	(10,588) <span style="color: red;">▼</span> -40%
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, a koja se ne drže radi trgovanja	-	-	- <span style="color: green;">▲</span> 0%
Krediti i potraživanja od klijenata	-	-	- <span style="color: green;">▲</span> 0%
Derivati koji se drže zbog zaštite od rizika	2	98	(96) <span style="color: red;">▼</span> -98%
Promjene u fer vrijednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	2,408	2,307	101 <span style="color: green;">▲</span> 4%
Investicione nekretnine	198	198	- <span style="color: green;">▲</span> 0%
Nekretnine, postrojenja i oprema	21,725	19,706	2,019 <span style="color: green;">▲</span> 10%
Nematerijalna sredstva	2,183	1,845	338 <span style="color: green;">▲</span> 18%
Odložena poreska sredstva	1,844	1,614	230 <span style="color: green;">▲</span> 14%
Ostala sredstva	6,417	5,126	1,291 <span style="color: green;">▲</span> 25%
<b>UKUPNA SREDSTVA</b>	<b>1,035,659</b>	<b>972,015</b>	<b>63,644 <span style="color: green;">▲</span> 7%</b>
<b>OBAVEZE</b>			
Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	867,717	821,730	45,987 <span style="color: green;">▲</span> 6%
Depoziti banaka	723	974	(251) <span style="color: red;">▼</span> -26%
Depoziti klijenata	846,589	798,018	48,571 <span style="color: green;">▲</span> 6%
Krediti banaka	6,913	7,600	(687)
Krediti klijenata koji nijesu banke	13,492	15,138	(1,646) <span style="color: red;">▼</span> -11%
Finansijske obaveze kojima se ne trguje i koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-	-	- <span style="color: green;">▲</span> 0%
Ostale finansijske obaveze	999	557	442 <span style="color: green;">▲</span> 79%
Derivatne finansijske obaveze kao instrument zaštite	2,425	2,340	85 <span style="color: green;">▲</span> 4%
Rezerve	5,112	4,859	253 <span style="color: green;">▲</span> 5%
Tekuće poreske obaveze	5,043	5,513	(470) <span style="color: red;">▼</span> -9%
Odložene poreske obaveze	1,131	836	295 <span style="color: green;">▲</span> 35%
Ostale obaveze	15,810	12,125	3,685 <span style="color: green;">▲</span> 30%
Subordinisani dug	16,494	2,438	14,056 <span style="color: green;">▲</span> 577%
<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>914,731</b>	<b>850,398</b>	<b>64,333 <span style="color: green;">▲</span> 8%</b>
<b>KAPITAL</b>			
<b>UKUPAN KAPITAL</b>	<b>120,928</b>	<b>121,617</b>	<b>(689) <span style="color: red;">▼</span> -1%</b>
<b>UKUPAN KAPITAL I OBAVEZE</b>	<b>1,035,659</b>	<b>972,015</b>	<b>63,644 <span style="color: green;">▲</span> 7%</b>

**Bilansna suma u 2024. godini bilježi rast od 63,6 miliona EUR (+7%).** Na strani pasive, najveći dio rasta je ostvaren na poziciji depozita klijenata, u iznosu od 48,6 miliona EUR, dok je subordinisani kredit porastao za 14,1 miliona EUR. Na strani aktive, najveći dio rasta je ostvaren zbog rasta kredita i potraživanja od klijenata (+84,8 miliona EUR), kao i usljud rasta kredita i potraživanja od banaka (+29,2 miliona EUR). Nekretnine, postrojenja i oprema takođe bilježe rast od 2 miliona EUR, novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka rast od 717 hiljada EUR, dok hartije od vrijednosti bilježe pad od 53,1 miliona EUR.


#### Struktura aktive (u 000 EUR)




Struktura aktive Banke ostala je stabilna, sa kreditima i potraživanjima od klijenata kao dominantnim segmentom. Jači rast kredita od rasta depozita odrazio se na smanjenje investiranja u hartije od vrijednosti, čiji je udio u ukupnoj aktivi blago ispod 10%, dok je učešće kredita i potraživanja od klijenata povećano je sa 60% na 64,5%.

**Ukupni neto krediti nebanakarskom sektoru bilježe porast u iznosu od 84,8 miliona EUR,** uz porast bruto kredita u iznosu od 82,6 miliona EUR i smanjenje ispravke vrijednosti po kreditima za 2,2 miliona EUR. Bruto kvalitetni krediti zabilježili su povećanje u iznosu od 88,9 miliona EUR, čineći 97,6% ukupnih bruto kredita na kraju 2024. godine. Krediti građanima bilježe stopu rasta od 16,4%, krediti pravnim licima povećani su za 13,8%, dok su krediti državi smanjeni za 23,1%. Usljud aktivne strategije upravljanja NPL-om u toku 2024. godine, udio nekvalitetnih kredita smanjen je za 1,3 p.p. u 2024. godini, i čini 2,1% ukupnih bruto kredita.


**Bruto krediti nebankama bez kamata i vremenskih razgraničenja - bonitetna struktura kreditnog portfelja**



**Kretanje stanja bruto kredita nebankama po segmentima, u 000 EUR**



**Kretanje strukture izvora (u 000 EUR)**




Kada su u pitanju izvori, **Banka se dominantno oslanja na depozite**, čiji udio u ukupnim izvorima iznosi 81,8%. Dominantni su depoziti fizičkih lica, sa udjelom od 58%, dok depoziti pravnih lica i države čine 42% ukupnih depozita nebankarskog sektora. Avista depoziti čine 91,9% ukupnih depozita, što predstavlja rast od 1,5 p.p. u odnosu na prethodnu godinu.


U 2024. godini Banka bilježi rast depozita od 6,1% i subordinisanog duga za 14 miliona EUR, dok su knjigovodstveni kapital i pozajmice zabilježile pad od 0,6% i 10,3%.

Odnos neto kredita u odnosu na depozite je povećan na nivo od 78,8% zbog ostvarene veće stope rasta kredita u odnosu na depozite.

Struktura depozita (u 000 EUR)



Kretanje LTD (neto) pokazatelja




## Kapital i adekvatnost kapitala

Koeficijent adekvatnosti kapitala ostao je znatno iznad zakonskog minimuma, te na kraju 2024. godine iznosi 20,16% (zakonski minimum 15,04%).

Regulatorni kapital je zabilježio godišnji rast od 25,3% ili 22,1 miliona EUR. Na drugoj strani, rizikom ponderisana aktiva je povećana za 19,2% ili 87,6 miliona EUR.

## Adekvatnost kapitala




## Likvidnosna pozicija

Likvidnosna pozicija Banke je stabilna, sa visokim učešćem neblokiranih likvidnih rezervi u ukupnoj aktivi (25,8% po stanju na 31. decembar 2024. godine). Svi ključni pokazatelji likvidnosti su u okviru granica definisanih Rizik apetitom Banke.

Banka je tokom 2024. godine imala visok pokazatelj RLS (raspoloživa likvidna sredstva), značajno iznad zakonskog minimuma od 0,9.

### Likvidnosna pozicija



### Likvidnosna pozicija - Raspoloživa likvidna sredstva (RLS) - kvartalni trend



## Poslovne jedinice

Banka ima sjedište u Podgorici (Bulevar Ivana Crnojevića br. 171) i obavlja svoje aktivnosti kroz mrežu filijala i šaltera, koju čini 18 filijala i 3 šaltera, i to u: Podgorici (7), Ulcinju, Baru, Budvi (2), Cetinju, Bijelom Polju, Rožajama, Herceg Novom, Kotoru (2), Nikšiću, Tivtu, Pljevljima i Beranama.



Poslovnice	
PODGORICA	
Filijala Podgorica I	Bulevar Ivana Crnojevića 171
Filijala Podgorica II	Bulevar Svetog Petra Crnogorskog 53
Filijala Podgorica V	Mall of Montenegro, Drpe Mandića bb
Filijala Podgorica VI	Cetinski put 20, City Kvart
Šalter Podgorica VII	Rimski trg 3
Šalter Podgorica TCP	Bulevar Đorđa Vašingtona 100
Filijala Stari aerodrom	Bulevar Pera Ćetkovića 52
BUDVA	
Filijala Budva	Mediterska 19
Filijala Podkošljun Budva	Podkošljun bb
NIKŠIĆ	
Filijala Nikšić	Novaka Ramova 17
BUELO POLJE	
Filijala Bijelo Polje	Tomaša Žižića 8
BAR	
Filijala Bar	Maršala Tita 24
BERANE	
Filijala Berane	Miloša Mališića bb
PLJEVLJA	
Filijala Pljevlja	Kralja Petra bb
HERCEG NOVI	
Filijala Herceg Novi	Trg Nikole Durkovića bb
ROŽAJE	
Filijala Rožaje	Marsala Tita 45/a
KOTOR	
Filijala Kotor	Trg od oružja 431, Stari grad
Šalter Kotor	Trg od oružja bb
ULCINJ	
Filijala Ulcinj	26. novembra bb
CETINJE	
Filijala Cetinje	Baščica pazar bb
TIVAT	
Filijala Tivat	II Dalmatinske b.b.

## Planirani budući razvoj

- Banka će se svakodnevno fokusirati na svoje klijente, uz aktivno istraživanje njihovih potreba za finansijskim uslugama i savjetima. Strateški će biti prepoznata po dobrom poznavanju svojih klijenata i njihovih potreba, nivou i brzini usluge i savjetodavnim sposobnostima, dostupnosti i konkurentnim proizvodima, uslugama i prodajnim kanalima.
- Banka će raditi sa ciljem uspostavljanja dugoročnih poslovnih odnosa sa klijentima u ključnim segmentima, kreirajući za njih dodatnu vrijednost uz adekvatan prinos za Banku; poštujući pritom standarde održivog poslovanja, u skladu sa Principima društveno odgovornog bankarstva Ujedinjenih nacija, čije je NLB Grupa potpisnica.
- Banka aktivno radi na optimizaciji, automatizaciji i digitalizaciji internih procesa, uvijek imajući u vidu najbolje korisničko iskustvo kao krajnji cilj.
- Banka svoje strategije sprovodi kako putem lokalno definisanih projekata, tako i projekata koji se implementiraju na nivou NLB Grupe.
- Jasan fokus ostaje i dalje na rastu kredita fizičkim licima i izgradnji apetita i ekspertize za rastuće kreditiranje mikro, malih i srednjih preduzeća. Predviđeni tržišni udio u kreditima povećava se na 18,3% (fizička lica 24,2%, pravna lica 12,3%).
  - Segment građana – imajući u vidu već visoko tržišno učešće kod stambenih kredita, cilj je zadržati tržišno učešće uz umjeren rast kroz podršku stambenih projekata i cjenovnu konkurentnost. Banka vidi potencijal u stvaranju ekosistema za zelene projekte kroz povoljnije cjenovne uslove kod finansiranja projekata i kredita. NLB će biti najbolja banka za sve vrste potrošačkih kredita, prepoznatljiva po brzini sa odličnom uslugom i vrhunskim rješenjima. Takođe, širićemo bazu klijenata, kroz tri glavna stuba: stambeni projekti, ciljane kampanje sa posebnim fokusom na javni sektor i cjenovna konkurentnost.
  - Segment pravnih lica – fokus Banke za 2025. godinu biće na povećanju cross border i projektnog finansiranja, te unaprijeđenoj segmentaciji klijenata, uz odgovarajuću strukturu ponude, još bolji kvalitet usluge poboljšanjem procesa i aplikacija, kao i cjenovnu konkurentnost.

## Upravljanje rizicima

### Ciljevi i metode upravljanja rizicima

Područje upravljanja rizicima je uređeno zakonskim pravnim aktima, internim aktima na nivou Banke, kao i usmjerenjima matične banke – Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, koja važe za bankske članice NLB Grupe. Upravljanje finansijskim rizicima se bazira na uspostavljanju odgovarajuće organizacione strukture u Banci, uspostavljanju i implementaciji kvalitetnih radnih procedura i adekvatnom sistemu internih kontrola. Nadzorni odbor nadzire postupak sprovođenja i efikasnost i efektivnost sistema upravljanja kreditnom institucijom, sprovođenje poslovne politike kreditne institucije, strateških ciljeva i strategije i politike kreditne institucija (banke). Upravni odbor redovno preispituje strateške ciljeve, strategije i politike upravljanja rizicima, uključujući i upravljanje rizicima koji proizlaze iz makroekonomskog okruženja u kojem kreditna institucija posluje. Odbor za rizike savjetuje Nadzorni odbor o cijelokupnoj trenutnoj i budućoj sklonosti kreditne institucije ka preuzimanju rizika i strategiji i pomaže u nadzoru nad sprovođenjem strategije od strane višeg rukovodstva.

*Cilj upravljanja pojedinačnim finansijskim rizicima* (kreditni rizik, rizik likvidnosti, tržišni rizik, operativni i rizik zemlje) jeste minimiziranje rizika, uz postizanje projektovanih poslovnih i finansijskih rezultata i optimalnu upotrebu kapitala.

Proces upravljanja rizicima je regulisan i internim aktima koji definišu ciljeve upravljanja, metodologije i način praćenja pojedinih vrsta finansijskih rizika. Navedena interna akta (politike, procedure, metodologije) usvaja Upravni odbor Banke uz saglasnost Nadzornog odbora (ukoliko je potrebna). U hijerarhiji internih akata koja pokrivaju područje upravljanja finansijskim rizicima, posebno mjesto zauzimaju Standardi upravljanja rizicima, Strategija upravljanja rizicima, Rizik apetit(sa internim sistemom limita) i pojedinačne Politike za upravljanje rizicima.

**Rizik apetit** daje smjernice o tome koji konkretni rizici i do koje mjere su prihvatljivi ili neprihvatljivi za Banku. Takav okvir omogućava donošenje strateških i operativnih odluka na nivou cijele organizacije. Rizik apetit se definiše kroz *kvalitativne i kvantitativne ciljeve*, usklađene sa poslovnom strategijom Banke.

---

**Strategija upravljanja rizicima** definiše načine na koje Banka preuzima rizike u svojim poslovnim aktivnostima. Osnovna svrha strategije upravljanja rizicima je definisanje ključnih prepostavki/orientacija u preuzimanju rizika, u cilju ostvarivanja strateških poslovnih ciljeva.

**Strateški cilj Banke** je izgradnja dugoročno održivog poslovanja, a strategija upravljanja rizicima jeste potpora ovom strateškom cilju Banke. Prema strategiji upravljanja rizicima, Banka prudencijom preuzima rizike i obezbjeđuje dugoročno profitabilno poslovanje, vodeći računa o odnosu preuzetog rizika i ostvarenog prinosa.

**Metode upravljanja finansijskim rizicima** su definisane internim aktima Banke, prvenstveno kroz pojedinačne politike/metodologije upravljanja finansijskim rizicima.

U dijelu upravljanja kreditnim rizikom, jedan od alata upravljanja jeste analiziranje pojedinačnih zahtjeva za odobrenje plasmana, donošenje odluke o bonitetu klijenta, Generalno, opredjeljenje Banke je da ograniči svoju izloženost prema pojedinačnim klijentima ili tzv. grupama povezanih lica do najviše 25% osnovnog kapitala Banke, čime se postiže disperzija rizika. Takođe, Banka nastoji da svoje plasmane usmjeri prema pojedinačnim klijentima, na način da se postigne što je moguće bolja diverzifikacija portfolija i u kontekstu izloženosti Banke prema pojedinačnim granama privrede.

U dijelu rizika likvidnosti, **ciljevi upravljanja** uključuju: obezbjeđivanje likvidnosti Banke na kratak i dugi rok, obezbjeđenje izvršavanja svih dospjelih obaveza, korišćenje najpovoljnijih izvora sredstava za izvršavanje dospjelih obaveza, poštovanje zakonskih kriterijuma i regulatornih zahtjeva, odnosno standarda na nivou NLB Grupe, kao i internih kriterijuma i ciljeva definisanih Politikom, odnosno drugim aktima Banke koji uređuju područje likvidnosti. Banka je definisala Plan upravljanja likvidnošću u vanrednim tj. nepredviđenim situacijama. Banka upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane (likvidne) rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa ročnosti finansijskih sredstava i finansijskih obaveza.

U dijelu tržišnih rizika (rizik deviznog kursa i rizik kamatne stope), **cilj** Banke je ograničavanje potencijalnog gubitka zbog promjena u nivou deviznih kurseva /kamatnih stopa na tržištu na nivo koji je prihvatljiv u pogledu rezultata poslovanja i adekvatnosti kapitala Banke. Upravljanje kamatnim rizikom se postiže usmjeravanjem poslovnih aktivnosti (cjenovni uslovi, ročnost plasmana i obaveza)

na način koji obezbjeđuje da izloženost riziku bude na prihvatljivom nivou. Banka na dnevnom nivou prati i vrši usklađivanje sredstava i obaveza u pojedinačnim valutama (upravljanje valutnim rizikom).

U dijelu operativnih rizika, **cilj** Banke je ograničiti obim potencijalnih gubitaka iz operativnih rizika, odnosno gubitaka koji su posljedica neadekvatnih internih sistema, procesa i kontrola, slabosti i propusta u izvršavanju poslova, protivpravnih radnji i spoljnih događaja i ograničiti vjerovatnoću njihove realizacije na nivo koji je za Banku prihvatljiv s aspekta finansijske štete, a posredno i sa aspekta očuvanja ugleda Banke. Upravljanje operativnim rizicima se postiže mjerjenjem i praćenjem gubitaka koji proizilaze iz operativnog rizika i identifikacijom i ocjenjivanjem nivoa operativnih rizika sa kojima se Banka suočava u svom poslovanju, za koje se, zavisno od utvrđenog nivoa rizika, utvrđuju adekvatne mjere za savlađivanje.

## Izloženost rizicima

Izloženosti Banke prema pojedinačnim tipovima finansijskog rizika su usklađene sa rizik apetitom .

**Kreditni rizik** predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Banci izmire u potpunosti i na vrijeme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak. Kreditni rizik pojedinačnog dužnika se izražava kroz bonitetnu klasu dužnika. Određivanje bonitetne klase (A, B, C, D, E) prethodi procesu odobravanja plasmana.

Učešće svake bonitetne klase u kreditnom portfoliju Banke na dan 31. decembra 2024. godine je prikazan niže:

	Kreditni plasmani %	Ispravka vrijednosti %
A	81,67%	16,88%
B	16,28%	18,96%
C	1,22%	27,19%
D	0,10%	2,43%
E	0,73%	34,54%
	100,00%	100,00%

Jedan od indikatora kreditnog rizika jeste učešće tzv. nekvalitetnih kredita u ukupnom kreditnom portfoliju Banke. Nekvalitetnim kreditima se smatraju krediti za koje je utvrđen bonitet C, D i E. Procenat nekvalitetnih kredita (bonitet C, D, E) na dan 31. decembra 2024. godine iznosi 2,06%. Reprogramirane izloženosti Banke na dan 31. decembra 2024. godine su na nivou od 15.502 hiljada EUR.

**Rizik likvidnosti** predstavlja rizik da Banka neće moći da isplati dospjele obaveze u svakom trenutku.

U skladu sa rizik apetitom, tolerancija za rizik likvidnosti je niska, pa Banka održava dovoljan nivo rezervi likvidnosti (*liquidity buffer*) i dobro diversifikovane izvore sredstava.

Svi ključni pokazatelji likvidnosti su u okviru granica definisanih Rizik apetitom Banke.

Na 31. decembar 2024. godine novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka iznose 125 miliona EUR. Sredstava na nostro računima iznose 103 miliona EUR, a hartije od vrijednosti bankarske knjige (sekundarne rezerve likvidnosti) 102 miliona EUR. Banka stavlja naglasak na obim, strukturu i koncentraciju rezervi likvidnosti, imajući u vidu tržišna kretanja i potencijalne promjene istih.

Jednom mjesечно vrše se i stres testovi likvidnosti, koji se koriste kako bi se identifikovali potencijalni negativni događaji na likvidnost Banke. Koristeći stres testove, određuje se izloženost riziku likvidnosti i koliko šokovi mogu uticati na poslovanje Banke. Stres testovi bi trebalo da upozore Banku na buduće neočekivane odlive likvidnih rezervi. Bafer za likvidnost na 31. decembar 2024. godine iznosi 165.801 hiljada EUR.

Rezultati izračuna stabilnog dijela avista depozita na 31. decembar 2024. godine pokazuju i dalje povoljnu likvidnosnu poziciju, s obzirom da izračun pokazuje stabilni dio avista depozita u iznosu od 79%.

**Tržišni rizici** (rizici cijena) se odnose na rizik da određene promjene tržišnih cijena, kao što su promjene kurseva stranih valuta i promjene kamatnih stopa na tržištu, mogu da utiču na visinu prihoda Banke ili na vrijednost finansijskih instrumenata. U tom smislu, govorimo o valutnom riziku, riziku kamatne stope i credit spread-u.

Izloženost **valutnom riziku** je na niskom nivou. Obim poslovanja sa stranim valutama je sam po sebi na nižem nivou. Takođe, razlika između sredstava i obaveza u pojedinačnim valutama se kreće u okviru propisanih limita. Na dan 31. decembra 2024. godine, najveća izloženost se vezuje za američki dolar (USD). Neto pozicija u valuti američkog dolara kao razlika između sredstava i

obaveza Banke u ovoj valuti je bila na nivou od 153 hiljada EUR (0,15% regulatornog kapitala Banke; limit 2% regulatornog kapitala).

Upravljanje **rizikom promjene kamatnih stopa** u bankarskoj knjizi se vrši na osnovu metoda mjerenja osjetljivosti neto kamatnih prihoda ( $\Delta\text{NII}$ ) na promjenu kamatne stope i mjerenja osjetljivosti ekonomске vrijednosti kapitala - *Economic Value of Equity* (EVE) metodologija. Mjerenje osjetljivosti neto kamatnih prihoda i ekonomске vrijednosti kapitala na promjenu tržišnih kamatnih stopa zasniva se na analizi kamatnih gapova. Gap analiza se odnosi na tehniku mjerenja rizika od promjene kamatnih stopa pomoću koje se sredstva, obaveze i vanbilansna aktiva raspoređuju u odgovarajuće vremenske okvire prema datumu ponovnog određivanja cijena (za instrumente sa varijabilnom kamatnom stopom) ili datumu dospjeća (za instrumente sa fiksnom kamatnom stopom), u zavisnosti od toga koji je raniji. Na osnovu  $\Delta\text{NII}$  metoda vrši se procjena uticaja promjene kamatnih stopa na tržištu na neto kamatni prihod Banke. Na osnovu otvorenih kratkoročnih kamatnih pozicija izračunatih gap analizom procjenjuju se promjene očekivanih kamatnih prihoda, koje su posljedica anticipiranih promjena tržišnih kamatnih stopa. Rizik kamatne stope u bankarskoj knjizi - EVE, u odnosu na regulatorni kapital na 31. decembar 2024. godine iznosio je 10,04% (limit je 14%). Osjetljivost kamatnih prihoda (NII) na 31. decembar 2024. godine iznosila je 0,92%.

## Politike upravljanja rizicima

Politike upravljanja rizicima su dio sveobuhvatnog i pouzdanog sistema upravljanja rizicima, koji je uključen u sve poslovne aktivnosti Banke i koji obezbeđuje da profil rizika Banke bude uvijek u skladu sa rizik apetitom, odnosno sklonosću Banke za preuzimanjem rizika. Politike i sistemi upravljanja rizikom se redovno sagledavaju kako bi odrazili promjene u tržišnim uslovima, proizvodima i uslugama koje se nude. Usvajanje strategije i politika za upravljanje rizicima je u nadležnosti Upravnog odbora Banke.

Najznačajnije politike kojima se uređuje područje upravljanja rizicima u Banci su:

- Politika upravljanja kreditnim rizikom NLB Banke AD Podgorica,
- Politika upravljanja likvidnošću NLB Banke AD Podgorica,
- Politika upravljanja rizikom kamatne stope NLB Banke AD Podgorica,
- Politika upravljanja valutnim rizikom NLB Banke AD Podgorica,
- Politika upravljanja operativnim rizikom NLB Banke AD Podgorica,
- Politika investiranja u hartije od vrijednosti bankarske knjige NLB Banke,

- Politika upravljanja modelima
- Politika upravljanja kolateralima
- Politika upravljanja nefinansijskim rizicima.

Pored navedenih politika, u Banci se primjenjuju i različite metodologije i procedure za upravljanje rizicima.

## **Uvođenje ESG (Environmental, Social, & Governance) rizika u područje upravljanja rizicima**

Banka uključuje ESG rizike u svoje poslovne strategije, okvir upravljanja rizicima i unutrašnje sisteme upravljanja. Usvajanjem programa održivosti NLB Grupe, Banka je implementirala glavne elemente održivosti u svoj poslovni model i redovno nadgleda integraciju ESG faktora i kriterijuma u poslovne i investicionе odluke Banke za dugotrajnu korist klijenata i društva.

ESG rizici su sastavni dio kreditnog, likvidnosnog, tržišnog i operativnog rizika i Banka upravlja njima u okviru uspostavljenog okvira upravljanja rizicima. Upravljanje ESG rizicima prati smjernice matične Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, ECB i EBA, sa tendencijom njihove sveobuhvatne integracije u sve relevantne procese.

Banka je, kao članica NLB Grupe, potpisala okvirne sporazume sa EBRD - Ugovor o garanciji sa Multilateralnom agencijom za garancije ulaganja - MIGA, i obavezala se na principe odgovornog bankarstva Ujedinjenih nacija.

U procesu odobravanja transakcije uspostavljeno je prikupljanje ESG podataka u KYC (know your client) fazi. Provjera usklađenosti sa propisima predstavlja važan korak koji uključuje provjeru da li se klijent pridržava važećih zakona, propisa i standarda. Ako je transakcija klasifikovana sa visokim ESG rizikom, primjenjuje se strogi proces upravljanja odstupanjima koji obezbjeđuje dalju proširenu procjenu rizika. Tokom životnog vijeka projekta uspostavlja se ESG praćenje rizika kako bi se procijenio uticaj svakog rizika, kao i kreiranje strategije za njihovo ublažavanje. Na taj način, Banka obezbjeđuje da se rizici adekvatno adresiraju i da se sve promjene ili novonastali rizici identifikuju i odmah adresiraju.

Kao dio svoje strategije, Banka ne finansira djelatnosti povezane sa ugljem. Banka pažljivo razmatra potencijalne rizike reputacije i odgovornosti koji bi mogli nastati iz održivog finansiranja njenih klijenata. Posebna pažnja posvećena je odobravanju novih proizvoda i praćenju ispunjavanja relevantnih

kriterijuma od strane klijenata. Obrađeni su dodatni ključni indikatori rizika, koji služe kao sistem ranog upozorenja u oblasti ESG rizika.

## **Sistem internih kontrola**

Banka se u svakodnevnom poslovanju susrijeće sa rizicima koji su sastavni dio bankarskog sistema. Jedan od osnovnih zadataka Banke, koja je odgovorna za ostvarivanje ciljeva kako vlasnicima kapitala, tako i Centralnoj banci Crne Gore, je kontrola rizika, pri čemu uspostavljen i aktivan sistem interne kontrole daje razumne garancije za kontrolu rizika.

Sistem interne kontrole je, shodno Odluci o sistemu upravljanja u kreditnoj instituciji („Sl.list Crne Gore“, br. 119/20), definisan i predstavlja skup procesa i postupaka koji su uspostavljeni za adekvatnu kontrolu rizika, praćenje efikasnosti i efektivnosti poslovanja Banke, pouzdanosti njenih finansijskih i ostalih informacija, kao i usklađenosti sa propisima, internim aktima, standardima i kodeksima, u cilju obezbjeđivanja stabilnosti poslovanja Banke.

U skladu sa internim aktom Sistem internih kontrola NLB Banke AD Podgorica, rukovodioci organizacionih djelova, kao važni faktori za rad sistema interne kontrole, vrše nadzor efikasnosti i uspješnosti sistema interne kontrole i o tome vode evidenciju, odnosno, u slučaju otkrivanja kontrolnih nedostataka, izvještavaju nadređene. Rukovodioci svih organizacionih djelova moraju da obezbijede da je nadzor u obliku kontrolnih aktivnosti uključen u svaki dio procesa i da djeluje dinamično i u realnom vremenu.

Sektor interne revizije, kroz procjenu i vrednovanje primjenjenog sistema interne kontrole, vrši cijelokupan nadzor nad funkcionisanjem efikasnosti sistema interne kontrole. Sektor interne revizije preko nezavisnih i odgovarajućih kompetentnih internih revizora obavlja svestrane interne revizije sistema interne kontrole, na osnovu godišnjeg plana revizorskih aktivnosti koji se zasniva na revizorskoj analizi rizika. Na osnovu obavljene revizije ocjenjuje ispravnost i efikasnost sprovođenja utvrđenih procedura i usklađenost tih procedura sa važećim propisima i odlukama Upravnog odbora Banke, Nadzornog odbora i Revizorskog odbora, ocjenjuje adekvatnost, kvalitet i efikasnost sprovedenih kontrola i izvještavanja koje obavljaju organizacione jedinice, funkcija kontrole rizika i funkcija praćenja usklađenosti, te ocjenjuje efikasnost i efektivnost sistema internih kontrola.

Organizacioni dio za kontrolu upravljanje rizicima priprema, odnosno definiše politike i procedure upravljanja rizicima, uspostavlja i razvija sistem mjerena, procjene i izveštavanja o rizicima, nadzire sprovođenje i odlučuje o određenim izloženostima, daje savjete u vezi odluka povezanih sa upravljanjem rizicima koje se donose i izvještava Upravni odbor, Nadzorni odbor ili odgovarajuće radno tijelo Nadzornog odbora o tome da li su izloženosti rizicima i odluke o preuzimanju rizika u skladu sa sklonošcu preuzimanja rizika i strategijom upravljanja rizicima Banke.

Organizaciona jedinica za praćenje usklađenosti poslovanja brine se za usklađenost internih akata sa zakonskim i podzakonskim propisima u oblastima koje su definisane u njenim internim aktima, redovno prati relevantno zakonodavstvo, standarde i norme etičkog ponašanja i druge promjene u pravnom okruženju, priprema ili učestvuje u pripremi odgovarajucih internih akata, savjetuje rukovodstvo i druge zaposlene u dijelu ispunjavanja obaveza i zahtjeva sa područja usklađenosti poslovanja i u dijelu razmatranja nastalih neusklađenosti, edukuje zaposlene sa područja integriteta i usklađenosti poslovanja, daje prijedloge za poboljšanje internih kontrola i druge smjernice u odnosu na opredijeljena područja rizika, u cilju poboljšanja njihovog savlađivanja, u saradnji sa funkcijom kontrole rizika provjerava usklađenosti novih proizvoda ili aktivnosti sa relevantnim propisima; a osim toga zadužena je za krovno starateljstvo sistema interne kontrole Banke.

Organizacione jedinice putem *Kataloga poslovnih rizika i ključnih internih kontrola Banke*, kvartalno izvještavaju o funkcionisanju internih kontrola u poslovnim procesima, koji su u nadležnost tih organizacionih jedinica, sa predlozima mjera za njihovo poboljšanje.

Na osnovu podataka unijetih u Katalog, odnosno evidenciju internih kontrola, Sektor za praćenje usklađenosti poslovanja godišnje priprema Sažetak izvještaja organizacionih jedinica o funkcionisanju sistema internih kontrola.

## Aktivnosti razvoja

Svjedoci smo ubrzanog razvoja digitalnih tehnologija u bankarskom sistemu, i kao banka koja je pionir u pružanju servisa kroz digitalne kanale, nastavljamo u tom smjeru i imamo vrlo ambiciozna očekivanja koja će dovesti do značajnih izmjena u svakodnevnom radu klijenata, a i Banke. Kako bi klijentski servisi bili digitalno podržani, interni kapaciteti se razvijaju daljim unapređenjem CRM-a i optimizacijom internih procesa.

Značajna je sinergija na nivou NLB Grupe, jer se kroz razmjenu iskustava i znanja ostvaruje prednost u procesu digitalizacije Banke i doprinosi većoj internoj efikasnosti i boljem korisničkom iskustvu klijenata.

S tim u vezi, poslovanje Banke je strateški usmjereno na aktivnosti razvoja i unapređenja poslovanja, prije svega kroz inovacije i unapređenja na području informacione tehnologije, trasirajući time pravac daljeg razvoja Banke i približavajući se cilju digitalnog poslovanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

U 2024. godini nastavljen je trend ubrzane digitalizacije. Kroz planske aktivnosti nastavljeni su procesi optimizacije i implementacije novih usluga u cilju pružanja kvalitetnije i efikasnije usluge klijentima.

Nastavak razvoja sevisa baziranih na digitalnoj tehnologiji dobio je svoj pravac kroz uvećavanje kvaliteta i kreiranje novih rešenja. Ponuda Banke u dijelu tradicionalnih proizvoda je dodatno inovirana u skladu sa zahtjevima tržišta, dok je digitalizacija procesa najvažniji aspekt utvrđivanja budućeg pravca u tržišnom pozicioniranju Banke.

Digitalna rješenja su izbalansirano odgovorila izazovima poslovanja svih segmenta rada sa stanovništvom, malim i srednjim preduzećima, kao i sa velikim kompanijama i državom.

Integracija sa servisima koji su poznati i već prihvaćeni od strane veće grupe klijenata doprinosi boljoj povezanosti i komunikaciji, a otvara se i mogućnost daljeg povećanja obima i kvaliteta usluga, što će nužno dovesti i do većeg zadovoljstava klijenta.

Banka je usvojila strategiju razvoja kanala i time trasirala sebi put i očekivanja za naredni period.

U skladu sa utvrđenom strategijom digitalizacije usluga i servisa, banka je nastavila da razvija prediktivne modele i primjenjuje iste u procesu odlučivanja i automatizaciji cijelog kreditnog procesa. Započet je proces implementacije digitalnog potpisivanja, čime se trasira put pune automatizacije i unapređenja korisničkog iskustva klijenata.

Uticaj NLB Grupe i razmjena iskustava je doprinijela realizaciji Digitalnog novčanika na iOS platformi i omogućavanje korišćenja servisa Apple Pay za sve platne kartice banke.

U cilju povećanja sigurnosti naših korisnika, implementirali smo i Strong Customer Authentication (SCA) tehnologiju kojom se omogućava dvostruka verifikacija kartičnih plaćanja putem NLB Pay aplikacije čime se značajno smanjuje rizik od prevara.

Uveli smo i Soft POS rješenje koje omogućava trgovcima da prihvataju kartična plaćanja putem mobilnih uređaja i na taj način eliminisu potrebu za tradicionalnim POS terminalima, čineći proces plaćanja jednostavnijim i efikasnijim. Soft POS je idealan za male i srednje preduzetnike koji žele da unaprijede svoje poslovanje uz minimalne troškove.

Naši klijenti imaju na raspolaganju novu Pay by Link uslugu gdje korisnici mogu jednostavno izvršiti plaćanja putem linka koji dobiju putem e-pošte ili SMS-a. Ova usluga omogućava brza i sigurna plaćanja bez potrebe za fizičkim prisustvom ili karticom.

Kroz sinergiju razvojnih planskih aktivnosti definisanih u strategiji NLB Grupe i Banke za srednjoročni period trasirani su dalji pravci i započeti procesi pojednostavljenja procesa i njihovog ubrzanja, sve u cilju pružanja kvalitetnije i efikasnije usluge klijentima.

Uspješno je realizovan niz infrastrukturnih i aplikativno - tehničkih projekata, u cilju unapređenja sigurnosti cijelokupnog informacionog sistema i pružanja kvalitetnije IT podrške poslovnim procesima i razvojnim inicijativama, kroz postupke optimizacije postojećih i uvođenja novih inovativnih rješenja. Na grupnom nivou je nastavljen trend unifikacije hardverske opreme i implementacija centralizovanih rješenja u cloudu, a sve u cilju smanjenja troškova i lakšeg upravljanja odnosima sa dobavljačima. Banka kao dio NLB Grupe nastavlja da implementira servise i usluge u cloud platformi u cilju obezbeđenja veće dostupnosti i pouzdanosti usluga, kako za klijente, tako i za zaposlene, istovremeno unapređujući i sigurnost informacionog sistema.

U segmentu infrastrukturnih projekata, posebna pažnja je posvećena povećanju sigurnosti i raspoloživosti cijelokupnog informacionog sistema. Kroz realizaciju više značajnih aktivnosti postignuto je unapređenje bezbjednosti i raspoloživosti cijelokupnog sistema. Vodeći računa o stabilnosti i pouzdanosti infrastrukturnog sistema, realizovane su planirane investicije kako bi sistem ostao na maksimalnom nivou raspoloživosti.

Unaprijeđeno je vođenje značajnih poslovnih procesa i kroz implementaciju RPA (Robotics Proces Automatization) alata dodatno automatizovani pojedini koraci u procesima. Značajan napredak je postignut u dijelu unapređenja kvaliteta i brige o podacima kroz redovnu kontrolu definisanih indikatora kvaliteta podataka, uz konstantno praćenje i unapređenje njihovog kvaliteta. Započeto je kreiranje izvještaja na Business Intelligence platformi i realizacija planiranog cilja korišćenja podataka kao resursa za dalji planski razvoj Banke. Core softversko rješenje je unaprijeđeno velikim brojem razvojnih i izvještajnih funkcija.

Modernizacije bankomatske mreže uz cash in funkcionalnost u svim filijalama banke i uključenje contactless modula značajno povećava korisničko iskustvo. Elektronsko i mobilno bankarstvo za fizička lica kao servisi razvijeni na novoj platformi omogućavaju svim korisnicima da koriste usluge Banke i na računarima i mobilnim telefonima, u skladu sa najsavremenijim trendovima. U skladu sa strategijom NLB Grupe, početkom 2024. godine je klijentima iz segmenta fizičkih lica ponuđeno najsavremenije rješenje mobilnog i elektronskog bankarstva na platformi Digital Edge, koje je donijelo nove funkcionalnosti korisnicima ovih kanala, približilo Banku klijentima kroz digitalne kanale pristupa i ispunilo regulatorni zahtjev snažne korisničke autentifikacije (Strong Customer Autentification – SCA). Omogućeni su preuslovi za open banking ekosistem implementacijom PSD2 standarda, kako za aplikacije u segmentu elektronskog i mobilnog bankarstva za fizička lica, tako i za aplikaciju elektronskog bankarstva za pravna lica.

Agilan pristup u realizaciji planiranih aktivnosti je postao praksa kroz realizaciju obuka na planu agilnog vođenja projekata i kroz primjenu steklenih znanja iz ove oblasti u realizaciji planiranih aktivnosti u praksi.

## Upravljanje kadrovima

Banka je svjesna da njen uspjeh zavisi od uspješnosti zaposlenih, te je stoga posebno posvećena aktivnostima razvoja njihovih potencijala, kao i njihovog osjećanja zadovoljstva i pripadnosti. U cilju jačanja svojih poslovnih uspjeha, Banka teži poboljšanjima i inovativnoj praksi što boljeg angažovanja i motivacija zaposlenih. Kao strateški partner poslovnog segmenta Banke, Sektor upravljanja ljudskim resursima (HR), je fokusiran na potrebe njenog organizacionog i kulturnog razvoja. Kao dio kontinuirane brige Banke za unapređenje radne atmosfere kroz nivo motivacije i zadovoljstva svih zaposlenih u 2024. godini, već duži niz godina nastavlja sa mjerljivom angažovanostima zaposlenih, ali i preuzima mјere kako bi se ista unaprijedila.

### Broj zaposlenih

Banka je nastavila da širi svoje kapacitete i poslovanja ne samo u segmentu prodaja, nego i podrške i optimizacije ostalih procesa u poslovanju, pa je poslovnu godinu završila sa 400 zaposlenih.

### Tradicija ulaganja u zaposlene

U skladu sa vrijednostima NLB Grupe, Banka vjeruje da je za uspješno uvođenje promjena, ključno ulaganje u razvoj potencijala zaposlenih. Briga o našim zaposlenima je ključna vrijednost koja se ogleda u pružanju mogućnosti i brojnim aktivnostima koje su namjenjena svim zaposlenima. Organizaciona kultura se mijenja angažovanjem u različitim oblastima, omogućavanjem rotacije zaposlenih i promjenom radnog okruženja, promovisanim razmišljanja van okvira i ličnog razvoja. Kao rezultat toga, promjenom ponašanja mijenja se i organizaciona kultura, uz vidljivo konstantno unapređenje.

### Organizacija koja uči

Različite aktivnosti i obuke imaju za cilj podizanje svijesti i podsticanje zaposlenih da prihvate promjene, kreiranjem atmosfere pogodne za učenje i razvoj vještina, sa realizovanih više od 20.000 sati edukacije na nivou Banke.

Tokom 2024. godine Banka je nastavila praksu eksternih edukacija uz pomoć konsultanata na tržištu Crne Gore i u inostranstvu, a poseban akcenat je bio

na prodajnom segmentu Banke, optimizaciji poslovanja, digitalizaciji i upravljanju podacima, unaprjeđenju liderskih vještina, povećanju sinergije i timskog rada. Banka je u 2024. godini nastavila razvoj agilnog modela poslovanja u cilju usvajanja novih metoda saradnje između organizacionih jedinica i unapređenja efikasnosti, kako bi principi, vrijednosti i prakse agilnosti bili osnov svakodnevнog rada i komunikacije.

Banka je svojim zaposlenima omogućila korišćenje platforme za učenje - Udemy Business na kojoj je moguće pronaći edukacije iz gotovo svih oblasti profesionalnog i ličnog razvoja. Vrhunac posvećenosti je bio kada je naš tim od 6 mladih profesionalaca/talenata učestvovao na takmičenju „Bled Business School“ protiv međunarodnih konkurenata i osvojio prvo mjesto.

### Dobrobit i zdravlje

Banka je posvećena pružanju znanja o dobrom zdravlju, stvaranju radnog okruženja koje omogućava kvalitetne međuljudske odnose i promovisanju aktivnosti koje unapređuju dobro zdravlje i zadovoljstvo zaposlenih.

### Sistem nagrađivanja kao motivacija za angažovanost i posvećenost

Zarada zaposlenih Banke se sastoji iz fiksнog i varijabilnog dijela. Fiksni dio zarade utvrđuje se prema složenosti posla za koji je zaposleni zaključio ugovor o radu, dok varijabilni iznos zavisi od radnog učinka zaposlenog. Procjenu učinka vrši rukovodilac organizacione jedinice zaposlenog u odnosu na ciljeve postavljenе za određeni period procjene (kvartal ili polugodište). Ciljevi su postavljeni prema „SMART“ metodi, što znači da moraju biti specifični, mjerljivi, ostvarljivi, relevantni i vremenski ograničeni. Pored tromjesečne ili polugodišnje naknade, zaposlenima se dodjeljuje i zimnica, čiji iznos zavisi od poslovanja Banke u dатој godini.

### Inovacije – prvi virtuelni onboarding u Crnoj Gori

Kao predstavnik modernog i inovativnog bankarstva na crnogorskom tržištu, NLB Banka je prva institucija u Crnoj Gori koja je uvela virtuelni onboarding. Uključivanje novih kolega u radni odnos važan je proces za svaku kompaniju, a od posebne je važnosti učiniti ih motivisanim i uzbudjenim zbog novog posla. Virtuelna stvarnost (VR) je kompjuterski generisana simulacija okruženja koja korisnicima omogućava interakciju sa njim.

Zaposleni mogu da istražuju okruženje sopstvenim tempom i steknu osećaj kako bi bilo raditi u tom prostoru. Ovo im može pomoći da shvate u kom radnom ambijentu se nalaze i šta ih očekuje u nastavku karijere.

## Prikaz pravila korporativnog upravljanja

1. U Banci je na snazi Politika korporativnog upravljanja, koja je javno objavljena na stranici <https://www.nlb.me/me/nlb-banka/opste/korporativno-upravljanje>

Interna akta koja potpomažu sprovođenju Politike korporativnog upravljanja su Statut NLB Banke, poslovniči o radu organa upravljanja (Skupština, Nadzorni odbor, Upravni odbor) i njihovih radnih tijela, Kodeks ponašanja NLB Grupe, koji obavezuje Banku, kao članicu NLB Grupe, kao instituciju i sve njene zaposlene da sprovode zakonito i transparentno poslovanje u svim segmentima, Politika korporativne društvene odgovornosti NLB Banke AD Podgorica, te brojna akta iz domena upravljanja kadrovima, kao i uspostavljenih kontrolnih funkcija u Banci.

2. Politikom korporativnog upravljanja definisano je više elemenata, koji nijesu izričito propisani zakonom, ali se koriste u cilju unapređenja korporativnog upravljanja i ukupnog poslovanja. Posebno se kao bitni principi ističu:
  - Preuzeta obaveza Nadzornog odbora da ocjenjuje svoju efikasnost;
  - Briga o zaposlenima u Banci (sa pratećom strategijom i aktima) koja se oslanja na savremeni pristup upravljanja sposobnostima zaposlenih koji su temeljni izvor konkurentne prednosti i uspješnog rada, ugleda Banke i održivog razvoja;
  - Definisanje strategije komunikacije;
  - Socijalna zaštita, društvena odgovornost i održivost sa ciljem da se poboljša životna sredina u kojoj živimo i doprinese boljem kvalitetu života.

3. Kodeks ponašanja u NLB Banci kao članici NLB Grupe i brojna pod-akta, između ostalog definišu: Sprječavanje neprihvatljivih praksi; Izbjegavanje sukoba interesa; Poštovanje zakonskih i drugih važećih propisa; Razborito i etičko postupanje sa sredstvima i imovinom članica NLB Grupe; Etičnost, Društvenu odgovornost i dr. Kodeks ponašanja NLB Grupe predstavlja skup pravila koja svaki zaposleni NLB Grupe mora da razumije i da poštuje.

Kodeks rezimira vrijednosti i predviđa Osnovna načela ponašanja na kojima se zasnivaju poslovanje i djelovanje NLB Grupe. Dakle, Kodeks pruža uputstva za naše svakodnevne postupke i pomaže nam da razumijemo šta se u NLB Grupi očekuje od svakog zaposlenog i od drugih interesnih strana. Na ovaj način, on takođe definiše i šta je presudno za

ispunjene dugoročne strategije razvoja NLB Grupe i njenog odgovornog ponašanja kojim održavamo povjerenje naših klijenata, zaposlenih, interesnih strana i društvenog okruženja u kom NLB Grupa posluje.

Kodeks jasno definiše očekivanja od svakog zaposlenog u NLB Grupi, a takođe propisuje i standarde koji se očekuju u našem odnosu sa interesnim stranama i uputstva i smjernice u našem svakodnevnom radu i poslovanju NLB Grupe. NLB Grupa posluje u sektorima koji su visoko regulisani zbog neophodnog obezbjeđivanja finansijske stabilnosti i sprječavanja sistemskih rizika. NLB Grupa je svjesna da je usklađenost poslovanja osnova njene poslovne djelatnosti. Od svih zaposlenih se očekuje da poznaju međunarodne standarde, važeće zakone, pravila i propise u svim oblastima, kao i profesionalne standarde sa kojima moraju da se upoznaju tokom svog rada.

Nelojalne poslovne prakse i slični neprihvatljivi postupci imaju negativan uticaj na povjerenje naših klijenata i narušavaju reputacije NLB Grupe i mogu Banku da izlože regulatornim mjerama, novčanim kaznama ili drugim negativnim posljedicama. Dakle, svi zaposleni u NLB Grupi su lično odgovorni i obavezni da djeluju u skladu sa važećim propisima, internim pravilima i procedurama, i uputstvima i da slijede duh, namjenu i pravila navedena u njima.

**Banka nije imala poznatih odstupanja od pravila korporativnog upravljanja tokom 2024. godine, jer su svi navedeni principi sprovedeni upravo kako su propisani, uz poštovanje zakonske regulative i pozitivnih pravila poslovne prakse.**

## Ostalo

### Socijalna i kadrovska pitanja

NLB Banka Podgorica kao članica NLB Grupe, svjesna je uloge koja prevazilazi okvir finansijskog sektora pa, shodno tome, u odnosima sa zaposlenima, klijentima i svim zainteresovanim stranama poštuje principe politike društveno odgovornog poslovanja.

Kao i ranijih godina, Banka je i u 2024. godini uzela učešće u Vladinom **Programu stručnog ospozobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem**, i omogućila stručno usavršavanje za 14 visokoškolaca.

Nastavljene su aktivnosti razvoja savremenih mehanizama zaštite zaposlenih od svakog oblika diskriminacije i mobinga.

Brigu o zdravlju zaposlenih i odgovoran odnos prema svom kadru, Banka je pokazala i produženjem Ugovora o **Dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju za vanbolničko liječenje zaposlenih**, putem kojeg je svim zaposlenima pružena mogućnost besplatnog liječenja do određenog iznosa.

### Održivost

#### Strateška opredijeljenost

Poboljšanje kvaliteta života u našoj matičnoj regiji, Jugoistočnoj Evropi, jedan je od ključnih strateških ciljeva NLB Grupe i NLB Banke AD Podgorica kao članice Grupe. NLB Banka ostaje odlučna u svojoj namjeri da stvori bolji trag lokalno, gdje obavlja svoju djelatnost i u regionu koji smatra svojim domom.

U NLB-u čvrsto vjerujemo da ne mora postojati kompromis između ekološke održivosti i ekonomskog razvoja i smatramo da je upravo održivost ta koja može pokrenuti ekonomski razvoj. Zato svoje portfelje kreditiranja NLB Banka usklađuje sa Pariškim sporazumom.

Svijest o održivosti čvrsto je ugrađena u naše vrijednosti i predstavlja ključni pokretač razvoja zaposlenih, organizacijske kulture, načina razmišljanja i ponašanja. Banka, kao dobar poslodavac, aktivno vodi računa i brine o socijalnoj sigurnosti zaposlenih i članova njihovih porodica, poštovanju svih ljudskih i radničkih prava zaposlenih, njihovom daljem razvoju karijere,

kvalitetnoj organizacionoj klimi, saradnji među kolegama, zadovoljstvu na radnom mjestu i, na kraju, ispunjenju njihovih ličnih ciljeva.

Banka je, kao važan akter u crnogorskom društvu i u 2024. nastavila sa internim i eksternim aktivnostima za unapređenje svih komponenti ESG agende.

#### Organizacija ESG aktivnosti

U 2024. godini su usvojeni novi značajni dokumenti, kao što su: Politika održivosti, Standard za upravljanje održivošću, Standard za sprečavanja „greenwashinga“. U ranijem periodu su usvojene Politika o mjerenu i izveštavanju karbonskog otiska, Politika o poštovanju ljudskih prava u Crnoj Gori, Politika ekološkog i socijalnog upravljanja i preko 20 metodologija i uputstava koja predstavljaju okvir djelovanja Banke.

Banka ima ESG koordinatora, koji koordinira aktivnosti unutar Banke i komunikaciju sa eksternim institucijama, kao i ESMS officera, koji pokriva sve politike, izveštaje i rizike vezane za ESG područje. Pored toga, sa aktivnostima je nastavila i posebna agilna ESG grupa, koja se sastoji od predstavnika svih organizacionih jedinica Banke, koji predstavljaju svojevrsne „ESG ambasadore“, šireći svjesnost o ovoj temi. Dodatno, uloga svojevrsnog staratelja ESG aktivnosti je dodjeljena i jednom od članova Nadzornog odbora Banke.

#### ESG rejting

NLB Grupa je ponosna što su njeni napor i napredak na polju održivosti i društvene odgovornosti još jednom prepoznati – kroz značajno poboljšanu ocjenu rizika ESG-a na 10,5 prema Morningstar Sustainalytics-u. Rejting koji odražava nizak rizik materijalnih finansijskih uticaja ESG faktora stavio je NLB u top 5% svih banaka koje je procijenio Morningstar Sustainalytics.

#### Karbonski otisak

U svakodnevnom poslovanju Banka nastoji da umanji negativne učinke na prirodnu sredinu, tražeći mogućnosti njene obnove i zaštite, vodeći računa o održivom razvoju. Aktivan pristup održivom razvoju rezultirao je u smanjenju potrošnje električne energije za 6%, goriva za 18% i papira za 12%.

Takođe se potrošnja CO<sub>2</sub> u 2024. godini smanjila za 9% u odnosu na 2023.

U 2024. godini Banka je vozni park zamjenila vozilima sa niskom emisijom ugljen-dioksida. Kod rekonstrukcije poslovnih prostora upotrebljavaju se energetski racionalna rješenja.

Kroz različite aktivosti, putem sponzorstava, donacija, projekata zaštite životne sredine, NLB Banka je u 2024. godini investirala značajna sredstva i vrijeme zaposlenih u povećanje kvaliteta života u zajednici.

#### **NLB festival održivosti**

Svetski dan održivosti, 25. oktobar, Banka je obilježila otvaranjem drugog po redu NLB Festivala održivosti, u okviru kojeg smo predstavili naša dosadašnja dostignuća u oblasti održivosti i zajedno preduzeli nekoliko novih koraka na ovom polju. NLB Festival održivosti trajao je od 25. oktobra do 29. novembra, a u prvom planu bilo je sticanje novih znanja. Organizovano je prijateljsko takmičenje zaposlenih u različitim aktivnostima i zadacima iz oblasti održivosti, kroz 6 održivih izazova, od kojih su neki čišćenje digitalnih podataka, izazov u hodanju, volonterska akcija dobrom voljnog davanja krvi.

#### **Održivo finansiranje**

Banka razvija transparentno poslovanje dostupno klijentima i nove proizvode i usluge za finansiranje projekata sa komponentom održivosti, kako fizičkih tako i pravnih lica.

Strategija Banke kod kreditiranja klijenata je usmjerena u projekte obnovljive energije, izgradnju energetski efikasnih zgrada uz korišćenja „zelenih materijala“, finansiranje kupovine električnih i hibridnih vozila, upravljanje odpadnim vodama i smećem, sprečavanje zagađenja okoline, upravljanje zelenim površinama. Banka ne sarađuje sa klijentima koji u svom djelovanju ne poštuju osnovne ESG principe.

Glavna ponuda zelenog finansiranja u segmentu kreditiranja fizičkih lica usmjerena je na kredite za kupovinu stanova, za izgradnju i rekonstrukciju objekata koji koriste održive materijale i smanjuju potrošnju energenata; ali i kredite za kupovinu električnih/hibridnih automobila, energetski efikasne opreme, solarnih panela; proizvodi za specifične i ranjive grupe stanovništva (stariji ljudi, studenti, mladi).

Sa korporativnim klijentima Banka je započela saradnju za finansiranje izgradnje solarnih električnih centrala, vjetrenjača, ugradnju solarnih panela i izgradnju energetsko-efikasnih poslovnih objekata.

Sa EBRD su potpisani ugovori za dvije linije „Žene u biznisu“ u ukupnom iznosu od 3 miliona EUR. Odobreno je preko 100 kredita iz ovih kreditnih linija. Realizuje se i saradnja sa EBRD kroz „GEFF“ liniju, iz koje se odobravaju „zeleni“ krediti za fizička lica uz mogućnost povraćaja uloženih sredstava u iznosu do 10 do 15%, koji se može korisiti nenamjenski.

#### **Edukacije u ESG oblasti**

Velika pažnja je posvećena i edukaciji na ESG području. Organizuju se interne obuke na kojima se vrši edukacija zaposlenih vezano za implementaciju ESG u kreditnom procesu i na nivou cijelokupne organizacije. Svi zaposleni Banke su uspješno završili edukaciju na temu osnovnih principa ESG-a.

#### **Integracija Principa Ujedinjenih nacija za odgovorno bankarstvo**

NLB Grupa čvrsto vjeruje da može da obezbijedi dodatnu vrijednost klijentima, zaposlenima i ujedno čitavom društvu putem intenzivnog integrisanja Principa za odgovorno bankarstvo u svoje poslovanje. Riječ je o jedinstvenom okviru za održivu bankarsku industriju, razvijenom u inovativnom partnerstvu između banaka i Ujedinjenih nacija. NLB d.d. je kao matična banka NLB Grupe 2020. godine potpisala Principe za odgovorno bankarstvo Ujedinjenih nacija, i sve članice NLB Grupe, koja posluje u regionu Jugoistočne Evrope, će slijediti primjer i postepeno uključivati održivost u poslovni model banke.

Banka kao članica Grupe podržava ove važne inicijative, koje se ostvaruju kroz održivo poslovanje, finansiranje i investicione aktivnosti i doprinos društvu u Crnoj Gori i zemljama u kojima NLB Grupa posluje.

#### **Društveno odgovorna uloga Banke**

U skladu sa Kodeksom korporativne usklađenosti i etičkog postupanja zaposlenih u Banci i Statutom Banke, dugoročni cilj Banke je nastojanje da se poveća njena vrijednost i pruži doprinos većem kvalitetu života i ispunjenju ciljeva održivog razvoja šire društvene zajednice, njegujući proaktivn stav prema socio-ekonomskim potrebama društva.

Naša ambicija održivosti utemeljena je na našoj misiji i našem poslovnom modelu i predstavlja stub za transformaciju NLB Grupe. Za nas održivost znači da želimo odgovoriti na potrebe zajednice, a osnovni uslov održivosti je prije svega finansijska otpornost.

U lokalnoj zajednici Banka i dalje ima ulogu koja prevazilazi okvir finansijskog sektora. Svoj uticaj na finansijskom tržištu, između ostalog, Banka duguje upravo posvećenom društveno odgovornom djelovanju u različitim oblastima (sport, zaštita životne sredine, zdravstvo, obrazovanje).

Zaposleni NLB Banke predstavljaju naš važan kapital i jedan su od glavnih pokretača za stvaranje vrijednosti. Snažno smo fokusirani na znanje i cjeloživotno učenje i razvoj naših zaposlenih, te na razvoj njihovih talenta i iskustava, pomažući im da se lako prilagođavaju poslovnom okruženju koje se ubrzano mijenja. Usvojili smo novi sistem vrijednosti za zaposlene u NLB Grupi, a u čijem kreiranju su učestvovali upravo naši zaposleni. Usvojene vrijednosti i ponašanja koja ih prate odnose se na stalni rast i razvoj, preduzetnički duh i proaktivan rad na poboljšanju života u zajednici.

Ključni stubovi društveno - odgovornog poslovanja Banke, u skladu sa principima Politike društveno odgovornog djelovanja su na prvom mjestu briga za svoje zaposlene i zaštita zakonitosti i integriteta, kao i promovisanje ženskog preduzetništva i preduzetništva uopšte, povećavanje finansijske pismenosti i mentorski pristup klijentima, podrška profesionalnim i omladinskim sportovima, humanitarnim aktivnostima i zaštiti kulturne baštine.

Sada, više nego ikada, Banka osluškuje potrebe svojih klijenta i zaposlenih i to ne samo u oblasti finansijskog savjetovanja, već i u svim drugim oblastima od značaja za društvo i pojedinca.

### **Ulaganje u razvoj sporta**

Društveno odgovorno poslovanje Banke i dalje je usmjereni na snažnu promociju sporta, kroz podršku većim i manjim sportskim klubovima, mladim sportistima, čiji talent i sportski duh su inspiracija za cijelo društvo i doprinose dobrom zdravlju i blagostanju.

U 2024. godini nastavljena je realizacija Zlatnog sponzorskog ugovora kojim je Banka podržala Košarkaški klub Budućnost Voli i KK Derby za učešće na regionalnom takmičenju - ABA Liga iznosom od 100.000 EUR, a koji je potpisana u 2023. godini. Napominjemo da je i NLB Grupa snažno posvećena razvoju regionalne košarke, kao zvanični sponzor ABA lige 2.

Krajem godine potписан je novi sponzorski ugovor sa KK Budućnost za takmičarske godine 2024/2025 i 2025/2026 u iznosu od 100.000 EUR.

Na ovaj način afirmiše se sport i najbolji sportski rezultati u Crnoj Gori i širom regiona.

Tokom 2024. godine NLB Banka je učestvovala u regionalnom projektu NLB Grupe „Sport za mlade“. Riječ je o godišnjem sponzorskom programu namjenjenom lokalnim sportskim klubovima sa razvijenim takmičarskim selekcijama za mlade, u okviru kojeg se promoviše fizička aktivnost i zdrav stil života. U takmičarskoj sezoni 2023./2024. podržali smo Fudbalski klub „Karioke“ Podgorica, Fudbalski klub „Breznica“ Pljevlja, Rukometni klub „Lovćen“ Cetinje, Odbojkaški klub „Herceg Novi“ i Plivački vaterpolo klub „Budućnost“ Podgorica, u ukupnom izosu od 25.000 EUR. Ovim projektom NLB Banka želi da podstakne mlade da se bave sportom i vode aktivan život i na taj način dopriene razvoju zdravog i odgovornog društva. Verujemo da povezivanjem lokalnih zajednica i edukacijom mlađih možemo da obezbijedimo bolje sutra.

Banka je sponzor Šahovskog saveza Crne Gore u okviru projekta „Šah u škole“, koji slijedi rezoluciju Evropskog parlamenta iz 2012 o edukativnoj važnosti šaha kod mlađe populacije

### **Finansijsko opismenjavanje**

Kao finansijski mentor, Banka je posvećena savjetovanju u oblasti finansijske pismenosti. Naime, uz pomoć posebne web platforme u okviru web portala, kao i zvaničnih profila Banke na društvenim mrežama, klijentima i drugim zainteresovanim građanima se pružaju korisni finansijski savjeti, i daju odgovori na pitanja kako samostalno upravljati ličnim i poslovnim finansijama, kako se razumno zaduživati, te kako planirati finansijsku budućnost.

U okviru finansijskog mentorstva, u 2024. godini organizovali smo seriju otvorenih dijaloga između članova Upravnog odbora i mlađih učenika i studenata pod nazivom „NLB Uptalk“.

Ovo je druga godina u kojoj NLB Banka organizuje dijaloge članova Upravnog odbora sa mlađima i studentima srednjih škola i Univerziteta kako bi bolje razumjeli njihove potrebe, želje, strahove.

Podrška mlađima u svim fazama njihovog razvoja jedan je od preduslova da naše društvo ide naprijed. Kao jedna od najznačajnijih finansijskih institucija u našoj zemlji, imamo obavezu i odgovornost da pomognemo našoj djeci da

steknu nova znanja, prije svega iz domena finansijske pismenosti, kojom se bavimo, ali i da ih osnažimo i omogućimo da iskoristiti svoj potencijal na najbolji način.

Banka je u ovoj godini nastavila sa projektom posjeta osnovnim školama i predškolskim ustanovama koje su, uz simbolične donacije opreme i potrepština za škole, imale za cilj da se djeca kroz interaktivan pristup edukuju o osnovnim finansijskim pojmovima i o značaju štednje i odgovornog odnosa prema novcu.

U okviru finansijskog mentorstva, u 2024. godini organizovali smo ukupno 18 finansijskih radionica kojima je prisustvovalo 855 djece, stičući nova znanja iz oblasti finansija.

### **Zaštita životne sredine i zdravlje zaposlenih**

Banka je posebno posvećena aktivnostima zaštite životne sredine.

Prema prirodi se odnosimo savjesno i odgovorno, trudeći se da bar dijelom vratimo sve što nam daje. U 2024. godini nastavili smo sa velikom volonterskom akcijom ozelenjavanja školskih dvorišta u Crnoj Gori u okviru koje smo postavili cilj da u ukupnom petogodišnjem periodu ozelenimo sva školska dvorišta u zemlji i stvorimo bolje tragove za buduće generacije. U saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine organizovali smo volonterske akcije sadnje u 7 osnovnih škola u Crnoj Gori u okviru kojih smo ozelenili školska dvorišta dvije škole u Bijelom Polju, dvije u Herceg Novom, jedne škole u Budvi, jedne u Beranama i jedne škole u Podgorici. Posadili smo 45 velikih stabala u okviru ove akcije.

Učestvovali smo u projektu ozelenjavanja opožarenih područja u Crnoj Gori „Boranka“ obezbjeđenjem novčanih sredstava za nabavku mlađih sadnica borova. Sadiло se na području planine Vojnik, a u okviru ovog projekta posađeno je 30.000 stabala mladog bora. Pored volonterskih akcija sadnje, projektom „Boranka“ inicirano je i čišćenje brda „Gorica“ u Podgorici, kako bi se pripremio teren za nove akcije pošumljavanja.

Podržali smo NVU „Putevima predaka“ u realizaciji projekta „Prirodu moramo čuvati“ koji je imao za cilj popularizaciju zdravih stilova života i očuvanje životne sredine kroz rad na edukaciji najmlađe populacije, školaraca, tinejdžera i sugrađana, uređivanje šumskih staza i pošumljavanje. U okviru ovog projekta pošumljavali smo zaštićeno područje parka Trebjesa, te dvorišta

osam vrtića, osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Nikšić. Ovom akcijom posađeno je 1.500 malih stabala.

U okviru jednog od brojnih projekata ekološke zaštite, postavili smo i parking za bicikla na brdu Gorica.

U cilju promovisanja zdravih stilova života, ali i očuvanja životne sredine, za naše zaposlene organizovali smo proljećni i jesenji izazov u hodanju pod nazivom „Pokreni se“. NLB Pokreni se izazovi posvećeni su očuvanju prirode, pa smo automobile ostavili kod kuće 90 dana. Izazovima se odazvalo 150 naših kolega, koji su za 90 dana prešli 65.327.090 koraka. Jesenji izazov u hodanju imao je humani cilj, jer se Banka obavezala da za svakih 10 miliona pređenih koraka donira 1.000 EUR Savezu slijepih Crne Gore .

U saradnji sa Zavodom za transfuziju Crne Gore, uspješno smo realizovali još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u novembru, kojoj se odazvao veliki broj naših kolega.

### **Briga o klijentima**

U 2024. godini obezbijedili smo razne benefite za korisnike digitalnih usluga Banke.

### **Podrška lokalnoj biznis zajednici**

Putem projekta „Okvir pomoći“ koji je zabilježio svoju četvrtu sezonu, Banka nastavlja sa podrškom lokalnoj biznis zajednici. Ove godine tražili smo inovativne kompanije i projekte koji unapređuju i obogaćuju naše društvo i rješavaju izazove kao što su prekomjerno korišćenje digitalne tehnologije među mladima, vršnjačko nasilje, kršenje ljudskih prava, rodna ravnopravnost, siromaštvo, kao i izazovi koje nose demencija i druge bolesti starijih generacija. Na šest tržišta na kojima posluje NLB Grupa, učestvovalo je gotovo 300 kompanija sa svojim održivim idejama i rješenjima, a njih 55 se plasiralo u finale. Međunarodni žiri, sastavljen je od stručnjaka iz šireg regiona, koji se odlikuju bogatim iskustvom i dostignućima kako na polju preduzetništva tako i na polju održivosti, odabralo je 3 pobjednička projekta, koji su nagrađeni novčanim iznosima od 50.000, 30.000 i 20.000 EUR. Jedna od nagrada pripala je crnogorskoj digitalnoj agenciji Alicorn, za njihovo rješenje Zuno Games, platformu za učenje i obrazovanje koja koristi moć igara da motiviše učenike i podstakne ih na aktivno učenje. Još jednom smo pokazali da u Crnoj Gori postoje kompanije spremne da odgovore na najveće društvene izazove

regionala, sa velikim potencijalom za poslovni i regionalni rast, i stvaranje značajne razlike na polju održivosti.

NLB Banka je prva komercijalna banka u Crnoj Gori koja se pridružila Programu podrške Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) „Žene u biznisu“, sa ciljem da podrži potencijal preduzetnika, omogućavajući pristup finansiranju, ali i znanju potrebnim za rast poslovanja.

Kao Banka primarnog izbora za više od 32% registrovanih biznisa kojima upravljaju žene u Crnoj Gori, NLB je na ukazano povjerenje klijentkinja uzvratila programom koji nudi bolje bankarsko iskustvo, uz posebno olakšan pristup izvorima finansiranja, koji je i dalje je glavna prepreka široj inkluziji preduzetnika, i to kroz značajne pogodnosti kreirane na osnovu temeljne analize tržišta, a koje su u potpunosti prilagođene njihovim potrebama i koje uklanjaju barijere za rast i razvoj i prepreke na putu ka realizaciji finansiranja.

NLB Banka je u posljednjem kvartalu 2024. podržala i projekat „Top Women Business Montenegro 2024“ kao generalni pokrovitelj. Projekat je podrazumijevao niz aktivnosti u oktobru i novembru, koje su imale za cilj osnaživanje poslovne zajednice žena u Crnoj Gori. Jedan od događaja je i panel sa temom »Rast ženskog biznisa – da li je podrška dovoljna?« na kojem je među govornicima bio i naš predsjednik Upravnog odbora, Martin Leberle.

Podržali smo ESG Adria Samit održan u Porto Montenegrnu od 24. do 26. aprila 2024. godine, koji je okupio poslovne lidere, visoku vladu, međunarodne organizacije, predstavnike civilnog društva i stručnjake za održivost iz regionala Jugoistočne Evrope i šire. Finansijskom podrškom Banka je dala svoj doprinos podizanju svijesti o značaju održivosti i uvođenja održivih praksi u svakodnevno poslovanje.

NLB Banka bila je pokrovitelj Montenegro Financial Markets konferencije u organizaciji Komisije za tržište kapitala Crne Gore, kao nezavisnog i regulatornog organa osnovan radi regulisanja i nadzora tržišta kapitala u Crnoj Gori. Konferencija je kao osnovni cilj imala promociju tržišta kapitala, edukaciju učesnika na tržištu kapitala i informisanje javnosti o trendovima i njegovom razvoju. Sponzorstvom od 10.000 EUR željeli smo da damo doprinos razvoju tržišta kapitala u Crnoj Gori i unaprijeđenju postojećih praksi.

## Nagrade

2024. godina je godina rekordnog broja osvojenih nagrada za Banku. Banka je treću godinu za redom dobitnik priznanja „Najbolja banka u Crnoj Gori“ koje dodjeljuje svjetski uticajan finansijski magazin „Euromoney“. Prestižna nagrada „Awards for Excellence 2024“ dodjeljena je na svečanoj ceremoniji koja je 18. jula održana u Londonu. Kao rezultat odličnih poslovnih rezultata uz rastuću profitabilnost, operativnu efikasnost i zdrav rast portfolija kredita, NLB Banka se izdvojila kao lider na crnogorskem bankarskom tržištu. Banka veliku pažnju posvećuje društveno odgovornom poslovanju i primjeni ESG principa poslovanja i djelovanja, čime se pozicionirala kao predvodnik zelene tranzicije u Crnoj Gori. Sve to doprinijelo je odluci stručnog žirija da nagradu za najbolju banku u Crnoj Gori dodijeli NLB Banci AD Podgorica.

Nedugo zatim, »Euromoney“ uručuje Banci još jedno vrijedno priznanje. Prepoznajući značajna dostignuća Banke u segmentu investiranja u nekretnine, unaprijeđenja i proširenja poslovne mreže ali i finansiranja značajnih razvojnih projekata širom zemlje, Euromoney proglašava NLB Banku najboljom bankom za nekretnine u Crnoj Gori u 2024.godini. Nakon što je proglašena Najboljom bankom u Crnoj Gori i Najboljom bankom za nekretnine od strane uglednog finansijskog časopisa „Euromoney“, Banka kraj godine dočekuje bogatija za još jedno internacionalno priznanje. Prestižni finansijski magazin The Banker proglašio je NLB Banku „Bankom godine“ za 2024. godinu, na godišnjoj svečanoj ceremoniji dodjele nagrada koja je održana u Londonu.

Godišnje priznanje za najbolju banku finansijskog magazina The Banker, sa skoro stogodišnjom tradicijom poslovanja u okviru svjetske finansijske grupe Financial Times, smatra se vodećim standardom za izvrsnost u bankarstvu i najprestižnijim priznanjem u finansijskom svijetu. Prilikom donošenja odluke o najboljima, finansijski eksperti i analitičari upoređuju poslovanje banaka i procjenjuju uspješnost na osnovu jasno postavljenih kriterijuma tržišne pozicije, rasta i performansi, povraćaja na kapital, strateških inicijativa, tehnološkog razvoja i kvaliteta i inovativnosti ponude proizvoda i usluga.

Krajem 2024. godine, NLB Banka osvaja još jednu vrijednu nagradu, ovoga puta iz domena filantropije. Riječ je o nagradi »Iskra« za doprinos lokalnoj zajednici, koju dodjeljuje Fond za aktivno građanstvo (fAKT) u partnerstvu sa Privrednom komorom Crne Gore i uz podršku Fondacije „Čano Koprivica“. U obrazloženju stručnog žirija da je nagrada za doprinos lokalnoj zajednici pripala NLB Banci čija se korporativna filantropija ogledala u brojnim pokroviteljstvima i donacijama, prvenstveno ustanovama od društvenog

značaja, ali i organizacijama koje pružaju pomoć zajednici ili se neposredno bave humanitarnim radom.

### Pomoć ugroženim kategorijama društva

Humanitarna donacija Bosni i Hercegovini:

Značajna aktivost iz domena društvene ogovornosti realizovana je krajem 2024. godine, kada smo donirali 50.000 EUR u humanitarne svrhe. Obezbijedili smo novčanu pomoć za Bosnu i Hercegovinu koja se suočila sa katastrofalnim posljedicama poplava, vjerujući da donekle možemo olakšati nevolju i tragediju sa kojima se suočavaju stanovnici na oštećenim područjima. Obilne padavine u dijelovima Bosne i Hercegovine izazvale su poplave, klizišta i neviđena razaranja, a uz to su odnijele i najveći danak od svih – brojne ljudske živote. Kako bi podržale hrabre napore spasilačkih službi koje pokušavaju da otklone posljedice razaranja, članice NLB Grupe donirale su milion eura pogodenim područjima. Donaciju smo usmjerili humanitarnim organizacijama, kako bi pomoć stigla do onih kojima je najpotrebnija – Crvenom krstu Bosne i Hercegovine i organizaciji Pomozi.ba.

Sve banke sa tržišta na kojima NLB Grupa posluje - Crna Gora, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija i Kosovo, uključile su se u pomoć donacijom, dok su pojedine članice Grupe, uključujući i našu Banku, organizovale i sopstvenu lokalnu podršku. Sva prikupljena sredstva, kao i donacija koju je obezbijedila Banka u Crnoj Gori u iznosu od 50.000 EUR, uplaćena Crvenom krstu Crne Gore koji je sredstva dalje proslijedio Crvenom krstu Bosne i Hercegovine.

Snaga zajedništva je u tome što, kada se ujedinimo, možemo pomoći brže i efikasnije tamo gdje je pomoć najpotrebnija. Posebno smo ponosni na naše zaposlene, koji su se uključili u ovu akciju, pružajući lične donacije kao znak solidarnosti i podrške. Ova donacija je izraz naše zajedničke posvećenosti regionu, koji je naš dom u kojem smo svi upućeni jedni na druge, gdje njegujemo solidarnost i zajedništvo kao ključne za našu zajedničku budućnost.

Donacija Savezu slijepih Crne Gore:

U okviru izazova u hodanju za zaposlene „NLB Pokreni se“, prošetali smo za veliki humanitarni cilj – da prikupimo sredstva za Savez slijepih Crne Gore i da im pomognemo u obuci pasa vodiča i nabavci neophodnih pomagala kao što je bijeli štap, aparat za čitanje audio knjiga i drugo. Za svakih 10 miliona koraka

preduzetih u okviru izazova, banka je donirala 1.000 EUR Udruženju slijepih. Pored toga, postavili smo kutije za donacije u svim filijalama kako bismo podstakli klijente da pomognu ovom udruženju. Ukupan iznos prikupljene pomoći iznosio je 5.000 EUR.

Novogodišnji pokloni za djecu iz socijalno ugroženih porodica:

Na novogodišnjoj zabavi za zaposlene koja je održana krajem prošle godine, organizovali smo prikupljanje poklona za djecu iz socijalno ugroženih porodica u Crnoj Gori. Zaposleni su se odazvali u velikom broju i prikupljeno je oko 200 poklona koji su dodijeljeni Crvenom krstu Crne Gore.

Novogodišnja donacija dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju:

Za NLB Banku novogodišnja donacija za određenu društvenu kategoriju u stanju potrebe sada već predstavlja tradiciju. Ove godine odlučili smo da pomognemo svim dnevnim centrima u Crnoj Gori, koji rade sa djecom sa posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju. Donirali smo didaktički materijal i edukativne igračke za najmlađe korisnike svih 15 dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori. Za tu svrhu opredijelili smo 12.000 EUR.

## Sprečavanje mita i korupcije

NLB d.d. djeluje u finansijskom sektoru, za koji je karakteristična visoka i obimna regulisanost, jer je izložen visokim rizicima, što uključuje i sistemske rizike. NLB d.d. je takođe svrstana među sistemski značajne banke u Evropskoj Uniji (EU) i kao takva podvrgnuta nadzoru Banke Slovenije i Evropske centralne banke.

NLB d.d. mora obezbjeđivati usklađenost sa važećim pravnim aktima EU i propisima Republike Slovenije i drugim aktima, smjernicama, preporukama i međunarodnim standardima, koje usvajaju EU institucije i drugi organi EU i organi Republike Slovenije.

Sve članice NLB Grupe dužne su da uspostave trajnu i efikasnu funkciju usklađenosti poslovanja.

U okviru funkcije usklađenosti poslovanja, članice NLB Grupe uzimaju u obzir specifične rizike usklađenosti, kojima je konkretno društvo izloženo i uključuju, između ostalog, sprečavanje i istrage prevara, zloupotreba i drugih štetnih radnji i sprečavanje korupcije i sukoba interesa.

U tom smislu, Banka redovno ažurira Politiku sprečavanja korupcije i upravljanja sukobom interesa, kojom se, uz već uspostavljena osnovna pravila i postupke upravljanja rizicima sukoba interesa na nivou cijelokupne NLB Grupe, uvode i dodatne kontrole transparentnosti u odnosima sa dobavljačima. Uz već uspostavljena pravila u dijelu primanja i davanja poklona i sprečavanja korupcije, uvedena su dodatna pravila i obaveze organizacionih jedinica u cilju smanjena rizika od korupcije, pravila za lobiranje, saradnju sa javnim sektorom kao i niz praktičnih primjera. Politika je usklađena sa relevantnim dokumentima NLB d.d. i novim regulatornim okvirom u Crnoj Gori i usvojena od strane Nadzornog odbora u septembru 2023. godine.

Banka je tokom 2024. godine sprovedla elektronsku edukaciju na teme *Sprečavanje sukoba interesa, Sprječavanje korupcije, Etika, integritet i Kodeks ponasanja i Sprečavanje prevare, zloupotrebe i drugih štetnih ponašanja*, kao i ciljane radionice na temu *Sprječavanje prevarnih radnji i Upravljanje sukobom interesa*.

Osim toga, Banka primjenjuje i Uputstvo o o istrazi sumnjivih štetnih postupanja i zaštiti zviždača, koje uspostavlja standarde Banke u postupku ispitivanja štetnih ponašanja, koje izvrše zaposleni u Banci ili spoljni učiniovi, pri čemu u oba slučaja u Banci nastane ili bi mogla da nastane materijalna ili nematerijalna šteta. Ovim Uputstvom definisane su i mjere za podsticanje prijava i mehanizmi zaštite internih zviždača.

Banka nije imala poznatih odstupanja od Politike sprečavanja korupcije i podmićivanja i upravljanja sukobom interesa tokom 2024. godine, niti prijavljenih ili otkrivenih slučajeva sukoba interesa i korupcije.

Evidentan je porast broja prijavljenih poklona od strane zaposlenih i menadžmenta Banke što ukazuje na efikasnost preventivnih aktivnosti u ovom dijelu i razvijenu svijest objelodanjivanja svih postupaka koji mogu uticati na poslovanje.

## PRILOG 1. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

Zakon o računovodstvu, Član 15, ( „Sl.list CG“ br 145/21 i 152/22),

1.1. U skladu sa članom 15 Zakona o računovodstvu NLB Banka AD Podgorica (u nastavku: **NLB Banka**) izdaje sljedeću Izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, koja je sastavni dio Izvještaja za 2024. godinu. Ova izjava biće sastavni dio poslovnog izvještaja, koji čini Godišnji izvještaj menadžmenta za 2024. godinu.

### Politika korporativnog upravljanja i pratećih internih akata o korporativnom upravljanju

2024. godine NLB Banka je u svom poslovanju djelovala u skladu sa:

- Kodeksom ponašanja NLB Grupe koji se nalazi na stranici <https://www.nlb.me/kodeks>
- Korporativno upravljanje NLB Banke je definisano i Statutom NLB Banke, kao i Politikom korporativnog upravljanja koja se nalazi na stranici <https://www.nlb.me/me/nlb-banka/opste/korporativno-upravljanje>

Kao članica NLB Grupe, NLB Banka je u svojim aktima primjenjivala i Politiku korporativnog upravljanja NLB Grupe, poštujući legislativu Crne Gore, definisanu bliže kroz Zakon o privrednim društvima i Zakon o kreditnim institucijama.

1.2. NLB Banka nije zabilježila ili primijetila značajnija odstupanja od navedenih principa, koja su navedena u aktima koja definišu aktivnosti i postupke iz oblasti korporativnog upravljanja tokom 2024. godine.

1.3. NLB Banka se u svakodnevnom poslovanju, čiji je cilj ostvarivanje sigurnog, efikasnog i uspješnog poslovanja, kako za vlasnike Banke tako i za klijente, susrijeće sa rizicima koji su sastavni dio bankarskog sistema. Zato je jedan od osnovnih zadataka Banke kontrola rizika, pri čemu uspostavljeni aktivan sistem interne kontrole daje razumne garancije za kontrolu rizika.

NLB Banka je uspostavila i održava efikasan sistem internih kontrola, koji odgovara njenoj veličini i stepenu složenosti njenog poslovanja, a koji obuhvata:

- 1) odgovarajuću organizacionu strukturu;

- 2) organizacionu kulturu;
- 3) uspostavljene kontrolne funkcije;
- 4) adekvatne kontrolne aktivnosti i podjelu dužnosti;
- 5) adekvatne interne kontrole koje su integrirane u poslovne procese i aktivnosti Banke, i
- 6) adekvatne administrativne i računovodstvene postupke.

Naime, Banka je uspostavila sljedeće kontrolne funkcije:

- 1) funkciju kontrole rizika;
- 2) funkciju praćenja usklađenosti, i
- 3) funkciju interne revizije.

Lica odgovorna za rad pojedine kontrolne funkcije su dužna da direktno izvještavaju Nadzorni i Upravni odbor, Revizorski odbor i/ili drugi odgovarajući odbor koji je osnovan od strane Nadzornog odbora.

Poslove otkrivanja i sprječavanja pranja novca vrši Ekspertska funkcija za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma koja je u vršenju poslova iz svoje nadležnosti neposredno odgovorna Upravnom i Nadzornom odboru, a funkcionalno i organizaciono je odvojena od drugih organizacionih jedinica NLB Banke.

Područje djelatnosti praćenja usklađenosti poslovanja pored poslova usklađenosti poslovnja čine i poslovi bezbjednosti informacija i zaštita ličnih podataka i koordinacije, kao i nadzora poslova fizičke i tehničke zaštite.

Tokom 2024. godine Statutom Banke precizirano je sazivanje vanredne Skupštine akcionara na zahtjev 95% akcionara sa pravom glasa, u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i promjenjena adresa sjedišta Banke.

1.4. Kao segment Politike korporativnog upravljanja definisan je i *Sistem podjele odgovornosti i ovlašćenja organa upravljanja NLB Banke*. U nastavku pružamo detaljne podatke o sastavu i radu organa upravljanja i njihovih odbora za 2024. godinu.

## **Skupština akcionara**

Skupštinu akcionara NLB Banke čine svi akcionari Banke, odnosno njihovi punomoćnici, koji nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju imaju pravo da prisustvuju sjednici Skupštine. Većinski akcionar NLB Banke je Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana.

Rad Skupštine regulisan je Poslovnikom o radu Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica i Statutom NLB Banke AD Podgorica. Skupština zasijeda prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Skupština akcionara je zasijedala 3 puta u 2024. godini.

Na redovnoj sjednici, održanoj 29. aprila 2024. godine usvojen je Godišnji izvještaj o poslovanju NLB Banke AD Podgorica za 2023. godinu sa izvještajem spoljnog revizora, koji obuhvata: Godišnji izvještaj o poslovanju NLB Banke AD Podgorica za 2023. godinu, Izvještaj spoljnog revizora - Finansijski iskazi za godinu završenu 31. decembra 2023. godine, koji su sastavljeni u skladu sa MSFI, Izvještaj o izvršenoj reviziji NLB Banke AD Podgorica za potrebe Centralne Banke Crne Gore za godinu koja se završava 31. decembra 2023. godine, Izvještaj o kvalitetu informacionog sistema za 2023. godinu i Pismo rukovodstvu za 2023. godinu. Na predmetnoj sjednici, Skupština je donijela Odluku o raspodjeli ostvarene dobiti po Godišnjem računu za 2023. godinu, kojom je odlučeno: 1. Dio ostvarene dobiti po Godišnjem računu NLB Banke AD Podgorica za 2023. godinu, u ukupnom iznosu 18.626.578,29 EUR, raspodjeljuje se za isplatu dividende akcionarima NLB Banke AD Podgorica. Bruto dividenda po jednoj akciji iznosi 1,2137 EUR 2. Dio ostvarene dobiti u iznosu 7.983.000,00 EUR usmjerava se u neraspoređenu dobit, i predstavljače stavku osnovnog kapitala Banke.

Skupština akcionara se na predmetnoj sjednici upoznala i sa Izvještajem o radu interne revizije za 2024. godinu, kao i usvojila izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Statuta NLB Banke i Politiku za procjenu primjerenosti članova Nadzornog i Upravnog odbora u NLB Banci AD Podgorica, te se i upoznala sa Informacijom o redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora.

Na vanrednoj sjednici, održanoj 27. septembra 2024. godine, Skupština akcionara je donijela odluku o izboru spoljnog revizora, pri čemu je za spoljnog revizora za vršenje revizije finansijskih izvještaja NLB Banke AD Podgorica, na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2024. godine,

izabrano društvo CROWE MNE d.o.o. Podgorica, dok je za vršenje revizije grupnog paketa NLB Banke AD Podgorica za potrebe konsolidacije na nivou NLB Grupe na dan i godinu koja se završava 31. decembra 2024. godine izabrano društvo KPMG d.o.o. Beograd. Na predmetnoj sjednici je imenovan novi Predsjednik Nadzornog odbora, Antonio Argir, umjesto dotadašnjeg Predsjednika Nadzornog odbora, Archibalda Kremsera.

Na vanrednoj sjednici, održanoj 19. decembra 2024. godine, Skupština akcionara je donijela odluku o povećanju naknada nezavisnim članovima Nadzornog odbora koji nisu u radnom odnosu u NLB d.d. ili u bankama članicama NLB Grupe.

## **Nadzorni odbor**

Nadzorni odbora vrši nadzor nad poslovanjem Banke. Nadzorni odbor NLB Banke obavlja zadatke iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonima, koji uređuju poslovanje banaka i poslovnih društava, kao i Statutom NLB Banke.

Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova, od kojih su tri nezavisna, čime je u skladu sa zakonskim propisima, ispoštovana odredba o broju nezavisnih članova odbora. Članove Nadzornog odbora bira i razriješava Skupština akcionara.

Članovi Nadzornog odbora nijesu u sukobu interesa.

Nadzorni odbor je tokom 2024. godine održao 17 sjednica (uključujući vanredne i korespondentske sjednice) i ispoštovao zakonsku obavezu da se sjednice Nadzornog odbora održavaju najmanje kvartalno. Tokom 2024. godine evidentirana su 3 (tri) izuzeća članova Nadzornog odbora od odlučivanja, u cilju sprječavanja sukoba interesa

Tokom izvještajnog perioda, rad Nadzornog odbora je bio usmjerjen na nadzor nad poslovanjem banke, odnosno nad aktivnostima, koje su se odnosile na realizaciju zadataka i ciljeva, utvrđenih u dugoročnim strateškim i godišnjim planskim dokumentima u Banci i na nivou NLB Grupe.

Nadzorni odbor se redovno upoznavao sa poslovnim i finansijskim izvještajima kao i izvještajima o izloženosti i upravljanju rizicima.

Redovno su razmatrani izvještaji koji se odnose na kontrole i realizaciju preporuka spoljne revizije, Centralne banke Crne Gore, izvještaji Interne revizije, kao i izvještaji vezani za praćenje usklađenosti poslovanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Nadzorni odbor je redovno razmatrao i materijale sa sjednica Odbora za rizike, Odbora za imenovanja, Odbora za primanja i Revizorskog odbora i na redovnim sjednicama je neposredno informisan o aktivnostima i zaključcima sa predmetnih sjednica.

Nadzorni odbor je donosio odluke o sazivanju Skupštine akcionara i utvrđivao predloge odluka za Skupštinu akcionara Banke.

Sa ciljem usklađivanja sa zakonskom regulativom i standardima NLB d.d., Nadzorni odbor je davao saglasnost na više internih akata, odnosno njihovih izmjena i dopuna.

Nadzorni odbor upravlja u skladu sa najvišim etičkim standardima upravljanja i uzimajući u obzir sprečavanje konflikta interesa.

#### **Odbor za rizike**

Odbor za rizike posebno savjetuje Nadzorni odbor o cjelokupnoj trenutnoj i budućoj sklonosti Banke ka preuzimanju rizika i strategiji i pomaže u nadzoru nad sprovođenjem strategije od strane višeg rukovodstva, preispituje da li su pri određivanju cijena potraživanja i obaveza prema klijentima uzimani u obzir model poslovanja Banke i strategija rizika. Odbor za rizike obavlja i druge poslove u skladu sa zakonskom regulativom.

Sjednice Odbora za rizike se po pravilu održavaju prije svake redovne sjednice Nadzornog odbora. Tokom 2024. godine je održano 13 sjednica, uključujući vanredne i korespondentske sjednice.

#### **Odbor za imenovanja**

Odbor za imenovanja vrši procjenu potrebe za promjenama u strukturi, veličini, sastavu i djelovanju Nadzornog i Upravnog odbora Banke, kao i procjenu znanja, sposobnosti i iskustva pojedinih članova Nadzornog i Upravnog odbora, kao i tih organa kao cjeline, predlaže nove kandidate za izbor članova Nadzornog i Upravnog odbora Banke, utvrđuje ciljanu zastupljenost pola koji nije dovoljno zastupljen u Nadzornom ili Upravnom odboru, i obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti shodno zakonskoj regulativi.

Sjednice Odbora za imenovanja se po pravilu održavaju prije svake redovne sjednice Nadzornog odbora. Tokom 2024. godine održane su 4 sjednice, uključujući i korespondentske sjednice.

#### **Odbor za primanja**

Odbor za primanja posebno pruža podršku i daje savjete Nadzornom odboru u vezi sa politikom primanja, praksom i procesima koji se odnose na primanja, provjerava da li je postojeća politika primanja adekvatna i, ako je potrebno, daje predloge za promjenu tih politika, procjenjuje ostvarivanje ciljeva politike primanja i potrebe naknadnog prilagođavanja, uključujući primjenu malusa i povraćaja primanja. Odbor za primanja obavlja i druge poslove u skladu sa zakonskom regulativom.

Sjednice Odbora za primanja se po pravilu održavaju prije svake redovne sjednice Nadzornog odbora. Tokom 2024. godine je održano 9 sjednica, uključujući vanredne i korespondentske sjednice.

#### **Revizorski odbor**

Revizorski odbor prati postupak finansijskog izvještavanja, efektivnost interne kontrole Banke i interne revizije, prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza, prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju, razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.

Sjednice Odbora se održavaju po potrebi, a najmanje jednom kvartalno i, po pravilu, prije sjednice Nadzornog odbora. Tokom 2024. godine je održano 8 sjednica, uključujući vanredne i korespondentske sjednice.

#### **Upravni odbor**

Upravni odbor je odgovoran za upravljanje Bankom na dnevnoj osnovi i za njeno zastupanje, shodno ovlašćenjima u skladu sa zakonskim odredbama, Statutom Banke i Pravilnikom o organizaciji Banke.

Poslovnikom o radu Upravnog odbora NLB Banke definišu se nadležnosti i odgovornosti za odlučivanje, predstavljanje i zastupanje, kao i način rada Upravnog odbora Banke.

Na dan 31. decembra 2024. Upravni odbor čine Martin Leberle (predsjednik Upravnog odbora), Dražen Vujošević (član Upravnog odbora) i Lana Đurasović (članica Upravnog odbora).

Odgovornost predsjednika i članova Upravnog odbora je podijeljena po organizacionim djelovima, odnosno poslovnim područjima iz njihove nadležnosti.

Martin Leberle, predsjednik Upravnog odbora, neposredno je nadležan za sljedeća poslovna područja: segment korporativnog upravljanja, komunikacija (marketinške i korporativne), upravljanje ljudskim resursima i organizacijom, segment prodaje (Retail, Corporate i SME), razvoj proizvoda i digitalnih kanala kao i za informacione tehnologije i pravnu podršku.

Dražen Vujošević, član Upravnog odbora, neposredno je nadležan za sljedeća poslovna područja: segment upravljanja rizicima, upravljanje problematičnim plasmanima i restrukturiranjem, platni promet i upravljanje gotovinom, podrška poslovanju, kao i za segment usklađenosti poslovanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Lana Đurasović, članica Upravnog odbora, neposredno je nadležna za sljedeća poslovna područja: kontroling, finansijsko upravljanje, upravljanje bilansnim odnosima i operacijama na finansijskim tržištima, kao i upravljanje projektima, procesima i logistiku i područje podrške poslovanju.

Počev od 1. februara 2025. godine Upravni odbor je proširen i sada broji 5 članova. Novi članovi Upravnog odbora su Marko Čelebić (odgovoran za područja poslovanja sa fizičkim i pravnim licima, digitalne kanale i nove proizvode) i Zarija Milić (odgovoran za područja informacione tehnologije, upravljanje projektima, procesima i logistikom, podršku poslovanja, platni promet, FinTech, upravljanje gotovinom i upravljanje podacima).

Na redovnim sjednicama Upravnog odbora i njegovih tijela, raspravlja se o zadacima iz redovnog poslovanja i razvoja NLB Banke, pitanjima kadrova, informacione tehnologije i bezbjednosti.

Članove Upravnog odbora bira Nadzorni odbor, uz odobrenje Centralne banke Crne Gore.

U 2024. godini održane su 52 redovne sjednice Upravnog odbora, a Upravni odbor je svakodnevno donosio odluke iz svoje nadležnosti.

### Specijalizovane sjednice Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora na redovnim specijalizovanim sjednicama donose odluke sa područja upravljanja operativnim rizicima i područja zaštite lica, informacija i imovine i zaštite ličnih podataka.

Specijalizovane sjednice Upravnog odbora se održavaju jednom mjesecno.

Održano je 11 sjednica u 2024. godini.

Radna tijela Upravnog odbora su:

- Odbor za upravljanje bilansnim odnosima i kapitalom,
- Kreditni odbor Banke,
- Odbor za listu za intenzivno staranje, nadzornu listu i praćenje problematičnih plasmana,
- Komisija za likvidnost,
- Korisnički kolegijum za informacionu tehnologiju,
- Odbor za upravljanje podacima.
- Komisija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

### Raznovrsnost organa upravljanja

U NLB Banci na snazi je Politika obezbjeđivanja raznovrsnosti organa upravljanja i višeg rukovodstva. Istom je postavljen okvir i dugoročni ciljevi u oblasti raznovrsnosti i zastupljenosti oba pola u organima upravljanja i višem rukovodstvu, kao i okvir za raznovrsnost u pogledu obrazovanja, opseg znanja, vještina i iskustva, starosti, pola, međunarodnog iskustva i geografskog porijekla. Da bi se ostvarili ciljevi Politike, ista se primjenjuje prilikom imenovanja novih članova ili ponovnog imenovanja članova organa upravljanja. Redovnom procjenom znanja, sposobnosti i iskustva pojedinih članova Nadzornog i Upravnog odbora, uključujući i međunarodno iskustvo, od strane Odbora za imenovanja konstatovano je da su ciljevi u ovom segmentu postignuti u 2024. godini.

U pogledu starosne strukture članova Upravnog odbora postignuta je planirana raznovrsnost i to sa po jednim članom starosne strukture od 30 do 40 godina, od 40 do 50 godina i od 50 do 60 godina.

U pogledu starosne strukture članova Nadzornog odbora postignuta je planirana raznovrsnost za 2024. godinu i to sa 3 člana starosti od 40 do 50 godina, 2 člana od 50 do 60 godina i dva člana preko 60 godina starosti.

Uslijed promjene u članstvu tokom druge polovine godine, došlo je do manjeg odstupanja u pogledu planirane starosne strukture, imajući četiri člana od 40 do 50 godina, a samo jednog člana od 50 do 60 godina, ali ovaj cilj će biti postignut tokom 2025. godine, kada će se i dodatno analizirati svi ciljevi raznovrsnosti uspostavljeni Politikom obezbeđivanja raznovrsnosti organa za naredni period.

Takođe, u pogledu učešća žena u Upravnom i Nadzornom odboru, postignuta je ciljana raznovrsnost za 2024. godinu, i to u:

- Upravnom odboru, sa procentom učešća žena od 33%, i
- Nadzornom odboru, sa procentom učešća žena od 57%, čime je cilj od 43% za 2024. godinu premašen.

Podgorica, mart 2025.

Upravni odbor:

  
Lana Đurasović  
Član Upravnog odbora

  
Dražen Vujošević  
Član Upravnog odbora

  
Marko Čelebić  
Član Upravnog odbora

  
Zoran Milic  
Član Upravnog odbora

  
Martin Ljubošić  
Predsjednik  
Upravnog odbora

